ספר

רחל מבכה על בניה

אנייע

ש"ס תחנה

מיט גרויסע ווערטער

צוויא הונדערט מיט אכט און צוואנציג

פערשידענע נייטיגע תחנות מסדרים הקדושים (היילינע רעליגיעזע ביכער) פאר יודישע טעכטער, צו בעטען ביים השי"ת אלע צייטען לאנגע יאהר, פרנסה און געזונד, גליקליכע צייטען פאר הויז-געזינד, און פאר כלל ישראל ישועות ונחמות.

פערפאסט פון רחל אסתר בת אביהיל.

בתוך עמי אנכי יושבת

פה ירושלים

ווילנא

בהוצאות פ. מ"ץ עט י. וועלטשער.

שנת עת"ר לפ"ק

ШАСЪ ТХИНО.
Собраніе молитвъ для женщинъ. Съ прибавленіемъ нов. молитвъ. Сост. И. В.
Изд. Ф. Мацъ и И. Вельчера.

ВИЛЬНА. Типографія Л. Л. Маца, Завальная ул. д. Вендорфа. 1910 года.

לוח המפתחות

דָאס זַייֶנֶען דִי תְּחִנּוֹת וָואס גֶעפִינֶען זִיךְ אִין דִי נַייֶע שַׁ"ס תְּחִנָּה:

היטען

גאר נייע תחנות

ווען

כבוד מלכות

אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים ז"ל בְּבַבְלִי וִירוּשַׁלְמִי, דְּמשֶׁה רַבֵּינוּ חָלַ כָּבוֹד לְמַלְכוּת (הו"ד בילקוט תורה סי' קע"ח) וְכֵן יַעֲקֹב אָבִינוּ וְיוֹסֵ וְאֵלִיָּהוּ כו' וכו' חָלְקוּ כָּבוֹד לְמַלְכוּת (ויליף להו מקראי שם) ור"ח סְגַ הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר (אבות פ"ג) הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת כו'. אָמַ שְׁמוּאֵל דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא (נדרים ע"ח). אָמַר ר"ל, לְעוֹלָם תְּהֵ אֵימַת מַלְכוּת עָלֶיךָ (זבחים ק"ב.) לָכֵן גַּם אֲנַחְנוּ מְחוּיָּבִים לַחֲלֹק כָּבוֹד לְמַלְכוּת, לִכְבוֹד אֲדוֹנֵינוּ אֲבִי־הַמְּדִינָה, הֶחָכָם נָגִיד וּמְצַוֶּה לְאֻמִּי רַב חֶסֶד הקיר"ה וּלְבֵית מַלְכוּתוֹ, וְשָׂרֵי מֶמְשַׁלְתּוֹ, יַאֲרִיךְ ה' יְמֵיהֶ עַל מֶמְשַׁלְתָּם, וּבִימֵיהֶם תִּוָּשַׁע יְהוּדָה, וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכּוֹן לָבֶטַח, וּבָ לְצִיּוֹן גּוֹאֵל, אָמֵן:



דער מענש דארף שטענדיג פארשטעלען דעם הייליגען נאמען פון השי״ת געגען זיך אימער, אין יעדער קער וואו ער ווענדעט זיך, דארף ער האבין אין גידאנקען דעם באשעפער ית״ש, אז ער טוט דאס אלס פון כבוד השי״ת וועגען, אז ער איז זיך עוסק בתורה בתפלה איז געווים גוט. אונ אפילו איז מלאכה אין האנדיל, דארף ער האבין אין זינען אז ער איז זיך עוסק לשם שמים, דאס הייסט ער זאל פארדינען א כשרן רובל צו שפייזין זיך מיט זיין פאמיליע. זיי זאלן זיין געזונד צו דינען דעם באשעפער אונ האבין פון וואס צו געבן צדקה, אונ קינדער געבין לערנען תורה, ער זאל זיך פארשטעלין טאמער איז דאס דער לעצטער טאג פון זיין לעבין, דארף ער וויסען אז ער דארף אבגעבין דין וחשבון פאר השי״ת, זאל ער ווינען אונ בעטן השי״ת ער זאל אים די יאהרין דערלייננגערין, ער זאל קענען צוא ארבייטען מצות ומעשים טובים, אונ זאל קאנען ערציען די קינדער אין דער אידישער וועג, ווי עס איז געשריבין „חנוך לנער על פי דרכו", געוויין איין דאס קינד (אין גוטע מעשים) אין דער יוגינד נאך קליינע יונגע געפילען, „גם כי יזקין לא יסור ממנה", בכדי אז ער ועט עלטער ווערין, וועט ער ניט אויסוייכין פון דרך התורה, אונ דאס איז טייערער ווי אלס ווי עס שטייט „ראשית חכמה יראת ה׳" דער עיקר פון אלע קינטניסע, איז גאטעס פורכט, השי״ת זאל געבן אלע יודין עשר אונ הצלחה, שלום וברכה, אורך ימים, כל הימים:

תחנה מודה אני

די תחנה האט מתקן געוועזין הרבנית הצדקנית מרת שרה בת הגאון המפורסם מהו׳ יעקב סג״ל הורוויץ אב״ד דק״ק גלוגא רבתי, אשת הרב הצדיק מהו׳ שבתי יצ״ו אב״ד דק״ק קראסני:

מודה אני לפניך, גאט מיין גאט, אונ גאט פון מיינע עלטערין, איך שטיי פאר דיר מיט איין צובראכענע הארץ. דען מיין לעבין אונ מיין טויט איז אין דיין האנד, איך שטיי פאר דיר, אין ציטערניש, איך באגער פון דיר ליבער גאט, אז דו זאלסט מיר מוחל זיין

מײנע זינד, װאָס איך האָב געזינדיגט אונ געשולדיגט פון דעם טאָג
מײן געבאָרין ביז הײנטיגען טאָג. אונ אויב איך האָב געזינדיגט פון די
דרײ מצות װאָס דו האָסט אונז װײבער געבאָטין (חלה, נדה, הדלקת הנר)
בעט איך דיר אַז דו זאָלסט מיר דאָס ניט דערמאָנען, אונ ניט די
יאָהרין אָפּשנײדין חלילה, נור איך בעט דיר אַז דו זאָלסט מיר לאָזען
לעבין, ביז איך װעל פאַריכטין װאָס איך האָב פאַרזעהן אונ מקיים
זײן װאָס אין דײן הײליגע תורה שטײט, אונ װען מײן צײט װעט
קומען צו שטאַרבין, זאָל די מיתה זײן אײן כפרה אויף מײנע זינד
אונ מײן נשמה זאָל אַרויסגײן װי מען ציהט אַרויס אַ האָר פון מילך.
אויב װען איך האָב דאָס שוין ניט פאַרדינט בײ דײן ליבען
נאָמען, בעט איך דיר אײן מתנת חנם, דוא זאָלסט דערהערין
מײן געבעט בעל הרחמים, אמן כן יהי רצון:

תחנה צו נעגיל װאַסער

ליב הערציגער גאָט, אַזוי װיא דוא ביסט קדוש וטהור, הײליג
אונ רײן, אַזוי דאַרף זײן אַז דײנע מענשליכע קינדער
בשעת זײא שטעלען זיך פיר דיר תפלה טאָן, זאָלען זײא זיך
רײניגען, װיא עס איז געשריבען אין דײן הײליגע תורה (קדושים
תהיו), איהר זאָלט זײן הײליג, דאַרום האָבין אונזערע חכמים
מתקן געװעזין, מ'זאָל יעדען פרימאָרגין, אָב װאַשען דיא הענט
צו דרײא מאָל יעדער האַנד, הײנו אײנע איבער אײנע, כדי עס
זאָל אַראָפּ דיא טומאה (אונרײניגקײט) פון דיא הענד:

תחנה של תשובה

פאַרין דאַוונען, אָדער נאָך דעם דאַוונען:

שוב יום אחד לפני מיתתך׳ דער מענש זאָל תשובה טאָן אײן טאָג פאַר
זײן טויט, נאָר דער מענש װײס דאָך ניט די צײט, דרום מוז
ער אַלע טאָג טאָן תשובה, פילײכט איז דאָס דער לעצטער טאָג
פאַר זײן טויט, דרום בין איך הײנט מוסר מודעה מיט מײן גאַנצען
שכל, אַז איך בין מאמין, אַלע די שלש עשרה עיקרים װאָס אונז
האָבין

האבין די חכמים מזהיר געווען, דאס ערשטע איז, איך בין מאמין
מיט א ריינע הארץ אז גאט ברוך הוא איז דער באשעפער פון אלע
וועלטין. אונ ער האט באשאפין אלע באשעפעניש וואס אין אלע
וועלטין זיינען, דאס אנדערע, בין איך מאמין, אז גאט ברוך הוא,
איז א יחיד ומיוחד וואס ניט צו געפינען דעם אנדערין, ער איז היה
הוה ויהיה, ה׳ אחד ושמו אחד, דאס דריטע בין איך מאמין, אז גאט
ב״ה איז ניט צו צוגלייכין צו איין גוף, אונ האט קיינע געשטאלט ניט,
אונ קיינער קען אים ניט פארשטיין, דאס פירטע איז, איך בין
מאמין אז גאט ב״ה איז א קדמון לכל העולמות, ער איז דאס ערט
פון אלע עולמות, אבער די עולמות זיינען ניט דאס ערט פון אים,
ער איז ראשון לראשונים ואחרון לאחרונים, דאס פינפטע איז, איך
בין מאמין אז נאר צו דעם גאט דארף איטליכער מענש מתפלל
זיין, אונ ניט צו קיינעם מער, ווי דוד המלך ע״ה האט געזאגט ואני
תפלתי לך ה׳ כו׳, דאס זעקסטע בין איך מאמין, אז די נבואה פון
אלע אונזערע נביאים וואס זיי האבין געזאגט בנבואה, איז דאס פון
דעם בורא ב״ה, היינו דאס אלס האט גאט געהייסין. דאס זיבעטע
בין איך מאמין, אז משה רבינו ע״ה איז געוועזין אב לחכמים נאדון
הנביאים (איין פאטער איבער די חכמים, אונ איין הער איבער די
נביאים). דאס אכטע בין איך מאמין, אז די תורה הקדושה איז צו
אונז געגעבין געווארין פון השי״ת דורך משה רבינו ע״ה, דאס ניינטע
בין איך מאמין, אז די תורה וועט ניט פארביטען ווערין אייביג (נור
ווי די תורה איז איצונד, מיט אלע אותיות אונ ווערטער, אזוי וועט
זיין אימער), דאס צעהנטע בין איך מאמין, אז גאט ב״ה, וויים אלע
מחשבות פון מענשין אונ אלע זיינע מעשים פון אלע פארבארגעניש
הגם ער איז גרוים אונ שרעקליך אין אלע הימלען, אונ אין אלע
וועלטין איז דא ברענענדיגע מלאכים וואס אים באדינען, האבין קיין
צאל אונ קיין מספר איז ער דאך משגיח אויף אלע די מעשים אונ
מחשבות פון מענשין, דאס עלפטע בין איך מאמין אז גאט בעלוינט
מיט גוטעס די וואס דינען אים מיטין גאנצן הארצן, אונ בעשטראפט

די

די וָואס טְרֶעטִין אִיבֶּער זַיינֶע גִיבָּאט, דֶער שָׂכָר אוּנ דֶער עוֹנֶשׁ אָ
אַמָאל גְלַייךְ אוֹיפְ'ן אָרְט, אוּנ אַמָאל מִיט אַצַייט שְׁפֶּעטֶער, וִוי
חָכְמָה עֶלְיוֹנָה רֶעכִינְט אוֹיס. דָאס צְוֶועלְפְטֶע בִּין אִיךְ מַאֲמִין אַז גָא
ב"ה וֶועט אוּנְז שִׁיקְען מָשִׁיחַ בֶּן דָוִד, וֶוען אוֹיךְ עֶס זַאמְט זַיין קוּמֶע
דָאךְ טוּ אִיךְ הָאפִין אַלֶע טָאג, אַז עֶר וֶועט זִיךְ אִיבֶּער אוּנְז דֶער
בַּארִימֶען אוּנ וֶועט אוּנְז פִירֶען קַיין יְרוּשָׁלַיִם, וִוי אִין פָּסוּק שְׁטֵיי
וּבָא לְצִיוֹן גּוֹאֵל. דָאס דְרַייצֶענְטֶע בִּין אִיךְ מַאֲמִין, אַז גָא
ב"ה וֶועט מְחַיֶה מֵתִים זַיין. אִין דִי אַלֶע דְרַייצִין עִקָרִים גְלוֹיבּ אִי
מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, אוּנ חָלִילָה אִיךְ וֶועל נִיט זַיין בַּיי מַיין גַאנְצ
שֵׂכֶל אוּנ דֶער שָׂטָן וֶועט חָלִילָה מִיךְ אַרָאפּ פִירֶען פוּן רֶעכְטִין וֶועג
בִּין אִיךְ דָאס הַיינְט אַלְס מְבַטֵל כְּחֶרֶס הַנִשְׁבָּר, נָאר וִוי אִיךְ גְלֵייב
הַיינְט מִיט מַיין שֵׂכֶל, דָאס זָאל אַקִיוּם הָאבִּין לְעוֹלָם וָעֶ
וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים:

אדון כל הנשמות

אֱלֹהַי נְשָׁמָה שֶׁנָתַתָּ בִּי!

לִיבֶּער בֶּעשֶׁעפֶּער! אִיךְ בִּין גֶעקוּמֶען גֶעבֶּען אַ דַאנְק אוּנ אַ לוֹיבּ
צוּ דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען, בַּייא מַיין אוֹיפְשְׁטֵיין פוּן שְׁלָאפְ
וָואס דוּא הָאסְט גִיטָאן מִיט מִיר אָרִימֶע בְּרוּי, פִיל חֲסָדִים אוּנ
טוֹבוֹת יֶעדֶער צַייט, וּבִפְרַט אִיצְט אַז דוּ הָאסְט מִיר צוּרִיק גִיגֶעבּ
מַיין פִּקָדוֹן, ד"ה דִיא רֵיינֶע נְשָׁמָה מִיט דַיין עֶרְבַּארְמוּנְג, גִילוֹיבּ
בִּיסְט דוּא גְרוֹיסֶער בַּעַל הָרַחֲמִים:

פַאר דִיא תְּפִלָה **מִי אָנֹכִי שֶׁאֶזְכֶּה** זָאל מֶען דָאס זָאגִין.

מִי אָנֹכִי, וֶוער בִּין אִיךְ, אַז אִיךְ זָאל זוֹכֶה זַיין שְׁטֶעלִין זִיךְ תְּפִלָ
צוּא טָאן פַאר אֵיינֶעם גְרוֹיסִין קֶענִיג, אִיבֶּער אַלֶע קֶענִיגֶע
מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְלָכִים הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גֶעלוֹיבְּט אוּנ גִיהֵיילִיג
אִיז דַיין נָאמֶען, אִיךְ בִּין אַיין שְׁטֶערְבְּלִיכֶר זִינְדִיגֶער מֶענְשׁ, אוּ
אִיךְ גֶעפִין מִיר נִיט וֶוערְט, צוּ דֶער מָאנֶען דַיין גִיהֵיילִיגְטֶען נָאמֶען
אַשְׁרֶעק פַאלְט אוֹיף מִיר, דָאס אִיךְ זָאל מִיךְ אוּנְטֶערְשְׁטֵיין תְּפִלָ

צוּא

צו טאן צו דיין גרויס עהרע , ווייא מיר , וויא זאל איך מיין פנים אויפהויבן פיר דעם מלך מלכי המלכים הקב"ה , אונ זאל בעטין פאר דיר גרויסער קעניג איבער אלע קעניגן, ווען איך בין אזוי שפל אונ זינדיג, זאנדערין וועגין דיין בארימהערציגקייט פער־לאז איך מיר , אז מיט דיין ענוות אונ גרויס רחמנות, וועסטו צו נעמן מיין תפלה, וואס זיא קוועלט פון אצובראכענע הארץ , וויא פון איין צו בראכענע ליימענע כלי, וואס עס איז שוין ריין פון טומאה , אזוי איז מיין הארץ ריין פון זינדיגע עבירות, וויא דוד המלך זאגט (לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה) , א צובראכענע אונ א צו שטויסענע הארץ טוסטו ליבער גאט ניט פערשעמען :

תחנה אב הרחמים

יעדער צייט אויס ניסען דיא הארץ צו השי"ת •

אב הרחמים ! פאטער דער בארעמיגער , איך בעט דיר היינט מיטען גאנצין הארצין , אז דוא זאלסט מיר איינפלאנצען אריינע הארץ, צו דינען דיר, אונ אלע מעשים וואס איך האב גיטאן פון יוגענד ביז אהער , זאלסטו לאזין פאלין, אונ איך זאל זיין גלייך וויא איך בין היינט גיבארין , וויא אקינד , וואס איז ריין פון זינד , דען דו ווייסט דאך וואול , וואס איך האב גיזינדיגט קעגין דיר , האב איך ניט גיטאן צו דר צערענען דיין היילינען נאמן , נאר מיין נא־רישקייט הט דס מיט גבראכט , ווארום ווען איך וואלט מיך בדענקט דיין גרויסקייט וואלט איך ניט געזינדיגט , דו האסט באשאפין דיא ערד אונ ארום גערינגעלט מיט דר ערד דעם גרויסען ים, וואס נאך אונזער פאר שטאנד האט קיין ענדע , אונ קיין סוף ניט , דאס אלס איז גירעכינט וויא אטראפין אין ים , די זאנגע דיא לבנה מיט דיא שטערין , עס פאלט איין פחד פון דיין גרויסקייט , אונ אלע צוא זאממען זיינען גאר קליין קעגין דעם כסא הכבוד , אונ הט גאר קיין ערך ניט קעגין דיין שיינהייט אונ שטארקייט וואס דוא ביסט , עס איז ניט מעגליך צוא לויבען . איך בין גאר פאר נארעשט גיוועזין , אונ האב געגען דיר מורד געוועזן, ניט מער וייל איך בין אזוי שפל

אן

אן פאר שטאנד, היינט האב איך איין בטחון אויף דיין גרויסען חס
ורחמים, אז דו עפינסט דיין האנד מקבל זיין די וואס ווילען תשוב
טאן מיטען גאנצין הארצין, אונ צו פארנעמען מיין גיבעט, מיינ
טרערין, וואס איך פר גיס פר דיר, אונ זאלסט מיר גיבען פרנסה
אז איך זאל דיר קענען דינען בשמחה, איך זאל זוכה זיין לחיי עול
הבא צווישען צדיקים וצדקניות, וואס האבין איין תענוג מזיו השכינה
אונ זאלסט מיר דער נאך לעבעדיג מאכין צו תחית המתים, ווע
דוא וועסט דיך דער בארעמען איבער דיין פאלק ישראל במהרה
בימינו, אמן סלה:

תחנה ערב ובקר

(פאר יעדער תפלה באזונדער, זאל מען דיא תחנה זאגין):

רבונו של עולם (אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו), הערר פון דר וועלט
דו ביסט איין אלמאכטיגער גאט, אונ דו ווייסט דאך א
מיר זייענען גאר בלוט אונ פלייש, אונ מיר האבין ניט קיין כח, דא
מיר זאלין קענען מכוין זיין דיא הייליגע שמות, אונ אלע כוונות
אין אלע תפלות וברכות וויא זייא זייענען געזעצט אין איטליכע
תפלה וברכה, אונ ווען מיר וואלטין גיוואוסט אלע שמות דיא
הייליגע פון דיא ברכות, וואלטען מיר ניט קענען גריכען צו ה
ציילען אלע דיינע לויב אונ וואונדר, דען מיר זייענען גאר מענש
בלוט אונ פלייש, מיר האבין קיין רעכט פאר שטאנד ניט, צו
פארשטיין אזעלכע הויכע הייליגע זאכין, דרום זאל זיין דער וויל
פאר דיר הייליגער גאט, עס זאל זיין גירעכינט פר דיר מיין תפל
גלייך אז איך וואלט גיוואוסט צו מכוין זיין דיא כונות אונ צרופ
שמות די הייליגע, די וואס גייען ארויס פון דער תפלה פון שחרית
אדער מוסף, אדער מנחה, אדער מעריב, אונ מיין תפלה זא
ארויף גיין פאר דיר צוא מאכין אקרוין אויף דיין קאפ מיט אל
תפלות פון דיא ישראל, דיא וואס ווייסין מכוין צו זיין דיא כוונו
וואס געהערין צו איטליכער ברכה אונ צו איטליכער בקשה, זיי
זאלין גיין אין זיבעטין הימל אריין, אמן כן יהי רצון:

מלך מלכי המלכים , גאט דער קעניג איבער אלע קעניגען פון דער וועלט , דיין עהרע איז פול אלע וועלטין, אין הימל איז אלע מלאכים שרפים ואופנים וחיות הקודש וואס לעבין עוויג לויבען דיין היילינען נאמען מיט גרויס פחד, מחמת דיין גרויס כבוד ; היינט ווס זיינען מיר בני בשר ודם געאכטעט ? היינט זיינען מיר דא , ומכל שכן ווייס מען ניט ? דארום , פאלט אויף אונז איין אימה ופחד , טוא מיט וואס האבין מיר איין דרייסט , שטעלין זיך פיר דיר ? נור מיר פערלאזען זיך אויף דיין גרויס ענוה וחסד , אז דוא נעמסט צו די ארימע תפלות פון צובראכענע שארבינס, אז זייא מועען תפלה , ובפרט תפלת צבור , אז מען איז מתפלל אין דער היילינער שול , מען הערט אקדושה, און אמן יהא שמה רבא, און דאס גלייכין מיט גרויס הכנעה (אונטער-טעניגקייט) , רבש"ע העד צו אונזער גיבעט , זיי אונז מקרב די גאולה, מיר זאלין אלע זוכה זיין צו בוקין זיך פיר דיין גרויסען כבוד אין בית המקדש , במהרה בימינו , אמן :

תחנה קודם התפלה

איין תפלה פאר דעם דאווענען צו זאגין מיט גרויס כונה :

אנא ה׳ אלהים , איך בעט דיך רבונו של עולם וואס דו ביזט א רחום בדין , אשר בידך אפקיד רוחי , וואס אין דיין האנד טוא איך בע־האלטין מיין נשמה, אין דער צייט אז איך שלאף, און אז איך טו זיך אויפוואכין , איך בעט פון דיר חסד ורחמים, דוא זאלסט מיך בענטשין אלע טעג, דאס מיין פירונג זאל געפינען חן וחסד ורחמים בעיניך , און עס זאל חלילה קיין קראנקייט (רחמנא לצלן) ניט אריין קומען אין מיין הויז, הגם דו רבונו של עולם דו ביזט אונזער שומר ומציל (אונזער היטער), דאך האסטו גישריבין אין דער תורה הקדושה (תורה שבע״פ) דאס דער מענטש זאל זיך ניט סומך זיין אויף נסים , טאמער האט ער עטוואס פערזינדיגט , און באם דער מענטש היט זיך, היט אים דער רבונו של עולם אויך, דו זאלסט אויך מיר שענ־קען דעת, איך זאל וויסען ווי צוהיטען מיין גיזונד, מיין מאנס גיזונד

מיט דעם געזונד פון מיין גאנץ הויזגעזינד, בכדי מיר זאלין האבין כח צו עבודת הקודש צודינען דיר בלב תמים, אזוי ווי דער פרק זאגט אם אין קמח אין תורה, דער רמב״ם זאגט, דאס אין א געזונטין קערפער, קאן דער שכל זיין פעסטער, און קען זיין ווייט פון א טעות מעהר ווי א שוואכער קערפער, בפרט נאך אין דיא היינטיגע צייטין וואס בעונותינו הרבים דער עול הפרנסה איז זייער שווער, דארף מען שטארק אין זינען האבין זיך די כוחות צו שטארקין, און דער עיקר איז צוא זיין א שמח בחלקו, איך זאל חלילה ניט מקנא זיין איין צווייטע אשה, אויף איר גוט עסין, און אויף אירע טייערע מלבושים אויף איר צירונג, איך זאל נאר מקנא זיין אין גוטע אידישע אויפפירונג, און מיט דעם וואס דער אויבערשטער וועט מיך מזכה זיין, זאל איך זיך מיך פרייען, דאס איך זאל זיין שטענדיג פריילך, און אין מיין שטוב זאל קיין קנאה ושנאה ניט זיין, איך זאל חלילה ניט וויסען פון קיין שלעכטס, עס זאל קיין קללה ניט אריין קומען אין מיין הויז, און ווייל על פי רוב ווייבער זיינען מיט שוואכע דעות. בעט איך דיך רבש״ע, דו זאלסט שטארקין מיין שכל, אז איך זאל קאנען אלעלכע פערדארבענע גידאנקען פון מיר פארטרייבין דאס מיין מאן און מיינע קינדער זאלין ווערין פרומע יודין, ובאופן זה, זאל רוהען די ברכה פון שפע פרנסה והצלחה אין מיין שטוב, דאס איך זאל קאנען געבין צדקה מיט א פריילכע הארץ, און איך זאל זיך קאנען שטעלין תפלה טאן מיט ריינע גידאנקען, דו זאלסט ממלא זיין כל משאלות לבנו לטובה, אמן סלה:

אנייע ירושלים תחנה

א תחנה פארין דאוונען אלע טאג:

מלך רחמים! מיט ערבארעמקייט רעגירסטו אויף אונז, און דוא ביסט מכפר אלע עבירות וואס מיר האבין געזינדיגט געגין דיין גרויסען כבוד, אמאל ווען דער בית המקדש איז גישטאנען, האסטו אונז מוחל גיוועז דורך קרבנות, און היינט דורך תפלה

אונ

אונ דורךְ טְרֶערִין, דַארום בִּין אִיךְ מִתְפַּלֵל צוּ דִיר מִיט מַיין גַאנְצִין הַארְצִין, אונ בֶּעט דִיר גֶעם צוּ מַיין תְּפִלָּה מִיט גְרויס רַחֲמָנוּת אָמֵן:

תחנה חדשה פארין דאווענען

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! גִיבּ מִיר קְרַאפְט אונְד מַאכְט, צוּ מַיין תְּפִלָּה וָואס אִיךְ בִּין פַאר דִיר מִתְפַּלֵל, דָאס וָואס מִיט וַוארְהַייט אִין גַאנְצִין הֶערְצִין טוּ אִיךְ מִתְפַּלֵל זַיין, שִׁיקֶע זִיא ח"ו נִיט לֶער צוּרִיק, שַׁדַי! דוּא בִּיסְט אַלְמֶעכְטִיג. ווייז דַיין רַחֲמָנוּת מִיר, פֶערְנֶעם מַיין וַויינֶען אונ קְלַאגִין, שַׁאפֶע דֶעם יֵצֶר הָרַע בַּאלְד אַ אַנְדֶער וֶועג, לָאז מִיךְ גֶענִיסֶען דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע עֶלְטֶערִין אַבְרָהָם, יִצְחָק, וְיַעֲקֹב, אונ פוּן דִיא אִמָהוֹת, אַלֶעס זָאל מִיר מַיין תְּפִלָּה ווירְקִין, דוּא זָאלְסְט מִיר אויךְ טָאן פִיל נִסִים וְנִפְלָאוֹת, וִויא דוּא הָאסְט גִיטָאן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין אָמֵן:

תחנה אויף ריינע מחשבות (בִּשְׁעַת תְּפִלָּה)

שְׁטַארְקֶער גָאט! דוּ בִּיסְט אֵיין אֵיינְצִיגֶער, וָואס דוּ ווייסְט אַלֶע מַחֲשָׁבוֹת פוּן מֶענְשֶׁן, קֵיינֶער פוּן דִי מַלְאָכִים שְׂרָפִים וְאוֹפַנִים אונ חַיוֹת הַקוֹדֶשׁ ווייסֶען נִיט וָוס דֶר מֶענְשׁ טְרַאכְט, נוּר דוּ אַלֵיין ווייסְט, פוּן דִיר אִיז קֵיין פֶערְבָּארְגֶענִישׁ נִיטָא, בֶּעט אִיךְ דִיר, הֶעלְף מִיר אִיךְ זָאל טְרַאכְטִין נָאר גוּטֶעס צוּא טָאן, מַיינֶע מַחֲשָׁבוֹת זָאלִין זַיין רֵיין, אונ בְּשַׁעַת הַתְּפִלָּה זָאל מִיר נִיט פָאר קוּמֶען קֵיין אַנְדֶערֶע גִידַאנְקֶען, נוּר אִיךְ זָאל טְרַאכְטִין אִין דִי הֵיילִיגֶע וֶוערְטֶער וָואס אִיךְ בִּין מִתְפַּלֵל, בָּרוּךְ אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

א צווייטע תחנה אויף אלע טאג

רֵיינִיגֶען דִי גֶעדַאנְקֶען פוּן מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ עֶס זָאל זַיין דֶר ווילֶען פוּן פַאר דִיר גָאט, אוּנְז צוּ עֶרְווייטֶערִין פוּן שְׁלֶעכְטֶע גִידַאנְקֶן אונ בַּהֶעפְטִין אוּנְז צוּ דֶעם יֵצֶר טוֹב, אונ צוּ מַעֲשִׂים טוֹבִים, אונ בֵּייג אַיין אוּנְזֶערֶע גִידַאנְקֶען צוּ זַיין אוּנְטֶער טֶענִיג צוּ דִיר, אונ דוּא זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין צוּא חֵן

וְחֶסֶד וְרַחֲמִים, ווי דָוִד הַמֶּלֶךְ זָאגְט „סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי" שְׁלֶכְטֶע גִידַאנְקֶען הָאבּ אִיךְ פַיינְד, נוּר דִיא גִידַאנְקֶען פוּן דַיין תּוֹרָה הָאבּ אִיךְ לִיבּ, אָמֵן:

תחנה מה טובו

מַה טוֹבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנוֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל: וַאֲנִי בְּרוֹב חַסְדְּךָ אָבֹא בֵיתֶךָ, בִּזְכוּת אַבְרָהָם שֶׁנִּקְרָא אִישׁ הַחֶסֶד: אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ בִּזְכוּת יִצְחָק שֶׁנֶּעֱקַד עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ: בְּיִרְאָתֶךָ, בִּזְכוּת יַעֲקֹב שֶׁאָמַר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בִּזְכוּת שְׁלֹשֶׁת אָבוֹת אֵלּוּ אָבוֹא לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ, וּבִזְכוּתָם תַּעֲלֶה תְּפִלָּתִי תְּפִלַּת הָאֶבְיוֹן לְרַחֲמִים וּלְרָצוֹן לִפְנֵי כִּסֵּא כְבוֹדֶךָ, וְתַעֲלֶה וְתִתְנַשֵּׂא לְכֶתֶר עַל רֹאשְׁךָ אָמֵן סֶלָה: אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה: סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי: יְיָ אָהַבְתִּי מְעוֹן בֵּיתֶךָ וּמְקוֹם מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ: וַאֲנִי אֶשְׁתַּחֲוֶה וְאֶכְרָעָה אֶבְרְכָה לִפְנֵי יְיָ עוֹשִׂי: וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ יְיָ עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ:

מַה טוֹבוּ וִויא גוּט אִיז דַיין גִיצֶעלְט יַעֲקֹב, אוּנ דָאס רוּאוּנְג פוּן דִיא יִשְׂרָאֵל, דָאס אִיז דֶער הֵיילִיגֶער בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוּנ אִיךְ קוּם מִיט דַיין גְרוֹיס גִינָאד אִין דַיין שׁוּלֶע בִּזְכוּת אַבְרָהָם, וָואס עֶר וֶוערְט גִירוּפֶען אִישׁ חֶסֶד, אִיךְ טוּא מִיךְ בּוּקֶען צוּם הֵיכָל בִּזְכוּת יִצְחָק וָואס עֶר אִיז גִיבּוּנְדֶען גְעוָוארִין צוּ דֶער עֲקֵידָה, אוֹיף דֶעם מִזְבֵּחַ, אוּנ בִּזְכוּת יַעֲקֹב, וָואס עֶר הָאט גֶעזָאגְט וָואס פַאר אַיין פָארְכְטִיג אָרְט דָאס אִיז?:

זכות העקידה תזכור לנו ברחמים

(צוּ זָאגִין מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה, וָוען דִי הָארֶץ אִיז פַארְטְרוֹיעֶרְט):

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, עֶס זָאל זַיין דֶערְוֶוילֶען פוּן דִיר רבּש"ע אוּנְזֶער בַּאשֶׁעפֶער, אוּנ לִיבֶּער גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע עלטערין

עֶלְטֶערִין, דוּ זָאלְסְט אוּנְז דֶערְמָאנֶען דֶעם זְכוּת פוּן אַבְרָהָם אָבִינוּ, וָואס נִיט גִינוּג וָואס עֶר הָאט זִיךְ מוֹסֵר נֶפֶשׁ גִיוֶועזִין פוּן דַיין הֵיילִיגִין נָאמֶען וֶועגִין, וֶוען דֶער מֶלֶךְ נִמְרוֹד הָאט אִים אַרַיינְגֶעוָוארְפִין אִין פַייעֶר (פַאר דֶעם, וָואס עֶר ווִיל נִיט דִינֶען אִים, נָאר הַשֵׁי"ת אַלֵיין) זַיינֶע אַלֶע שׂוֹנְאִים וָואס הָאבִּין אִים אַרַיינְגֶעוָוארְפִין זַיינֶען אַלֵיין פֶערְבְּרֶענְט גִיוָוארִין, אוּנ אִים הָאט הַשֵׁי"ת מַצִיל גִיוֶועזִין, (צֶעהְן נִסְיוֹנוֹת שְׁרֶעקְלִיכֶע אִיז אַבְרָהָם אָבִינוּ בַּייגֶעשְׁטַאנֶען, עֶר הָאט דֶער קָאנְט, אַז עֶס אִיז נִיטָא קֵיין אַנְדֶערֶער חוּץ אוּנְזֶער גָאט, עֶר אִיז אַ יָחִיד בָּעוֹלָם, עֶר קָאן מַצִיל זַיין דֶעם מֶענְטְשִׁין פוּן אַלֶע אוּנְגְלִי־קִין), דֶערְנָאךְ הָאט הַשֵׁי"ת אִים גֶעפְּרוּבְּט, עֶר זָאל מַקְרִיב זַיין דֶעם אֵיינְצִיגֶען זוּהְן פוּן שָׂרָה'ן (אֵיין צַדִיק אוֹיף דֶער וֶועלְט) פַאר אַיין קָרְבָּן, אִיז יִצְחָק אָבִינוּ גִיגַאנְגֶען מִיט גְרוֹיס שִׂמְחָה, אוּנ הָאט אוֹיס גִיצוֹיגִין דִי הַאלְז צוּ דֶער שְׁחִיטָה, ווִי עֶס הָאט זִיךְ דֶערְהֶערְט דִי שְׁטִימֶע פוּן הִימֶעל, אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר, גָאט הָאט מֶער נִיט גִיוָואלְט פְּרוּבִין, אָבֶּער נִיט צוּשֶׁעכְטִין אִים, אוּנְזֶער פָאטֶער יַעֲקֹב הָאט גִיהַאט נָאךְ אַנְדֶערֶע נִסְיוֹן, עֶר הָאט גִיהַאט צְווַיי שׂוֹנְאִים וָואס זֵיי הָאבִּין אִיהְם גֶעוָואלְט פֶערְגִיפְטֶען דֶעם גוּף אוּנ דֶעם נֶפֶשׁ בִּיז טוֹיט, (לָבָן הָאֲרַמִּי אוּנ עֵשָׂו הָרָשָׁע), עֶר הָאט גִיזָאגְט, יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי, (עֶס זָאל שׁוֹין קוּמֶען דֶער טוֹיט פוּן פָאטֶער יִצְחָק) וְאַהַרְגָה אֶת יַעֲקֹב אָחִי וֶועל אִיךְ צוּם טוֹיט שְׁלָאגִין מַיין בְּרוּדֶער יַעֲקֹב, נָאר עֶר אִיז גִיוֶועז אַיין צַדִיק גָדוֹל, הָאט אִים הַשֵׁי"ת מַצִיל גִיוֶועזִין פוּן זַייעֶרֶע הֶענְד, אַזוֹי זָאלְסְטוּ לִיבֶּער גָאט אוּנְז מַצִיל זַיין פוּן אַלֶע סִיבּוֹת, פוּן יֵצֶר הָרָע, פוּן לָשׁוֹן הָרָע, פוּן קִנְאָה וְשִׂנְאָה, אוּנְזֶער פַּרְנָסָה זָאל זַיין פוּן דַיין הֵיילִיגֶע מִילְדֶע הַאנְד, מִיר זָאלִין קֶענֶען טָאן צְדָקָה אוּנ גְמִילוּת חֲסָדִים צוּ אוּנְזֶערֶע אָרִימֶע בְּרִידֶער, אָמֵן:

אתחנה פאר קליינע קריאת שמע

(פַאר אַתָּה הוּא עַ' שֶׁלֹא נִבְרָא כו')

אַתָּה קדוש דוּ בִּיזְט הֵיילִיג, אוּנ דַיין נָאמֶען אִיז הֵיילִיג, אוּנ דִי הֵיי־לִיגֶע יִשְׂרָאֵל טוּהְן לוֹיבִּין אוּנ הֵיילִיגֶען דַיין גִישֶׁעצְטִין נָאמֶען,

זַיי טוּעֶן לַייִדִין דִי אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִין, סְקִילָה, שְׂרֵיפָה, הֶרֶג, וְחֶנֶק, פוּן דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען וֶועגִין, אוּנ אוֹיבּ עֶס וֶועט קוּמֶען בַּיי מִיר אַיין אַנְדֶערֶע מַחֲשָׁבָה, אַזוֹי קוּם אִיךְ צוּ בֶּעטִין לִיבֶּער גָאט, דוּ זָאלְסְט מִיךְ הֵיילִיגֶען, זָאלְסְט מִיר גֶעבִּין אִין מַיין מַחֲשָׁבָה אוּנ אִין מַיין מוֹיל, דָאס אִיךְ זָאל קֶענֶען הֵיילִיגֶען דַיין נָאמֶען פַאר אַלֶע לַייט, אַזוֹי וִוי עֶס הָאבִּין גִיטָאן דִי הֵיילִיגֶע קְדוֹשִׁים עֲשָׂרָה הֲרוּגֵי מַלְכוּת, אוּנ פִיל הוּנְדֶערְט טוֹיזֶינְדֶער פוּן דִיא הֵיילִיגֶע יִשְׂרָאֵל, אוּנ הָאבִּין אִיבֶּער גִיעֶנְטְפֶערְט זֵייעֶר גוּף פוּן דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען וֶועגֶען, אוּנ דוּ בִּיזְט גָאט מַיין גָאט, אוּנ דוּ ווֵייסְט אַלֶע פַארְבָּארְגֶענִישׁ פוּן מַיין הַארְצִין, צוּ אִיבֶּערְגֶעבִּין מַיין גוּף צוּ לַייִדִין אַרְבַּע מִיתוֹת בי"ד, אוּנ יֶעדֶער פַּיין (יְסוּרִים), וָואס אִין דֶער וֶועלְט, פוּן וֶועגֶען דִיגֶען נָאר דַיין הֵיילִיגִין נָאמֶען, אוּנ נִיט אַיין אַנְדֶערִין הוּיץ דִיר, דֶען דוּ בִּיזְט אַיין גִירֶעכְטֶער דַיָין, אוּנ אַיין וָוארְהַאפְטִיגֶער שׁוֹפֵט, אוּנ אוּנְזֶערֶע חֲכָמִים הָאבִּין אָן גִישְׁרִיבִּין, וֶוען אֵייגֶער עֶנְטְפֶערְט אִיבֶּער זַיין גוּף פוּן דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען וֶועגִין, מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, פִילְט עֶר נִיט דִי יְסוּרִים, וָוארוּם דוּ שִׁיקְסְט מַלְאָכִים צוּ מַצִיל זַיין, נָאר טָאמֶער וֶועל אִיךְ נִיט וֶוערְט זַיין אוֹיסְצוּהַאלְטִין דִי יְסוּרִים, אַזוֹי בֶּעט אִיךְ דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען, דוּ זָאלְסְט מִיךְ שְׁטַארְקִין אַז מַיין מַחֲשָׁבָה זָאל זַיין בַּאהֶעפְט אִין דִיר אַלֶע צַייט, אִיךְ זָאל מִיךְ מְשַׂמֵחַ זַיין אִין מַיין הַארְצִין, מְקַבֵּל זַיין בְּאַהֲבָה דִי יְסוּרִים, אוּנ זָאלְסְט מַאכִין אִין מַיין מוֹיל דֶעם כֹּחַ הַדִבּוּר צוּ רֵיידִין אוּנ צוּ הֵיילִיגִין דִיךְ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, מִיט קְלוּגְהַייט, אוּנ מִיט וִויסֶענְשַׁאפְט, פַאר פִיל לַייט, דֶערְצֵיילִין אַלֶע מַיינֶע חֲטָאִים וָואס אִיךְ הָאבּ גִיזִינְדִיגְט גֶעגֶען דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען, אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיר גֶעבִּין אַטֵייל מִיט דִי צַדִיקִים וָואס זֵיי בַּאהֶעפְטִין זִיךְ צוּ דַיין הֵיילִיגְקֵייט, אוּנ עֶס זָאל זַיין צוּ ווִילֶען דִי זָאג פוּן מַיין מוֹיל, דֶען דוּ בִּיזְט גָאט מַיין בַּאשֶׁעפֶער אוּנ מַיין עֶרְלֵייזֶער אָמֵן סֶלָה:

תחנה פותח את ידך

(אִין „אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ" שַׁחֲרִית, אַז מֶען קוּמְט צוּ „פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ" זָאגְט מֶען דָאס):

לִיבֶּער גָאט! דַיין הֵיילִיגֶע מִילְדֶע הַאנְד, אִיז דָאךְ אָפִין צוּ שְׁפַּייזִין אַלֶע דַיינֶע בֶּעשֶׁעפֶענִישׁ פוּן קְלֵיין בִּיז גְרוֹיס, אוּנ הָאפִּין

גור

נור צו דיין הילף, דו היילִיגער גאָט, בּיסט אַלֶע בּרואים מְחַיֶה, בֶּעט איך דיר רבש"ע דוא זָאלסט אונז אויך מְחַיֶה זיין מיט דיין גֶעטלִיכֶע הַשְׁפָּעָה, אַ כְּשֵׁרָה פַּרְנָסָה אָן קִנְאָה, אָן שִׂנְאָה, דֶער יֵצֶר הָרַע זָאל ניט וואַרְפִין אַ שִׂנְאַת חִנָּם צו ווישען אונז, מֶען זָאל דיר רבש"ע דינֶען בְּלֵב וָנֶפֶשׁ, וּלְקַדֵּשׁ אֶת שִׁמְךָ בָּרַבִּים אָמֵן:

ש"ס תחנה

אַנייע תְּחִנָּה מִתְפַּלֵּל צו זיין אָבֶענד אונד מָארגֶען נאָך שְׁמוֹנָה עֶשְׂרֵה (פאר יִהְיוּ לְרָצוֹן) אויף גוטע קינדער צו הָאבֶּען:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, הֶער פון דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט, דֶער בַּארִימְהֶערְצִיגֶער פָאטֶער אונ קֶענִיג, עֶרְבַּארִים זיך איבֶער מַיינֶע קִינְדֶער, פֶערְבְּרֵייטֶער זֵייעֶר הֶערְץ אִין דֶער תּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, זֵיי זָאלִין גְרִינְדְלִיךְ פַארְשְׁטֵיין די טְעָמִים אונ פְּשָׁטִים פון די הֵיילִיגֶע תּוֹרָה, שֵׁיינְק זֵיי לַאנְגֶע גוטֶע יָאר, דָאס זֵיי זָאלִין זַיין גוטֶע אונד פְרוּמֶע קִינְדֶער אִין תּוֹרָה וְיִרְאַת שָׁמַיִם, בַּעֲלֵי חֵן וָחֶסֶד, פִיל בֶּעלִיבְּט זַיין אִין וָאטֶעס אונד מֶענְטְשִׁינְס אויגִין. בֶּעהִיטֶע זֵיי פון אַ עַיִן הָרָע אונד יֵצֶר הָרַע, אִיר בֶּערְהוּיפְּט פון אַלֶע אוּנְגְלִיקְס צוּפֶעלֶע, אונד בֵּייזֶע פִירוּנְג, דָאס אִיךְ אוּנ מַיין מַאן זָאלִין הָאבִּין לַאנְגֶע יָאר אונד גִיזוּנְד זַיין, דָאס חָלִילָה וְחַס קֵיינֶער פון אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער, זָאלִין בַּיי אוּנְזֶער לֶעבִּין נִיט פֶעלִין, גוטֶער גָאט! הֶער צו מַיין גִיבֶּעט, שִׁיק זִיא נִיט לֵיידִיג צוּרִיק, דוּא הֶערְסְט דָאךְ צו יֶעדֶען, דֶער וָואס דִיךְ מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין רוּפְט, יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגוֹאֲלִי. אָמֵן:

תחנה פאר פתיחת ארון הקודש

וֶוען מֶען עֶפִינְט דֶעם אָרוֹן קוֹדֶשׁ:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! אָט בַּאלְד וֶוערְט דֶר אָרוֹן הַקּוֹדֶשׁ גִיעֶפִינְט, צו ווייזֶען פַר אַלֶעמֶען דיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה, וָוס זִי אִיז טֵייעֶרֶער פון אַלֶע טֵייעֶרְסְטֶע זַאכִין, וָואס גֶעפִינֶען זיך אויף דֶער וֶועלְט, עַל כֵּן בֶּעט אִיךְ דִיךְ גְרוֹיסֶער גָאט! עֶפֶען אויף די אויגֶען פון אַלֶע מֶענְשֶׁען, זֵיי זָאלִין עֶרְקֶענֶען דיין לִיבְּטִיגֶע תּוֹרָה, אוּנ אִיר פָאלְגִין אַלְס וָואס זִיא בַּאפֶעלְט אוּנְז אָמֵן וְאָמֵן:

וֶוען מֶען נֶעמְט אוֹיס דִיא סֵפֶר תּוֹרָה :

בְּרִיךְ שְׁמֵיהּ דְמָרֵא עָלְמָא , גִילוֹיבְּט אִיז דֶער הֵיילִיגֶער נָאמֶען פוּן דֶעם הֶער דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט , אֱלָהָא קְשׁוֹט וָוארְהַפְטִיגֶער גָאט , וְאוֹרַיְיתָא קְשׁוֹט אוּנ דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה אִיז אֱמֶת , מִיר גֶעפִינֶען אִין זוֹהַר הַקָּדוֹשׁ , אַ מַאֲמַר פוּן דֶעם הֵיילִיגֶען תַּנָא , רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאִי זָאגְט , דָאס אִין דֶער צַייט מֶען גֶעמְט אַרוֹיס דִיא סֵפֶר תּוֹרָה בְּצִיבּוּר צוּ לֵייגֶען , עֶפִינְט זִיךְ אִין הִימֶעל אַלֶע טוֹיעֶרִין פוּן רַחֲמִים אוּנ לִיבְּשַׁאפְט , אוּנ אַזוֹי וִוי עֶס אִיז יֶעצְט אָפֶען דִיא שַׁעֲרֵי רַחֲמִים , קוּם אִיךְ אִשָּׁה (פלונית בת פלונית) פַאר דִיר הֵיילִיגֶער גָאט מִיט אַהֵיים גִיבֶּעט , דָאס דוּא זָאלְסְט דֶער לֵיינְגֶערִין מַיינֶע אוּנ מַיין מַאנְס אוּנ מַיינֶע קִינְדֶערְלִיכְס יָאהרֶען צוּם לֶעבֶּען , מִיר זָאלִין לֶעבֶּען בְּנַחַת נִיט חָלִילָה מִיט צַעַר , דוּא זָאלְסְט דוּרְךְ דִיא אָפֶענֶע טוֹיעֶרִין , מִיר אוּנ צוּא כָּל יִשְׂרָאֵל אַרָאפ שִׁיקֶען שֶׁפַע בְּרָכָה , פַּרְנָסָה וְהַצְלָחָה , אוּנְזֶער בִּטָּחוֹן צוּ דִיר זָאל חָלִילָה נִיט פַאר שֶׁעמְט וֶוערִין , דֶען דוּא בִּיסְט דָאךְ דֶער שְׁפַייזֶער פוּן דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט . אוּנ דוּרְךְ דֶעם זְכוּת פוּן דִיא הֵיילִיגֶע תּוֹרָה , זָאל אִיךְ זוֹכֶה זַיין דָאס פוּן מִיר זָאל גֶעוַאקְסֶען אַגוּטֶער דוֹר תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וָואס זֵייעֶרֶע אוֹיגֶען זָאלֶען לַייכְטִין אִין דֶר תּוֹרָה . דֶען דִי תּוֹרָה הַקְדוֹשָׁה אִיז אוּנְזֶער אֵיינְצִיגֶע טְרֵייסְט אִין דֶעם גָלוּת וֶועלְכֶעס זִיא אִיז בַּייא אוּנְז אַ גוּט מַשְׁכּוֹן פוּן דַיין לִיבֶּען נָאמֶען , דָאס מִיר וֶועלִין עֶרְלֵייזְט וֶוערֶען פוּן אַלֶע צָרוֹת בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן :

תחנה ליום ראשון

דִי תְּחִנָּה זָאל יֶעדֶערֶע אִשָּׁה זָאגֶן מִים גְרוֹיס כַּוָּנָה אַלֶע זוּנְטָאג נָאךְ דֶעם דַאוְונֶען :

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ , עֶס זָאל זַיין דֶער ווִילֶען פוּן דִיר רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם , יוֹצְרֵנוּ , וָואס דוּ בִּיזְט אוּנְזֶער בַּאשֶׁעפֶער , וְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית אוּנ וָואס דוּ בִּיזְט דֶער בַּאשֶׁעפֶער פוּן אָנְהוֹייבּ וֶועלְט , בִּיז עֶנְדֶע וֶועלְט , דוּ זָאלְסְט אוּנְז מַזְמִין זַיין אוּנְזֶער פַּרְנָסָה , זָאלְסְט בַּאגְלִיקֶען אוּנְזֶערֶע מַעֲשִׂים פוּן אַגַאנְצֶע וָואךְ , זָאלְסְט אוּנְז מַצִיל זַיין פוּן אַלֶע מִינֵי פְּגָעִים רָעִים , אוּנ פוּן עַיִן הָרָע , אוּנ אַזוֹי וִויא דוּא הָאסְט גִימַאכְט

בעשאפין

בעשאפין די וועלט אין היינטיגען טאג, אונד אין דעם טאג ביסטו גיוועזן גיאיינציגט אויף דער וועלט, עס וואר נאך ניט קיין מלאכים, קיין שום בריאה, אזוי אויך איינציג איך נאר דיין ליבען נאמען, אונ איך טו מיין בטחון נאר צו דיר, דאס דו זאלסט מיר געבין גיזונד אונ פרנסה בכבוד וישועות ונחמות, איך זאל קענען לויבין דיין הייליגען נאמען באימה ופחד, אמן:

תחנה מיום שני

די תחנה זאל יעדערע אשה זאגין מיט גרויס כונה אלע מאנטאג נאך דעם דאווענען:

יהי רצון מלפניך, עס זאל זיין דערווילען פון דיר רבונו של עולם, אשר תשלט בעולמך, וואס דו גיוועלטיגסט איבער דיין וועלט, ואשר הבדלת בין מים למים, אונ וואס דו האסט גימאכט אין דעם טאג אצווישען שייד, דאס די וואסערין וואס געפינען זיך אויף דעם הימעל, זאלין זיין אבגיטיילט פון דיא וואסערין וואס געפינען זיך אויף דיא ערד, אבקש ממך בעט איך ביי דיר ליבער גאט, דאס דו זאלסט מיך אויך אבשיידין פון אלע שלעכטעס, זאלסט מיך מציל זיין מיט כל ישראל פון אלע מיני פערפלייצונג, עס זאל ביי אונז חלילה ניט זיין קיין דערטרינקעניש, אונ קיין סכנה, אונ די אלע וועלכע פארין אויף דעם ים זאלין ניצול ווערין פון אשטורים ווינד, דאס זייא זאלין קומען בשלום צו זייער ארט, דען דו ביסט דאך א בעל הרחמים, וואס דו הערסט יעדענס תפלה, ברוך אתה שומע תפלה:

תחנה מיום שלישי

די תחנה זאל יעדערע אשה זאגין מיט גרויס כונה אלע דינסטאג נאך דעם דאווענען:

יהי רצון מלפניך, עס זאל זיין דערוויליען פאר דיר רבונו של עולם, הערוכה שלחן לבריותיו, וואס דו גרייטסט איין טיש פאר דיינע בעשעפעניש (דאס מיינט מען, דו מאכסט וואקסין אלע מיני מאכלים צו שפייזין יעדער באשעפענים) דאס אזוי ווי דו האסט בעשאפין אין דעם טאג אלע מיני תבואות, אלע מיני גראזען, אונד אלע מיני פרוכט בוימער, אונ דו האסט זיי גיבענשט, אזוי זאלסטו מיך מיט

כָּל יִשְׂרָאֵל בֶּענְטְשִׁין מִיט אַלֶעם גוּטֶעס, דָאס מַיין טִישׁ זָאל שְׁטֶענְדִיג פוּל זַיין מִיט כָּל מִינֵי שְׁפַּייז, אוּנ אַזוֹי וִוי דוּ הָאסְט גִידָאפֶּעלְט דֶעם טָאג מִיט צְוֵויי מָאל „כִּי טוֹב" אַזוֹי אוֹיךְ זָאלְסְטוּ מִיר דָאפְּלֶען כָּל מִינֵי טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת, אַז מִיר זָאלִין זַיין זַאט פוּן דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד, מִיר זָאלִין שְׁפַּייזִין אַלֶע נוֹיט בֶּעדֶערְפְטִיגֶע, מֶען זָאל קֶענֶען דֶערְצֵיילִין דַיינֶע טוֹבוֹת וְנִפְלָאוֹת לָעַד, אָמֵן:

תחנה מיום רביעי

דִיא תְּחִנָּה זָאל יֶעדֶערֶע אִשָּׁה זָאגִין מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה, אַלֶע מִיטְוואָךְ נָאךְ דֶעם דַאוְנֶינֶען

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֶס זָאל זַיין דֶר ווִילֶען פוּן דִיר רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם יוֹצֵר הַמְּאוֹרוֹת, וָואס דוּ בִּיסְט דֶער בַּאשֶׁעפֶער פוּן דִיא אַלֶע לִיכְט, דִיא זוּהְן מִיט דִיא לְבָנָה מִיט דִיא אַלֶע שְׁטֶערִין, דוּא זָאלְסְט מַצִּיל זַיין מִיךְ מִיט כָּל יִשְׂרָאֵל עֶס זָאל אָן אוּנְז נִיט שׁוֹלֶט זַיין קַיין קְרַייְנְקְ, אוּנ כָּל מִינֵי חֳלָאִים רָעִים רַחֲמָנָא לִצְלָן נָאר פַארְקֶערְט דִיא זָאגֶע זָאל זַיין צוּ אוּנְז אַ הֵיילוּנְג, אַ רְפוּאָה שְׁלֵימָה צוּא אַלֶע אוּנְזֶערֶע ווייטָאגִין, אוּנ צוּ אַלֶע אוּנְזֶערֶע שְׁוַואכְקַייט, אַזוֹי וִויא דֶער פָּסוּק זָאגְט „שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ", אוּנְזֶער שְׁטֶערִין זָאל לַייכְטִין אִין הִימֶל דָאס מֶען זָאל שׁוֹין לֵייז וֶוערֶען פוּן גָלוּת בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה ליום חמישי

דִיא תְּחִנָּה זָאל יֶעדֶערֶע אִשָּׁה זָאגִין מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה, אַלֶע דָאנֶערְשְׁטָאג נָאךְ דֶעם דַאוְנֶען:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֶס זָאל זַיין דֶער ווִילֶען פַאר דִיר רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, הַבּוֹרֵא כָּל יְצוּרִים נִפְלָאִים וָואס דוּא הָאסְט אִין דֶעם טָאג בַּאשַׁאפִין אַלֶע מִינֵי לֶעבֶּעדִיגֶע בְּרוּאִים, אַלֶע מִינֵי פֵייגֶלֶען, אַלֶע מִינֵי פִישׁ פוּן יָם, אוֹיךְ דֶעם גְרוֹיסֶען פִישׁ לִוְיָתָן, וֶועלְכֶע דוּ הָאסְט זַייא אַלֶע בַּאשַׁאפִין, מֶען זָאל ווִיסֶען צוּ לוֹיבֶּען דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶן אוּנ דוּ הָאסְט זֵיי אַלֶע בַּאשַׁאפִין פַר דֶעם מֶענְשִׁין, דָאס דֶר מֶענְשׁ זָאל זִיךְ נִיט גְרוֹיס הַאלְטִין, עֶר זָאל ווִיסֶען אַז דָאס קְלֶענְסְטֶע ווֶערִימֶעל, אִיז בַּאשַׁאפִין גִיוָוארִין פְרִיעֶר פַאר אִים, נוּר בְּאִם עֶר אִיז זוֹכֶה, גֶעוֶועלְטִיגְט דֶער מֶענְשׁ אִיבֶּער אַלֶע בְּרוּאִים, אוּנ דִיא

אלע

אַלֶע בְּרוּאִים זֶענֶען אָן גִיגְרֵייט גִיוָואָרִין צוּ זַייגֶערְפוּאוֹת, אוּנ צוּ בֶּעדִינֶען אִים, בְּאוֹפֶן דָאס אֵיידֶער עֶר אִיז בַּאשַׁאפִין גִיוָואָרִין, הָאט דֶער אוֹבֶּערְשְׁטֶער אִים אָן גִיגְרֵייט אַלֶע זַיינֶע בַּאדֶערְפֶענִישׁ, בֶּעט אִיךְ דִיךְ רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם דָאס דוּ זָאלְסְט אוֹיךְ אָן גְרֵייטֶען פַאר מִיר אוּנ מַיין גַאנְץ הוֹיז גֶעזִינְד אוּנ פַאר כָּל יִשְׂרָאֵל, אַלֶע אוּנְזֶערֶע בַּא-דֶערְפֶענִישׁ, נָאךְ אֵיידֶער מִיר וֶועלֶען זַייא דַארְפִין, עֶס זָאל בַּייא אוּנְז זַיין זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אוּנ דִיא שׂוֹנְאִים זָאלִין פַאר שֶׁעמְט וֶוערִין קוּקֶענְדִיג אוֹיף אוּנְזֶער גוּטֶס, אַיין שְׁלֶעכְטֶע אוֹיג זָאל חָלִילָה אוּנְז נִיט שָׁאטִין, דָס עֶס זָאל אִין אוּנְז מְקוּיָם וֶוערִין, „וְיִדְגּוּ לָרוֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ" אוּנְזֶער פָאלְק יִשְׂרָאֵל זָאל זִיךְ מֶערֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט, עֶס זָאל זַיין אַ גְרוֹיס כָּבוֹד פִיר דֶעם מֶלֶךְ יְיָ צְבָאוֹת, מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, אָמֵן!

תחנה ליום הששי

דִיא תְּחִנָּה זָאל יֶעדֶערֶע אִשָּׁה זָאגִין מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה, אַלֶע פְרֵייטָאג נָאךְ דֶעם דַאוֶונֶען:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֶס זָאל זַיין דֶער ווִילֶען פַאר דִיר רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם וָואס דוּא הָאסְט בַּאשַׁאפִין אִין דֶעם טָאג אַלֶע וואוּנְדֶערְלִיכֶע חַיּוֹת וּבְהֵמוֹת אוּנ אַם עֶנְדֶע הָאסְטוּ בֶּעשַׁאפִין דֶעם מֶענְשִׁין מִיט דֶעם צֶלֶם אֱלֹהִים (גָאטֶעס פָארְעם) אוּנ דוּ הָאסְט פוּן אָדָם הָרִאשׁוֹן צוּ גֶעגְרֵייט אַבִּנְיָן, דָאס מֵיינְט מֶען דִיא אִשָּׁה. אוּנְזֶער מוּטֶער חַוָּה, זִי זָאל זַיין צוּ אִים אַ בִּנְיָן אוֹיף אֵייבִּיג דָאס פוּן זֵיי זָאל גֶעגְרִינְדֶעט וֶוערִין דִיא וֶועלְט, דוּ הָאסְט זַייא אוֹיךְ גִיבֶּענְשְׁט מִיט דִיא בְּרָכָה „פְּרוּ וּרְבוּ", בֶּעט אִיךְ דִיר עֶרְבַּארְמִדִיגֶער פָאטֶער דָאס דוּ זָאלְסְט מִיךְ אוֹיךְ בֶּענְשִׁין דָאס אוּנְזֶער בִּנְיָן (פוּן מִיר מִיט מַיין מַאן) זָאל אוֹיךְ זַיין עַד מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה, מִיט פִיל נַחַת, דָאס עֶס זָאל פוּן אוּנְז גֶעגְרִינְדֶעט וֶוערִין אַ וֶועלְט, בָּנִים וּבְנֵי בָנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת, וֶועלְכֶעס אוֹיף דֶעם צְוֶועק הָאבִּין מִיר מְקַבֵּל גִיוֶועזִין דִי תּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, אוּנ דָאס וַוייזְט דֶער אוֹת ה' הַיְּדִיעָה פוּן הַשִּׁשִּׁי, אַז דֶער גַאנְצֶער בִּנְיָן פוּן דִי וֶועלְט אִיז צוּ לִיבּ דֶעם מֶענְשִׁין, אוּנ דֶער בִּנְיָן פוּן דִי מֶענְשִׁין אִיז בִּזְכוּת וָואס זֵיי וֶועלִין זֶעכְּס טָאג אִין סִיוָן דָאס מֵיינְט מֶען שָׁבוּעוֹת מְקַבֵּל זַיין דִיא תּוֹרָה, אַז מִיר אוּנ

אוּנְזֶער

אונזערע קינדער זאלין זיא היטען, דו זאלסט אויך אונז בענשין מיט דאפעלע פרנסה, אזוי ווי דו האסט גידאפעלט צו אונזערע עלטערין דעם מן (שפ״ז) אין דער מדבר אין דעם היינטיגען טאג, דאס מיר זאלין קאנען אן גרייטין סעודות שבת ברחבה, מיר זאלין שבת מקבל תענוג זיין. דען בזכות פון היטען דעם היילגען שבת, וועלין מיר פטור ווערין פון פינסטערין גלות במהרה בימינו אמן :

תחנה חדשה עלינו לשבח

עלינו לשבח מיר דארפין לויבין לאדון הכל, צו דעם הער פון אלע באשעפעניש, וואס ער גיט אונז לעבין אונ חיונה אונ פרנסה אלעם וואס מען דארף. — דיא היילגע תפלה „עלינו לשבח״ האט מתקן גיוועזין יהושע בן נון, ווען משה רבינו איז גישטארבין (עלה השמים) יהושע האט געפירט די יודין לארץ ישראל, ווי זיי זיינען גע־קומען אין דער שטאדט יריחו, וואס ארום איר איז גיוועז איין גרוסער שטארקער מויער. קיינער האט ניט גיקאנט אים מנצח זיין. דארטין האט השי״ת גיטאן גרויסע נסים ונפלאות (ווי אין די מדרשים געפינען זיך) אונ די יודין האבין ניט גיהאט קיין צער פון חיונה (אפילו נאך משה רבינו׳ס טויט, איז נאך אלץ גיוועזין דער מן משמים) האבין זייא געדינט השי״ת ווי מען בעדארף. האט זיי השי״ת גיטאן נסים. ליבער גאט! דו האסט דאך די יודין ליב מערער ווי אלע פעלקער, ווי דער נביא זאגט „ואת יעקב אהבתי״, גיב אונז רבש״ע א גרינגע חיונה אונ א כשרה. עס זאל ניט זיין קיין שנאת הנם צווישען אונז, העלף אונז ליבער גאט, אונ נעם אראפ אלע גזירות פון אונזערע ברידער, מיר זאלין קענען עוסק זיין בתורה ובמצות. אז מיר זאלין דאס ווערט זיין, זאלסט טאהן מיט אונז נסים ונפלאות, אונ ברייגען אונזער משיח צדקנו במהרה. אמן :

תפלת כל יום

דיזע תחנה זאל מען טעגליך מתפלל זיין :

בשם ה׳ אלהי ישראל, יושב הכרובים, מיין גאט, אונד גאט פון מיינע עלטערין

עלטערין, מיטין גאנצין הארצין בעט איך צוא דיר ליבער גאט,
דאס דו זאלסט זיך ערבארימען אויף אונז כרחם אב על בנים, ווי איין
פאטער איבער זיינע קינדער ערבארימט זיך, הער צו מיין ביטע,
בעהיט מיך פון אלעם בייזען, פיר מיך אין רעכטען וועג, מיין תפלה
וועלכע איך טו טעגליך מיטין גאנצין הארצין צו דיר בעטען, נעם
גוט אויף אונד שיק זי ניט צוריק, שיינק מיר אונ מיין מאן אונ מיינע
קינדער איין לאנגען לעבין צו דינען דיין הייליגען דינסט, מלך רחמים,
דערבארימהערציגער קעניג! ערבארים זיך איבער מיר אונ איבער
די מיינינגע, נעם צו דיין צארין פון אונז, אונד הערצו אונזער גיבעט
אפט ווען מיר טוען דיר רופין, העלף אונז אויס אין אלע אונזערע
נויטין, זיי ממלא אונזערע בקשות, וואס מיר פערלאנגען פון דיין
הייליגען נאמען, העלף אונז, ווי דו האסט אונזערע עלטערין גיהאל־
פין אין גרויסין נויט, אונ שווערין יאך אין מצרים, גיב מיר גוטע
אונד פרומע קינדער, זייא זאלין זיין צדיקים וחסידים אונ תלמידי
חכמים, אונ זיי ערציהען צו דיין ריינעם אונד הייליגען דינסט, דאס
זיי זאלין גיפינען חן אין דיינע אויגין אונ אין אלע מענטשינס אויגין,
אונזערע לעבענס יארין זאלין מיר אין גרויסע פריידע פערבריינגען,
אונזערע קינדער זאלין בכבוד גדול קענען לעבין, גרויסער גאט!
דערבארימהערציגער פאטער אונד קעניג! הער צוא אלע מיינע
תפלות ובקשות ווי דו האסט צו גיהערט אונזער מוטער חנה, אונד
איר ערפילט ווי זי האט באגערט אונ גיבעטין פון דיר. אמן סלה:

תחנה על הפרנסה

אתה דו ביסט אלמעכטיגער גאט! ווס דו ביסט מפרנס ומכלכל
מיט דיין גענאד אלע באשעפניש פון דער חיה וואס הייסט
וויזיל טיר, ביז אקליינע ווארים וואס הייסט ביצי כנים, זאלסטו
מיר אויך געבין מיין לעבענס־מיטעל, גיב מיר אונ מיין הויז געזינד
אונזער שפייז, איידער מיר וועלין נאך דארפין, מיט נחת אן צער,
אין כשרין אויפן ניט חלילה דורך עולות צו מענשין, אדער חלילה
דורך חלול שבת, מיט ברכה והצלחה ווס קומט פון הימעל, אז
איך

אִיךְ זָאל קֶענֶען מְקַיֵּים זַיין דַיינֶע מִצְוֹת מִיטְן גַאנְצִין הַארְצִין, אוּנ אִיךְ זָאל נִיט בַּאדַארְפִין קֵיין מֶענְשִׁינְס גָאבּ, אוּנ נִיט צוּ לַייעֶן בַּיי זַייא, נוּר מִיט דַיין פוּלִין הַאנְד, וָואס זִי אִיז אָפִין, עֶס זָאל מְקוּיָּם וֶוערִין דֶר פָּסוּק. פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן. (דוּ עֶפִינְסְט דַיין הַאנְד אוּנ זֶעטִיגְסְט אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע נָאךְ זַייעֶר ווִילֶען נָאךְ), כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים. בָּרוּךְ אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

תחנה עומר לגולגולת

אַ נַייעֶ תְּחִנָּה צוּ בֶּעטִין אַלֶע טָאג נָאךְ דֶעם דַאוֶונֶען אוֹיף פַּרְנָסָה מִיט שֶׁפַע:

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים הַזָּן וּמְפַרְנֵס מִקַּרְנֵי רְאֵמִים עַד בֵּיצֵי כִנִּים,

אִיךְ קוּם יֶעצְט בֶּעטִין דִיר, נָאךְ מַיינֶע אַלֶע תְּחִנּוֹת, דוּ זָאלְסְט מִיר מְזַמֵּין זַיין מַיין פַּרְנָסָה גְרִינְג, זָאלְסְט מִיר מוֹחֵל זַיין מַיינֶע זִינְד, דִי מְקַטְרְגִים פוּן דִי עֲבֵירוֹת זָאלִין נִיט הָאבִּין קֵיין שְׁלִיטָה צוּ פַאר שְׁטֶעלִין מִיר דִי שֶׁפַע פוּן הִימֶעל, דֶער הֵיילִיגֶער תַּנָּא זָאגְט, דָאס יֶעדֶער חַיָּה וְעוֹף, וָואס זֵיי זַיינֶען נָאר בַּאשַׁאפִין גִיוָוארִין צוּלִיבּ דֶעם מֶענְשִׁין, לֶעבִּין נִיט בְּצַעַר פַּרְנָסָה וִויא דֶער מֶענְשׁ, ווַייל דֶער מֶענְשׁ פַארְזִינְדִיגְט זִיךְ מִיט זַיינֶע שְׁלֶעכְטֶע מַעֲשִׂים, אַזוֹי וִויא מִיר גֶעפִינֶען בַּיי אָדָם הָרִאשׁוֹן, דָאס נָאךְ דֶעם חֵטְא פוּן עֵץ הַדַּעַת, אִיז אוֹיף אִים מְקוּיָּם גִיוָוארִין בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם, דָאס מִיט שְׁווַייס זָאל עֶר פַאר־דִינֶען זַיין בְּרוֹיט, מִיר גֶעפִינֶען אוֹיךְ, אַז דִי פַּרְנָסָה אִיז גְלַייךְ שְׁוֶוער כִּקְרִיעַת יַם סוּף, דֶען אַזוֹי וִויא בַּיי קְרִיעַת יַם סוּף, אִיז גִיוֶועזֶן אַ קִטְרוּג אוֹיף דִי יוּדִין, זֵיי זָאלִין חָלִילָה נִיט נִיצוֹל וֶוערִין, אַזוֹי אִיז אַ קִטְרוּג פוּן שְׁלֶעכְטֶע מַעֲשִׂים אוֹיף דִי פַּרְנָסָה, נָאר וֶוען דִי יוּדִין זַיינֶען זוֹכֶה, אִיז זֵיי דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער מְזַמֵּין גְרִינְג זַייעֶר פַּרְנָסָה, דָאס עֶר דַארְף נִיט גַיין טָאן, נוּר גַיין אוֹיפְקְלַייבִּין דִי שֶׁפַע, אַזוֹי ווִי מִיר גֶעפִינֶען בַּיי דֶעם מָן וָואס אִידִין זַיינֶען גִישְׁפַּייזְט גִיוָוארִין אִין דֶער מִדְבָּר, דָאס יֶעדֶער אִיד אִיז אַלֶע פְרִימָארְגִין גִיגַאנְגֶען אוֹיפְקְלַייבִּין דֶעם מָן, אוּנ אֲפִילוּ דֶער וֶועלְכֶער וָואס הָאט גָאר ווֶינְצִיג גִיקְלִיבֶּען, אַז עֶר אִיז גִיקוּמֶען אַהֵיים, הָאט עֶר זִיךְ אוֹיסְגְמָאסְטִין זַיין מָן פַאר יֶעדֶען קִינְד בַּאזוּנְדֶער, ווִיפִיל עֶר הָאט נָאר גִידַארְפְט. גְלַייךְ ווִי דֶער וֶועלְכֶער

וואס האט גיקליבין אַגאַנְצין טאג, דערִיבּער רבש״ע דערמאן איך פאר דיר דעם זכות מיט דעם נס פון מן. דאס דו זאלסט מיר מיט מיין מאן אונ קינדער אויך מזמין זיין גרינג אונזער פרנסה,דו זאלסט שיקען צו מיר די ברכה אין אלע מיינע מעשים, אז מיר זאלין אויך שפירין דיינע פערבארגענע נסים, דאס עס זאל אויף אונז מקוים ווערין דער פסוק „וּבֵרַכְךָ ה׳ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה״, אָמֵן:

תחנה מארץ הקדושה

תפלה טאן אלע טאג:

רבונו של עולם, דערבארים זיך איבער אונז, אונ ברייננ אונז קיין ארץ ישראל, ווען דו ווילסט דאס ניט טאן פון אונזערט וועגין, ווייל מיר זיינען דאס ניט ווערט, ווי דער נביא האט גיזאגט „חַטֹּאתֵיכֶם מָנְעוּ הַטּוֹב מִכֶּם״, אייערע זינד האבין פארמיטין דאס גוטעס פון אייך, טו דאס פון דיינעטוועגין, לאז דיין נאמען ניט מחלל ווערין, אונ ווי לאנג נאך, וועט די שכינה אין גלות זיין פון אונזערע זינד וועגין, היט מיך ליבער גאט,אונ מיין מאן מיט אונזערע קינדערלאך, אונ אלע מיינע גוטע פריינד פון אלדאס בייזען, אונ מיר זאלין ניט דארפין אנקומען חלילה צו איין בשר ודם, נאר דו זאלסט אונז בענטשין פון דיין היילינע האנד, אז מיר זאלין ניט פארשעמט ווערין אויף דער וועלט, אונ אויף יענער וועלט, היט מיך אונ כל ישראל, פון שלעכטע באגעגעניש אונ צער. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה׳ צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

תחנה שערי דמעות

יְהִי רָצוֹן עס זאל זיין דערוויילען פאר דיר גאט, אונ ואט פון מיינע עלטערין, דו זאלסט מיר פארגעבין אלע מיינע זינד וואס איך האב גיזינדיגט פאר דיר, אונ זאלסט מיך דערמאנען צו גוטין מיט מיין מאן אונ קינדער, ליבער גאט, איך בעט דיר פערציהונג וואס איך האב אפגיקערט פון דיין ליבען נאמען, איך בעט דיך גאט, אונ גאט פון מיינע עלטערין, מאך מיך פריי פון מיינע זינד וואס איך

האב

הָאבּ גִזִינְדִיגְט, וָואס אִיךְ הָאבּ גִטָאן קֶעגִין דַיין הֵיילִיגְען ווִילֶען, בֶּעט אִיךְ דִיךְ בַּאשִׁירֶעם מִיךְ פוּן דֶעם יֵצֶר הָרָע אוּנ פוּן אַלֶע לַייד, אוּנ זָאלְסְט מִיךְ טְרֵייסְטִין צוּ גוּטֶען, אוּנ אִיךְ בֶּעט דַיין לִיבֶּען נָאמֶען, אַז עֶס זָאל קַיין גִישְׁרֵיי נִיט פָארְקוּמֶען אִין מַיין הויז, אוּנ קַיין אוּנְגְלִיק זָאל מִיר נִיט גִישֶׁעהֶן בַּיי מַיין לֶעבִּין, לֵייג מִיר אוֹיס אַלְס צוּ גוּטִין, לִיבֶּער גָאט, בַּיי מַיין עֶלְטֶער זָאלְסְטוּ מִיךְ נִיט פַארְלָאזִין, דוּא זָאלְסְט מִיךְ שְׁפַּייזִין פוּן דַיין מִילְדֶע הַאנְד, אִיךְ זָאל זִיךְ נִיט בַּארְפִין דֶערְגֶערְין פוּן לַייטִינְס גָאבּ, אוּנ אִיךְ וֶועל דִיר לוֹיבִּין אוּנ דַאנְקֶען אַלֶע טֶעג פוּן מַיין לֶעבֶּען:

תחנה רחמים ותחנונים

לִיבֶּער גָאט, ווֶען דֶער מֶענְטְשׁ הָאט נִיט קַיין שְׁפַּייז ח״ו, דָא קוּמְט עֶר צוּ גְרוֹיסֶע זִינְד, גַּזְלֶען, אוּנ גַנְבֶענֶן ח״ו, קֶעגִין דַיין ווִילֶען, דְרוּם בֶּעט אִיךְ דִיךְ לִיבֶּער הֶער גָאט, הֶעלְף מִיר, טוּ דָאס פוּן דַיין לִיבֶּען נָאמֶען ווֶעגִין, אוּנ מִשְׁפָּט מִיךְ מִיט מִדַּת הָרַחֲמִים, הֵיילִיגֶער גָאט גִיבּ מִיר אַ מַתְּנַת חִנָּם, אַז אִיךְ מִיט מַיין מַאן אוּנ קִינְדֶער זָאלִין גִיזוּנְד זַיין, אוּנ אוּנְזֶער פַּרְנָסָה זָאל זַיין פוּן דַיין פוּלֶען הַאנְד, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז בֶּענְטְשִׁין, אַז עֶס זָאל חָלִילָה קַיין חִילּוּל הַשֵּׁם פוּן אוּנְז נִיט אַרוֹיס קוּמֶען, דֶען אִיךְ בִּין דָאךְ אַיין שְׁטִיק עֶרְד, אוּנ מוּז ווִידֶער אִין דֶער עֶרְד אַבַיינְקוּמֶען, ווֶען מַיין צַייט ווֶעט קוּמֶען, אוּנ עֶס זָאל ח״ו נִיט זַיין קַיין פַארְשְׁנִיטֶענֶע יָארִין פוּן כָּרֵת, דוּ זָאלְסְט מִיר הֶעלְפִין אִין אַלֶע מַיינֶע נוֹיטֶען, כִּי אֵל רַחוּם וְרַב חֶסֶד אָתָּה:

תחנה להושיע מצרה נפשי

(ווֶען עֶס אִיז נִיט גוּט אוֹיפֶען הַארְצִין):

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! דוּ הָאסְט מִיר גִיהָאלְפִין, דוּ זָאלְסְט מִיר לִיבֶּער בֶּעשְׁעפֶער אוֹיךְ ווַייטֶער הֶעלְפִין, שִׁיק מִיר דַיינֶע הֵיילִיגֶע גוּטֶע מַלְאָכִים, זֵיי זָאלִין מִיךְ אוֹיף דֶעם רֶעכְטִין ווֶעג פִירֶען, דָאס אִיךְ מִיט מַיין מַאן אוּנ מַיינֶע קִינְדֶער זָאלִין אִימֶער גִישְׁפַּייזְט ווֶערִין פוּן דִיר זֶעלְבְּסְט, אוּנ נִיט חָלִילָה פוּן לַייטֶען, דָס מִיר זָאלִין חָלִילָה

וְחַס צוּ קֵיין שִׁפְלוּת נִיט קוּמֶען, אֵיינְצִיגֶער גָאט! בֶּעהִיט אוּנְז אוּנ כָּל יִשְׂרָאֵל פוּן אַיין עַיִן הָרָע אוּנ יֵצֶר הָרָע אוּנ לָאז מִיךְ מִיט מַיין מַאן אוּנ קִינְדֶר לֶעבֶּן אַ אָרֶענְטְלִיכֶן וֶועג, וְשָׁלוֹם עַל כָּל יִשְׂרָאֵל אָמֵן:

תחנה כרחם אב על בנים

(אַבִּיטֶע אוֹיף תְּשׁוּבָה טָאהן):

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! מִיר קְלָאגֶן אוּנ טְרוֹיעֶרִין זֵייעֶר אוֹיף אוּנְזֶערֶע זִינְד דִיא מִיר גֶעזִינְדִיגְט הָאבְּן, גָאט בֶּעשֶׁעפֶער דוּ בִּיסְט יוֹדֵעַ מַחֲשָׁבוֹת אוּנ אַתָּה יוֹדֵעַ כָּל הַנִסְתָּרוֹת, דוּ ווייסְט דָאס אִיךְ הָאבּ חֲרָטָה אוֹיף מַיינֶע זִינְד, אִיךְ בִּין זֵייעֶר בֶּעשֶׁעמְט וֶועגֶן מַיינֶע חֲטָאִים, דַארוּם קוּם אִיךְ דִיר מִיט אַיין טְרוֹיעֶרִיגֶעס הַארְץ, צוּ בֶּעטִין דָאס דוּא זָאלְסְט מִיר אַלֶע מַיינֶע זִינְד פֶערְצֵייעֶן, שְׁטְרָאף מִיךְ נִיט בַּאלְד, וַוארְט לָאז מִיר רוּעֶן אַשֵּׁיינֶע צַייט, לָאז מִיךְ בַּארוֹיף תְּשׁוּבָה טָאן, דוּ גָאט בִּיסְט אַיין רוֹפֵא חִינָם, אוּנ ווייסְט דֶעם מֶענְשִׁינְס רְפוּאָה וָוס עֶר הָט נֵייטִיג עֶר זָאל תְּשׁוּבָה נֶעמֶען, אוּנ אִיךְ בֶּעט דִיךְ גָאט אַלְמֶעכְטִיגֶער, דָאס דוּא זָאלְסְט מִיךְ מִיט מִידַת הָרַחֲמִים פִירֶען, אוּנ נִיט ח"ו מִיט מִידַת הַדִין זָאלְסְטוּ מִיר בֶּעהַאנְדְלֶען, דָאס קֵיינֶער פוּן דִי מְקַטְרִיגִים זָאלִין אִיבֶּער מִיר נִיט הָאבִּין קֵיין מַאכְט צוּ מְקַטְרֵג זַיין, דוּ זָעלְבְּסְט רִיכְטֶע מִיךְ מִיט דַיין גְנַאדֶע, דוּא בִּיסְט אוּנְזֶער פָאטֶער ווִי גֶעשְׁרִיבֶּען שְׁטֵייט כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, שִׁיק מִיר גָאר בַּאלְד אַיין רְפוּאָה, אוּנ הֵייל מִיךְ פוּן מַיינֶע זִינְד, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! לָאז מִיךְ זוֹכֶה זַיין צוּ קוּמֶען לְעוֹלָם הַבָּא, דָאס אִיךְ זָאל קֵיינֶע שְׁטְרַאפֶע לֵיידֶען פַאר דִי זִינְד וָואס אִיךְ הָאבּ גֶעזִינְדִיגְט, בַּייא דִיר אִיז אַיין מִשְׁפָּט אֱמֶת, דוּא רִיכְטֶעסְט יֶעדֶען נָאךְ זַיינֶען אֵייגֶענֶעם פֶּערְדִינְסְט, זָא דַארְף אוֹיךְ אֵיינֶער פִיר דֶען אַנְדֶערִין נִיט לַיידֶען, עֶס מָאג זַיין אוֹיף דִיזֶער אָדֶער יֶענֶער וֶועלְט, גָאט הֶער מִיךְ אוּנ פַאר נֶעם מַיין גִיבֶּעט אִימֶער אוּנ עֶוִויג דֶען אִימֶער בִּיסְטוּ לִיבֶּער גָאט! הָאסְט צַייט רִיכְטֶן מִיר, פוּן דַיין הַאנְד וֶועל אִיךְ נִיט אַנְטְלֵייפִין:

תחנה

אנא איך בעט דיך גאט מיין גאט, דער גאט פון מיינע עלטערין, דו האסט מיך מגדל געוועזן, דו האסט מיך געשפייזט און גענערט ביז היינטיגען טאג, און איך מיט מיין נארישקייט האב געטאן שלעכטעס אין דיינע אויגין, און איך האב דיר דערצערינט מיט מיינע בייזע מעשים, איך האב מיך בענארישט און האב פיל געזינדיגט, בעט איך דיר דערבארמיגער פאטער! איך צוברייס מיין הארץ פאר דיר מיט מיין זיפצען, און אין דער פארבארגעניש טוט מיין נפש וויינען, און איך בעט דיין דערבארימקייט און דיין גינאד, ווי איין עני ביי דער טיר, דאס דו זאלסט ממלא זיין אלע מיינע בקשות פון מיין הארץ, איך (פלונית בת פלונית) וואס איך שטיי פאר דיר מיט גרויס צובראכינקייט, און שריי און בעט פון דיין גרויסין נאמען וועגין, דו זאלסט מיר זיין צוהילף, און דיין רעכטע האנד זאל מיך אונטער לעהגען, און גוטע מליצים זאלין שטיין און בעטין פאר מיר, און פאר מיין מאן און מיינע קינדער, געלויבט ביסטו אב הרחום וואס דוא הערסט די תפלה פון איין געפייניגטע זעלע, ווי דו האסט געהערט די געבעט פון אסתר בת אביחיל (המלכה) מציל צו זיין דיין פאלק ישראל פון המן בן המדתא צורר היהודים:

תחנה זכור לאברהם

רבונו של עולם, ווען איך בין ניט ווערט דאס דו זאלסט מיין תפלה אננעמען, געדיינק מיר דעם זכות פון אונזער היליגען פאטער אברהם, דער וואס האט געמאכט הייליג דיין נאמען אויף דער גאנצער וועלט, ליבער גאט! גיב אונז אונזער פרנסה ברויח, צוליב דעם זכות פון אברהמ'ן, וואס ער האט פיר טירען געמאכט אין זיין שטוב, פון וואס פאר אזייט די אורחים קומען אן, זאלין זייא גלייך אין זיין שטוב קענען אריינגיין, און האט זיי געגעבין עסין און טרינקען ליבער גאט, זיי מזכה מיר און מיין מאן, מיר זאלין מגדל זיין אונזערע קינדער פאר אונזער לעבין, וועגין זכות פון אברהם אבינו, דאס ער האט זיין איינציגען זוהן יצחק געוואלט מקריב זיין פאר איין קרבן, אזוי ווי דוא האסט אים געבאטין פון דיין הייליגען נאמען

וָועגִין, וּבִזְכוּת זֶה הֶעלְף אוּנְז לִיבֶּער גָאט, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז מְקָרֵב זַיין דִי גְאוּלָה, וְיָבֹא מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה בלבלה ופרנסה

(צוּ בֶּעטִין רַחֲמִים אַז הַשֵּׁי"ת זָאל שְׁפַּייזִין מִיט כָּבוֹד:)

הַט אָזְנְךָ לִתְפִלָּתִי, בֵּייג אַיין דֵיינֶע אוֹיעֶרִין צוּ מַיין תְּפִלָּה, לִיבֶּער גָאט בַּאהִיט מִיךְ פוּן אַלֶעס בֵּייזִין, פוּן שַׁאנד אוּנ פוּן לֶעסְטֶערְקַייט, פוּן אַיין מֶענְטְשִׁינְס גָאב, אוּנ לָאז מְקוּיָם וֶוערִין אוֹיף מִיר וְויא דָוִד הַמֶּלֶךְ הָאט גִיבֶּעטִין אִין זַיין הֵיילִיגְקַייט, פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן, דוּא וֶועסְט אַלַיין עֶפֶענֶען דַיין מִילְדֶע הַאנְד, אוּנ וֶועסְט אוּנְז אַלַיין שְׁפַּייזִין, אוּנ נִיט דוּרְךְ אַיין מֶענְטְשֶׁענְס גָאב, אָמֵן:

תחנה חדשה על פרנסה

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֶס זָאל זַיין דַיין ווִילֶען, ה' אֱלֹהֵינוּ, וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אוּנְזֶער גָאט, אוּנ דֶער גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין, מֶלֶךְ רַחֲמִים, קֶענִיג פוּן דֶערְבַּארִימְקַייט, דוּ גִיבְּסְט דַיינֶע טוֹיזִינְדֶער בַּשֶׁעפֶּענִים זֵייעֶר שְׁפַּייז, דְרוּם בֶּעט אִיךְ פוּן דִיר לִיבֶּער גָאט, זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין אוּנְזֶער עֶרְנֶערוּנְג, אוּנ אַיין כְּשֵׁרָה פַּרְנָסָה צוּ דַיין פָאלק יִשְׂרָאֵל, וֶועלְכֶע וָואס טוּעֶן בֶּעטִין בַּיי דִיר ווִי דוּ וֵוייסְט דָאךְ, מִיר זַיינֶען צוּזַייט אוּנ צוּשְׁפְּרֵייט אִין פְרֶעמְדֶע לֶענְדֶער, מִיר הָאבִּין נִיט קַיין אֵייגֶענֶע פֶּעלְדֶער אוּנ גֶערְטְנֶער, קַיין בְּהֵמוֹת, אוּנ קַיין עוֹפוֹת, וָואס דוּ לִיבֶּער גָאט הָאסְט זֵיי בֶּעשַׁאפִין אוֹיף דֶער וֶועלְט, אוּנ מִיר בֶּעדַארְפִין אַלַיין קוֹיפִין פוּן פְרֶעמְדֶע. מִיר דַארְפִין הָאבִּין כֹּחַ צוּדִינֶען דִיר, לִיבֶּער בַּאשֶׁעפֶער, דְרוּם שְׁפַּייז אוּנְז פוּן דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד אָן שְׁוָועֶרֶענִישׁ אוּנְד אָן צַעַר, מִיר זָאלִין הָאבִּין בְּכֹחַ דִיר צוּ דִינֶען, אוּנ צוּשְׁטִיצֶען אָרִימֶע לַייט מִיט צְדָקָה, אוּנ צוּלִיבּ דֶעם זְכוּת הַצְּדָקָה זָאלְסְטוּ אוּנְז בְּרֵיינְגֶען אִין אוּנְזֶער לַאנְד, אוּנ אַיינְפְּלַאנְצֶען אוּנְז אִין אוּנְזֶער גְרֶענֶעץ, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה למען תזכור

(דאס דאַרף מען זאָגן אַלע טאָג, נאָך דעם דאַוונען:)

דיא הייליגע תּוֹרָה האט אונז פערזאָגט מען זאָל גידיינקען זעקס זאַכען. א) דעם הייליגען שַׁבָּת, וואס ער איז נאר צו די יודען געגעבין געוואָרין, דעם אוֹצָר האט השי"ת ניט געגעבין צוא דיא פעלקער. ב) דעם הייליגען טאָג פון קַבָּלַת הַתּוֹרָה, וואס יודען האבין מְקַבֵּל גיוועזין ביי דעם בארג סִינַי. ג) דעם טאג ווס השי"ת הט ארויס גינומען די אידען פון מִצְרַיִם. ד) ווס מען הט ערצארענט דעם עוויגען אין דר מִדְבָּר. ה) ווס מִרְיָם הַנְּבִיאָה הט עפּעס גירעט לָשׁוֹן הָרָע אויף איהר הייליגען ברודער משֶׁה רַבֵּינוּ איז זיא גע-שטראָפט גיוואָרין מיט צָרַעַת. ו) ווס עֲמָלֵק (ימח שמו) הט גימאַכט איין מִלְחָמָה תֵּיכֶף ווען דיא אידען זיינען ארויס פון מִצְרַיִם, דער זְכוּת פון מִרְיָם זאָל אויף אונז מֵגֵן זיין מיר זאָלין דינען השי"ת מיטן גאנצין הארץ, אונ מיר זאָלין נִיצוֹל ווערין פון אַלע צָרוֹת אָמֵן:

תחנה תוכחת מוסר

(פרויען זאָלין תְּשׁוּבָה טאָן:)

איך אִשָּׁה שָׂרָה, טוא בעטין דיא יונגע ווייבער, זייא זאָלין ניט שמועסין אין דר הייליגער שול ווען דר חַזָּן זאָגט דיא הויכע שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, אונ ווען מען לייענט אין דר הייליגער סֵפֶר תּוֹרָה, ווייל עס איז איין גרויסע זינד, איך טוא געדיינקען ווס דר הייליגער תַּנָּא רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן רַבִּי שִׁמְעוֹן האט באגעגינט די "מְמוּנִים" וואס האבין געפירט צווייא איילען וועלכע האבין גיטראגין פוּרְעָנִיּוֹת האט ער גיפרעגט דיא מְמוּנִים פון וועמעס וועגין איז דאס, האבין זיי גיזאגט, פאר דיא לייט וועגען וואס שמועסין אין שול פון נאך בָּרוּךְ שֶׁאָמַר ביז נאך שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, אונ אין קְרִיאַת הַתּוֹרָה, דרום טוא איך אייך אָן זאגען, אז איר זאָלט ח"ו ניט גישטראָפט ווערין, זאָלט איר גידיינקען דעם תַּנָּא'ס רייד אונ זיך איין ראָיָה נעמען, אונ איר זאָלט פאר השי"ת ב"ה אייערע זינד באקענען. אויך טוא איך אייך בעטין, אז איר זאָלט רַחֲמָנוּת האבען אויף אַלְמָנוֹת אונ יְתוֹמִים אונ גֵּרִים וּשְׁבוּיִים, אויך אויף אַלע בַּעַלֵי יִט אונ

קראנקע

קְרַאנְקֶע, דֶער מַאנְט זִיךְ דֶעם טָאג וָוס אִיר טוּט פַאסְטִין אַזוֹי טוּט
אַייךְ אַייעֶר הַארְץ זֵייעֶר וֵוייא. דְרוּם זָאלְט אִיר גְלוֹיבֶּען וִוי דֶעם
אָרִימַאן אִיז זֵייעֶר וֵוי אוּנ פַאר בִּיטֶערְט דָאס הַארְץ וָואס עֶר הָט
נִיט זַיין וַוייבּ אוּנ קִינְדֶער עֶסֶען צוּ גֶעבִּין, דְרוּם טוּא אִיךְ בֶּעטִין אַז
אִיר זָאלְט דָס בֶּעטִין פוּן גָאט ב"ה, אַז גָאט ב"ה זָאל אַייךְ שְׁפַּארֶען
אַייעֶרֶע הֶערְצֶער אִיר זָאלְט מְקַיים זַיין דִי מִצְוָה פוּן צְדָקָה לָעֲנִיִּים,
מִיט גְרוֹיס הַשְׁגָחָה בִּזְכוּת זֶה וֶועט גָאט ב"ה אוֹיף אַייךְ הַשְׁגָחָה גֶעבֶּען,
אוּנ אִין דֶעם זְכוּת טוּ אִיךְ בֶּעטֶען פוּן השי"ת, עֶר זָאל גְרוֹיס הַשְׁגָחָה
גֶעבִּין אוֹיף מַיינֶע אַלְטֶע יָארִין, וִוי אִיךְ הָאבּ אַייךְ דִי תְּחִנָּה אַרוֹיס
גִיגֶעבִּין, אַזוֹי זָאל אִיךְ פוּן מַיין גְרוֹיסֶע זִינְד פָּטוּר וֶוערִין מִיט דֶעם
וָואס מִיר טוּעֶן תְּשׁוּבָה, זָאל אוּנְז השי"ת דָס לֶעבֶּען שֵׁיינְקֶען אָמֵן:

תחנה קבלת עול מלכות שמים

רִבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים, הֶער פוּן אַלֶע וֶועלְטִין, מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, קֶענִיג
אִיבֶּער אַלֶע קֶענִיגֶען, אֲשֶׁר בְּיָדְךָ נֶפֶשׁ כָּל חָי, וֶועלְכֶעס אִין דַיין
הַאנְד אִיז דָאס נֶפֶשׁ פוּן אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע, דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז פוּל
מִיט דַיין כָּבוֹד, דֶר מֶענְשְׁלִיכֶער שֵׂכֶל אִיז גָאר נִיט אִימְשְׁטַאנְד צוּ
פֶערְשְׁטֵיין דַיין גְרוֹיסְקַייט מִיט דַיינֶע מַעֲשִׂים טוֹבִים, אַלֶע מַלְאָכִים
אַלֶע הִימְלֶען, דִי זוּהן, דִי לְבָנָה מִיט אַלֶע שְׁטֶערִין, וָואס יֶעדֶער
שְׁטֶערִין אִיז גָאר אַ בֶּעזוּנְדֶערֶע וֶועלְט, דִי אַלֶע יַמִּים מִיט זֵייעֶרֶע
פֶערְשַׁיידֶענֶע בְּרוּאִים, אַלֶע טֵייכֶען מִיט זֵייעֶרֶע אַלֶערְלֵייא פִישׁ,
אַלֶע הָרִים וּגְבָעוֹת, אַלֶע מִדְבָּרִיּוֹת מִיט דִי טוֹיזֶענְדֶר חַיּוֹת, אִיטְלִיכֶם
וֶוערִימֶעל וָואס אוֹיף דֶער עֶרְד אוּנ אוּנְטֶער דֶער עֶרְד, אוֹיךְ אַלֶע
עֶרְלֵייא טוֹיזֶענְדֶר מִילְיָאנֶען גְרֶעזְלִיךְ מִיט אַלֶע פֶערְשַׁיידֶענֶע כּוּ יֹאמַר,
לוֹיבֶּען אַלֶע דַיין לִיבֶּען נָאמֶען אוּנ וַוייזִין אוֹיף, דַיין גְרוֹיס הֵיילִיגֶען
כָּבוֹד, פַאר דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט, דוּ הָאסְט אוֹיךְ בֶּעשַׁאפִין דֶעם
מֶענְשִׁין פוּן עֶרְד, אַזוֹי וִויא דִי תּוֹרָה זָאגְט עָפָר מִן הָאֲדָמָה, אוּנ דוּא
הָאסְט אִין אִים גִיגֶעבִּין אַ נִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים אוּנ אַ כֹּחַ הַדִּבּוּר, עֶר
זָאל הָאבִּין דִי מֶמְשָׁלָה אִיבֶּער זֵייא, אוּנ זַיין רֶעכְטֶען תַּכְלִית זָאל
עֶר גֶעפִינֶען, מִיט דֶעם וָוס עֶר וֶועט אִין אַלֶע זַיינֶע מַעֲשִׂים בַּאקְלֶערִין

דָאס דַיין גֶעטְלִיכְקַייט אִיז פִיל אִיבֶּערַאל, אַזוֹי וִוי דֶער הֵיילִיגֶע
דָוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם זָאגְט אִין תְּהִלִּים (שִׁוִּיתִי ה׳ לְנֶגְדִּי תָמִיד) אִין
הָאבּ גָאט כַּבְיָכוֹל שְׁטֶענְדִיג פָארְגֶעשְׁטֶעלְט אַלֶע דַיינֶע מַעֲשִׂים זֶע
אִיךְ דַיין גֶעטְלִיכְקַייט פַר מִיר, אוּנ אִיךְ שְׁטֶעל מִיר פָאר אִין גִידַאנְ
גְלַייךְ וִוי דֶר אִיבֶּערְשְׁטֶער שְׁטֵייט לֶעבִּין מִיר, אוּנ זֶעט אַלֶע מַיינֶ
מַעֲשִׂים דָאס אִיז דֶער עֶרְשְׁטֶער אוּנ דֶר גְרֶעסְטֶער כְּלַל פוּן אוּנְזֶער
תּוֹרָה דָאס דֶער יוּד דַארְף שְׁטֶענְדִיג גִידֵיינְקֶען אוּנ הָאבִּין אִין זִינֶע
דֶעם בּוֹרֵא עוֹלָם, דֶען וֶוען אַיוּד גֵייט אַרוּם מִיט דֶעם הֵיילִיגֶען גֶע
דַאנְקֶען אִיז עֶר בַּארֶעכִינְט מִיט אַלֶע זַיינֶע מַעֲשִׂים, דָס זַיין גַאנְ
לֶעבִּין מִיט זַיין גַאנְץ פִירוּנְג אוֹיף דֶר וֶועלְט, הֵן מִיט פְרוּמְקַייט הֵ
מִיט מֶענְשְׁלִיכְקַייט וֶועלְכֶעס עֶס אִיז שַׁייךְ צוּ דֶעם מֶענְשִׁין עַל פִּי
דֶרֶךְ אֶרֶץ, מֶען זָאל זִיךְ נִיט פִירֶען אוֹיף דֶר וֶועלְט וִויא אַ בְּהֵמָה
מִיט נַארִישֶׁע גִידַאנְקֶען, נָאר יֶעדֶערֶע זַאךְ זָאל זַיין מִיט דַעַת מִיט
אִיבֶּער קְלֶערוּנְג, בִּפְרַט מִיר שְׁוַואכֶע פְרוֹיֶען בַּארְפֶען מִיר זַיין גֶע
וָוארֶענְט נִיט צוּ פֶערְשְׁוַואכֶען אוּנְזֶער דַעַת, דֶען אוֹיף אוּנְז ווייבֶּער
לִיגְט דֶער הֵיילִיגֶער חוֹב פוּן דָס וִוירְטְשַׁאפְט פוּן דִיא שְׁטוּבּ, מִי
דִי קִינְדֶר עֶרְצִיהוּנְג דָס מִיר וֶוערֶען גְערוּפֶען עֲקֶרֶת הַבַּיִת דַארְפִ
מִיר זַיין אוֹיף יֶעדֶען טְרִיט בַּארֶעכִינְט, יֶעדֶער זַאךְ דַארְף וֶוער
גִיטָאן מִיט חָכְמָה, נָאר אַזוֹי וִויא רֵאשִׁית חָכְמָה אִיז יִרְאַת ה׳ בִּי
אִיךְ אוֹיף מִיר מְקַבֵּל דֶעם עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם, אוּנ אִיךְ זָאג דֶע
הֵיילִיגֶען פָּסוּק שִׁוִּיתִי ה׳ לְנֶגְדִּי תָמִיד, דֶר עֶוִויגֶער זָאל שְׁטַארְקֶ
מַיין כֹּחַ, עֶר זָאל מִיר גֶעבִּין חָכְמָה מִיט פַארְשְׁטַאנְדִיקַייט, אִיךְ זָא
קָאנֶען פִירֶען מַיין הוֹיז, אוּנ עֶרְצִיהֶען מַיינֶע קִינְדֶער צוּא גָאטְ
פָארְכְטִיקַייט, אוּנ צוּ פְרַיינְדְלִיכֶע מֶענְשְׁלִיכְקַייט, וְנִמְצָא חֵן וְשֵׂכֶ
טוֹב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם, וֶועלְכֶעס דָאס אִיז דֶער רֶעכְטֶער תַּכְלִית
הַבְּרִיאָה פוּן יֶעדֶער אִשָּׁה, דָאס דוּרְךְ דֶעם זְכוּת וֶועל אִיךְ זוֹכֶה זַיי
הָאבִּין בֵּיידֶע וֶועלְטִין, נַחַת מִיט עֲשִׁירוּת, גֶעזוּנְד אוּנ קְרַאפְ
מִיט גוּטֶע קִינְדֶר אוֹיף דֶר וֶועלְט, אוּנ אִיךְ וֶועל נִיט דַארְפֶען חָלִילָ
מוֹרָא הָאבִּין פַאר דֶעם עוֹנֶשׁ פוּן יֶענֶער וֶועלְט, אִיךְ זָאל שֶׁ יֶענֶ

נושא חן זיין בעיניך אונ האבין אליכטיג מזל, איך זאל זיך עלטערין מיט מיין מאן אונ קינדער צו זאמען, אמן:

תוכחת מוסר לבן אדם

(אין תחנה אויף אלע צייטען):

שוכני בתי חומר, איר ערד זעהנע, ווס איר ליגט אין איין לייםענעם קערפער זעט זיך א"ום, וואס איז אייער תכלית, אייער ענדע איז שפייז פאר ווירמע אין גראב (קבר) אפילו ווען איר זאלט לאנג לעבין אויף דער נארישער וועלט, אייער קערפער שיינט נאר ווען דיא זעלע (דיא געטליכע פונק) שיינט אין אייך, ווען אז דיא גייסטליכע פונק (נשמה) ווערט פערלאשין אזוי אונ וויא, זייט איר מער ניט וויא א לייכע (נבלה) וואס שלאנגע אונ דער סארט ווירמע, צאנקען זיך איבער אייך. איין האפינג האט דער ערד זאהן (בן אדם) ער זאל טאן גוטע מעשים, ער זאל לערנען תורה, געבין ארעמע לייט צדקה, מיט מענשין לעבין גוט, ניט מקנא זיין דעם צווייטין, ער זאל אלץ מקבל זיין באהבה פון השי"ת, אונ בעטין דעם עוויגען, דעם הייליגען גאט, פון דער וועלט, ער זאל מוחל זיין אונזערע זינד, אונ מאריך ימים ושנים זיין, מיר אונ מיין מאן אונ קינדער, מען זאל קענען דינען השי"ת מיט דעם גאנצען הארצין אמן:

תחנה קול בכי תמרורים

(א תחנה אויף תשובה טאן אלע צייט, זאגין מיט גרויס כונה):

אתנחם על מעשי הרעים איך האב חרטה אויף מיינע בייזע מעשים וואס איך האב גיטאן, מיט וואס פאר מעשים קאן איך דיך איבער בעטין, אז דו זאלסט מיר פאר געבין מיינע עבירות, נאר מיט תשובה אונ ווידוי, דרום טוא איך תשובה, איך בין מתודה איך האב געזינדיגט קעגען דיר, אזוי טוא איך וויינען אונ שרייען פאר גיב מיר מיינע עונות דער בארעם זיך איף מיר אין דעם זכות פון אונזערע אמהות אמן:

תחנה למלך הכבוד

(א תחנה אויף אלע צייטין):

הייליגער באשעפער פון אלע וועלטין, מיט דיין ווילען, וואס דו
האסט אליין ערוואָרבען, איז ניטא קיין צווייטער אויסער
דיר, דו האסט ענדעקט צו דיינע ערשטע נביאים צדיקים, אלע סודות
פון דער וועלט, פון הימעל באשעפעניש מלאכים, און פון דער ערד
באשעפעניש מענשין, אזוי זאלסטו הייליגער גאט, מיט דיין פיל
גינאד, אונז איינפאכע מענשין פעראייניגען אונזער הארץ, און די
הארץ פון כל ישראל, מורא האבין פאר דיין הייליגען נאמען, און
ערלייכט אונזערע אויגין אין דאס ליכטיגקייט פון דער תורה, אז
אונזערע קינדער זאלין זיך עוסק זיין אין תורה ומצות, וואס אויף
דעם שטייט די גאנצע וועלט, און דאס גיט דעם מענטשין טעג און
לאנגע יארין, מען זאל קענען טאן צדקה וגמילות חסדים, טאן איין
נחת רוח, דעם הייליגען פאטער אין הימעל, און מיר זאלין האבין
נחת וגדולה אויף דער וועלט, און בעולם הבא:

תחנה ליום התשובה

(צו בעטין ביי השי"ת חסד ורחמים):

יהי רצון מלפניך, עס זאל זיין דערוויילען פון דיר אונזער הייליגער גאט,
און גאט פון אונזערע עלטערין, דו זאלסט אויף מיר רחמנות
האבין, דו זאלסט שטארקין מיין הארץ תשובה צו טאן אויף מיינע
זינד, וואס איך האב גיזינדיגט, כי אין צדיק בארץ, עס איז ניטא איין צדיק
אויף דער וועלט, אשר יעשה טוב ולא יחטא, ער זאל טאן נאר גוטעס, ער
זאל גאר ניט זינדיגין, ווייל איין בשר ודם האט אין זיך איין בייזען
גידאנק (יצר הרע) פון זיין יוגינד, דרום ווערט ער גיבראכט צו זינד,
נור ווייל איך בין איין ערד זאהן, האב איך קיין קראפט ניט צוא
שטרייטין געגען אים, נאר יעצט האב איך זיך ארומגיזעהען וואס איז
דער תכלית פון דעם זינדיגען מענטשין, נאר חרטה צו האבין אויף
אלע זינד, און איך בוק זיך פאר דיר הייליגער גאט, און איך נעם
אויף זיך א תשובה צו דינען השי"ת בלב ונפש:

אָב הָרַחֲמָן, דערבארימדיגער פאטער, איך זינדיגע פרוי, צובראכענער שארבין, מיט נארימע טרערין קום איך ביי דיר צוא בעטין היילינגער גאט, איבער אלע באשעפעניש, אז דוא זאלסט מיר בעשטימען א רצון, איך זאל זיין אבגעזונדערט פון אלע גאטלאזער (רשעים), וואס לאזין אוועק די אידישע וועג, און זייגען פארווילדעט, נאר איך זאל גיין אין דער ריכטיגער וועג, ווי דיין היילינע תורה וואס דו האסט אונז גיגעבין אויף דעם בארג סיני, דו זאלסט אונז ווייזין דיין הילף און דיין רחמנות, דוא זאלסט אונז ערנערין מיט דיינע חסדים, מיר זאלין ניט פארשעמט ווערין גענגען אלע פעלקער, מיר זייגען דאך דיינע קינדער, זרע אברהם, מיר זייגען גיגרייט צוגיין אויף קדוש השם, פון דיין היילינען נאמען וועגין, זאלסט אונז לייכטין די וועג פון לעבין, ווי די שטערין פון הימעל, און מיר זאלין דיר דינען ליבער גאט באמת ובתמים, כל הימים, אמן:

פרויען תחנה

ווען איין אשה האט ח"ו איין קראנקייט אין זיך, זאל זי די תחנה מיט גרויס כונה זאגין:

גאט אין הימעל! איך טו דיר בעטין, און איך טו דיך לויבין מיטין גאנצין הארצין, צו צונעמען פון דיר באהבה, אלס וואס מיט מיר איז, רבש"ע, דאס איז מיין פליכט, אז איך בעט פון דיר איין רפואה שלימה צו מיר, און אויף אלע קראנקע, ליבער גאט, איך טו מיר גידיינקען מיינע יונגע יארין, וועלכע וואס איך בין גיוועזין צו גיבונדין צו דיר, מאך מיך באלד ווידער גיזונד, לאז מיך איבער ביי מיין מאן אונד ביי מיינע קינדער, ליבער גאט זיי זיך איבער מיר מרחם, אזוי ווי איין פאטער איבער זיינע קינדער, און לאז מיך ווידער קומען צו מיין כח און קראפט, דען דו ליבער גאט, דו ביזט דער גאט וואס דו טוסט העלפין אלע קראנקע, ליבער גאט טו אפ פון מיר באלד אלע יסורים, וועלכע וואס איך האב אין מיין לייב, כדי איך זאל דיר קענען לויבין מיט אלע מיינע קרעפטין, אמן ואמן:

תחנה לסליחת עון, ולפרנסה טובה

רבונו של עולם, ווער בין איך, איין טפה סרוחה, איין ערד זון,

מִיט וָואס הָאבּ אִיךְ אַיין דְרַייסְט, צוּ בֶּעטִין בַּיי דִיר הֵיילִיגֶער גָאט (בַּאשֶׁעפֶער פוּן אַלֶע וֶועלְטִין) פַאר מִיר אוּנ מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אוּנ מַיין מַאן מִיט אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער, אַז דוּ זָאלְסְט אוּנז מוֹחֵל זַיין אוֹיף אוּנְזֶערֶע זִינְד, וָואס מִיר הָאבִּין גִיזִינְדִיגְט, נִיט ח"ו מוֹרֵד זַיין דַיין הֵיילִיגְן פַארְזָאג, נָאר דֶער יֵצֶר הָרָע הָאט מִיר פַאר פִירְט, וָוארוּם ווי קָען שְׁטְרַייטִין אַיין בָּשָׂר וָדָם מִיט אַיין בִּיטֶערִין גַייסְט, אוּנ הַיינְט הָאבּ אִיךְ שְׁטַארְק חֲרָטָה, ווייטֶער וֶועל אִיךְ אִים מֶער נִיט פָאלְגִין, נָאר דוּ לִיבֶּער בַּאשֶׁעפֶער, זָאלְסְט אִים נִיט לָאזִין שְׁטְרַייטִין מֶער מִיט אוּנז, כְּדֵי מִיר זָאלִין דִיר קֶענֶען דִינֶען בְּלֵב וָנֶפֶשׁ, מִיט אוּנְזֶער גַאנְצִין לֶעבִּין, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז דֶערְלֵיינְגֶערִין דִי יָארִין בְּנַחַת וְלֹא בְּצַעַר, מִיר זָאלִין קֶענֶען דִיר דִינֶען, אוּנ צוּטָאן אַיין נַחַת רוּחַ פַאר דִיר, זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין פַּרְנָסָה בְּכַשְׁרוּת, אוּנ מִיר זָאלְן קֶענֶען גֶעבִּין צְדָקָה, אוּנ פַארְשְׁפְּרֵייטִין גְמִילוּת חֲסָדִים מֶענְשִׁין צוּ רַאטִירֶען, אָמֵן סֶלָה.

א נייע תחנה

ווָ'א גִיהָאלְפִין צוּא וֶוערִין פוּן אִידִישֶׁע שׂוֹנְאִים:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! מִיר זַיינֶען מִתְפַּלֵל צוּ גָאט, עֶר זָאל עֶפֶענֶען דִי אוֹיגִין פוּן אוּנְזֶערֶע שׂוֹנְאִים, זֵיי זָאלִין זֶעהֶן צוּגֵיין אוֹיף דֶעם דֶרֶךְ הַיָשָׁר, אַזוֹיא בֶּעט אִיךְ דִיךְ גְרוֹיסֶער גָאט, פַאר דִיא הַיינְטִיגֶע יוּדִישֶׁע שׂוֹנְאִים, זֵיי מְטַהֵר צוּ זַיין זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער, אַז זֵיי זָאלִין קֵיין שְׁלֶעכְטֶעס נִיט טָאן קֵיין מֶענְטְשִׁין בִּכְלַל, אוּנ אוּנְז יוּדִין בִּפְרַט, עֶר זָאל מְקוּיָם וֶוערִין דִי נְבוּאָה פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע נְבִיאִים, אוּנ עֶר זָאל קוּמֶען דִיא גְאוּלָה, אַז מֶענְטְשִׁין זָאלִין לֶעבִּין בְּשָׁלוֹם, אֵיינֶער מִיט דֶעם אַנְדֶערִין, אָמֵן:

א תחנה צו לויבן גאט ברוך הוא

גִילוֹיבְּט בִּיזְטוּ גָאט אוּנ הֶער, דוּ בִּיזְט גֶערִימְט אִין הִימִיל פוּן זֶיעֶ (מַלְאָכִים), אוּנ אוֹיף דֶער עֶרְד פוּן דִיא בַּאשֶׁעפֶענִישֶׁען (מֶענְטְשִׁין), אַלֶע זַיינֶען מוֹדֶה, דָאס קֵיינֶער אִיז נִיט גְלַייךְ צוּ דִיר, דוּ בִּיזְט אִין הִימִיל אוּנ גִיבְּסְט הַשְׁגָחָה אוֹיף דֶער עֶרְד, דֶערְמַאן מִיךְ אוֹיךְ צוּ גוּטֶען, אָמֵן סֶלָה וָעֶד:

איך בין גיקומען פאר דיר, גאט און הער פון אלע וועלטן, מיט
א צובראכענע הארץ, און א פארשטויסענע געמיט, דען איך
ווייס אז איך האב גיזינדיגט, מיין נשמה איז פארפלעקט פון מיינע
עבירות, בעט איך דיר הייל מיין נשמה, זיי מוחל אלע חטאים פון
דיין דינסט בת טובים :

תחנה חדשה

(צו בעטין אז קינדער זאלין הטען דעם יודענטהום) :

אל מלא רחמים וחנון, אלמעכטיגער גאט, איך רוף דיך און בעט
הערצליך, ווי עס איז בעוואוסט, אז נאר דו קענסט מיט דיין
גרויס גינאד העלפין דעם מענטשין, וואס ער בעט דיר מיטין גאנ־
צין הארצין, דרום קום איך בעטין דיין היילגין נאמען, אז דוא
ליבער באשעפער, זאלסט מיינע קינדער געבין גיזונד, און דו זאלסט
זיי געבין לחן ולחסד אין דיינע אויגין, און פון אלע פרומע לייט,
און זיי זאלין לערנען דיין היילגע תורה מיט יראת שמים, און אלע
מענטשליכע חכמות פון דיינטוועגין, און זיי זאלין לויבין דיין נאמען
ווי עס פערלאנגט דיין היילגער רצון, און דער רצון פון כלל ישראל,
איך האף ליבער גאט, אז דו וועסט ערפילען דעם רצון פון מיר
ארימע פרוי, אמן :

תחנה בקשת רחמים

איך נידעריגע בעשעפיניש, בין גיקומען צו דיר מלך גדול ונורא,
צו בעטין מיט גרויס פחד אז דוא היילגער גאט, זאלסט מיר
געבין פארשטאנדיגקייט איך זאל פערשטיין די ווארע היילגע וועג,
און וואס איז דער תכלית פון דעם מענשין אויף דער נארישער
וועלט, דר יצר הרע זאל מיר ניט פערפירען דורך די תאוות (לוסט)
עולם הזה (דער וועלט) דהיינו, דר לוסט פון זאמלען געלד, כדומה
יוצין מיין חיונה פון געשעפט (וואס השי״ת שפייזט מיר) זאלסטו פער־
מיידען פון מיר שנאת חנם און פיגסזערע קללות וואס איז די
גרעסטע עבירה אז דר בית המקדש איז צוליב דעם חרוב גיווארין

עס

(עס איז אראפ געפאלין די קרוין פון אונזער קאפ . די אויגען זיינע
פינסטער געווארין) מיר זייען צוא זייט צוא שפייט אין פרעמדע
לענדער , מיר דארפין געהנוג ווייגען אונ קלאגען אויף אונזער מזל
דאס איז נאר אונזער פינסטערע פרנסה ברייננט אונז צוא דעם
היינט מיט וואס קאנען מיר דאס פאריכטען ? נאר דוא איין גאט
איבער אלע וועלטין , דוא קאנסט דם פעריכטען , שטארק אונזער
הערצער צו דיין גלויבען באמת , ברייננ אונז צו אונזער לאנד
מיר זאלין ניט בדארפין קויפען אלץ פון איין פרעמדע האנט , בריינ
אונז אין אונזער גרעניץ ירושלים דורך דיין היילינן משיח צדקנו
מיר זאלין אלץ האבין פון דיין היילינע האנד , דער יצר הרע וועט
בטל ווערין , וועט שוין ניט זיין קיין קנאה ושנאה ושנאת חנם ביי
אונז , נאר שלום באהלנו , מיר וועלין דיר דינען רבש״ע מיטן
גאנצין הארצין , מיין מאן אונ קינדער וועלין זיך עוסק זיין בתורה
ובמצות , אונ מיר וועלען געבען צדקה , כי לא יחדל אביון מקרב
הארץ ושבע ביום נברכך ונהלל שמך הגדול והקדוש אמן :

תחנה תשובה תפלה וצדקה

אדון כל עולמים הער פון אלע וועלטין , דו האסט דעם מענשין בא
שאפין דאס ער זאל דיך דינען בלב שלם , אונ איך האב
מורד געוועזן געגין דיר , אל יחיד אונ דו טוסט מיט משפט ורחמים
שטראפין , טו איך ווידער קערין זיך צו דיר מיט מיין תפלה ובקשה
אונ דיין דער בארמיגע גינאדע איז דאך גרויס איבערין הימל , או
דיין קעניגרייך איז שטארק , אונ האסט ליב גירעכטיקייט , דרו
ביסטו גירופען דר גאט פון משפט , אונ ווען איך בין אונטערטעניג
אונ קום מיט תשובה אזוי ביסטו מוחל , דיין זיסער נאמען א
בעוואוסט מיט ערבארימקייט , דוא ווייזט דיין רחמנות צוא א
בעשעפענישען , דוא דער בארימסט זיך איבער אלע לייט , ווי
דו ביסט איין רחום וחנון סלה , ליבער גאט דר בארעם זיך איבער
מיר , אונ גייא מיט מיר מיט חסד ומשפט , דוא זאלסט מאריך ז

מיינע

מיר און מיין מאן און קינדער דיא יארען, וְנָשׁוּב אֵלֶיךָ בְּכָל לֵבָב, אָמֵן וְאָמֵן:

עוד תחנה תשובה תפלה וצדקה

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, איך בעט דיר טו מיט מיר חֶסֶד, דען ווער איז איין גאט פון חֶסֶד וֶאֱמֶת חוץ דיר? און ווער קאן טאן אלע דיינע געטליכע מַעֲשִׂים אחוץ דיר, רַב הָעֲלִילִיָּה? איך בעט דיר ליבער פאטער פון דער וועלט, דו זאלסט צוזעהן מיין עלינטקייט און העלפין מיר, רַחוּם וְחַנּוּן, לייג מיר אויס אלעס צוא גוטען, זייא מיר מוחל אויף מיינע זינד און העלף מיר, אז שׂוֹנְאִים זאלין חַס וְשָׁלוֹם ניט דער פרייט ווערין, דען עס איז דאך איין גרויס צער אז א שׂוֹנֵא ווערט דער פרייט. אז איך זאל ניט בעדארפין צו זייא פערדרונגען ווערין, און אויך צו קיין בָּשָׂר וָדָם, נאר צו דיין ליבליכע האנט. מיין בִּטָּחוֹן איז נאר צו דיר גאט אין הימעל, דען נאר דוא ביסט מיין בעשעפער און מיין דער ציהער פון יוגענד אן, מיין העלפער און מיין שפייזער גיב מיר ווייטער מיין בעדערפעניש, מיין גאנצער האפונג איז נאר צו דיר (מיין האפנונג איז דו וועסט צו נעמען מיין תְּפִלָּה און מיין גיבעט) געלויבט ביסטו גאט בַּעַל הָרַחֲמִים, בָּרוּךְ אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

תחנה תשובה לאל המקבל תשובת עמו

אָנָּא איך בעט דיר ליבער גאט, הער צוא מיין גיבעט, אנטפאנג מיין ארעמע תְּשׁוּבָה, און לאז אריין מיין גיבעט אין דיין אויער, און שטעל איין מַלְאָךְ מֵלִיץ פאר מיר, ער זאל לערנען א זְכוּת אויף מיינע מַעֲשִׂים, איך בעט דיר זייא מְקַבֵּל מיין הערצליכע גיבעט, טוא דאס פון דיין הייליגען נאמען וועגין, און לאז מיר ניט לעהר ווידער קערין, דען דו ביסט איין גאט שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת יִשְׂרָאֵל עַמּוֹ, צלע מאל, אָמֵן סֶלָה:

אגלי־דמעות

כָּל הַשְּׁעָרִים נִנְעָלוּ, חוץ מִשַּׁעֲרֵי דְמָעוֹת אלע טויערין ווערין פארשלאסין, נאר

נָאר דִיא טוֹיעֶרֶן פוּן טְרֶעהְרִין וֶוערִין נִיט פַארְשְׁלָאסִין, דְרוּם דֶער-
בַּארְמִיגְער גָאט, נֶעם מַיינֶע טְרֶערִין וִויא אִיךְ טוּא זֵיי פַאר דִיר פַר-
גִיסֶען, אָב רַחוּם! אוּנ טוּא זֵייא אַרַיין אִין דַיין לָאגֶעל, וַואשׁ אָפּ
מִיט דִיא טְרֶערִין אוּנְזֶערֶע זֶעלֶע פְלֶעקְקֶען פוּן זִינְד, אוּנ זָאלְסְט זִיךְ
זֶעצִין פוּן שְׁטוּל מִדַת הַדִין, אוֹיף דֶעם שְׁטוּל פוּן מִדַת הָרַחֲמִים,
הָאבּ רַחֲמָנוּת הֵיילִיגֶער פָאטֶר, כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, אָמֵן סֶלָה:

אבות הקדושים בקשו רחמים מה׳

בְּחַסְדְךָ תְחַיֵינִי גָאט מַיין גָאט, טוּ מִיךְ מִשְׁפָּטִין מִיט דַיין הֵיילִיגֶען
גִינָאד, מִיר טוּעֶן וֵויינֶען אוּנ קְלָאגִין דוּ זָאלְסְט אוּנְז פַאר-
גֶעבִּין אוּנְזֶער זִינְד אוּנ זָאלְסְט אָן נֶעמֶען אוּנְזֶער תְּשׁוּבָה, דֶער
וֶועקְט אַייךְ אוּנְזֶערֶע אָבוֹת וָואס לִיגֶען אִין דֶער מְעָרַת הַמַכְפֵּלָה,
צוּ אוּנְטֶער לֶענֶען מִיךְ, קֵיין מַעֲשִׂים טוֹבִים וִוי מֶען בַּארְף אִיז אִין
מִיר נִיט פַאר הַאנְדֶען, בֶּעט אִיךְ גָאט עֶר זָאל זִיךְ אוֹיף מִיר דֶער
בַּארֶעמֶען, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם מַאךְ אוּנְז ווידֶער קֶערִין צוּא דִיר, מִיט
תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, מִיר זָאלִין ווידֶער אָן גֶערוּפֶען וֶוערִין דַיין
פָאלְק, לָאז זִיךְ דֶער בַּארֶעמֶען מִיט דַיין גֶענָאד אוּנ זְכוּת פוּן
אוּנְזֶערֶע אָבוֹת, אָמֵן סֶלָה:

אל תביאני לא לידי בזיון

לִיבֶּער גָאט! גִיבּ מִיר מִיט מַיין מַאן אוּנ מִיט מַיינֶע קִינְדֶער, אַיין
גוּטֶע אוּנ אַיין גְרִינְגֶע פַּרְנָסָה, אָן חִילוּל הַשֵׁם, אוּנ אוֹיךְ
אָן עַיִן הָרַע, אַז מִיר זָאלִין קֶענֶען טָאן אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער אַלֶס
זֵייעֶר גִירֶעכְטִיגְקֵייט, וִויא עֶס גִיהֶערט צוּ זַיין, לִיבֶּער גָאט, לָאז מִיךְ
אוּנ מַיין מַאן אוּנ מַיינֶע קִינְדֶער נִיט קוּמֶען צוּ קֵיין שִׁפְלוּת הַזֶה, אוּנ
גִיבּ אוּנְז מַזָל דוּ זָאלְסְט אוּנְז בַּאלְד עֶפֶענֶען דָס טוֹיעֶר פוּן פַּרְנָסָה
אַז מִיר זָאלִין בֶּעגְלִיקְקֶען אִין אַלֶע אוּנְזֶערֶע וֶועגִין אוּנ שְׁטֶעגִין
אַז מִיר זָאלִין קֵיינֶער נִיט וִויסֶען צוּ זָאגִין וָואס דַלוּת אִיז, לִיבֶּער
גָאט, אַז מִיר זָאלִין עֶרְלִיךְ אוֹיס פִירֶען דִיא וֶועלְט, נִיט אַנְדִירֶע

פְרֶעמְדֶע גֶעלְד ח״ו, מִיר זָאלְין צְדָקָה גֶעבִּין אונ גמ״ח טָאן, וְויא דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה לֶערִינְט אוּנְז. מֶען זָאל קֶענֶען עוֹסֵק בַּתּוֹרָה זַיין, אָמֵן:

תחנה ובקשת רחמים

אֲדוֹן הָעוֹלָמִים, הֶער אִיבֶּער אַלֶע הֶערִין, אֵיידֶער אִיךְ שְׁטֶעל זִיךְ בֶּעטִין פוּן דִיר לִיבֶּער גָאט מַיין גִיבֶּעט, בֶּעט אִיךְ דִיר רַחוּם וְחַנוּן, אַז דוּ זָאלְסְט רֵיינִיגֶען מַיינֶע גִידַאנְקֶען, אוּנ גְרִינְדֶען מַיין אוֹיסְשְׁפְּרַאכֶע זָאל זַיין רֵיין אוּנ קְלָאר, וִוי עֶס אִיז רָאוּי פַּאר דֶעם וָואס שְׁטֶעלְט זִיךְ פַּאר אַיין גְרוֹיסֶען קֶענִיג מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, אַז דוּ זָאלְסְט אָן שְׁרַייעֶן אוֹיף דֶעם שָׂטָן, אַז עֶר זָאל מִיר נִיט צוּשְׁטֶערִין מַיין בִּיטֶע, אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיר הֶעלְפִין צוּלִיבּ דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען וֶועגִין, יֶעצְט בֶּעט אִיךְ דִיר לִיבֶּער גָאט, אַזוֹי וְויא דוּא ווייסְט אַלֶע מַחֲשָׁבוֹת פוּן מֶענְטְשִׁין, אַז אִיךְ וִויל טָאן דַיין הֵיילִיגִין נָאמֶען, אוּנ דִינֶען דִיר מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, נָאר דֶער יֵצֶר הָרָע פַּארְשְׁטֶעלְט מִיר, מִיט זַיינֶע אַלֶע תַּחְבּוּלוֹת מַיינֶע וֶועגִין, אִיךְ הָאבּ שׁוֹין קֵיין כֹּחַ נִיט, אִיךְ בִּין זֵייעֶר שְׁוַואךְ צוּ שְׁטְרַייטִין מִיט אִיהם, דְרוּם פֶערְלָאז אִיךְ זִיךְ אוֹיף דַיין גְרוֹיסִין חֶסֶד, אַז דוּ וֶועסְט מְצָרֵף זַיין מַיין מַחֲשָׁבָה טוֹבָה לְמַעֲשֶׂה, אוּנ דוּ זָאלְסְט מַצְלִיחַ זַיין מַיינֶע מַעֲשִׂים, אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיר מַאֲרִיךְ יָמִים וְשָׁנִים זַיין, פוּן דַיין הֵיילִיגִין נָאמֶען וֶועגִין, וְוי דֶער ווּאוּנְשׁ פוּן דַיין דִינְסְט, דְּבוֹרָה אֵשֶׁת לַפִּידוֹת:

תחנה אמהות

(מִתְפַּלֵּל צוּ זַיין מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה):

בְּכָל לִבִּי אֲקָרְאֶךָ, מִיט מַיין גַאנְצִין הַארְצִין טוּא אִיךְ דִיךְ רוּפִין, אוּנ אִיךְ טוּ דִיךְ בֶּעטִין פָאטֶער רַחוּם וְצַדִּיק, דַיין מִדָּה אִיז, וֶוען דֶער מֶענְטְשׁ בֶּעט דִיךְ, אַזוֹי טוּסְטוּ אִים גְלַייךְ הֶעלְפִין, וִוי דוּ הָאסְט מִיר גִיהָאלְפִין בִּיז אַהֶער, אִיךְ בֶּעט דִיר וִוי אַ קִינְד בֶּעט בַּיין פָאטֶער, אַז דוּ זָאלְסְט מִיר עֶנְטְפֶערִין, דֶערְבַּארִים זִיךְ וְויא דֶער פָאטֶער אִיבֶּער זַיינֶע קִינְדֶער, וִוי עֶס שְׁטֵייט גִישְׁרִיבֶען, כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, כֵּן תְּרַחֵם ה׳ עָלֵינוּ, וִוי דֶער פָאטֶער טוּט זִיךְ דֶערְבַּארִימֶען אִיבֶּער זַיינֶע קִינְדֶער, (וִוי דוּ הָאסְט

האסט איינגיפלאנצט אין דער נאטור) , אזוי זאלסטו גאט , זיך דע
בארימען איבער אונז ישראל , אמן :

תחנה אמהות

(צו בעטין ביי השי"ת אלע צייטין בזכות אבות ובזכות קליינע קינדר וואס לערנען תורה

מה נאמר ומה נבקש, וואס זאלין מיר ריידין, אונ וואס זאלין מיר בעטין
איך וויים אלע מיינע זינד, וואס איך האב גיטאן, נאר איך לעג
הען זיך אן, אן דעם זכות אבות , אונ פון מיינע קליינע קינדער, וואס
איך גיב זיי לערנען תורה, צוליב זייער זכות זאלסטו מיר העלפין
אז עס זאל קיינמאל ניט זיין קיין טרויערקייט, אונ קיין געוויין ביי
מיר , אונ ביי כל ישראל , נור שמחה של מצוה, אמן :

תחנה אמהות

(יעדע פרוי זאל זיך מתודה זיין אונ בעטין ישועות ונחמות) :

אוי לי כי דבקתי במעשים הרעים, וויי איז צו מיר, איך האב מיך באהעפט
אין בייזע מעשים, איך האב מיך גילאזט פון דעם יצר הרע א
ריידין , איך האב גאר ניט גיטראכט , אז איך וועל מוזין אפגעבין
חשבון, נייערט איך בין נאך גיגאנגען נאך מיין לוסט פון מיין האר
צין, רבונו של עולם ! הער פון דער גאנצער וועלט, דען ווען איך
וועל וועלין מתודה זיין זיך פאר דיין היילגין נאמען אויף מיינע
עבירות, וועלין די טעג זיך אויסלאזין, אונ איך וועל ניט קענען אויס
דערציילין מיינע ביטערע עבירות, ווארום זיי זיינען זייער פיל, אויף
וועלכע עבירות זאל איך זיך מתודה זיין , צו אויף די עבירות וואס
איך האב גיטאן מיטין ווילען (במזיד), אדער אויף די עבירות וואס
איך האב גיטאן אומגערין (בשוגג), רבש"ע איך בעט דיך, אזוי וו
איך האב מיך אפגיוואשין מיט מיינע טרערין, אזוי זאלסטו א
וואשין פון מיר די עבירות וואס איך האב גיטאן, אונ זאלסט מיך
ריין מאכין פון מיינע זינד, אונ דו היליגער גאט, גיב אונז ישועות
ונחמות , אמן :

(תְּשׁוּבָה צוּ טָאן מִיט גֶעוויין פַאר הַשֵׁי"ת):

בְּחַסְדְּךָ תְּדַיְינֵי, גָאט מֵיין גָאט, טוּ חֶסֶד מִיט אוּנְז מִיט דַיין גְינָאד, מִיר טוּעֶן פָאדֶערִין פוּן דַיין לִיבֶּען נָאמֶען. אַז דוּא זָאלְסְט אוּנְז פַארְגֶעבִּין אוּנְזֶערֶע זִינְד, אוּנ זָאלְסְט אָנְנֶעמֶען אוּנְזֶער תְּשׁוּבָה, דֶערְוֶועק אוֹיךְ אוּנְזֶערֶע אָבוֹת וָואס לִיגֶען אִין דֶער מְעָרַת הַמַכְפֵּלָה צוּ אוּנְטֶער לֶענְדִין מִיךְ, קֵיין מַעֲשִׂים טוֹבִים אִיז אִין מִיר נִיט פַארְהַאנְדִין, דְרוּם בֶּעט אִיךְ דִיר גְרוֹיסֶער גָאט, אַז דוּ זָאלְסְט זִיךְ אוֹיף מִיר דֶערְבַּארִימֶען, רבש"ע מַאךְ אוּנְז ווִידֶערְקֶערִין צוּ דִיר, אוּנ צוּ אוּנְזֶער לַאנְד, מִיר זָאלִין ווִידֶער אָנְגִירוּפֶען ווֶערִין דַיין פָאלְק, לָאז זִיךְ דֶערְבַּארִימֶען מִיט דַיין גְינָאד פוּן וֶועגִין זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הַקְדוֹשִׁים, זֵיי זָאלִין זֶעהְן אוּנְזֶער פַּיין, אוּנְזֶער בּוּשָׁה, וָואס מִיר זַיינֶען פַארְשֶׁעמְט בַּיי דִי גֶעצִינְדִיגֶער, אוּנְזֶער בְּלוּט אִיז שׁוֹין פַארְגָאסִין גִיוָוארִין גִינוּג, אִין אַלֶע עֶקִין ווֶעלְט, מִיר זַיינֶען בְּלוּדְנֶע שֶׁעפְּסִין, מֶען רַייסְט אוּנְזֶער פְלֵייש שְׁטִיקֶערְווַייס, אִין מַארָאקָע, אוּנ אִין רוּמֶענְיֶען, עֶס אִיז שׁוֹין צַייט, אַז מִיר זָאלִין שׁוֹין הָאבִּין אַיין שְׁטִיקֶעל מְנוּחָה, אִין אוּנְזֶער לַאנְד צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם, אָמֵן:

תחנה לשמוע קולי ברחמים רבים

(אִין אַלֶע צַייטִין צוּזָאגִין מִיט כַּוָּנָה):

יְהִי רָצוֹן, עֶס זָאל זַיין דֶערְווִילֶען פַאר דִיר אוּנְזֶער גָאט פוּן אֵייבִּיג, דוּ זָאלְסְט טָאן מַיין טֵייל מִיט דִיא ווֶעלְכֶע, וָואס זַיינֶען זִיךְ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת, אוּנ וָואס דִינֶען דִיךְ הֵיילִיגֶער גָאט מִיט אַיין רֵיינֶע כַּוָּנָה, נָאר לְשֵׁם שָׁמַיִם, מַיין טֵייל זָאל זַיין מִיט זֵיי בְּעוֹלָם הַזֶּה (אוֹיף דֶער ווֶעלְט) וּבְעוֹלָם הַבָּא (אִין דֶער עֶווִיגֶער ווֶעלְט) וָוארוּם דוּ ווֵייסְט דָאךְ, אַז אִיךְ ווִיל דָאךְ טָאן דַיין רָצוֹן, נָאר דֶער יֵצֶר הָרָע, אוּנ דִי שְׁווֶערֶע פַּרְנָסָה, אוֹיךְ דִי שְׁוַואכְקֵייט פוּן גִיזוּנְד, דָאס אִיז מַיין מְנִיעָה. דְרוּם בֶּעט אִיךְ דִיר לִיבֶּער גָאט, טוּא אָפּ פוּן מִיר (מִיט דַיין גְרוֹיס דֶערְבַּארִימְקַייט) דִי אַלֶע מְנִיעוֹת וֶועל אִיךְ טָאן דַיין הֵיילִיגֶען רָצוֹן, מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, וִויא עֶס פַּאסְט פַאר אַיין אֵל יָחִיד וּמְיוּחָד, (אַ אֵיינְצִיגֶער גָאט אוֹיף דֶער ווֶעלְט) ווִי דוּ בִּיזְט, דָאס בֶּעט מִיט גֶעוויין, אֶסְתֵּר בַּת אֲבִיחַיִל:

יהי

יְהִי רָצוֹן, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילֶען פַאר דִיר אוּנְזֶער גָאט פוּן עֶוִויג, דוּ זָאלְסְט טָאן מַיין טֵייל מִיט דִיא וָועלְכֶע וָואס זַיינֶען זִיךְ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת, אוּנ דִינֶען דִיךְ הֵיילִיגֶער גָאט מִיט אַיין רֵיינֶע כַּוָּנָה נָאר לְשֵׁם שָׁמַיִם, מַיין טֵייל זָאל זַיין מִיט זֵיי בָּעוֹלָם הַזֶּה (אוֹיף דִיזֶע וָועלְט) וּבָעוֹלָם הַבָּא (אוּנ אִין דֶער עֶווִיגֶער וָועלְט) וָוארוּם אִיךְ וִויל טָאן דַיין רָצוֹן, נָאר דֶער יֵצֶר הָרָע, אוּנ דִי בִּיטֶערֶע פַּרְנָסָה, אוֹיךְ דִי שְׁוַואכְקַייט פוּן מַיין קֶערְפֶּער, דָאס אִיז מִיר מְעַכֵּב, דְרוּם בֶּעט אִיךְ דִיר לִיבֶּער גָאט, טוּא אָפּ פוּן מִיר מִיט דַיין עֶרְבַּארִימְקַייט דִי אַלֶע מְנִיעוֹת. וָועל אִיךְ טָאן דַיין הֵיילִיגִין רָצוֹן מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, וִוי עֶס פַּאסְט פַאר אַיין וַואהְרִין אֵיינְצִיגֶען גָאט וִוי דוּ בִּיזְט, דוּ זָאלְסְט דֶערְלֵיינְגֶערִין דִי יָארִין פוּן מִיר, אוּנ פוּן כָּל יִשְׂרָאֵל, וַוייז אוּנְז יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת דוּרְךְ מָשִׁיחַ צִדְקֵנוּ, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, אָמֵן:

תחנה לבקש רחמים

אָבֶענְד פַאר שְׁלָאפִין:

רִבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים, הֶער פוּן דֶער גַאנְצֶער וָועלְט, דוּ הָאסְט בַּאשַׁאפִין דִי וָועלְט וִוי דַיין ווילֶען, אוּנ הָאסְט בַּאשַׁאפִין אַלֶע הִימְלֶען אוּנ אַלֶע מַלְאָכִים וָואס דְרוֹיף זַיינֶען, אוֹיךְ הָאסְטוּ בַּאשַׁאפִין דֶעם מֶענְשִׁין אוֹיף דִי עֶרְד, אוּנ הָאסְט אִים אַיין נְשָׁמָה אַרַיין גִיגֶעבִּין, עֶר זָאל דֶערְקֶענֶען דַיין הֶערְלִיכְקַייט, אוּנ דַיין גִינָאד וָואס דוּ טוּסְט מִיט דֶעם מֶענְשׁ פוּן אֵייבִּיג אָן, הֲגַם דֶער מֶענְשׁ אִיז דָאס נִיט וֶוערְט, דְרוּם רבש"ע, טוּ אִיךְ מִיךְ פַארְלָאזִין, אוּנ אִיךְ בִּין בָּטוּחַ אוֹיף דַיין גִינָאד, אִיךְ גִיבּ אִיבֶּער מַיין נְשָׁמָה אִין דַיין הַאנְד, וִוי דָוִד הַמֶּלֶךְ ע"ה הָאט גִיזָאגְט, „אֵלֶיךָ ה' נַפְשִׁי אֶשָּׂא", צוּא דִיר גָאט וָואס קָאן אִיךְ פַאר אַיין מַתָּנָה גֶעבִּין, סַיידִין דִי נְשָׁמָה, הֶער מַיין גִיבֶּעט, אוּנ וַוייל אִיךְ בִּין נִיט וֶוערְט צוּשְׁטֵיין אוּנ בֶּעטִין פַאר דִיר, נָאר אִיךְ בִּין בָּטוּחַ אָן דַיין גְרוֹיס רַחֲמָנוּת, אַז דוּ פַארְשֶׁעמְסְט נִיט דִי תְּפִלָּה פוּן אַיין אָרִימַאן, וִוי אִין פָּסוּק שְׁטֵייט, „לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה", דָאס צוּבְּרָאכֶענֶע אוּנ צוּשְׁטוֹיסֶענֶע הַארְץ טוּט גָאט נִיט פַארְשֶׁעמֶען, אוּנ דוּ גָאט וַוייסְט דָאךְ וִוי מַיין הַארְץ אִיז צוּבְּרָאכִין, וֶוען אִיךְ דֶערְמָאן מִיךְ וִוי אִיךְ בִּין אַזוֹי שָׁפָל, „הִנְנִי וַעֲנִי":

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם ! דִיא נְשָׁמָה וָואס דוא הָאסְט אִין מִיר גִיגֶעבִּין, גֵייט יֶעצְט צוּ דַיין כִּסֵא הַכָּבוֹד, נֶעם אִיר צוּ זִיךְ, אוּנ שִׁיק אִיר מָארְגֶען פְּרִיה צוּ רִיק, אִיךְ דַאנְקֶע דִיר לִיבֶּער גָאט, דוּ בִּיסְט אֵל אֱמוּנָה אַטְרַייעֶר גָאט, דִיר מָאג מֶען גֶעבִּין אַיין פִּקָדוֹן בְּהַלְּוָאָה, דוּא הָאסְט בֶּעשַׁאפִין דִיא נְשָׁמָה אוּנ דוּא קֶערְסְט אוּם אַלֶע פְּרִיא מָארְגִין, דְרוּם דַארְף יֶעדֶער מֶענְשׁ לוֹיבֶּען אוּנ דַאנְקְבַּאר זַיין צוּם הֵיילִיגֶען בֶּעשֶׁעפֶּער אַלֶע צַייטֶען, דַיין דִינְסְט אֲבִיגַיִל בַּת טוֹבִים:

תחנה דער מענש זאל ניט פערגעסין די דריי זאכין

אַתָּה זוֹכֵר דוּ גָאט גִידֵיינְקְסְט אַלֶעס, אוּנ דוּ הָאסְט בַּאשַׁאפִין דֶעם כֹּחַ הַזִכָּרוֹן וֶועל אִיךְ דִיר בֶּעטִין פַאר שְׁטַארְק מַיין זִכָּרוֹן, אִיךְ זָאל נִיט פַארְגֶעסִין דִיא דְרַייא זַאכִין, (אבות פ"ג) אַז אִיךְ בִּין בַּאשַׁאפִין פוּן אַ טִפָּה סְרוּחָה, אוּנ דַארְף אַוֶועק גֵיין אִין קֶבֶר, מְקוֹם רִמָּה וְתוֹלֵעָה אוּנ בַּארְף אָפּ גֶעבִּין דִין וְחֶשְׁבּוֹן פַר דִיר מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים וֶועל אִיךְ נִיט זִינְדִיגֶען פִיר השי"ת, וֶועל אִיךְ דִינֶען השי"ת מִיטְ'ן גַאנְצִין הַארְצִין, אֲמָתְךָ בַּת יַעֲקֹב עַבְדֶךָ:

תחנה אידער אפרויא גייט אין טבילת מצוה

גְרוֹיסֶער גָאט ! דוּרְךְ וַואסֶער הָאסְטוּ גְרוֹיסֶע נִסִים גֶעוִויזֶען פִּיל מָאל, דֶער צַדִיק נֹחַ אִיז נִיצוֹל גִיוָוארֶן פוּן מַבּוּל, מֹשֶׁה רַבֵּינוּ אִיז אַרוֹיס גֶעצוֹיגֶען גִיוָוארִין פוּן וַואסֶער, דֶער בְּרוּנֶען פוּן מִרְיָם אִיז גִיגַאנְגֶען מִיט דִיא יוּדֶען אִין דֶער מִדְבָּר וַואסֶער, וַוייז הַיינְט אוֹיךְ דַיין נֵס אִיךְ זָאל גִיהָאלְפֶּען וֶוערִין דוּרְךְ דָאס וַואסֶער, צוּ גֶעוִוינֶען אַ זוּהן וָואס זָאל זַיין אַ צַדִיק תָּמִים, עֶר זָאל לֶערְנֶען תּוֹרָה טָאג אוּנ נַאכְט, עֶר זָאל מִיר בֶּעלַייכְטֶען לְאַחַר אֲרִיכַת יָמַי אַנְלַייבֶּע וֶועג אִין גַן עֵדֶן אַריין, אִיךְ זָאל דוּרְךְ זַיין זְכוּת זוֹכֶה זַיין צוּ זִיצֶען מִיט דִי אִמָהוֹת אִין אַיין מְחִיצָה בְּעוֹלָם הַבָּא אָמֵן:

תחנה אויף קינדער האבין

אַיין תְּחִנָּה פַאר אַ אִשָּׁה וָואס הָאט נִיט קַיין קִינְדֶער:

יְהִי רָצוֹן עֶס זָאל זַיין דֶער ווִילֶען פוּן דִיר, גָאט מַיין גָאט אוּנ גָאט

פוּן

פון מיינע עלטערין , דער דא האט מיך באשאפין פון ליים אונ
האט מיר גיגעבין איין נשמה , אונ גיט מיר מיין לעבין אויף דער
וועלט , אונ אלעס מיט זיין גרויסען גינאד אונ רחמנות , איך האב
גאר ווייניג גוטס גיטאן אויף דער וועלט , האסט מיך ניט מזכה
גיוועזין קינדער צו האבין , אוי ביטער איז מיר מיין לעבין , איך
בין געגליכען צו איין בוים וואס האט גיוואקסען אונ טראגט קיין
פירות ניט , אויף מיר איז א גרויסע טרויער , איך וועל בעטין הימל
אונ ערד זאל אויף מיר קלאגין דאס מיינע יארען גייען מיר אוועק
אלס איין רויך , איך פאר ריכט זייא ניט אויף דער וועלט , פאר
מיין צער זאל איך מיינע חטאים דר מיט אפ קומען , אונ איך זאל
זוכה זיין עולם הבא האבין , אוי וויי איז מיר צו מיין לעבין , מיינע
אויגען רינען מיר טרערין אונ מיין הארץ איז אין מיר טרויעריג
איך קען ניט פריילך זיין , איך מוז קלאגען אונ וויינען אויף מיינע
יארען וואס איך בין געפארין גיווארין , אוי לי ווס זאל איך ריידין ,
איך וועל וויינען אויף מיינע ביטערע זינד , ליבער גאט ! ווער קאן
מיר מיין אומגליק פאר היילען , נור דוא השי״ת קאנסט עס פאר
ריכטין , ווען איך האב ניט די וועלט , לאז מיך זוכה זיין יענע וועלט
דאס מיין נשמה זאל ניט פאר שעמט ווערין לעולם הבא :

נאך א תחנה אויף קינדר האבין (א תחנה אלע צייט)

רבונו של עולם ! איך וויל מיין ביטערע הארץ פאר דיר אויס
ריידין , אויף וועמען זאל איך תרעומות האבין ? זאל איך
א שולד טראגין אויף מיין מוטער ? איר כוונה איז דאך גיוועזין לשם
שמים צו טאן דיין היילגען ווילען דיין גיבאט איז אזוי אויף דער
וועלט זיא זאל ניט וויסט זיין נייערט באזעצט ווערן צו דינען דיר ,
זאל איך שולד טראגין דאס מזל וואס איך בין גיבארין גיווארין ,
אלע מזלות מוזין אויך דיין גיבאט טאן , דען אלע חילות פון הימל
בוקען זיך צו דיר אונ האלטען דיין פערזאג , צו וואס דוא האסט
זיי באשאפען אונ כח גיגעבען , זאל איך שולד טראגין דעם טאג
וואס איך בין גיבארין געווארין , מיינע יארען אונ טעג זייגען מיר

פאר

פַאר פִינְסְטֶערְט, זָאל אִיךְ שׁוּלְדִיג מַאכֶען דֶעם מַלְאָךְ וָואס הָאט גִיהַאט צוּ שַׁאפִין אִיבֶּער דֶעם טְרָאגִין, עֶר הָאט אוֹיךְ גִיטָאן דִיא שְׁלִיחוּת פוּן דַיין הֵיילִיגֶען גִיבָּאט. זֵיי זַיינֶען גֶעזֶעצְט גִיוָוארִין פוּן דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען, זֵייעֶר דֵעָה אִיז גִיוֶועזִין אִיךְ זָאל זַיין אַיין רֶעכְט בַּאשֶׁעפֶּענִישׁ צוּ דַיין דִינְסְט, אוּנ זָאל אוֹיךְ קִינְדֶער הָאבִּין צוּ פַּאר מֶערֶען דִיא וֶועלְט, אוּנ גָאט צוּא לוֹיבֶּען, הַיינְט בִּין אִיךְ בַּעֲוֹנוֹתַי הָרַבִּים נָאר אַלֵיין שׁוּלְדִיג, אִיךְ הָאבּ אוֹיף קֵיינֶעם נִיט מִתְרַעֵם צוּ זַיין, נָאר אוֹיף מִיר אַלֵיין, וָואס אִיךְ הָאבּ פַאר זִינְדִיגְט אוּנ פַאר שׁוּלְדִיגְט צוּ דִיר גָאט מַיין בַּאשֶׁעפֶער! אִיךְ גִיבּ אָפּ מַיין גוּף אוּנ מַיין נְשָׁמָה, אִין דַיין הַאנְד אַבַּיין, אֵייְדֶער מַיין צַייט וֶועט קוּמֶען, אוּנ פַּר מַיין גְרוֹיס צַעַר זָאלְסְטוּ מַצִיל זַיין מַיין נְשָׁמָה פוּן דִי דִינִים פוּן גֵיהִנָם, אוּנ אִיךְ זָאל זוֹכֶה זַיין צוּ בַּאזִיצֶען מִיךְ אִין דֶעם שׁוּץ פוּן דִי הֵיילִיגֶע פְלִיגְלֶען פוּן דֶער שְׁכִינָה אֵייבִּיג:

דיא ווייבער וואס האבין איין שווערין מזל צו קינדר זאלין דיא תחנה זאגין

אִיךְ קוּם צוּא דִיר בֶּעטִין דוּא זָאלְסְט בַּאלְד פוּן מִיר. לִיבֶּער גָאט אָפּ טָאן דֶעם צַעַר וָואס אִיךְ טְרָאג אוֹיף מַיין הַארְצִין, וֶועגִין וָוס אִיךְ הָאבּ אַשְׁוֶוערִין מַזָל צוּ מַיינֶע קִינְדֶר, אִיךְ בֶּעט דִיךְ לִיבֶּער הֶער גָאט, טוּא צוּא מִיר אַזוֹי וִויא אַיין פָאטֶער צוּ אַ קִינְד, אוּנ טוּא וַוייטֶער פוּן מִיר אָפּ דַיין צָארִין, דִיא קִינְדֶער וָואס אִיךְ הָאבּ לָאזִין מִיר אַלֶע לֶעבִּין אוּנ קֵיין קִינְד זָאל נִיט שְׁטַארְבִּין, אוּנ מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין זֵייא צוּא דֶר צִיעֶן לְתוֹרָה וּלְחוּפָּה וּלְמַעֲשִׂים טוֹבִים, מִיט יִרְאַת שָׁמַיִם, אָמֵן וְאָמֵן:

דאס איז א תחנה פאר א אשה עקרה וואס זיא האט ניט קיין קינדער:

יְהִי רָצוֹן, עֶס זָאל זַיין דֶערְוִוילֶען פַאר דִיר, גָאט מַיין גָאט, אוּנ גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, דֶער וָואס הָאט מִיךְ בַּאשַׁאפִין פוּן עֶרד

און האט מיר געגעבן א נשמה, אז איך זאל קענען לעבן אויף דער וועלט, און אלע באדערפעניש מיט זיין גרויסן גענאד ורחמים, און איך האב נאר גאר ווייניג גוטעס געהאט אויף דער וועלט, דו האסט מיך ניט מזכה געווען קינדער צו האבין, אוי וויי איז מיר, ביטער איז מיר מיין לעבין, איך בין געגליכען צו אבוים וואס איז אויס געוואקסין, און טראגט גאר קיין פרוכט ניט, מיר אין הארצין איז אגרויסער קלאג, איך האב קיינעם ניט ווער עס זאל מיר העלפין קלאגין, איך וועל בעטין הימיל און ערד, זיי זאלין אויף מיר קלאגען, אז דאס מיינע יארין גייען אוועק אלעס ווי א רויך, איך פארריכט ניט אויף דער וועלט, ליבער גאט, פאר מיין צער, זאל איך מיינע חטאים דער מיט אפקומען, און איך זאל זוכה זיין צו עולם הבא האבין, אוי וויי איז מיר צו מיין לעבין, מיינע אויגין רינען טרערין, און מיין הארץ איז מיר טרויעריג, איך קען ניט פריילך זיין, איך מוז אימער קלאגין און וויינען אויף מיינע יארין. וואס איך בין געבארין געווארין, אוי לי וואס זאל איך ליידין, איך וועל וויינען אויף מיין ביטערע זינד, ליבער גאט, ווער קאן מיין בראך פארהיילין, ווען איך האב ניט די וועלט, לאז מיך זוכה זיין יענע וועלט, דאס מיין נשמה זאל ניט פארשעמט ווערין לעולם הבא:

תחנה ווען דער מאן איז פעררייזט

ליבער גאט! איך בעט דיר, הער צו די שטימע פון דיין דינסט, וועלכע עס שטייט פאר דיר מיט א צובראכענע געמיט מיט א ביטערע זעלע, נייג צו דיינע אויערין צו מיר, גיב אונז פרנסה בכבוד אויס דיינע טרייע מילדע האנד, אונד דאס מיר זאלין ניט ברויכען קיין מענטשליכע גאב, דען די גאב פון א מענטשין איז זייער קליין, אבער די שאנדע איז זייער גרויס, בעהיטע מיין מאן פון אלעם בייזין וואס איז פארהאנדין אויף דער וועלט, בעהיט אים פון שלעכטע געזעלען, פון גזלנים, פון רוצחים, פון גנבים, און פון חיות רעות, איבערהויפט פון שונאים וועלכע טוען אויף אים בייזעס ריידן, און דייענקען צערשטערין זייערע געדאנקען, פערשטומען זייערע

ליפען

ליפען, שיק איין פורכט אונד ציטערניש אין זייערע ביינער, אונ מיין מאן גיב קראפט אונ מאכט, גינאד, אונד בארימהערציגקייט אין דיינע אויגין, אונד אין אלע מענטשינס אויגין, גיב אים מזל ברכה והצלחה, בעגליק אים אלע דיינע וועגין, זיין ארויסגאנג אונ זיין קומען זאל זיין מיט שלום. ער זאל זוכה זיין אין זיין הויז צוריק צוקומען, מיט גליק, מיט גיזונד, אונד יעצט וויל ער איז ניט צוהויז, זאלסטו מיך פון אים בשורות טובות לאזין הערין, אונ אים ווידער דאס גלייכין פון מיר אונ מיינע קינדער, צולאזין הערין בשורות טובות, מיר זאלין גיזונד זיין, אונד קיין בייז זאל אונז ניט טרעפין, דערפריי מיך אונ כל ישראל, אזוי ווי אלע וועלכע האפין אויף דיין הילף, זאלין גיגעדיגט ווערין מיט כל טוב. די תן אין דיינע אונ אין מיין מאנס אויגין געפינען, דאס מיר שטרייט אונ צאנק ניט האבין זאנדערין אימער גוט, צופרידען לעבין, מיט גיזונד, אונ מזל ברכה, אונזערע קינדער גוט צו ערציהען לתורה ולחופה ולמעשים טובים, אונ פיל שמחות זעהין אונ הערין ביי זיי, דאס מיר ענדליך זאלין זוכה זיין, אז דאס דו זאלסט אונז באלד שיקען משיח בן דוד דיין גיזאלבטין, וואס וועט אונז פון דעם גלות דערלייזין, במהרה בימינו, אמן:

תחנה ווען דער מאן איז אוועק זוכען פרנסה

אלמעכטיגער גאט! דו ביזט איין קעניג פון דער גאנצער וועלט, איין העלפער איבער העלפער, איך בעט דיך גרויסער דערבארימהערציגער פאטער אונ קעניג, דאס דו זאלסט זיך דערבארימען איבער מיר, אונ מיין מאן אונ קינדער, בעהיט אונד בעשירעם אונז, פון אלעם בייזין, פיר אונז אין דעם רעכטען וועג, דאס מיר זאלין האבין פרנסה בכבוד, דאס מיר זאלין חלילה וחס ניט דארפין גישפייזט ווערין דורך אמענטשינס גאב, אונ מען זאל ניט חלילה פארשעמט ווערין, נור דוא מיט דיין מילדע האנד שפייז אונז, אזוי ווי דו האסט די פרוי פון עובדיה הצדיק מיט אירע קינדער דורך אלישע הנביא גישפייזט: פיר מיין מאן אין דעם רעכטען וועג, שיק אים גוטע מלאכים אנטקעגין, דאס זייא זאלין אים

בעגלייטין

בֶּעגְלֵייטִין, אוּנ מִיט אִים זַיין, הִיט אִים אוֹיף אַלֶע זַיינֶע וֶועגִין אוּנְד שְׁטֶעגִין, וִוי דוּ הָאסְט יַעֲקֹב אָבִינוּ ע״ה מַלְאָכִים גֶעשִׁיקְט, דָאס עֶר זָאל מִיט גִיזוּנְד אוּנְד שָׁלוֹם, אוּנ שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה צוּא זַיין ווַייבּ אוּנְד קִינְדֶער צוּרִיק גִיבְּרַאכְט וֶוערִין, דָאס דֶער זְכוּת פוּן זַיינֶע קְלֵיינֶע קִינְדֶער וָואס זַיינֶען פְּרַייא פוּן עֲבֵירוֹת זָאלִין אִיהם בַּייא שְׁטֶעהֶען בַּארֶעמְהֶערְצִיגֶער גָאט! בִּיטֶע אִיךְ דִיךְ גָאט בַּארֶעמְהֶערְצִיגֶער, עֶרְוַוייטֶער פוּן אִים אַלֶע גְזֵירוֹת רָעוֹת, גֵייא נִיט מִיט אִים בְּמִדַּת הַדִּין, נוּר בְּמִדַּת הָרַחֲמִים, אוּנְטֶערְזוּךְ אִים, נוּר וֶוען עֶר גֵייט בִּמְקוֹם סַכָּנָה, דֶער זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע פְרוּמֶע עֶלְטֶערִין אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב אוּנ דֶער זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע קְלֵיינֶע קִינְדֶער וֶועגִין, אוּנְז צוּ יֶעדֶער צַייט צוּ בֶּעשִׁיצֶען, דָאס מִיר זָאלִין חָלִילָה נִיט צֶערְשְׁטְרֵייט וֶוערִין, דָאס מִיר זָאלִין זִיךְ עֶלְטֶערִין אִין כָּבוֹד, אוּנְזֶערֶע יָארִין אוּנ טֶעג אִין פְרֵיידִין פַארְלֶעבִין, שְׁטַארְק אוּנְזֶער קְרַאפְט אִין דַיין הֵיילִיגִין דִינְסְט, דָאס מִיר זָאלִין דִיךְ דִינֶען בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה (מִיט לִיבֶּע אוּנ פוּרְכְט), דַיינֶע הֵיילִיגֶע מִצְוֹת, מִיר זָאלִין קֶענֶען שְׁטַארְקִין אוֹיךְ דָאס הַארְץ פוּן אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער, דֶערְמִיט זֵיי זָאלִין נִיט דִי גְרִינְגְסְטֶע מִצְוֹת דַיינֶע אִיבֶּערְטְרֶעטִין, נוּר דִיר מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין דִינֶען, צוּשְׁטֶער דִיא בֵּייזֶע גִידַאנְקֶען פוּן אוּנְזֶערֶע שׂוֹנְאִים, דָאס זֵיי זָאלִין אָן אוּנְז קֵיין נְקָמָה נִיט זֶעהְן, עֶרְוַוייטֶער פוּן אוּנְז דֶעם יֵצֶר הָרָע, דֶערְמִיט אוּנְזֶער הֶערְץ גָאט צוּ דִינֶען אִים מִיט הַכְנָעָה מִיט שִׁפְלוּת, אַלְמֶעכְטִיגֶער דֶערְבַּארִימְהֶערְצִיגֶער פָאטֶער! דֶערְבַּארִים זִיךְ אִיבֶּער אוּנְז, וִוי אַיין פָאטֶער אִיבֶּער זַיינֶע קִינְדֶער עֶרְבַּארִימְט זִיךְ, עֶפִין אוֹיף אוּנְז דִי שַׁעֲרֵי רַחֲמִים, לָאז דָאס גִיבֶּעט פוּן מִיר זִינְדִיגֶער מֶענְטְשׁ צוּא דִיר הֵיילִיגֶער גָאט קוּמֶען, וֶועלְכֶע אִיךְ הָאבּ גִיבֶּעטִין פַאר דִיר, אַז דֶער גוֹאֵל צֶדֶק זָאל אוּנְז עֶרְשַׁיינֶען, דָאס מִיר זָאלִין בַּאלְד פוּן דֶעם גָלוּת דֶערְלֵייזְט וֶוערִין, גִילוֹיבְּט בִּיזְטוּ גָאט, וָואס דוּ דֶערְהֶערְסְט דִי תְּפִלּוֹת פוּן אַלֶע גִידְרִיקְטֶע מֶענְשֶער, וֶועלְכֶע טוּעֶן דִיךְ מִיט וַוארְהַייט אַנְרוּפִין, וִוי אִין פָּסוּק שְׁטֵייט קָרוֹב ה׳ לְכָל קוֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת, גָאט אִיז נָאהֶענְט צוּ דִי וֶועלְכֶע וָואס טוּעֶן אִים מִיט וַוארְהַייט רוּפִין, עֶס שְׁטֵייט

ווייטער, ואת שועתם ישמע ויושיעם, זייער שרייען הערט ער, אונ שטייט גרייט צו העלפין זיי אין אלע צייטין, ווען מען טוט מיטין גאנצין הארצין צו דיר רופען, אמן:

תחנה שלשה שערים

איך נעם צוא הילף דעם לעבעדיגען גאט ב"ה וואס לעבט אימער אונ איביג. אונ שטעל די אנדערע שיינע נייע תחנה אויף טייטש מיט גרויס ליבשאפט אונ מיט גרויס פארכט, אונ מיט דערשרעקעניש, מיט צובראכענע גלידער, מיט גרויס גיבעט, מיט גרויס רחמנות זאל גאט האבין אויף מיר אונ אויף כל ישראל איך זאל ניט דארפין לאנג נע ונד צו זיין, בזכות אונזער מוטער שרה רבקה רחל ולאה, אונ מיין ליבע מוטער לאה זאל אויך פאר מיר בעטין גאט ב"ה, אז דאס וואס איך בין נע ונד זאל מיר זיין איין כפרה אויף מיינע עונות, אונ השי"ת זאל מיר מוחל זיין וואס איך האב אין מיין יוגענד גרעדט אין שול, ווען מען האט גלייענט אין דער לבער הייליגער תורה: הער פון דער גאנצער וועלט, איך מאך פאלין מיין גיבעט פר דיר

אזוי ווי איך הייב אן צו מסדר זיין מיין אנדערע שיינע נייע תחנה מיט מיין גאנצער כונה, אונ מיט מיין גאנצין גרונד פון מיין הארצין, זאלסטו אונז היטין פון פיין אונ פון שמערצין, איך בעט דעם ליבען גאט ב"ה, אז ער זאל שוין האבין גרויס רחמנות אויף כל ישראל, אונ אויך אויף מיינע אלטע יארין, אז איך זאל שוין ניט דארפין נע ונד צו זיין, אזוי ווי דו האסט דערהערט דאס גיבעט פון אונזערע אבות ואמהות, אזוי זאלסטו דערהערין מיין גיבעט. ליבר גאט גידיינק דעם זכות פון אונזער הייליגין פאטער אברהם אבינו עליו השלום, דאס ער האט מיט זיין לינקער האנד בעגרייפט דעם האלדז פון זיין זון יצחק, אונ מיט זיין רעכטער האנד האט ער גינומען דאס שעכט מעסער צו שעכטין זיין זון יצחק, אונ דאס האט ער גיטאן, ער זאל דיר צוליב טאן, אונ האט אויך ניט אויפגיהאלטין דיין שליחות צו טאן ווי דו האסט אים גישיקט, אזוי גיהערסטו דיך צו דער בארימען איבער אונז, אונ איך בעט הימיל אונ ערד אונ אלע הייליגע

מלאכים

מַלְאָכִים אַז זֵיי זָאלִין פַר מִיר בֶּעטִין אַז מַיינֶע בֵּיידֶע תְּחִנוֹת זָאלִין
אָן גִינוּמֶען וֶוערִין אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן :

שַׁעַר זֶה נִתְיַסֵד עַל שְׁלֹשָׁה מִצְוֹת שֶׁנִצְטַוּוּ הַנָשִׁים וּשְׁמִי שָׂרָה אִין
בְּרָאשֵׁי הַחֲרוּזִים :

שְׁלֹשָׁה מִצְוֹת נִצְטַוּוּ הַנָשִׁים, דְרַיי מִצְוֹת זַיינֶען דִי נָשִׁים גִיבָּאטֶען
גִיוָוארֶן, חנ״ה שְׁמוּהֶן דֶר נָאמֶן פוּן דִי דְרַיי מִצְוֹת אִיז חנ״ה,
דָאס וָוארְט חנ״ה מַאכְט חַלָּה נִדָּה, הַדְלָקַת הַנֵר :

תחנה מצות חלה

רֵאשִׁית עֲרִיסוֹתֵיכֶם חַלָּה תָּרִימוּ דָס עֶרְשְׁטֶע פוּן אַייעֶר טֵייג זָאלְט אִיר
אָפּ שֵׁיידֶין חַלָּה בִּזְכוּת זֶה ה׳ אוֹצְרוֹתֵיכֶם שׂוֹבַע יְמַלֵּא, פוּן וֶועגֶין
דֶעם זְכוּת פוּן מִצְוַת חַלָּה, וֶועט השי״ת (ברוך הוא, וברוך שמו) אַייךְ
גֶעבִּין דִיא בְּרָכָה אִין אַייעֶרֶע אוֹצְרוֹת, אוּנ וֶועט זֵייא אָן פִּילֶען
מִיט זֶעט, פַאר צַייטֶען פְלֶעגְט אַזוֹי זַיין, דֶער כֹּהֵן הָאט גִינוּמֶען
תְּרוּמָה אוּנ דֶער לֵוִי מַעֲשֵׂר אוּנ דֶער עָנִי מַעֲשֵׂר עָנִי, צַייטֶען וַוייס
הָט מֶען אָפּ גִישֵׁייד מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אָבֶּער אַצוּנְד בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים,
אַז דֶער בֵּית הַמִקְדָשׁ אִיז חָרוּב, אִיז אַלְץ בָּטֵל גִיוָוארִין. נָאר
דִיא מִצְוָה פוּן חַלָּה אִיז גֶעבְּלִיבֶּען, דְרוּם רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בֶּעטִין
מִיר דִיךְ אַז דוּ זָאלְסְט אָן גֶעמֶען דִי מִצְוַת חַלָּה, אוּנ זָאלְסְט שִׁיקֶען
גְרוֹיס בְּרָכָה וואוּ מִיר וֶועלִין זִיךְ קֶערִין אוּנ וֶוענְדִין, אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער
זָאלֶין נִיט פַר פְרֶעמְד וֶוערִין, אוּנ מִיר זָאלִין קֶענֶען אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער
פַּרְנָסָה גֶעבִּין, דוּרְךְ דַיין הִילְף, אִיךְ מִיט מַיין מַאן זָאלִין לַאנְג
לֶעבֶּען, אוּנ מִיר זָאלִין זֶעהְן אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער זָאלִין זִיךְ עוֹסֵק זַיין
אִין דַיינֶע הֵיילִיגֶע מִצְוֹת שְׁטֶענְדִיג, אוּנ דִיא מִצְוַת חַלָּה זָאל אָן
גֶענוּמֶען וֶוערִין, (זִיא זָאל גְלַייךְ זַיין וִויא גָאר דִיא תרי״ג מִצְוֹת פוּן
דֶער הֵיילִיגֶער תּוֹרָה) :

דִיא פְרוֹיא וֶוען זִיא טוּט נֶעמֶען חַלָּה, זָאל זִיא אַזוֹי זָאגִין, וֶועט
מֶען נִיט פַאר שְׁנַיידֶען זֵייעֶרֶע יָארִין אוּנ טֶעג חַס וְשָׁלוֹם, וֶוען
מֶען קֶנֶעט אוֹיס טֵייג אַזוֹי פִיל מֶעל וִוי פִיל דָאס וָוארְט חַלָּה טְרֶעפְט

אָן דְהַיינוּ מ״ג בֵּיצִים דָאס אִיז דְרַייא אוּנ פֶערְצִיג אֵייעֶר, אוּנ דָאס בַּאטְרֶעפְּט דְרַייא קְוָוארְט מֶעל מוּז מֶען פוּן דֶעם טֵייג אָפּ שֵׁיידֶען חַלָּה:

אַז מֶען נֶעמְט חַלָּה, מַאכְט מֶען דִיא בְּרָכָה:

בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה:

תחנה פון חלה נעמען

לִכְבוֹד גָאט בָּרוּךְ הוּא, לְכָבוֹד אוּנְזֶער גִיבָּאט, לְכָבוֹד דֶעם לִיבֶּען שַׁבָּת קוֹדֶשׁ, וָואס אוּנְזֶער הֶערר גָאט הָאט אוּנְז גִיגֶעבֶּען, אוּנ הָאט אוּנְז פֶערְזָאגְט דִיא לִיבֶּע מִצְוָה, אִיךְ זָאל זִיא קֶענֶען רֶעכְט מְקַיֵים זַיין אוּנ עֶס זָאל גְלַייךְ זַיין וִויא כָּל תרי״ג מִצְוֹת פוּן כָּל יִשְׂרָאֵל אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁיִּבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ: וְשָׁם נַעֲבָדְךָ בְּיִרְאָה כִּימֵי עוֹלָם וּכְשָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת:

הלכות נדה

הוֹפֵשׁ יְיָ כָּל חַדְרֵי בָטֶן, גָאט בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ, זוּכְט דִיא אַלֶע קַאמֶערְן פוּן דֶעם בּוּךְ צוּ דֶעם גִיזוּנְד פוּן אַ אִידִישֶׁע טָאכְטֶער:

מִצְוַת נִדָּה אִם תִּשְׁמְרוּ יְיָ יַצִּילְכֶם מִמִּיתַת אַסְכָּרָה וְהַדְּרוֹקָן אַז אִיר וֶועט רֶעכְט הִיטֶען דִיא מִצְוָה פוּן נִדָּה, אַזוֹי וֶועט הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ, הִיטֶען אַייעֶרֶע קִינְדֶער פוּן מִיתַת אַסְכָּרָה, אוּנ פוּן דֶער מִיתָה וָואס הֵייסְט הַדְּרוֹקָן, גַּן נָעוּל אֲחוֹתִי כַלָּה אַיין פַר שְׁלָאסֶענֶער גָארְטֶען אִיז מַיין שְׁוֶועסְטֶער בֵּית יִשְׂרָאֵל. וָוס אִיךְ רוּף זִיא כַּלָּה, דִיא דִינִים פוּן נִדָּה דַארְף יֶעדֶער אִידִישֶׁע טָאכְטֶער גוּט פְרֶעגִין. נִיט חָלִילָה, וֶועט זִיא הָאבֶּען אַיין גְרוֹיסֶען עוֹנֶשׁ, אוּנ דִי

קינדער

קינדער זַייֶנען אוּמֶער קְרַאנְק וויא דֶער מֶדְרָשׁ זָאגְט אוּנ אִין סַכָּנָה
השי"ת זָאל אוּנְז הִיטֶען פוּן אַלֶע סִיבּוֹת, אוּנ זָאלִין נִיט אַרָאפּ
וַוארְפֶען דֶעם נָאמֶען אִידִישֶׁע טָאכְטֶער הַס וְשָׁלוֹם:

מִצְוַת הַדְלָקַת הַנֵּרוֹת

הַדְלָקַת נֵר בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת צְוַויי לִיכְט אָן צִינְדֶען לְכָבוֹד שַׁבָּת קֶענְין
זָכוֹר וְשָׁמוֹר, אִין דִיא עֶרְשְׁטֶע עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת שְׁטֵייט
זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ אִין דִיא אַנְדֶערֶע עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת שְׁטֵייט
שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ דְרוּם דַארְף מֶען זַייעֶר עֶרִינְסְט לִיכְט צִינְדִין,
וֶועט השי"ת דֶער לַייכְטִין דִיא אוֹיגֶען פוּן אִישׁ וְאִשָּׁה אוּנ אַייעֶרֶע
קִינְדֶער אִין דֶער הֵיילִיגֶער תּוֹרָה. בְּשַׁעַת צִינְדֶען, מוּז מֶען מִתְפַּלֵּל
זַיין צוּא גָאט אַז דִיא קִינְדֶער זָאלִין קֶענֶען לֶערְנֶען, שְׁלשָׁה מִצְוֹת
דְרַייא מִצְוֹת „נִדָּה, חַלָּה, הַדְלָקַת הַנֵּר" אֵלֶּה אִם תִּשְׁמְרוּ אוֹיבּ אִיר
וֶועט דִיא דְרַיי מִצְוֹת עֶרְלִיךְ הַאלְטֶען, אַזַי קְרוֹבָה לֵידָתֶן עֶס וֶועט
נָאעֶנְט זַיין אַייעֶר גְיווינֶען שֶׁלֹּא בְּצַעַר, וְהָגֵן בְּעַדָן זְכוּתָן, עֶס
וֶועט מֵגִין זַיין אַז עֶס וֶועט קוּמֶען דֶער טָאג פוּן אַייעֶר גְיווינֶען ה'
יִשְׁמְרֵן מִכָּל מַחֲלָה וְאָסוֹן, הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ וֶועט אַייךְ הִיטֶען פוּן
סִבּוֹת אוּנ פוּן אָסוֹן וְתִרְאוּ שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן:

סדר פון ליכט צינדען

אַז מֶען צִינְט אָן לִיכְט לְכָבוֹד שַׁבָּת, זָאגְט מֶען דִיא בְּרָכָה:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת:

לְכָבוֹד גָאט, לְכָבוֹד אוּנְזֶער גִיבָּאט, לְכָבוֹד דֶעם לִיבֶּען שַׁבָּת
קוֹדֶשׁ, וָואס אוּנְזֶער לִיבֶּער גָאט הָאט אוּנְז גִיגֶעבִּין דֶעם
הֵיילִיגֶען טָאג אוּנ הָאט אוּנְז גֶעבָּאטִין דִיא לִיבֶּע מִצְוָה, זָאל אִיךְ
קָאנֶען מְקַיֵּים זַיין, אוּנ כָּל תרי"ג מִצְוֹת פוּן כָּל יִשְׂרָאֵל אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך: ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות: וערבה ליי מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות:

תחנה נאך ליכט צינדען

(דיא נאייע תחנה זאל מען זאגען מיט כונה ווען מע האט ליכט אן געצונדין אויף שבת אונ יום טוב:)

ליבער גאט יחיד ומיוחד פון דער גאנצער וועלט, דוא ביסט הייליג, אונ דוא האסט געהייליגט דיין פאלק ישראל, דוא האסט געהייליגט דעם טאג שבת, דיא ישראל האסטו אויס דער וועלט פון אלע פעלקער צו דיין דינסט, אונ דעם טאג שבת צוא בעלייכטין מיט ליכט, צוא האבין פרייד אונ לוסט אונ צוא דינען דיין הייליגע דינסט, אונ דיין הייליגען שבת, דארפין מיר ערליך האלטין מיט אלע זאכין, אזוי וויא אמלך האלט ערליך דיא מלכה, אונ וויא א חתן האלט ערליך די כלה, די חכמים האבין גערופען דעם שבת „בת מלכה" אויך „כלה", איך דיין טאכטער האב שוין ליכט געצונדין צוויי ליכט ווי דיינע הייליגע חכמים האבין געהייסן די וואס ווייסין דיין הייליגע תורה, צו עהרין אונ צו הייליגען דיין נאמען אונ דיא תורה אונ דעם שבת. אלמעכטיגער גאט גיב מיר אונ מיין מאן אונ מיינע קינדער, אונ מיין גאנץ הויז געזינד, דעם הייליגען שבת צו רוען אונ צו הייליגען אים מיט נחת אונ באהיט אונז פאר אלע סיבות אונ צרות, אין דעם היינטיגען טאג, דען דיא רשעים האבין אויך היינט רוהע פון דעם ביטערין גיהנם אונ אלע מיינע ליכט זאל לויטער ברענין צו פאר טרייבין דיא בייזע רוחות זייא זאלין ניט שעדיגען קיין מאן אונ קיין פרויא אונ קינדער, פון דאס פאלק ישראל, הער פון אלע וועלטין, גיב מיר קינדער זייא זאלען לערנען דיין הייליגע תורה אונ זאלין היטען דיין גיבאט אין אלע צייטין, וואס דיר וואל געפעלט אין דיינע אויגען, אונ אין דיא

אויגען

אויגין פון לייטין, און שיק אונז די בְּרָכָה מיט דעם גוטין מַלְאָךְ פון הימיל, מיר זאלין זוכה זיין צו ערבין דעם טאג וואס איז דורך שַׁבָּת, וואס השי"ת רוהט דער וועלכער וואס לעבט אייביג, עס זאל זיין באוויליגט פאר דיר גאט מיין באשעפער, גאט מיין שוטצער, און מיין דערלייזער, אָמֵן:

תפלה אצל כותל מערבי

(די תְּפִלָּה זָאגט מען ביי דעם כּוֹתֶל מַעֲרָבִי עֶרֶב שַׁבַּת קוֹדֶשׁ צו מִנְחָה):

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! דו האסט באשאפין דיא גאנצע וועלט, און דאס הייליגין אָרט פון בֵּית הַמִּקְדָּשׁ האסטו פריער בעשאפין, מיט דעם אֶבֶן שְׁתִיָּה, פון אים האט זיך צושפרייט די גאנצע עֶרד פון דר וועלט, דער מְקוֹם הַמִּקְדָּשׁ איז אנטקעגין דעם שַׁעַר הַשָּׁמַיִם, וואס אלע תְּפִלּוֹת פון דער וועלט גייען דארטין ארויף, דאס אָרט איז דער הַר הַמּוֹרִיָּה וואס אַבְרָהָם אָבִינוּ האט גיבראכט זיין זון יִצְחָק צו דר עֲקֵדָה, און ער האט אויס גישטרעקט זיין האלז מען זאל אים שעכטין און ער זאל מְקַיֵּים זיין דיין הייליגין רָצוֹן, דו האסט דעם אָרט גימאכט הייליג. אז מען זאל דערויף בויען דעם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, און דארטין האסטו מוחל גיוועזן דעם מענטשין די עֲבֵירוֹת וואס ער האט גיזינדיגט און ער האט גיבראכט איין קָרְבָּן, און ער האט זיך מִתְוַדֶּה גיוועזן אויף זיינע עֲבֵירוֹת, און ער האט תְּשׁוּבָה גיטאן, האסטו אים מוחל גיוועזן, אבער יעצט בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים איז דער בֵּית הַמִּקְדָּשׁ חָרוּב גיווארין, קענין מיר קיין קָרְבָּן ניט ברייגגען, נאר דו ביזט א גרויסער בַּעַל רַחֲמִים, זיי מְקַבֵּל אונזערע תְּפִלּוֹת וּתְשׁוּבוֹת גְלייך ווי קָרְבָּנוֹת וּקְטוֹרֶת, אזוי ווי דָוִד הַמֶּלֶךְ עה"ש האט גיבעטין "תִּכּוֹן תְּפִלָּתִי קְטֹרֶת לְפָנֶיךָ" מיין תְּפִלָּה זאל גאט אָנְגֶעמֶען אזוי וויא די קְטוֹרֶת, וואס מען האט מַקְטִיר גיוועזן אויף דעם מִזְבֵּחַ, און אזוי ווי דער קָרְבַּן הַתָּמִיד פון בֵּין הָעַרְבַּיִם, אזוי בעט איך דיך רבש"ע אז דו זאלסט מיין תְּפִלָּה אויך אָנְגֶעמֶען, און דו זאלסט מיר ענטפערין אויף מיינע בַּקָּשׁוֹת, און אויף די בַּקָּשׁוֹת פון כָּל יִשְׂרָאֵל, וּבִפְרָט בַּמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ כּוֹתֶל הַמַּעֲרָבִי, וואס די שְׁכִינָה רוט דארטין, דאס איז דער אָרט וועלכע

אונזערע

אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הָאבִּין מִתְפַּלֵל גִיוֶוען, דְרוּם בֶּעט אִיךְ דִיךְ בְּשֵׁם כְּלַל יִשְׂרָאֵל מִיט גִיוֵויין, אַז דֶער בֵּית הַמִקְדָשׁ זָאל שׁוֹין גִיבּוֹיט וֶוערִין דוּרְךְ דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד, וֶועט עֶר שׁוֹין נִיט חָרוּב וֶוערִין, אוּנ זָאלְסְט שׁוֹין דָאס הֵיילִיגֶע אָרְט דֶערְפְרֵייעֶן, אַז מִיר זָאלִין דִיךְ קֶענֶען דִינֶען מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, מִיט פִיל שִׂמְחָה אוּנ פִיל גוּטְס אִין דֶעם הֵיילִיגִין בֵּית הַמִקְדָשׁ, אוּנ דִי גַאנְצֶע וֶועלְט זָאל וִויסֶען זַיין, אַז דוּ בִּיזְט אֵיין גָאט, אוּנ חוּץ דִיר קֵיינֶער נִיט, אוּנ דִי גַאנְצֶע וֶועלְט וֶועט קוּמֶען זִיךְ צוּ בּוּקִין פַאר דִיר אִין בֵּית הַמִקְדָשׁ, אַזוֹי וִוי דָוִד הַמֶלֶךְ ע"ה הָאט גִיזָאגְט „יָבֹא כָל בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְפָנֶיךָ" : רבש"ע אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען אִין דֶער צַייט פוּן תְּפִלַּת הַמִּנְחָה וָואס אִיז שְׁעַת רַחֲמִים, אוּנ אִיךְ בִּין מְקַבֵּל אוֹיף מִיר תּוֹסְפוֹת שַׁבָּת, דוּ זָאלְסְט מִיר גֶעבִּין אַ נְשָׁמָה יְתֵירָה לִכְבוֹד שַׁבָּת, אוּנ אִיךְ בֶּעט דִיךְ אַז דוּ זָאלְסְט צוּהֶערִין מַיין תְּפִלָּה מִיט אַלֶע תְּפִלּוֹת יִשְׂרָאֵל, אַזוֹי וִוי דוּ הָאסְט גִיעֶנְטְפֶערְט אֵלִיָהוּ הַנָּבִיא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה אִין זַיין צַייט, אַזוֹי וִוי אִין פָּסוּק שְׁטֵייט, וַיְהִי בַּעֲלוֹת הַמִּנְחָה הָאט עֶר גִינֶעהֶענְט צוּם מִזְבֵּחַ וָואס עֶר הָאט גִימַאכְט, אוּנ הָאט גִיזָאגְט דוּ גָאט פוּן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הַיינְט וֶועלִין וִויסִין זַיין דִי יִשְׂרָאֵל, אַז דוּ בִּיזְט אֵיין גָאט ב"ה, אוּנ גָאט הָאט אִים גִיעֶנְטְפֶערְט מִיט פַייעֶר פוּן הִימִיל, אוּנ כָּל יִשְׂרָאֵל הָאבִּין גִיזֶעהְן, אוּנ זֵיי הָאבִּין גִיזָאגְט. ה' הוּא הָאֱלֹהִים! אוּנ הַיינְט וֵוייסִין מִיר אוֹיךְ, אַז נָאר אֵיין גָאט אִיז דָא מֶער נִיט, אוּנ דוּ זָאלְסְט גֶעבִּין אִין דִי הֶערְצֶער פוּן דִי מְלָכִים וְשָׂרִים פוּן אַלֶע עֶרְטֶער (וואו יוּדִין גֶעפִינֶען זִיךְ) אַז מֶען זָאל טָאן מִיט זֵיי נָאר גוּטְס מִיט גְרוֹיס חֶסֶד וְרַחֲמִים, וּבִפְרָט מִיט דִי אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וָואס זִיצִין אִין חוּץ לָאָרֶץ, אוּנ טוּעֶן מִיט אוּנְז צְדָקָה וָחֶסֶד, אַז מִיר זָאלִין קֶענֶען זִיצִין בְּאֶרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה, זָאלְסְטוּ זֵיי הֶעלְפִין מִיט גְרוֹיס גוּטְס, אוּנ זָאלְסְט זֵיי גֶעבִּין בְּנֵי חַיֵּי וּמְזוֹנֵי בְּכָבוֹד וְתִפְאֶרֶת, אַז זֵיי זָאלִין קֶענֶען אוּנְז שְׁטִיצֶען, אוּנ זָאלְסְט גֶעבִּין בְּרָכָה וְשָׁלוֹם אוֹיף דֶער וֶועלְט, אָמֵן:

בקשה אצל כותל המערבי

(נָאךְ אַ בַּקָשָׁה אִין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל פַאר מִנְחָה):

אִיךְ (פלונית בת פלונית) בִּין מְנַדֵב דִי מַטְבֵּעַ ... פוּן וֶועגִין עֲנִיֵי אֶרֶץ הקדושה

הַקְּדוֹשָׁה, אוּן פוּן דֶעם כָּבוֹד וֶועגֶן פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע עֶלְ־
טֶערְן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, וּבִזְכוּת הָאִמָּהוֹת שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל
וְלֵאָה, אוּן זֵייעֶר זְכוּת זָאל אוּנְז בַּייְשְׁטֵיין, אַז מַיין תְּפִלָּה זָאל אָנְגֶע־
נוּמֶען וֶוערִן פַאר הַשֵּׁי״ת, יְהִי רָצוֹן עֶס זָאל זַיין דֶערְוֵוילֶען פוּן דִיר גָאט
אוּנְזֶער גָאט, אוּן דֶער גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערְן, עֶס זָאל בַּייְשְׁטֵיין
אוֹיף מִיר, אוּן אוֹיף מַיין מַאן אוּן מַיינֶע קִינְדֶער, אוּן אוֹיף מַיין הוֹיז
גֶעזִינְד, עֶס זָאל גִיצוֹיגִין וֶוערִן אוֹיף אוּנְז דִי שֶׁפַע פוּן בְּרָכָה, שֶׁפַע
פוּן חַיִּים טוֹבִים וְשָׁלוֹם, שֶׁפַע פוּן פַּרְנָסָה טוֹבָה וְהַצְלָחָה, אוּן גָאט
זָאל אוּנְז גֶעבִּין עוֹשֶׁר וַאֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים, אוּן זָאל אוּנְז גֶעבִּין אַיין
רְפוּאָה שְׁלֵימָה צוּ אַלֶע קְרַאנְקֶע פוּן כְּלַל יִשְׂרָאֵל, אוּן אִיךְ זָאל זוֹכֶה
זַיין צוּ בָּנִים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וָואס זָאלִין עוֹסֵק זַיין בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת
אוּן מַאֲרִיךְ יָמִים וְשָׁנִים זַיין, אוּן דִי בְּרָכָה פוּן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב
זָאל אוֹיף אוּנְז קוּמֶען, אוּן דֶער זְכוּת פוּן דֶער מִצְוָה הַדְלָקַת נֵר שֶׁל
שַׁבָּת, זָאל אוֹיף אוּנְז בַּייְשְׁטֵיין, דֶערְלֵייזְט צוּ וֶוערִן פוּן פִינְסְטֶערִין
גָלוּת צוּ גְרוֹיס לִיכְטִיגְקֵייט, אָמֵן סֶלָה:

תחנה פון ערב ר״ח ליום כפור קטן

(אַלֶע עֶרֶב ר״ח צוּ זָאגִין, וֶוען מֶען קְלַייבְּט זִיךְ אוֹיף צוּ יוֹם כִּפּוּר קָטָן):

אַב הָרַחֲמִים וְהַסְּלִיחוֹת, פָאטֶער פוּן רַחֲמָנוּת, וּסְלִיחַת עָוֹן, וֶועלְכֶע דַיין
הֵיילִיגֶע הַאנְד אִיז אוֹיס גִישְׁטְרֶעקְט צוּ נֶעמֶען דִי תְּשׁוּבָה פוּן
אַ רֵיינֶע אוּן צוּבְּרָאכֶענֶע הַארְץ, בִּין אִיךְ דַיין שִׁפְחָה מַאנְד גִי־
קוּמֶען פַאר דִיר לִיבֶּער גָאט מִתְוַדֶּה צוּ זַיין זִיךְ אוֹיף מַיינֶע זִינְד, אוּן
אִיךְ בֶּעט דִיר, הֶער צוּ מַיין בַּקָּשָׁה וָואס אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען פַאר דִיר
אוֹיסְגִיסֶען זִיךְ מַיין הַארְץ הֵיילִיגֶער גָאט, וֶועלְכֶער וָואס דוּ בִּיזְט
אַיין יוֹדֵעַ מַחֲשָׁבוֹת בְּיוֹם דִין, אַז דַיינֶע אָרִימֶע קִינְדֶער פוּן דַיין פָאלְק
יִשְׂרָאֵל, זַיינֶען זִיךְ צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען אִין דַיין הֵיילִיגֶער הוֹיז (שׁוּל)
וֶועלְכֶע עֶס דִינְט הַיינְט פַאר דֶעם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אוּן מִיר בֶּעטִין אוּן
מִיר פַאלִין פַאר דִיר אָב הָרַחוּם, אוּן מִיר קְנִיעֶן זִיךְ אוּן בּוּקִין זִיךְ פַר
דִיר בִּכְרִיעָה וְהִשְׁתַּחֲוָיָה מִיט אַ צוּבְּרָאכֶענֶע הַארְץ, אַז דוּ זָאלְסְט
אָנְנֶעמֶען זֵייעֶרֶע בַּקָּשׁוֹת, מוֹחֵל זַיין אַלֶע עֲבֵירוֹת, מַצִּיל צוּ זַיין זֵיי

פון אַלֶע צָרוֹת, פון אַלֶע גְזֵירוֹת קָשׁוֹת, פון אָרִימְקֵייט, פון צַעַר פון קִינְדֶער, פון אַלֶע קְרַאנְקְהַייטֶען, דו זָאלְסְט אוּנְז שִׁיקֶען דַיין גֶעטְלִיכֶע הִילְף מִן הַשָּׁמַיִם, דו זָאלְסְט אוּנְז שִׁיקֶען דֶעם גוֹאֵל צֶדֶק דֶערְלֵייזֶען אוּנְז פון דֶעם פִינְסְטֶערִין מַזָל, וֶועלִין מִיר וִויסֶען צו דַאנְקֶען דִיר רבש"ע, בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה, אָמֵן:

תחנה פון ערב ר"ח צו יום כפור קטן

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, פָאטֶער פון דֶער עֶרְבַּארִימוּנְג אוּנ פַארְגֶעבּוּנְג, הֶער אויךְ צוּא דָאס גִיבֶּעט פון דַיין דִינְסְט, וֶועלְכֶע קוּמְט אִיצוּנְד פַאר דִיר, אוּנ אויב חָלִילָה דִיא טוּיעֶרִין פון תְּפִלָּה זַיינֶען פַארְשְׁלָאסִין, דִי טוּיעֶרִין פון טְרֶערִין זַיינֶען דָאךְ שְׁטֶענְדִיג אָפִין, כִּי שַׁעֲרֵי דְמָעוֹת לֹא נִנְעָלוּ, נֶעם צו רַחוּם וְחַנוּן לִיבֶּער פָאטֶער מַיינֶע הַייסֶע טְרֶערִין, וֶועלְכֶע אִיךְ פַארְגִיס אִיצוּנְד פַאר דִיר אִין דַיין הַיילִיגֶע הויז, לָאזִין זֵיי אָפְוַואשִׁין אַלֶע מַיינֶע זִינְד, וֶועלְכֶע אִיךְ בִּין גֶעגַין דִיר בֶּעגַאנְגֶען, וֶועה גְרויסֶער גָאט מַיין פֶערְקְלֶעמְטֶע אוּנ צוּבְרָאכֶענֶע הַארְץ וֶועה מַיין שְׁוֶוערִין בִּיטֶערִין גֶעמִיט, אוּנ זַיי נָאהֶענְט צו מִיר בְּעֵת אִיךְ רוּף דִיר, וִוי עֶס שְׁטֵייט גִישְׁרִיבִּין קָרוֹב ה' לְכָל קוֹרְאָיו, גָאט אִיז נָאהֶענְט צו אַלֶע דִי וֶועלְכֶע וָואס רוּפִין אִים, עֶרְבַּארִים זִיךְ דֶערְבַּארִימְהֶערְצִיגֶער פָאטֶער אויף מִיר, אוּנְד אויף מַיין מַאן אוּנ קִינְדֶער, עֶס זָאל זַיין אִין דֶעם נַייעֶם חוֹדֶשׁ וֶועלְכֶער קוּמְט אוּנְז אַנְטְקֶעגִין, אַ גוּטֶער ווילֶען פון דִיר גְרויסֶער אַלְמֶעכְטִיגֶער גָאט. אַז דוּ זָאלְסְט מוֹחֵל זַיין דִי זִינְד פון כָּל יִשְׂרָאֵל, אוּנ דוּ זָאלְסְט פֶערְגְרִינְגֶערִין דֶעם שְׁוֶוערִין גֶעמִיט פון אַלֶע אוּנְזֶערֶע אָרִימֶע אוּנ בֶּעטְרִיבְּטֶע בְּרִידֶער, גִיבּ אוּנְז פַּרְנָסָה פון דַיין הַיילִיגֶע הַאנְד בְּנַחַת וְלֹא בְּצַעַר, בְּכָבוֹד וְלֹא בְּבִזָּיוֹן, מִיר זָאלִין קֶענֶען גֵייִן אִין דַיינֶע הַיילִיגֶע וֶועגִין, צוּהִיטִין דִי מִצְוֹת פון דַיין הַיילִיגֶע תּוֹרָה, אוּנ עֶרְצִיהֶען אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער בְּחָכְמָה וּבְיִרְאַת שָׁמַיִם, אַז זֵיי זָאלִין שְׁטֶענְדִיג גֶעפִינֶען חֵן וְשֵׂכֶל טוֹב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם, אוּנ מִיר אַלֶע זָאלִין דִיר קֶענֶען דִינֶען מִיט אַ רַיינֶע הַארְץ אוּנְזֶער גַאנְצִין לֶעבִּין, אָמֵן:

נאך א תחנה לערב ראש חודש

(די תחנה זאל מען זאגין אלע ערב ראש חודש):

ליבער גאט! בעוויז אונז דיין קראפט, און העלף אונז, ווי דו האסט אונז צו גיזאגט, צופירען אונז אין דיין היילגע לאנד, דען ווי דו ביזט אמת, אזוי איז דיינע רייד אויך אמת, נאר מיר בעטין דיך ליבער גאט, אז עס זאל שוין זיין די גאולה אין אונזערע טעג, אבינו מלכנו, אונזער פאטער און קעניג, אז מיר האבין גיזינדיגט אין דער מדבר, אזוי האט משה רבינו ע"ה פאר אונז תפלה גיטאן אבינו מלכנו אונזער פאטער און קעניג, פארגיב צו דיין פאלק ישראל די זינד וואס זיי האבין גיטאן, וועיל דו האסט דיך אליין מיט זיי בארימט, און האסט גיזאגט בני בכורי ישראל, איך ווייס דאך, אז דיין מדה איז מלא חסד ורחמים, ושמע תפלתי און הער צו מיין גיבעט, ווי דו האסט גיהערט פון אונזערע עלטערין די פרומע, ווען זיי האבין צו דיר גיבעטין, דער הער מיר היינט. דו ביזט איין בוחן לבבות, בעט איך דיך גאט אל תשליכנו לעת זקנה ווארף מיך ניט אוועק אויף מיין עלטער, לעבדך בלבב שלם איך זאל דיר קענען רעכט דינען מיטין גאנצן הארצין, ומה שחטאתי און וואס איך האב גיזינדיגט זאי מיר מוחל, און היט מיך פון זינד ווייטער, און מיינע שונאים זאלין ניט דערפרייט ווערין אויף מיר, וויא דוד המלך ע"ה האט גיבעטין, פאר שטאפ די מיילער פון די שונאים אז זייא זאלין נישט קענען בייז ריידין, די דערבארעמיגע מלאכים זאלין ברייענגען פאר דיר מיין תפלה, און דו ליבער גאט, דו זאלסט זיך דערבארימען איבער מיר, און זאלסט מיך גירעכט מאכן פאר דיר, און דו זאלסט זיך נוהג זיין מיט מיר מיט חסד און מיט רחמים, ניט ח"ו מיט רוגז. ליבער גאט, דו ווייסט דאך אלס וואויל, ווארום דו ביזט דאך א יודע מחשבות, דרום בעט איך דיך ראה בעניי דו זאלסט זעהן אין מיין פיין דען דו ביזט דאך א צדיק וישר, דאס האט אלס גימאכט מיינע זינד, וואס איך מוז טראכטין פאר מיין שפייז, און פאר מיין גוף צו דערנערין, דרום בין איך זינדיג, נאר מיין הארץ איז מיר ווייא אויף מיינע זינד:

תחנה פון שבת פריא

דִיא תְּחִנָּה זָאגְט מֶען אוּם שַׁבָּת פְרִיא :

אַלֶע צַייט וָועל אִיךְ לוֹיבֶּען דִיר גָאט מַיין גָאט , אוּנ גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין , דֶער מִיר הָט דֶער נֶערְט אוּנ גֶעשְׁפַּייזְט פוּן מַיין יוּגֶענְד אָן בִּיז דֶעם הַיינְטִיגֶען טָאג , אוּנ עֶר זָאל מִיר ווייטֶער דֶר נֶערִין דוּרְךְ דֶעם ווִילֶען פוּן זַיין דֶר בַּארִימְהַקִייט , דָאס עֶר אִיז נָאעֶנְט צוּ אַלֶע דִיא וָוס אִים רוּפֶען מִיט וואַרְהַייט , לִיבֶּער גָאט אִיךְ בֶּעט דִיר דוּא זָאלְסְט נִיט פַארְשֶׁעמֶען מַיין תְּפִלָּה , אוּנ זָאלְסְט צוּ הֶערִין מַיין גִיבֶּעט , דוּא זָאלְסְט אָן נֶעמֶען מַיין תְּפִלָּה אַזוֹי וִויא דוּ הָאסְט אָנְגֶענוּמֶען דִיא תְּפִלָּה פוּן אוּנְזֶר מוּטֶער חַנָּה , דָאס זִיא הָט תְּפִלָּה גִיטָאן אוּנ הָאט גִיבֶּארִין אַ זוּהן שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא וָואס אִיז גְלַייךְ גֶע־שֶׁעצְט וִויא משֶׁה אוּנ אַהֲרֹן , אוּנ אַזוֹי וִוי דוּא הָאסְט גִיהֶערְט דִיא תְּפִלָּה פוּן דְבוֹרָה הַנְבִיאָה פִיר דַיין פָאלְק , אוֹיךְ וִויא דוּא הָאסְט גִיהֶערְט דִיא תְּפִלָּה פוּן בַּת־שֶׁבַע דָאס זִיא הָט גֶעוויינְט אוּנ תְּפִלָּה גִיטָאן , זִיא זָאל אַ זוּהן גִיוִוינֶען מִיט דָוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם אַ נָבִיא וְחָכָם , אוּנ אוֹיךְ וִויא דוּא הָאסְט אַנְטְפַאנְגֶען דִי תְּפִלָּה פוּן אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה דָאס זִיא הָאט חֵן גִיהַאט בַּייא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ , אוּנ הָאסְט בַּא־שִׁירֶעמְט דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל פוּן דֶער הַאנְד פוּן הָמָן הָרָשָׁע , אוּנ קַיין שׂוֹנֵא זָאל נִיט קַיין שְׁלִיטָה הָאבִּין אִיבֶּער אוּנְז , אַלֶע טָאג פוּן אוּנְזֶער לֶעבֶּען , אָמֵן סֶלָה :

א נייע תחנה פון שבת פריא

(מֶען זָאל זִיךְ מוֹסֵר גֶעשׁ זַיין פוּן נָאטֶעס עֶנְגִין) :

לִיבֶּער גָאט , דֶער הֶער מַיין תְּפִלָּה , אוּנ לָאז מִיר גֶענִיסֶען דֶעם זְכוּת פוּן אַלֶע צַדִיקִים וַחֲסִידִים , דָאס זֵייא גֶעדִינְט הָאבִּין דִיר מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין , אוּנ מִיט גִירֶעכְטִיקַייט , אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיר מַאכִין גֶענִיסֶען דֶעם זְכוּת פוּן אַלֶע קְדוֹשִׁים אוּנ דֶעם זְכוּת פוּן אַלֶע דִיא וָואס הָאבִּין זֵייעֶרֶע קֶערְפֶּער גִיאָפְּפֶּערְט פִיר דַיין הֵיילִיגִין נָאמֶען , אוּנ דֶער לֵייז אוּנְז אוֹיס דֶעם בִּיטֶערִין גָלוּת , דָאס מִיר זַיינֶען אַזוֹי לַאנְג דְרִינֶען , אַזוֹי גְלַייךְ וֶועלִין מִיר דִיךְ בֶּעטֶען לִיבֶּער

גאט

גאט , דאס דוא זאלסט עפינען אלע שערי רחמים , אונ דו זאלסט אונז ענטפערין מיט דער בארימהקייט , זאלסט אונז געבין חן וחסד אין דיינע אויגען , אונ אין דיא אויגען פון מלכים ושרים וואס מיר זיצען אין זייער לאנד , אונ דוא זאלסט אונז דער נערין פון דיין מילדע האנט , אונ באהיט מיך פאר אלע בייזע מחשבות, גיב מיר אין מיין הארץ , איך זאל דיך דינען מיט ליבשאפט , אונ באצווינג אלע צייט מיין יצר הרע , דס ער זאל ניט קענען גיוועלטיגען אויף מיר . ליבער גאט פון דער גאנצער וועלט , היט מיר אונ דעם כלל ישראל , פון אלע גזרות רעות , פון דיא הענט פון דיא שונאים , פון דברי שקר , פון בלבולים, פון אלע בייזע באגעגעניש , פון אלע בייזע צו קומעניש , אונ גיב מזל ברכה והצלחה , אין אלע אונזערע עסקים , גיב מיר גוטע אונ פרומע קינדער , רבש"ע העלף זיי דאס זיי זאלין תורה לערנען , אונ מצות האלטין , זאלסט אונז באהיטען אזוי ווי דוא האסט באהיט אברהם אבינו עליו השלום פון דער האנט פון נמרוד , אונ יצחק אבינו פון דיא רעי נרר , אונ יעקב אבינו פון דר האנט פון עשו אונ לבן , אונ משה רבינו עליו השלום פון דער האנט פון פרעה , אונ דוד המלך פון דער האנד פון גלית הפלישתי , אונ חנניה מישאל ועזריה פון דער האנט פון נבוכדנצר , דאס ער האט זייא אין קאלך אויבן אריין געווארפין , אונ אזוי וויא דו האסט מציל גיוועזן דניאל אויס דעם לעווין גרוב . אונ אזוי וויא דוא האסט באהיט מרדכי הצדיק אונ אסתר המלכה פון דער האנד פון המן הרשע , אזוי זאלסטו אויך באהיטען דיין ארום פאלק ישראל פון אלעם בייזען , דו זאלסט אונז געבין פריד אונ אונז באהיטען פון אלע קראנקייטין אונזערע פיינד זאלין אונז ניט פאר שעמען , אונ זייא זאלין אונז ניט דר שרעקין מיט גזרות אונ זאלסט כל ישראל אפ היטען פר אלעם בייזין מיט דיין הייליגע השגחה אימער אונ אייביג אמן :

ווען מען בענשט ראש חודש זאגט מען פריער דיא תחנה אונ נאך דעם זאגט מען דיא תחנה וואס געהערט צו דעם חודש :

יהי רצון עס זאל זיין דער ווילען פאר דיר גאט, דער גאט פון אונזערע הייליגע אבות אברהם. יצחק ויעקב, גאט וואס איז גרויס אונ שטארק אונ אפארכטיגער, דאס דוא זאלסט זיך דער בארימען אויף מיר, אונ זאלסט באגליקען מיינע וועגין אונ זאלסט זיין אין מיין הילף אונ אין דער הילף פון מיין מאן אויך מיינע קינדער אונ פון גאר מיין הויז געזינד, דאס דו זאלסט אונז מציל זיין פון דער האנט פון רויבער אונ גזלנים אונ פון שלעכטע מענשין, אונ פון אלערליי פורעניות וואס שטורמען צו קומען אויף דער וועלט, זאלסטו אונז אפ היטען, זאלסט געבין אונזער פרנסה מיט כבוד ניט הירך שאנד פון דיין מילדער דער בארימיגע האנט אונ מיר זאלין ניט דארפין אן קומען צו א בשר ודם, דען דוא ביסט דער גאט וואס דו שפייזט פון דעם גרויסען וויזיל־טיר ביז איין קליינע ווירמע, ליבער גאט דער פיל אונז פון דיין רייכער גאב, אונ שיק ברכה אונ הצלחה אין גאר דיא ווערק פון דיא הענט פון מיין מאן, אונ פון מיינע הענט, דאס מיר זאלין אונזערע קינדער גרינג מגדל זיין, אונ מיר זאלין פון זיי זעהן פיל נחת, מיר זאלין קענען ממלא זיין גאר זייערע הצטרכות, מיר זאלין קענען דער נערין אונזערע קינדער צו לערנען דיין הייליגע תורה, אונ טאן מצות ומעשים טובים, אונ אונזערע טעכטער זאלין מיר קענען גוטע אונ פרומע מאנען געבין. לעבעדיגער גאט, ווי מיר טוען אצונד בענשין דעם חודש וואס עס וועט זיין, אזוי זאלסטו אים בענשין מיט דיין גרויס דער בארימקייט, דוא זאלסט אונז אפ היטען דעם חודש, אונ אלע חדשים פון אגאנץ יאר אונ אלע יארין, כל זמן מיר וועלין לעבין, באשירעס אונז פון אלעם בייזען, אונ עס זאל ניט געוועלטיגען אין אונז אונ אין אונזערע מאנען אונ אין אונזערע קינדער אונ קינדס קינדער ביז אלע דורות, דער יצר הרע מיט זיין קראפט, אונ אין גאר אונזער הויז געזינד קיין שום שלעכטיקייט, קיין שום שלאפ־

קייט, אונ אין אונזרע קינדער זאל ניט גיוועלטיגען דאס קראנקייט
וואס הייסט אסכרה, וואס קומט פאר דארבען דיא קליינע קינדער,
אונ דיא טראגענדיגע ווייבער זאלסטו דער בארימען מיט דיין פיל
דער בארימהקייט, עס זאל זייא ניט זיין צוא שווער דאס טראגין,
אונ זאלין חלילה ניט מפיל זיין פאר דער צייט, אונ ווען עס וועט
דער פילט ווערין זייער צייט צו גענויגען דאס קינד זאלסטו שיקען
דיינע גוטע מלאכים צו היטען זייא פון אלעם בייזין אונ דאס קינד
זאל ארויס גיין אין איין גוטע שעה, אן א שום שטרויכלונג, אונ
עס זאל ניט גישעהן קיין שום שלעכטקייט צו דער געווינערין אונ
צו דעם קינד, רבונו של עולם נעם אן אונזער גיבעט, איידער איך
שרייא צו דיר זאלסטו מיר ענטפערין, אזוי וויא אין פסוק שטייט
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע, עס וועט זיין איידער
זיי וועלין רופען, וועל איך זייא ענטפערין, ווען זייא האלטין נאך
אין זייערע רייד וועל איך זייער בקשה הערין, אמן כן יהי רצון:

(יעדער יוד דארף בעטין פרייא זיין פון שונאים, אונ משיח זאל קומען בב"א):

אל קנא ונוקם, גאט דוא ביסט איין נוקם צו דיא וואס טוען עולות
אזוי וויא דו האסט גיצאלט דעם שונא המן הרשע, וואס ער
האט צוא דיין פאלק ישראל גיוואלט בייז טאן, אזוי זאלסטו אפ
מעקין דעם נאמען פון זיין פאטער עמלק, דאס ער האט זיך
גיפעדערט צו גיין אנטקעגין דיין פאלק ישראל ווען זייא זענין פון
מצרים גיגאנגען, עשה למען שמך ולמען כסא כבודך, טוא דאס פון וועגין
דיין נאמען אונ פון וועגין דיין הייליגע שטול, (דאס דוא האסט
גישוואורין דאס זייא וועלין ניט גאנץ ווערין ביז דוא וועסט זיין
נאמען אפ מעקין). ושלח משיח צדקך לגאלנו אונ שיק דיין משיח
דאס ער זאל אונז פרייא מאכין פון צרות במהרה בימינו אמן:

(איין גיבעט בזכות עקידה):

זכור דער מאן אונז דעם זכות פון אונזער פאטער יצחק, דאס ער
איז צו דער עקידה מיט איין פרייליך הארץ גיגאנגען, כדי

צוא

צוהאלטין דיין הייליגען ווילען אונ דיין געבאט, אונ האט זיין האלז געשטרעקט צו דעם שעכט מעסער, זיין זכות זאל אונז בייששטיין, דאס מיר זאלין חלילה ניט גיטויט ווערין דורך איין שווערד פון איין מערדער, אונ אזוי ווי דו האסט געשיקט א ברכה אין די ווערק פון זיינע הענד, אזוי זאלסטו שיקען א ברכה אין די ווערק פון די הענד פון מיין מאן, דרום דו גינעדיגער גאט שיק אונז איין ברכה והצלחה, אונ אלע גוטעס, אמן סלה:

(איין גיבעט פיי השי״ת פרנסה, מען זאל קענען היטען די תורה ומצות):

זכור דערמאן אונז ליבער גאט דעם זכות פון אונזער פאטער יעקב, אז פון וועגין די ברכות האט ער גימוזט אוועק פון עשו. ער זאל אים ניט טויטין, אונ ער האט געליטען צוויי אונ צוואנציג יאר, אונ האט גילערינט דיא תורה בקדושה, דרום זאלסטו אונז מציל זיין פון פיין אונ גלות, אז מיר זאלין ניט דארפין חלילה זיין נע ונד אין פרעמדע לענדער, אונ אזוי ווי דו האסט געשיקט גוטע מלאכים, דאס זיי האבין אים גיבראכט די שאף פון לבן, אזוי זאלסטו אונז ליבער גאט שיקען גוטע מלאכים צו ברייגען אונז שפע אין אונזער פרנסה, אונ גאר די ברכות וואס אונזער פאטער יעקב איז גיבענשט גיווארן פון זיין פאטער יצחק, זאלין אלע איז אונז גישעהן מיר זאלן קענען עוסק זיין אין יודענטהום מיט אהייליגען געפיל, אמן:

איין נייע תחנה פון ראש חודש בענטשן

רבונו של עולם, וויא אזוי זאל אין מיר ניט צוברעכין ווערין מיין הארץ, ווען איך טו דיינקען, אז דאס בית המקדש איז גישטאנען, האט דער כהן גדול גיטאן די עבודה אין קדשי קדשים, אבער איצונד בעונותינו הרבים, האבין מיר ניט קיין בית המקדש, אונ ניט קיין כהן גדול, אונ ניט קיין קרבן, עס זאל אויף אונז מכפר זיין, האבין מיר קיין אנדער מיטעל ניט, נייערט אונזער תפלה פאר דיר גאט, פארנעם זי ליבער באשעפער, אונ גיב אונז פרנסה טובה, אז איך זאל קענען מפרנס זיין די לומדי תורה, אונ צדקה געבין לעניים ואביונים הגונים, אונזערע עשירות זאל ניט זיין צו גאוה טרייבין, כד

מיר זאלין ניט הערשען איבער די ענוים, פותח את ידך גאט ב״ה דוא
עפינסט דיין פולע האנד, אונ שפייזסט די גאנצע וועלט, אב הי' יהי
לרצון אמרי פי, מיין גיבעט זאל זיין באוויליגט פאר דיר פון מיין צ
בראכין הארץ, עס זאל זיין פאר דיר גלייך ווי איך וואלט גיבראכ
איין קרבן, אונ ווען ח״ו איך האב שלעכטעס גיטאן, ביזה הזה, פרונ
מיין צובראכן הארץ,(וואס איז שרעקליך) דורך וויינען אונ שרייע
איין מליץ טוב זאל ממליץ זיין פאר אונז, אונ ווען ח״ו איך בין ני
ווערט, אז איך זאל מתפלל זיין, אל גדול והקדוש, פארזיכער איך מיר
אויף דיר, דו טוסט דאך חסד לאלפים, (דיין גינאד איז צו פיל טויזינדע
מענטשין) פארגעם דיא תפלה פון (פלונית בת פלונית) זאלין מיינע
טרערין ניט פארגיסין זיך אומזיסט, דער מדת הדין זאל ווערין גי
איינציגט מיט מדת הרחמים, אונ עס זאל דאס יאר קומען דער גואל
צדק, אונ גאט זאל געבין מיר זאלין דערלעבין, אז אין אונזערע טע
זאל דער בית המקדש גיבויט ווערין, אונ דער כהן גדול זאל טאן ד
עבודה אין בית המקדש, אונ איך (פלונית בת פלונית) מיט אלע נשים
צדקניות, זאלין מיר דערלעבין דארטין מתפלל צו זיין, דער זכות
פון די אמהות שרה רבקה רחל ולאה, זאלין זיין מליצי יושר פא
כל ישראל, במהרה בימינו אמן סלה:

אשה שרה בת טובים מהור״ר מרדכי זצ״ל מק״ק סאטנוב:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתחד
עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ותתן לנ
חיים ארוכים. חיים של שלום. חיים של טובה. חיי
של ברכה. חיים של פרנסה. חיים של חלוץ עצמות
חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא. חיים שא
בהם בושה וכלמה. חיים של עושר וכבוד. חיים שתהי
בנו אהבת תורה ויראת שמים. חיים שימלאו משאלות
לבנו לטובה בזכות תפלת רבים. אמן סלה:

יהי

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותתן לנו, אונ דו זאלסט אונז געבין, חיים ארוכים, א לעבין א לאנגען אונ אקרעפטיגען, חיים של טובה חיים של ברכה, מיר זאלין פון גאט גישפייזט ווערין, חיים של פרנסה טובה, מיט נחת אן צער, חיים של חלוץ עצמות, אונזערע ביינער זאלין גישטארקט ווערין, חיים שיש בהם יראת שמים, מיר אונ אונזערע קינדער זאלין גלויבין מיטין גאנצין הארצין אין גאט ב"ה, זיי זאלין גיין אין גאטס וועג, זייא זאלין באגליקען זייער שטעג, חיים שאין בהם בושה וכלימה, מיר זאלין ניט פארשעמט ווערן בעולם הזה, אונ ניט בעולם הבא, פאר דעם בית דין של מעלה, זאלסטו אונז געבין חיים של עושר וכבוד, מיר זאלין אונזערע קינדער מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ווי דוד המלך ע"ה האט גיבעטין, רבש"ע איך זאל שטארבין ווי איין מלכות, אונ ניט ווי איין אביון, אונ זאלסט אונז געבין, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, מיינע קינדער זאלין ליב האבין די תורה, אונ האבין אין זיך יראת שמים, ווי די קינדער פון יעקב אבינו ע"ה, ווארום אז יעקב אבינו ע"ה האט גיזאלט שטארבין, האט ער גיוואלט מגלה זיין די צייט פון די גאולה, האט זיך די נבואה פון אים אפגיטאן, האט ער זיך זייער דערשראקין, אונ האט גיזאגט צו זיי, אפשר חלילה איז איינער פון אייך ניט פרום, האבין זיי אים גיענטפערט שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, הער צו אונזער פאטער ישראל, דער גאט וואס איז דיין גאט, דער איז אונזער גאט אויך, גאט ב"ה איז איינער, ליבער גאט גיב אונז איין גליקליכען חודש אז עס זאל ערפילט ווערין אלע בקשות וואס מיר האבין גיבעטין צו גוטען בזכות דיא תפלה פון רבים אמן סלה:

מי שעשה נסים לאבותינו. וגאל אותם מעבדות לחרות. הוא יגאל אותנו בקרוב. ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל. ונאמר אמן:

ראש חודש (פלוני) יהיה ביום (פלוני) הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה:

יחדשהו הקדוש ברוך הוא. עלינו ועל כל עמו בית ישראל. לחיים ולשלום. לששון ולשמחה. לישועה ולנחמה. ונאמר אמן:

אנייע תחנה פון ראש חודש בענשין

השקיפה זעה פון דעם הימעל, אז דיין עדה הקדושה שטייען און בעטין און טוען תפלה, זייערע הערצער זיינען צו בראכין זיי שטורמען און ברומען, זיי שווייגען ניט, דרום הער מיין גיבעט דיין חסד איז דאך גרויס ווען אונזערע זינד האבין אונז באדעקט אזוי פאר שפרייט און שטארק דיין דער בארימהקייט, דס דו האסט אויף ציון, און משפט אונז ניט מיט דעם מדת הדין, נאר מיט די שלש עשרה מדות, און עס זאל אן גענומען ווערין אונזער תפלה מיט דיא תפלות פון אונזערע אבות, דיא וואס טוען תפלה אלע ערב ראש חודש, עס זאל זיין איין קרוין צום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא:

תחנה חדשה מדי חודש בחדשו

עורו דער וועקט זיך אבות, פון דיא קברים און גייט צום כסא רחמים, צו בעטין אויף דיא איבעריגע שאף וואס איז געבליבען, קום שטייא אויף אברהם בעט ביי אונזער היילגען פאטער וואס לעבט אייביג, ער זאל גידיינקען דעם ברית בין הבתרים אז דיינע קינדער זאלען זיין אזוי וויא שטערין אין הימעל, און ווען זייא האבין געזינדיגט, בעט בייא השי"ת, זאג מיט געוויין אזוי ליבער גאט גידיינק וואס איך האב מיך מוסר נפש גיוועזען און האב מיך גילאזט ווארפין אין קאלך אויבין, וועגין דיין הייליגען נאמען און האב מקדש השם געוועזן, לאז דאס מגין זיין פאר מיינע קינדער, קום שטייא אויף יצחק אבינו וואס דוא ביסט גיבונדין געווארין אויף דעם מזבח און בעט אויף אונז רחמים פאר גאט וואס זיצט אויף דעם כסא רחמים, ער זאל רחמנות האבין צו ליב דיא שרעקנים איך האב גיהאט אויף דעם מזבח לאז דאס זיין א פאר

געבונג אויף מיינע קינדער וואס זענען שולדיג מיתה ח"ו, קום שטייא אויף אונזער פאטער יעקב, אונ בעט פאר דעם היילינען גאט, דאס ער דר הערט דס גיבעט פון אלע מענשין, אונ בעט אויף דיינע שאף, ווס דו האסט זיך מוסר נפש גיוועז פון זייערט וועגין, אויב זייא האבין געזינדיגט, אונ זענען חייב גלות, אזוי גידיינק ליבער גאט אז איך בין גיגאנגען פון מיין פאטערס הויז אונ עס האט מיך גיברענט בייא טאג די היץ אונ ביי נאכט דיא קעלט. קום שטייא אויף משה רבינו אונ בעט פר גאט אויף דיא קינדער ישראל, אונ איך בעט דיך וואר האפטיגער נביא דו ביסט גיוועזן וויא איין פאטער צו די קינדער ישראל, אונ אויך אין דער מדבר אז זייא האבין געזינדיגט, האסטו גימאכט ווידער קערין דעם גרים צארין פון גאט זיי זאלין ניט פארלענדעט ווערין, דרום שטייא אויף אונ בעט פאר גאט, ער זאל ניט פאר דארבין דיין פאלק, וואס דוא ביסט גיוועזן זייער שליח אוים צוא ציהען זיי פון מצרים אין זייער לאנד אריין, וואס גאט האט צוא זייא גישווארין, זאג פיר השי"ת אזוי, דרום גידיינק ליבער גאט דאס איך בין פאר זייא גילאפין אין דער מדבר, כדי עס זאל זיי ניט קענען קיינער קיין בייז טאן, דוא גאט פון הימעל גידיינק אן דיין ווין גארטען דס דו האסט געפלאנצט מיט דיין היילינע האנד. קום אונ שטייא אויף מלך המשיח אונ זעה די עדה פון גאט, דר וועק דיין משפט פאר דיין היילינען פאטער פון הימעל וואס האט דיך באשאפין, אונ דוא גאט ביז וויא לאנג וועסטו זיי פר לאזין, איך זאל זייערע ינד א קומען כדי עס זאל אויך פאר געבין אויף דיא ישראל, איך עט דיך גאט וועק אויף דיין חסד צו דיין הייליג פאלק ישראל, ונ גאט זאל זיין צו א קעניג איבער דער גאנצער וועלט, ווס דאס עבין אונ דער טויט איז אלץ נאר אין דיינער מאכט, דוא ביסט מית ומחיה, קיין אנדער גאט איז ניט פארהאנדין אויף דר וועלט ונ אויף יענער וועלט, ניט פאר דיר אונ ניט נאך דיר, דו ליבער אט, דו דר נידערסט דעם מענשין אז ער גייט ניט אין דעם רעכטין

ווע"ג

וועג , אונ דוא דער הייבסט דעם מענשין אז ער טוט תשובה או
נעמט זיך אפיר צוא גיין אין גוטין וועג , דוא שטראפסט אונ דוא
היילסט , מיין בטחון איז נור אויף דיר , וואס דוא פירסט דיך געגן
דעם מענשין מיט דיא שלש עשרה מדות פון רחמים , אמן :

תחנה בזכות אמהות

זכור גידיינק אונז דעם זכות פון שרה רבקה רחל ולאה, איבע
דעם זכות פון זייערע גוטע מעשים , זאלסטו פאר נעמען מיי
גיבעט אונ זאלסט בענשין דעם חודש ווס מיר טוען א צונד בענש
אונ זאלסט באנייען אויף אונז דעם חודש צו גוטקייט אונ צו ברכ
אונ דוא זאלסט אונז געבען איין לעבין פון פרייד לעבען פון ברכ
לעבען פון פרנסה אונ שטארקייט אין אונזערע ביינער , מיר זאל
מורא האבין צו טאן איין עבירה , מיר זאלין ניט ווערין פארשעמ
פאר קיינעם , מיר זאלין האבין נחת אונ כבוד , מיר זאלין אין ז
האבין ליבשאפט צוא דער תורה , אונ מורא פאר השי"ת , א
זאלסט דער פילען דיא פערלאנגען פון אונזער הארצען צוא גוט
פון דעם זכות פון דער תפלה פון רבים אמן סלה:

ווען מען בענשט ר"ח מרחשון זאגט מען דאס :

קומה שטיי אויף בנימין בן יעקב אבינו ע"ה, שטעל זיך ביי דע
רעכטער האנד פון דיין מוטער רחל, אונ העלף איר. צו בעט
פון דעם אלמעכטיגען גאט, דאס דער חודש מרחשון וואס דו ביז
גיבארין גיווארין אין אים, זאל דיין זכות אונז ביישטיין, אונ ווען מי
קומען איצונד אפ די זינד וואס די ברידער האבין פארקויפט יוסף
(ווי עס איז ידוע אין חז"ל דעם גרויסין טויט שמערץ בעוה"ז פון ד
עשרה הרוגי מלכות צוליב דעם, אונ בנימין בן יעקב איז אין דע
ניט גיוועזין) זאל השי"ת גידיינקען דיין זכות, דען דו ביזט דאך א
זייער עצה ניט גיוועז, אונ האסט דיינע קינדער נעמען גיגעבין נא
די צרות פון דיין ברודער יוסף, איצונד זאל אונז דיין זכות אנטקעג

קומען, אז מיר זאלין פון אלע צרות ניצול ווערין, אונ דער חודש מרחשון זאל גיבענטשט ווערין לברכה והצלחה, אמן:

רבון כל העולמים, הער פון אלע וועלטין, שומע תפלת כל פה דו הערסט די גיבעט פון אלע מיילער, מיר קומען איצונד בענטשין דעם חודש מרחשון, דאס אין דעם טאג ראש חודש איז פארטיג געווארין דער ערשטער בית המקדש, מיט גאר זיין צירונג, דרום ליבער גאט בענטש דעם חודש, אונד שיק אונזער דערלייזער, אונ בוי דעם בית המקדש פון פייער פון הימיל, ווי דו האסט אונז צוגיזאגט, אונ דער כהן גדול זאל שטיין אונ פארגעבין אונזערע זינד, אונ מיר זאלין דיר אייביג דינען בקדושה, ווי מיר האפין:

יעצט זיינען מיר גיקומען בענטשין דעם חודש מרחשון, דאס אין דעם עלפטין טאג אין אים, האט אונזער מוטער רחל גיהאט איר זון בנימין, אונ וויל זי איז שווער צו קינד גיגאנגען, איז זיא פון דער וועלט אוועק גיגאנגען, שטיי אויף אונזער גיטרייע מוטער רחל פון דיין קבר, אונ עפין אויף די טויערין פון רחמים, אונ דערוועק די דערבארימקייט פון דעם אלמעכטיגען גאט, דאס ער זאל שוין מקיים זיין, דאס וואס ער האט דיר צוגיזאגט, דען אז מען האט די יודין אין גלות געפירט, ניט ווייט פון דעם קבר פון אונזער מוטער

מיר שרייבין דא אויף 6 יאר מולדות, אויך וועלכען טאג עס איז ראש חודש, וויל עפ"י רוב ווייבער קאנען ניט דערהערין פון ווייטין דעם חזן וואס ער זאגט, בעת ער בענטשט ראש חודש:

מולדות לחודש חשון

(ע"ת"ר) דער מולד איז דאנערשטאג 14 מינוט מיט 13 חלקים אויף 4.

ראש חודש איז פרייטאג אונ שבת:

(תרע"א) דער מולד איז מיטוואך נאך מיטאג 47 מינוט מיט 8 חלקים אויף 1.

ראש חודש איז מיטוואך אונ דאנערשטאג:

(תרע"ב) דער מולד איז די נאכט אויף מאנטיג 36 מינוט מיט 2 חלקים אויף 10.

ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג:

(תרע"ג) דער מולד איז פרייטאג פריא 24 מינוט מיט 14 חלקים אויף 7.

ראש חודש איז פרייטאג אונ שבת:

(תרע"ד) דער מולד איז מיטוואך נאך האלבע נאכט 57 מינוט מיט 9 חלקים אויף 4.

ראש חודש איז פרייטאג אונ שבת:

(תרע"ה) דער מולד איז מאנטאג ביי טאג 46 מינוט מיט 3 חלקים אויף 1.

ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטוואך:

רחל, האבין די יודין זיך אויס גיבעטין ביי דעם שונא, אז זיי זאל גיין אויף דעם גראב פון רחל, אונ ווי די יודין זייגען גיקומען אויף דעם קבר, אונ האבין אנגיהויבין צו שרייען אונ צו וויינען מיט איין ביטער גישריי, מוטער מוטער! ווי קאנסטו דאס צו זעהן, אז מען זאל אונז פירען אין גלות אריין, אונ מען זאל אונז אנטאן אזויפיל לייד, אזוי איז אונזער מוטער רחל ארויסגיגאנגען צו השי"ת מיט איין ביטער גישרייא אונ זאגט, רבש"ע דיין רחמנות איז דאך פיל גרעסער ווי פון די רחמנות פון א בשר ודם, פונדעסטוועגין האב איך דאך רחמנות גיהאט אויף מיין שוועסטער לאה, ווען מיין פאטער האט פארביטען, אונ האט זי גיגעבין צו מיין מאן יעקב אויף מיין ארט, אונ האב נאך צוא איר סימנים גיזאגט, וואס מיין מאן האט מיט מיר גישמועסט, כדי דאס מיין מאן זאל מיינען, אז איך בין דאס, אבוואויל עס איז מיר די זאך זייער שווער גיוועזן, נאר פון וועגין די רחמנות פון מיין שוועסטער, האב איך דאס גיטאן, או דו גאט ביזט דאך איין רחום וחנון, בעדארפסטו אודאי רחמנות צו האבין אויף מיינע קינדער, ווארום ווייל דיין הייליגע הבטחה איז דאך אמת ואמונה, האט אקול פון הימעל גיענטפערט, דו האסט רעכט, איך וועל דיינע קינדער ארויסציהען פון די אלע צרות, אונ איך וועל זיי ארויסנעמען פון זייער פיין, אונ העלפין זיי עוויג, כי דברי לא ישובו ריקם:

עורה נא, דערוועק זיך איצונד אויך אונזער מוטער רחל, אונ שטיי אויף פון דיין קבר, אונ שטעל זיך פאר דעם כסא הכבוד, אונ בעט פאר דיינע קינדער, וועלכע וואס זיי זיינען גיגליכין צו שאפע לאך וואס זיי בלאנדזשען אין דער מדבר. דאס השי"ת זאל אויף זייא רחמנות האבין אונ בענשין דעם חודש מרחשון, צום לעבין אונ גיזונד אונ פרנסה מיט אלעם גוטין, אמן:

ווען מען בענטשט ראש חודש כסליו זאגט מען דאס:

אל מלך יחיד שלים בעולמו, גאט איינציגער קעניג דר גיוועלטיגט אויף דר גאנצער וועלט, מיר קומען אצונד צו בענשין דעם חודש כסלו, דאס אין דעם חודש האט אונזער מוטער לאה איר ערשטין

זורן

זוהן ראובן גיהאט, אין דעם פערצעטין טאג אין דעם חודש, רבונו של עולם דו טוסט דר הויבען אלע נידעריגע, אונ טוסט באגליקען דיא אונגליקליכע, דער מאן אונז דעם זכות פון אונזער מוטער לאה, וואס זיא האט פיל טרערין פאר גאסין, דאס זיא זאל אין דעם גורל פון עשו ניט פאלין, דען לייט פלעגין זאגין. יצחק האט צווייא זין, דער עלטערער איז עשו, אונ דער אינגערער איז יעקב, אונ לבן האט צוויי טעכטער, די עלטערע איז לאה אונ די אינגערע איז רחל, מסתמא וועט לאה פאלין אין דעם גורל פון עשו הרשע, אונ רחל וועט פאלין אין דעם גורל פון יעקב, דרום פלעגט אונזער מוטער לאה וויינען אונ קלאגין, אונ דו גאט האסט איר מזל דערהויבין, אונ זי איז צו יעקב גינומען גיווארין, אונ האט אין דעם חודש כסלו איר ערשטין זון ראובן גיהאט, דער זכות זאל אויף אונז מגין זיין, ניט אריינצופאלין אין דיא הענד פון עשו'ס קינדער, אמן:

אתה האל עושה פלאות, דו גאט וואס דו טוסט וואונדער אלע צייט, מיר טוען קומען פאר דיר איצונד דעם חודש כסלו בענטשין דאס דו האסט אין דעם חודש גיטאן גרויסע וואונדער אין די טעג פון מתתיהו כהן גדול חשמונאי מיט זיינע קינדער, ווען אנטיוכוס הרשע איז אויפגישטאנען אויף דיין פאלק ישראל, צומאכין פארגעסין זיי דיין היילינע תורה, ניט צוטאן דיין ווילען, אונ זיינען גיקומען אין בית המקדש אריין, אונ האבין מטמא גיווען אלע בוימלען, האסטו איין נס גיטאן דאס מען האט אקריגיל בוימאייל גיפונען, וואס עס איז

מולדות לחודש כסליו

(עת"ר) דער מולד איז פרייטאג צו נאכטס 58
מינוט מיט 14 חלקים אויף 4.
ראש חודש איז זונטאג:

(תרע"א) דער מולד איז די נאכט אויף פרייטיג
31 מינוט מיט 9 חלקים אויף 2.
ראש חודש איז פרייטאג:

(תרב"ע) דער מולד איז דינסטאג פריא 20
מינוט מיט 3 חלקים אויף 11.
ראש חודש איז דינסטאג : גם מיטוואך:

(תרע"ג) דער מולד איז די נאכט אויף זונטאג
8 מינוט מיט 15 חלקים אויף 8.
ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג:

(תרע"ד) דער מולד איז פרייטאג נאך מיטאג
41 מינוט מיט 10 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז זונטאג:

(תרע"ה) דער מולד איז דאנערשטאג פארטאג
30 מינוט מיט 4 חלקים אויף 2.
ראש חודש איז דאנערשטאג:

מיט דער חתימה פון דעם כהן גדול גיחתמת, אונ עס איז גיוועזן ש
אויף איין טאג צוברעכען, אונ אין דער מנורה איז א נס גישעהן, ד
עס האט אכטאג גיברענט. אונ די יודין האבין מלחמה גיהאלט
מיט די פיינד, אונ האבין פון זיי גימאכט אש, אונ גיהרגת אלפים
ורבבות. אזוי אויך ליבער גאט זאלסטו דערוועקן דיין דערבארימ
קייט צוטאן מיט אונז נסים ונפלאות, אונ זאלסט דערלייכטין אונזער
מזל, אונ געבין אונז א גוטע פרנסה, אונ מיר זאלין זוכה זיין צוא
צינדין ליכט אין בית המקדש, במהרה בימינו אמן:

אלע טעג פון חנכה, דאנקען השי"ת פאר די נסים:

זכור לנו אב הרחמן, גידיינק אונז דער בארעמיגער פאטער, דעם זכות
פון די צדקת, דאס איר נאמען איז גיוועזן יהודית, דאס דורך
איר איז דער נס גישעהן, אונ זי האט דעם רשע די קאפ אראפ גינומען,
דרום זאל זי שטיין אונ זיין א גוטע מליצה פאר מיר אונ מיין מאן
אונ מיינע קינדער אונ קינדס קינדער, מיר זאלין חלילה קיין אלמנות
ניט בלייבין, אונ אונזערע קינדער קיין יתומים, זיי זאלין ניט דארפן
א נטער פרעמדע הענד זיין, ברוך שומע תפלה, גילויבט ביזטו גאט! דס
דו הערסט צו די גיפעט פון דיין פאלק ישראל, אמן:

ווען מען בענטש ראש חודש טבת אזוי זאגט מען דאס:

אלהים ברוב רחמיך הושיענו מצרותינו, גאט מיט דיין גרוים דערבארימ
קייט, העלף אונז פון אונזערע צרות, ווען מיר קומען פאר
דיר איצונד דעם חודש טבת בענטשין, דאס אין דעם חודש איז

מולדות לחודש טבת

(ע"ר) דער מולד איז זונטאג פארנאכט 42
מינוט מיט 15 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז מאנטאג:

(תרע"א) דער מולד איז שבת נאך מיטאג
15 מינוט מיט 10 חלקים אויף 3.
ראש חודש איז שבת אונ זונטאג:

(תרע"ב) דער מולד איז דיא נאכט אויף
דאנערשטאג 4 מינוט מיט 4 חלקים אויף 12
ראש חודש איז דאנערשטאג אונ פרייטאג:

(תרע"ג) דער מולד איז מאנטיג פריא 52 מינוט
מיט 16 חלקים אויף 8.
ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטוואך:

(תרע"ד) דער מולד איז זונטאג פארטאג 25
מינוט מיט 11 חלקים אויף 6.
ראש חודש איז מאנטאג אונ דינסטאג:

(תרע"ה) דער מולד איז דאנערשטאג בייטאג
14 מינוט מיט 5 חלקים אויף 3.
ראש חודש איז פרייטאג:

אונזער פאטער אברהם גישטארבין, דרום רבש"ע גידיינק אונז זיין
זכות. דאס ער האט זיך גילאזט אין קאלך אויבען װארפין פון װעגין
דיין ליבען נאמען װען נמרוד הרשע איז אויף גישטאנגען אויף אים,
אזוי האסטו געשיקט דיין הילף עס זאל קילין דאס פייער פון דעם
קאלך אויבן. אונ אברהם זאל ניצול װערין ניט קיין מלאך האט
גיהאלפין נאר השי"ת אליין װיא אין מדרש שטייט אזוי רבונו של
עולם זאלסטו שיקען גוטע מלאכים (אויב מיר זיינען ניט װערט) צו
באהיטען אונז אלע חדשים פון אגאנצין יאהר, פון שריפות מגפות
אונ הייקות, דאס עס זאל ניט שולט זיין אין קיין שטוב מאחינו
בני ישראל קיין פייער אונ קיין שום שרעק. נייערט עס זאל
לייכטין אונזער מזל װיא דער מארגין שטערין אין הימעל, אונ װיא
דיא זוהן אין מיטין טאג, דאס קיין שונא זאל פון אונז ניט דער
פרייט װערין:

אל פודה מכל צרה, גאט װאס ער ערלייזט דיין פאלק ישראל, פון
אלע לייד, װען מיר קומען פאר דיר אצונד דעם חודש טבת
בענשען, דאס אין דעם חודש זענין אונז צװיי שלעק געשעהן, איין
שלאק דס אין דעם חודש דעם ניינטין טאג זיינען גישטארבין עזרא
הסופר אונ נחמיה בן חכליה, דאס זייא האבין דעם אנדערין בית
המקדש געבויט, אונ האבין דיא אידען פון דעם גלות בבל ארויס
גינומען, אצונד דער מאן אונז רבונו של עולם זייער זכות אונ דער
בארים זיך איבער אונז, שיק אונז דעם גואל צדק במהרה בימינו
אמן. דער אנדערער שלאק האט אונז אין דעם חודש טבת גישעהן
דאס אין דעם צענטען טאג פון דעם חודש האט דער מלך בבל
באלאגערט מיט זיינע חילות אויף אונזער קרוין שטאט ירושלים.
װייא איז צו אונז אונ װייא איז צו אונזערע יארין, דאס עס איז צו
גינומען גיװארין דיא קרוין פון אונזער קאפ, אונ דרום טוען מיר
אלע יאהר אין דעם טאג איין תענית פאסטין בכדי אז השי"ת זאל
זיך אויף אונז דר בארימען, צו אומקערין אונז צו אונזער לאנד,
רבונו של עולם הלעד יעשן אפך, דען ביז איביג װעט דיין גרים

צארין

צארין אויף אונז רייכערין, דער־וועק דיין דער בארימקייט, ויפדה אלהים את ישראל מכל צרותיו, ער לייז אונז גאט, בעשעפער דיין פאלק פון גאר זיינע צרות, אונ אויך מיך, אונ מיין מאן אונ מיינע קינדער צווישין זייא, דאס אונזער מזל זאל א׳יף גערינכט ווערין, צו אלעס גוטען אמן ואמן, כן יהי רצון:

ווען מען בענשט ראש חודש שבט אזוי זאל מען דיא תחנה זאגען:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו, עס זאל זיין דער ווילען פאר דיר גאט אונזער גאט אויך דער גאט פון אונזערע עלטערין דוא זאלסט אויף אונז בענשין דעם חודש שבט, אונ עס זאל פאר דיר דער מאנט ווערין דער זכות פון משה רבינו עליו השלום, דס איידער ער איז געשטארבען (ז׳ אדר) האט ער אין דעם חודש אן גיהויבען צו שטראפען דיא אידען, דאס זיי זאלען אין רעכטין וועג גיין, רבונו של עולם, ווייא איז צו אונז, דאס מיר האבין אצונד ניט קיין נביא, דאס ער זאל אונז אויף אונזערע בייזע מעשים שטראפין, אונ זאל אונז דעם גוטען וועג ווייזען, אונ ווען מיר טוען זיך אליין בעבאכטען אויף גאר אונזערע חטאים ועונות ופשעים וואס מיר האבין געזינדיגט, אונ פאר קרימט די רעכטע וועג, טוט אונז אן האפין אציטערניש אונ אפארכט, מיר ווייסין ניט וואו אהין אונזער פנים צוא פאר שטעלין מחמת גרויס שאנדע, וואו אהין זאלין מיר זיך פאר בארגין, וואו זאלען מיר פון דיין גרים צארין אנטלויפען

מולדות לחודש שבט

(צת"ר) דער מולד איז דינסטאג פריא 26 מינוט מיט 10 חלקים אויף 6 ראש חודש איז דינסטאג:

(תרע"א) דער מולד איז מאנטיג פאר־טאג 59 מינוט מיט 11 חלקים אויף 3. ראש חודש איז מאנטאג:

(תרב"ע) דער מולד איז פרייטאג מיטאג 48 מינוט מיט 5 חלקים אויף 12. ראש חודש איז שבת:

(ת־ע"ג) דר מולד איז די נאכט אוף מיטוואך 36 מינוט מיט 17 חלקים אויף 9. ראש חודש א׳ז דאנערשטאג:

(תרע"ד) דר מולד איז די נאכט אוף דינסטאג 9 מינוט מיט 12 חלקים אויף 7. ראש חודש א׳ז מיטוואך:

(תרע"ה) דער מולד איז שבת פאר טאג 58 מינוט מיט 6 חלקים אויף 8. ראש חודש איז שבת:

אנטלויפען , זאלין מיר אויף דעם הימעל קומען , ביסטו דארטין .
זאלין מיר אין דער טיפעניש פון דר ערד גיין ביסטו אויך דארטין ,
זאלין מיר אויף הויבען איין פליגעל , אונ אין טיפעניש פון דעם ים
שווימען , וועט מיך דארטין אויך דיין האנט טרעפין , אונ ווען איך
וועל מיר טראכטין , אז דאס פינצטערניש וועט מיך צוא דעקין
דאס דוא וועסט מיך ניט זעהן, שטייט אין היילינע שריפטין גם חושך
לא יחשיך ממך (דו גאט קיין פינסטערניס איז פאר דיר ניט פינסטער),
אונ דיא נאכט איז פאר דיר ליכטיג , דרום רבונו של עולם , הב
איך מיך ניט צו ווענדען קערין נור צו דיר אליין , דו זאלסט אויס
שטרעקין דיין היילינען ארום , צוא נעמען מיין תשובה , כי אתה רב
חסד ומרבה לסלוח , דען דוא ביסט פול מיט גענאד , אונ פיל פאר
געבער האב אויף אונז רחמנות אמן סלה :

רבונו של עולם , ווען מיר קומען פאר דיר יעצט בענשין דעם
חודש שבט , דאס אין דעם פופצעטין טאג פון דעם חודש
איז ראש השנה צו דיא בוימער , גידיינק אונז דעם זכות דאס מיר
טוען דעם טאג דיר לויבען אויף די פירות פון דיא בוימער , בזכות
זה בענש ליבער גאט , די פרוכט פון דיא בוימער דאס זיי זאלין
אויס ציהען זייער בליאונג , אונ זאלין מאכען וואקסען היינטיגס
יאר זייערע פירות , אונ אויך באהיט דיין פאלק ישראל דאס דיא
קעלט פון דעם חודש זאל זייא ניט שאטין , אלע ווס פארין אין וועג
זאל זייא ניט באגעגענען דער טויט פון די קעלט , אונ זאלסט זיי
פירען אויף דעם גלייכען וועג , דאס זיי זאלין ניט פר אירט ווערין
אין איין שלעכטע וועג , אונ אויך דיא יודעשע קליינע קינדר וואס
אין שטאט זענען , זאל ניט שאטין זייא דיא קעלט , עס זאל זייא
חלילה צו איין שלאפקייט ניט ברייננען . שבטך ומשענתך המה
ינחמוני , דיין רוט אונ דיין אונטער לעהנונג זאל אונז אין דעם חודש
שבט טרייסטין , דם מיר זאלין האבין שלום אונ ברכה אונ פרנסה
טובה אונ דיא גאולה אויף כל ישראל אמן כן יהי רצון :
ווע

ווען אין עיבור יאר זאגט מען די תחנה ווען מען בענטשט ר"ח אדר ראשון:
מלך במשפט יעמיד ארץ אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד, קעניג דער דא האט מיט ריכט גישטעלט די וועלט, ער איז ניט נושא פנים קיינעם, אונ נעמט ניט קיין שוחד, אונ איז מדקדק מיט זיינע צדיקים אויף איין האר, מיר קומען איצונד דעם חודש אדר בענטשין, דאס איז דעם חודש איז משה רבינו ע"ה גישטארבין פאר דעם וואס ער האט דעם שטיין גישלאגין, ער זאל וואסער געבין, אונ ער האט גידארפט נאר ריידין צו דעם שטיין, אזוי ווי דו האסט אים גיבאטין, דרום טוט אונז איין גרויס פארכט אונ ציטערניש אנגעמען, ווען מיר טוען זיך דאס בעטראכטין אין אונזער הארץ, וואס פאר עונות אונ חטאים אונ פשעים מיר האבין גיטאן, מה דאך דו האסט משה רבינו ע"ה ניט נושא פנים גיוועזן, איז דאך שוין געוויס אדאי געגען אונז, וואס מיר זיינען פול מיט זינד, אוי לנו כי נחטאנו, ווייא איז צו אונז, דען מיר זיינען פאר נארישט גיווארין:

משה ימליץ טוב בעדנו בר"ח אדר:

קום שטיי אויף משה רבינו אונ עפין אויף די טויערין פון הימיל אריינצולאזין אונזערע תפלות ובקשות וואס מיר טוען יעצט פאר דיר בעטין, אונ זעה דיינע שאף וואס דו האסט זיי גיפאשעט אין דער מדבר, גלייך אזוי ווי א פאסטוך וואס ווייעדעט די שאף, אונ האסט פון זיי פיל לייד געליטען, זיי שטייען איצונד מיט א ביטער הארץ, אונ איין צובראכין געמיט, אונ פאדערין פון דיר דאס ה

מולדות לחודש אדר ראשון

(עת"ר) דער מולד. איז אווינד אויף דאנערשטיג 10 מינוט מיט 17 חלקים אויף 7 ראש חודש איז מיטוואך אונ דאנערשטאג:

(תרע"א) דער מולד איז דינסטאג נאך מיטאג 48 מינוט מיט 12 חלקים אויף 4. ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטוואך:

(תרב"ע) דער מולד איז די נאכט אויף זונטיג 32 מינוט מיט 6 חלקים אויף 1. ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג:

(תרע"ג) דער מולד איז דאנערשטיג פריא 21 מינוט אויף 10. ראש חודש איז פרייטאג אונ שבת:

(תרע"ד) דער מולד איז מיטוואך פריא 33 מינוט מיט 13 חלקים אויף 7. ראש חודש איז דאנערשטאג אונ פרייטאג:

(תרע"ה) דער מולד איז זונטאג נאך מיטאג 42 מינוט מיט 7 חלקים אויף 4. ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג.

מולדות

זאלסט זיי צוליב טאן, אונ בעטין פאר זיי דעם מלך מלכי המלכים הקב״ה, דאס ער זאל אונז בענטשין דעם חודש אדר צו אלעם גוטין, אונ זאל אונז עפינען די טויערין פון רחמים, אונ די טויערין פון חן, אונ פון גינאד, אונ פון פרנסה אונ הצלחה, אונ די טויערין פון לעבין, אונ פון גיזונד, אונ פון גוטעס, אזוי ווי אין פסוק שטייט. יִפְתַּח ה׳ לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב (גאט ועט דיר עפינען זיין גוטין אוצר) דאס אלעס זאל גאט טאן וועגין דיין זכות, דאס דוא ביזט איין שליח גיוועזן צופירין אונז פון מצרים. אונ גינעדהגען אונז פאר דעם בארג סיני, אונ געבין אונז די הייליגע תורה, לערנען אונז די הייליגע מצות, אונ האסט גיהאט פון אונז פיל מיה אונ טרחה, ווען די יודין האבין גיזינדיגט, האסטו פאר זיי גאט גיבעטין, אזוי שטייי אויף איצונד אונ בעט פאר כל ישראל, דאס דער חודש אדר, וועלכער וואס מיר טוען איצונד בענטשין, זאל גיבענטשט ווערין פון גאט ב״ה, אזוי ווי אין דיין זכות, האט ער גימאכט רעגינען דעם מן פון דעם הימיל, אזוי זאל השי״ת אויף אונז רעגענען איין שפע פון ברכה אונ הצלחה, אין אלע אונזערע ווערק, אונ מיר זאלין חלילה צו קיין פרעמדען טיש ניט בעדארפין אנקומען, אונ עס זאל פול ווערין אונזערע אוצרות מיט זאטקייט, אונ אויך אונזערע הענד זאלין פול ווערין, מיט גאטס ברכה, אמן:

(אין דיא טעג פון פורים) זאגט מען דאס:

הַבֵּט מִשָּׁמַיִם וּרְאֵה, לוג גאט פון דעם הימעל אונ זעה דעם זכות פון דיינע ליבע אידען, פיל צדקה גייט פון זייער האנד ארויס אין דעם טאג פון פורים, איטליכער נאך זיין פאר מעג נאך, אונ זיינען מקים דיא מצוה פון מתנות לאביונים, רבונו של עולם, עס זאל מקוים ווערין אין אונז דער פסוק צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה (ציון ועט מיט רעכט אויסגילייזט ווערין פון אירע גיפיינקעניס דורך דעם זכות פון צדקה) אונ די מצוה פון צדקה זאל זיין איין סליחה אויף אונזערע זינד, אזוי ווי דניאל האט גיזאגט צו נבוכדנצר וַחֲטָאָךְ בְּצִדְקָה פְרוּק (דיין זינד זאלסטו מיט דער מצוה פון צדקה אויס לייזן

לייזין) פאַרגיב אונז רבונו של עולם אונזערע זינד, צוליב דעם זכות פון דער מצוה פון צדקה אונ מיר זאלען אויס געלייזט ווערין פון גלות פון דיא געצינדיגער במהרה בימינו, אמן:

ווען מען בענשט ראש חודש אדר זאל מען דיא תחנה זאגין. אויך ווען מען בענשט אדר שני זאגט מען אויך דאס:

אל רחום וחנון עזרה בצרות נמצא מאד, גאט דער בארמיגער אונ לייט-זעליגער, דר דא אין לייד ווערסטו צו איין הילף געפונען, מיר קומען אצונד בענשען דעם חודש אדר, דוא האסט אין אים גיטאן וואונדער צו דיא אידין דורך מרדכי היהודי אונ אסתר המלכה, ווען המן הרשע איז אויף גישטאנען צו פאר טיליגען אונ הרגנען, צו מאכין פאר לירין דיין פאלק ישראל זרע אברהם, פון גרויס ביז קליין, אונ דוא מיט דיין גרויס דר בארימקייט, האסטו זיי גיטאן שרעקין אבער ניט שטראפין, דען דוא האסט גיחתמת די גזירה מיט איין חתימה פון ליים, אונ ווען דיא אידען האבין פאר דיר תשובה גיטאן האסטו זיי גישטעלט מושיעים ומצילים פון דר צרה, מרדכי היהודי ואסתר המלכה, דאס זייא האבין דיא גזירה מבטל גיוועזן, אונ המן הרשע מיט זיינע קינדער זיינען אויף דער תליה גיהאנגען גיווארין, אזוי אויך רבונו של עולם, העלף צוא אונזער גיבעט פון זייער זכות וועגין, אונ בענש אויף אונז דעם חודש צו גוטען, אונ גיב אין דעם הארץ פון דעם מלך יר"ה מיט זיינע שרים דאס זייא זאלין מיט אונז חסד טאן, דורך דיין דער בארימקייט אלע צייט, אמן:

ווען מען בענשט ראש חודש ניסן זאגט מען דיא תחנה:

אל רחום עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר, גאט דער בארעמדיגער, דער דא טוט גרויסקייט גאר ניט צו דר קלערין,

מולדות לחודש אדר שני

(תרע"ג) דער מולד איז פרייטאג צו נאכט 5 מינוט מיט 1 חלק אויף 11. ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג.

(עת"ר) דער מולד איז פרייטאג פריא 55 מינוט אויף 7. ראש חודש איז פרייטאג אונ שבת.

דער

נסים און וואונדער אן איין צאל , מיר קומען אצונד צוא בענשין דעם חודש ניסן , דאס אין דעם חודש האסטו אונז ליבער גאט פיל נסים געטאן און גרויסע וואונדער . בענש אויף אונז דעם חודש ניסן מיר זאלין זוכה זיין ערלייזט צו ווערין פון אלע דריקונג אזוי ווי דוא האסט ערלייזט דיין פאלק ישראל פון מצרים , און האסט זייא דעם ים געשפאלטין , און דיא אידען האבין פאר דיר שירה געזאגט אזוי אויך רבונו של עולם זאלסטו אונז אויס דער לייזין , מיר זאלין זאגין שירה פאר דיר אויף דיא נסים ונפלאות וואס דו וועסט מיט אונז טאן , און מיר זאלין זאגין צו דיר אנייעם שיר הללויה :

פקח עיניך וראה , עפין דיינע אויגין ליבער גאט , און זעה די מיהע פון דיין טייער פאלק, וויפיל מיהע זיי האבין צו דער האלטין דיינע מצות, וואס דו האסט זיי געבאטין צו טאן אין דעם חודש ניסן צו פאר שטערין דעם חמץ פון זייער שטוב, און עסין מצות אלע זיבין טעג פון פסח, ווי גרוים און שווער עס קומט זיי אן, מחמת די איינגענעיש פון זייער פרנסה, אבער זיי האלטין דיין באפעל, און היטין דיינע מצות, דרום ליבער גאט שיק איין שפע וברכה צו אלע יודין, און זאלסט אונז היטין מיט דיין הייליגקייט , אז מיר זאלין ניט חלילה נכשל ווערין אין איסור חמץ אום פסח, און עס זאל אונז דער הייליגער יו"ט פסח גרינג אנקומען, און מיר זאלין חלילה ניט דארפין אנקומען צו איין מתנת בשר ודם, אמן :

רבונו של עולם, ווען מיר טוען איצונד בענטשין דעם חודש ניסן

מולדות לחודש ניסן

(עת"ר) דער מולד איז שבת צונאכט 39 מינוט מיט 1 חלק אויף 8.
ראש חודש איז זונטאג :

(תרע"א) דער מולד איז דאנערשטיג פארטאג 27 מינוט מיט 13 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז דאנערשטאג :

(תרע"ב) דער מולד איז מאנטיג נאך מיטאג 16 מינוט מיט 7 חלקים אויף 2.
ראש חודש איז דינסטאג :

(תרע"ג) דער מולד איז זונטאג פריא 49 מינוט מיט 2 חלקים אויף 11.
ראש חודש איז דינסטאג :

(תרע"ד) דער מולד איז אוונד אויף פרייטיג 37 מינוט מיט 14 חלקים אויף 8.
ראש חודש איז שבת :

(תרע"ה) דער מולד איז דינסטאג פריה 26 מינוט מיט 8 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז דינסטאג :

וָואס אִין אִים הַאלְטִין מִיר דֶעם יו"ט, וָואס עֶר וֶוערְט אָנְגִירוּפִין פֶּסַח דָאס נָאמ הָאט אִיבֶּער גֶעהִיפְּט דִי הַייזֶער פוּן יִשְׂרָאֵל, וֶוען הַשֵּׁי"ת אִיז אִיבֶּער גִינַאנְגֶען אִין לַאנְד פוּן מִצְרַיִם צוּ טוּיטִין זֵייעֶרֶע בְּכוֹרִים, אוּנ יוּדִין הָאבִּין בַּיי דִי מְזוּזוֹת פוּן דִי טִירִין מִיט דֶעם בְּלוּט פוּן דֶעם קָרְבָּן פֶּסַח גִישְׁמִירְט, הָאט דֶער מַשְׁחִית קַיין שְׁלִיטָה נִיט גִיהַאט אַרַיין צוּ גֵיין אִין שְׁטוּב פוּן אַ יוּדִין, אַזוֹי זָאלְסְטוּ אָנְשְׁרַייעֶן אִין אַלֶע מַשְׁחִיתִים, אַז דָאס זֵיי זָאלִין נִיט קוּמֶען צוּ דִי טִירִין פוּן אוּנְזֶערֶע הַייזֶער בַּייז צוּטָאן אוּנְז יוּדִין אוּנ אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער אוּנְד קִינְדֶס קִינְדֶער, אוּנ אוּנְזֶער גַאנְצֶער הוֹיז גֶעזִינְד, זָאלְסְטוּ אוּנְז מַצִּיל זַיין פוּן אַלֶעם בֵּייזִין, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז דֶערְלֵייזִין הַיינְטִיגֶען חוֹדֶשׁ, אַזוֹי וִוי דוּ הָאסְט אוּנְז צוּ גִיזָאגְט הֵן גָּאַלְתִּי אֶתְכֶם וגו', אִיךְ וֶועל אַייךְ דֶערְלֵייזִין דֶעם לֶעצְטִין מָאל, אַזוֹי וִוי דֶעם עֶרְשְׁטִין מָאל, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

וֶוען מֶען בֶּענְטְשְׁט ר"ח אִיָיר זָאל מֶען זָאגִין דִי תְּחִנָּה:

אַב הָרַחֲמִים הַבּוֹחֵר בְּעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, דֶערְבַּארֶעמִיגֶער פָּאטֶער, וָואס הָאט אוֹיסְדֶערְוֵוייְלְט זַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל, וֶוען מִיר קוּמֶען אִיצוּנְד צוּ בֶּענְטְשִׁין דֶעם חוֹדֶשׁ אִיָיר, דָאס אִין דֶעם חוֹדֶשׁ, הָאבִּין מִיר אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ זַיין אַיין גֶעלִיבְּטֶע פָאלְק פַאר דִיר, אוּנ דוּ הָאסְט אוּנְז דֶעם לִיבֶּען הֵיילִיגֶען שַׁבָּת גִיגֶעבִּין, אַזוֹי זָאלְסְטוּ גִידֵיינְקֶען דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער הֵיילִיגִין שַׁבָּת, אוּנ אִין דֶעם זְכוּת וָואס דוּ הָאסְט אוּנְז וַוייבֶּער גִיגֶעבִּין דִי מִצְוָה פוּן לִיכְט בֶּענְטְשִׁין וּכְדוֹמֶה, זָאל דֶערְהֵייכְט וֶוערִין אוּנְזֶער מַזָל, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז מַצִּיל זַיין פוּן אַלֶע שְׁלַאפְקֵייטִין וָואס

מולדות לחודש אייר

(עת"ר) דֶער מוֹלָד אִיז מָאנְטִיג פְרִיא 23 מִינוּט מִיט 2 חֲלָקִים אוֹיף 9.

ראש חוֹדֶשׁ אִיז מָאנְטָאג אוּנ דִינְסְטָאג:

(תר"א) דֶער מוֹלָד אִיז פְרֵייטָאג פַארְנַאכְט 11 מִינוּט מִיט 14 חֲלָקִים אוֹיף 6.

ראש חוֹדֶשׁ אִיז פְרֵייטָאג אוּנ שַׁבָּת:

(תרע"ב) דֶער מוֹלָד אִיז מִיטְווָאךְ פַארְטָאג 8 חֲלָקִים (זוּנְ אַמִינוּט) אוֹיף 13

ראש חוֹדֶשׁ אִיז מִיטְווָאךְ אוּנ דָאנֶערְשְׁטָאג:

(תרע"ג) דֶר מוֹלָד אִיז דִי נַאכְט אוֹיף דִינֶערְשְׁטִיג 33 מִינוּט מִיט 3 חֲלָקִים אוֹיף 12.

ראש חוֹדֶשׁ אִיז מִיטְווָאךְ אוּנ דָאנֶערְשְׁטָאג:

(תרע"ד) דֶער מוֹלָד אִיז שַׁבָּת פְרִיא 21 מִינוּט מִיט 15 חֲלָקִים אוֹיף 9.

ראש חוֹדֶשׁ אִיז זוּנְטָאג אוּנ מָאנְטָאג:

(תרע"ה) דֶער מוֹלָד אִיז מִיטְווָאךְ נָאךְ מִיטָאג 10 מִינוּט מִיט 9 חֲלָקִים אוֹיף 6.

ראש חוֹדֶשׁ אִיז מִיטְווָאךְ אוּנ דָאנֶערְשְׁטָאג:

עס קען פארקומען אין דעם חודש, דורך דער טבע וואס דו האסט בעשאפן, אונ שיק אונז איין רפואה, ווי אין דער תורה שטייט, אני ה' רופאך, איך גאט וועל דיך היילן, אמן:

רבונו של עולם, מיר קומען איצונד בענטשין דעם חודש אייר, דס אין דער צייט ווען דו האסט די יודין פון מצרים ארויס גענומען, האסטו זיי אין דעם חודש אייר גיטאן רעגענען דעם מן פון דעם הימיל בזכות משה רבינו ע"ה, אונ איין ברונען מיט וואסער וואס איז בעשאפן גיווארין אין ששת ימי בראשית, פרייטאג פאר נאכט איז ער נאך גיגאנגען די יודין אין דער מדבר, פון דעם חודש אייר אן, בזכות פון מרים הנביאה עליה השלום, איצונד גידיינק אונז ליבער גאט איר זכות וואס זי האט פאר דיר שירה גיזאגט מיט די ווייבער, ווען די יודין זיינען אויס דעם ים גיגאנגען, אזוי ווי אין פסוק שטייט, ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים.

מרים הנביאה די שוועסטער פון אהרן האט גינומען דעם פייק אין איר האנד, אונ עס זיינען ארויסגיגאנגען אלע ווייבער נאך איר מיט פויקן אונ כלי זמר, אונ מרים האט צו זייא גישריען' זינגט צו דעם ליבען גאט, דען ער האט גיטאן גרויסע נסים, די פערד פון מצרים מיט זייערע רייטער האט ער גיווארפין אין דעם טיפען ים, אונ אזוי זאלין מיר זוכה זיין צוזאגין שירה מיט אלע צדיקים ונשים צדקניות ווען משיח וועט קומען, אונ דערליז אונז פון אלע צרות, במהרה בימינו אמן:

התעוררי נא, דערוועק זיך מרים הנביאה, שטייא אויף פון דיין שלאף, אונ שטעל זיך פאר דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ב"ה, אונ בעט פון אים, אז דאס ער זאל אויף אונז רחמנות האבין אין דעם חודש אייר, אז מיר זאלין האבין גענוג אונזער שפייז, אזוי ווי השי"ת האט גישפייזט די יודין מיט דעם זכות פון דיין ברודער משה דעם מן, אונ דעם ברונעם וואסער, פון דיין זכות וועגין, אז מיר זאלין חלילה ניט פאר ארימט ווערין. אונ דער

עיקר

עִיקָר אִיז, אַז מִיר זָאלִין גִירֵיינִיגְט וֶוערִין פוּן אַלֶע אוּנְזֶערֶע זִינְד, אַזוֵי ווִי דִי יוּדִין זַיינֶען גִירֵיינִיגְט גִיוָוארִין אִין דֶעם חוֹדֶשׁ, וֶוען זֵיי זַיינֶען אִין דֶער מִדְבָּר גִיגַאנְגֶען מְקַבֵּל צוּ זַיין דִי תּוֹרָה, הוֹשִׁיעָה ה׳ אֶת עַמֶּךָ וּבָרֵךְ אֶת נַחֲלָתֶךָ, הֶעלְף גָאט דַיין פָאלְק, אוּנ בֶּענְטְשׁ דַיין נַחֲלָה, אוּנ דֶערְהֵייבּ זֵיי דָאס מַזָל, אוּנ דֶערְבַּארִים זִיךְ אוֹיף זֵיי כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, אַזוֵי ווִי אַ פָאטֶער טוּט זִיךְ דֶערְבַּארִימֶען אוֹיף זַיינֶע קִינְדֶער, אוּנ בֶּענְטְשׁ אוּנְז דֶעם חוֹדֶשׁ אִיָיר צוּם לֶעבִּין, אוּנ גִיזוּנְד, אוּנ מַזָל, אוּנ בְּרָכָה, אָמֵן:

וֶוען מֶען בֶּענְטְשְׁט ר״ח סִיוָן זָאגְט מֶען דָאס:

אַתָּה נִגְלֵיתָ בַּעֲנַן כְּבוֹדֶךָ עַל הַר סִינַי, רבש״ע דוּ בִּיזְט עֶנְטְדֶעקְט גִיוָוארִין צוּ דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל אוֹיף דֶעם בַּארְג סִינַי, אוּנ דוּ הָאסְט זֵיי דִי הֵיילִיגֶע תּוֹרָה גִיגֶעבִּין זֶעקְס טֶעג אִין דֶעם חוֹדֶשׁ סִיוָן, וָואס מִיר קוּמֶען אִיצוּנְד בֶּענְטְשִׁין, דְרוּם לִיבֶּער גָאט גִידֵיינְק אוּנְז דֶעם זְכוּת וָואס מִיר הָאבִּין דַיין לִיבֶּע הֵיילִיגֶע תּוֹרָה מְקַבֵּל גִיוֶועְן, אוּנ מִיר זַיינֶען דִיר גִיוָוארִין אַ גֶעלִיבְּטֶע פָאלְק, אָבֶּער וֶוען דוּ בִּיזְט צוּ יִשְׁמָעֵאלִין מִיט עֵשָׂוִן גִיגַאנְגֶען, הָאבִּין זֵיי דִי תּוֹרָה נִיט גִיוָואלְט נֶעמֶען, דְרוּם דֶערְמָאן אוּנְז דֶעם זְכוּת אוּנ בֶּענְטְשׁ אוּנְז, אוּנ דֶערְלַייכְט אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער דִי אוֹיגִין צוּ דֶער תּוֹרָה, אוּנ זֵיי זָאלִין הַאלְטִין דַיינֶע מִצְוֹת, אוּנ דֶערְבַּארִים זִיךְ אִיבֶּער אוּנְז, דֶען מִיר זַיינֶען אִיצוּנְד גִיגְלִיכֶען צוּ אַיין אִשָּׁה, וֶועלְכֶע וָואס אִיר מַאן אִיז אִין אַ וַייטִין וֶועג אַוֶועק גִיגַאנְגֶען, אוּנ הָאט זִי אִיבֶּער גִילָאזְט אִין אָרִימְקַייט אוּנ אִין פַּיין, זִי

מולדות לחודש סיון

(עת״ר) דֶער מוֹלָד אִיז דִי נַאכְט אוֹיף מִיטְוָואךְ 7 מִינוּט מִיט 3 חֲלָקִים אוֹיף 10.
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיז מִיטְוָואךְ:

(תרע״א) דֶער מוֹלָד אִיז זוּנְטִיג פְּרִיא 55 מִינוּט מִיט 15 חֲלָקִים אוֹיף 6.
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיז זוּנְטָאג:

(תרע״ב) דֶער מוֹלָד אִיז דָנֶערְשְׁטִיג נָאךְ מִיטָאג 44 מִינוּט מִיט 9 חֲלָקִים אוֹיף 8.
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיז פְרֵייטָאג:

(תרע״ג) דֶער מוֹלָד אִיז מִיטְוָואךְ נָאךְ מִיטָאג 17 מִינוּט מִיט 4 חֲלָקִים אוֹיף 1.
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיז פְרֵייטָאג:

(תרע״ד) דֶער מוֹלָד אִיז דִי נַאכְט אוֹיף מָאנְטִיג 5 מִינוּט מִיט 16 חֲלָקִים אוֹיף 10.
רֹאשׁ חֹדֶשׁ אִיז דִינְסְטָאג:

(תרע״ה) דֶער מוֹלָד אִיז פְרֵייטָאג פַאר טָאג 54 מִינוּט מִיט 10 חֲלָקִים אוֹיף 6
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיז פְרֵייטָאג:

מוט האפין אלע טאג, אז דאס איר מאן וועט קומען, אונ איר מזל וועט דערהויבין ווערין, אזוי אויך מיר דיין פאלק ישראל, הגם דו האסט זיך דערווייטערט פון אונז. אונ מיר זייגען איצונד גיגליכין ווי איין אלמנה חיה, אבער מיר האפין צו דיר ליבער גאט! אז דאס דו וועסט זיך אומקערין צו אונז, אונ דו וועסט ווידער ריידין מיט אונז פה אל פה. אזוי ווי דו האסט מיט אונז גיטאן ריידין אויף דעם בארג סיני, אונ דו וועסט מיט אונז פיל נסים טאן, אונ דו וועסט בויען דיין קרוינשטאט ירושלים גיך אונ באלד, אונ די שיינקייט פון דיין נאציאן, דעם בית המקדש, זאלסטו אונז בויען, וועלין מיר דיר דינען, שנית כימי עולם, ווי אמאל, וכשנים קדמוניות, ווי אין די פריערדיגע יאהרין, אמן סלה:

תורה תורה! זייא אונז איין מליץ טוב פאר דיינע קינדער ישראל, אונ דערמאן פאר דעם רבון העולמים, וויפיל בלוט עס איז פון זיי יענע צייטין פארגאסין גיווארין פון דיינטוועגין אין חודש סיון, אונ וויפיל צדיקים זייגען אויף קידוש השם אומגעקומען, אונ וויפיל בלוט פון קליינע קינדער, וואס מען האט זיי אויף דער מוטערס ברוסט גיטויט, וואס עס איז גארניט צו דערציילין די ווייטאגין וואס מיר האבין אין יענע צייטין גיהאט, אונ דאס איז אלס גיוועזין, וויל זיי האבין ניט גיוואלט פארלייקענען דעם הייליגען ברית פון דער תורה, אונ פארשטערין אירע גיזעצין, דרום גיהערסטו צו דער מאנען דעם זכות פאר דעם כסא הכבוד, דאס עס זאל גיגליכין זיין די בלוט, גלייך ווי די בלוט פון די קרבנות וואס מען פלעגט צו שפריצען אויף דעם מזבח, עשה למען תינוקות של בית רבן, טו פון וועגין די קליינע קינדער, וועלכע וואס לערנען אין זייער חדר דיין הייליגע תורה, אונ בענטש אויף אונז דעם חודש סיון, אז מיר זאלין זוכה זיין גוטע קינדער צו האבין, אונ מיר זאלין זיי קענען מגדל זיין צו דיין ליבער תורה, אונ צו מעשים טובים, ונאמר אמן:

ווען מען בענטשט ר״ח תמוז זאל מען די תחנה זאגין:

רבון העולמים ואדוני האדונים! הער פון אלע וועלטין, אונ איין הער איבער אלע הערין, מיר קומען פאר דיר איצונד דעם חודש

תַּמּוּז בֶּענְטְשִׁין, דָא אִין דֶעם אַנְדֶערִין טָאג ראש חודש הָאט אוּנְזֶער מוּטֶער רָחֵל אִיר טַייעֶרִין זוּהְן יוֹסֵף הַצַּדִיק גִיהַאט, עֶס זָאל זַיין דֶער ווִילֶען פַאר דִיר גָאט אוּנְזֶער גָאט, דָאס עֶס זָאל דֶערְוֶועקְט וֶוערִין אוֹיף אוּנְז דֶער זְכוּת פוּן אוּנְזֶער מוּטֶער רָחֵל, אַזוֹי ווִיא דוּא הָאסְט גִיהֶערְט אִיר גִיבֶּעט, ווֶען זִי הָאט גְרוֹיס צַעַר גֶעלִיטֶען, דָאס זִי הָאט קֵיין קִינְדֶער נִיט גִיהַאט, אוּנ הָאסְט אִיר אַיין טַייעֶרִין זוּן יוֹסֵף גִיגֶעבִּין, אַזוֹי זָאלְסְטוּ צוּהֶערִין דָאס גִיבֶּעט פוּן דִי אַלֶע ווָאס הָאבִּין קֵיין קִינְדֶער נִיט, דָאס זֵיי זָאלִין נִפְקַד וֶוערִין צוּ הָאבִּין גוּטֶע קִינְדֶער, אַזוֹי ווִיא יוֹסֵף הַצַּדִיק! אָבֶּער אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער זָאלִין חָלִילָה נִיט צוּא גִינוּמֶען וֶוערִין פוּן אוּנְז, אוּנ מִיר זָאלִין פוּן זֵייא גְרוֹיס גְדוּלָה זֶעהְן אַזוֹי ווִיא אוּנְזֶער פָאטֶער יַעֲקֹב הָאט אַם עֶנְדֶע גִיזֶעהִין גְרוֹיס גְדוּלָה פוּן זַיין זוּהְן יוֹסֵף הַצַּדִיק, אוּנ עֶס זָאל נִיט פַאר שְׁטֶערְט וֶוערִין זֵייעֶר גְדוּלָה בִּיז אֵייבִּיג, וּבִּזְכוּת הַצַּדִיקִים וּבָא לְצִיוֹן גוֹאֵל, אָמֵן:

ווֶען מֶען בֶּענְטְשְׁט ר"ח מְנַחֵם אָב זָאגְט מֶען דָאס:

הַבֵּט נָא עַמְּךָ כֻּלָּנוּ, זֶעה דָס מִיר דַיין פָאלְק אַלֶע שְׁטֵייעֶן אוּנ בֶּעטִין דִיךְ דָאס דוּא זָאלְסְט אוּנְז טְרֵייסְטִין אַזוֹי ווִי אַפָאטֶער, אוּנ פַאר גִיב אוּנְזֶערֶע זִינְד דָאס אִיבֶּער זֵיי זַיינֶען מִיר פוּן אוּנְזֶער לַאנְד פֶערְטְרִיבֶּען גִיוָוארִין, אוּנ פוּן אוּנְזֶער עֶרְד דֶר ווַייטֶערְט, אוּנ דַיין הֵיילִיגֶע וואוֹינוּנְג בֵּית הַמִּקְדָשׁ אִין דֶעם חוֹדֶשׁ מְנַחֵם אָב פַר בְּרֶענְט גִיוָוארִין. אוֹי לָנוּ וְאוֹי לְנַפְשֵׁנוּ, ווַייא אִיז צוּ אוּנְז, אוּנ ווֵייא אִיז צוּא

אונזערע

מולדות לחודש תמוז

(עת"ר) דֶער מוֹלָד אִיז דָאנֶערְשְׁטָאג פְרִיא 51 מִינוּט מִיט 4 חֲלָקִם אוֹיף 10.
ראש חודש אִיז דָאנֶערְשְׁטָג אוּנ פְרֵייטָאג.
(תרע"א) דֶער מוֹלָד אִיז מָאנְטָאג אָווִינְד 39 מִינוּט מִיט 16 חֲלָקִים אוֹיף 7.
ראש חודש אִיז מָאנְטָא: אוּנ דִינְסְטָאג
(תרע"ב) דֶער מוֹלָד אִיז שַׁבָּת פַאר טָאג 28 מִינוּט מִיט 10 חֲלָקִים אוֹיף 4.
ראש חודש אִיז שַׁבָּת אוּנ זוּנְטָאג:

(תרע"ג) דֶר מוֹלָד אִיז דִי נַאכְט אוֹיף פְרֵייטָאג 1 מִינוּט מִיט 5 חֲלָקִים אוֹיף 2.
ראש חודש אִיז שַׁבָּת אוּנ זוּנְטָאג:
(תרע"ד) דֶער מוֹלָד אִיז דִינְסְטָאג פְרִיא 49 מִינוּט מִיט 17 חֲלָקִים אוֹיף 10.
ראש חודש אִיז מִיטְווָאךְ אוּנ דָאנֶערְשְׁטָאג:
(תרע"ה) דֶער מוֹלָד אִיז שַׁבָּת פַאר נַאכְט 88 מִינוּט מִיט 11 חֲלָקִים אוֹיף 7.
ראש חודש אִיז שַׁבָּת אוּנ זוּנְטָאג:

אונזערע נפשות, דען עס איז צו גינומען גיווארין דיא ליכט פון אונזערע אויגען, דאס איז דער בית המקדש, וואס ער פלעגט פאר געבין אויף אונזערע זינד, אויך ווען ער איז גישטאנען איז אין דעם חודש גיוועזן אזוי איין יום טוב, דאס עס איז זיין גלייכין ניט גיוועזן, אבער איצונד איז ער צו אונז נאר פול מיט קלאג אונ גיוויין, דען מיר טוען זיך באדיינקען די גדולה וואס עס איז פון אונז אוועק גינומען גיווארין, ליבער גאט! הער צו דאס קול פון ציון, אונ פאר נעם דאס געשרייא פון ירושלים, וואס זי טוט מיט א ביטער הארץ קלאגין, אונ אזוי וויא דוא האסט זיא מיט פייער פאר ברענט, אזוי זאלסטו זיא בויען פון פייער, אזוי וויא אין פסוק שטייט ואני אהיה לה נאום יי חומת אש סביב איך וועל זיין צו איר (דאס זיינען די רייד פון גאט) איין מויער פון פייער א־ום אונ ארום, גילויבט ביסטו דער טרייסטער, גאט פון ציון, אונ דער בויער פון ירושלים אמן:

ווען מען בענשט ראש חודש אלול זאגט מען דאס:

ממשפטיך יראתי, על כן אקדמך בתחנונים, רבונו של עולם איך טוא מיך זייער פארכטין פון דיין משפט אין דעם יום הדין, וואס עס קומט אן, דרום טוא איך מיך פעדערין מיט גיבעט אל־ מעכטיגער, דר בארעם זיך אויף מיר, אונ גים ניט אויס דיין צארין אויף אונז, קער דיין הארץ אונ דיינע אויערין צו פאר נעמען מיין תשובה ותפלה, אונ בענש דעם חודש אלול דאס עס זאל דער וועקט

מולדות לחודש אב

(עת"ר) דער מולד איז פרייטאג צו נאכט 35 מינוט מיט 5 חלקים אויף 11.
ראש חו״ש איז שבת:

(ת־ע"א) דער מולד איז מיטוואך פריא 23 מינוט מיט 17 חלקים אויף 8.
רא״ש חודש איז מיטוואך:

(תרע"ב) דער מולד איז זונטאג פאר נאכט 12 מינוט מיט 11 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז מאנטאג:

(תרע"ג) דער מולד איז שבת נאך מיטאג 45 מינוט מיט 6 חלקים אויף 2.
ראש חודש איז מאנטאג:

(תרע"ד) דער מולד איז דיא נאכט אויף דאנערשטאג 84 מינוט אויף 11.
ראש חו״ש איז פרייטאג:

(תרע"ה) דער מולד איז מאנטאג פריא 22 מינוט מיט 12 חלקים אויף 8.
ראש חודש איז מאנטאג:

װעקט װערין אונטער הארץ צו גוטעס טאן, עס זאל טייזין דר נאמן פון אלול "אשרי "לך "ואשרי "לנשמתך. וואול איז צו דיר אונ וואול איז צו דיין נשמה, אונ מיר זאלין זוכה זיין צו גישריבן װערין אונ גיחתמת װערין צו א נייא גיבענשט יאהר, צו לעבען אונ געזונד אונ פרנסה בכבוד. ברוך שומע קול תפלת עמך ישראל ברחמים. גילויבט ביסטו גאט דאס דוא הערסט דיא גיבעט פון דיין פאלק ישראל מיט דער בארימהערציקייט, הער צו אויך מיין גיבעט איך (פלונית בת פלונית) אונ דיא גיבעט פון מיין מאן אונ מיינע קינדער, צו דער בארימען זיך אויף אונז אונ אויף כל ישראל אמן ואמן כן יהי רצון:

תחנה שערים

(פאר מוסף שבת אונ יו"ט, זאגט מען דאס):

אנא איך בעט דיר, רבון העולמים הערר פון אלע װעלטין, אל רחום וחנון ערבארימדיגער גאט, זאלסט עפענען די טויערין פון הימעל, זאלסט מיין גיבעט צוא הערין, הגם איך װייס, דאס דורך מיינע פיל זינד בין איך ניט װערט צוא דערמאנען דיין ליבען נאמען אויף מיינע ליפען, פון דעסט װעגין מוז איך מיך שטארקען צו בעטין דיר, זאלסט מיר מיט דיין חסד מוחל זיין מיינע חטאים, דען אז מען קומט מיט א בקשה צו א מלך בשר ודם, װען מען פארזינדיגט זיך געגען אים, טרעפט אויך אפט דאס ער איז מוחל, בפרט דו ליבער גאט װאס דו ביסט א מלך מלכי המלכים, װעלכער

דוא

מולדות לחודש אלול

(עת"ר) דער מולד איז זונטאג מיטאג 19 מינוט מיט 6 חלקים אויף 12.
ראש חודש איז זונטאג אונ מאנטאג:

(תרע"א) דער מולד איז אװענד אויף פרייטאג 8 מינוט אויף 9.
ראש חודש איז דאנערשטאג אונ פרייטאג:

(תרע"ב) דער מולד איז דינסטאג פאר טאג 56 מינוט מיט 12 חלקים אויף 5.
ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטװאך:

(תרע"ג) דער מולד איז מאנטאג פאר טאג 29 מינוט מיט 7 חלקים אויף 3.
ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטװאך:

(תרע"ד) דער מולד איז פרייטאג מיטאג 18 מינוט מיט 1 חלק אויף 12.
ראש חודש איז שבת אונ זונטאג:

(תרע"ה) דער מולד איז אװענד צו מיטוואך 6 מינוט מיט 13 חלקים אויף 9.
ראש חודש איז דינסטאג אונ מיטװאך:

ווא פארנעמסט דאס גיבעט , און דיא טרערין פון אלע , ווערסטו
געוויס מיין גיבעט אויך הערין , אזוי וויא דוד המלך עליו השלום
זאגט אין זיין ספר תהלים , „אשחה בכל לילה מטתי" פון פיעל טרערין
וואס איך פארגיס פאר דיר גאט , מאך איך שווימען מיין גילעגער ,
„שמע ה' קול בכיי" גאט האט גיהערט מיין גיוויין , „שמע ה' תחנתי" גאט
האט גיהערט מיין תחנה וואס איך זאג , „ה' תפלתי יקח" דער עוויגער
וועט הערין מיין גיבעט אמן סלה :

תחנה שערי רחמים

דיא תחנה זאגט מען, שבת און יו"ט ווען דער חזן זאגט אנעים זמירות :

פתח לי שערי רחמים שערי שמים, יי מלך יי מלך יי ימלוך לעולם
ועד : ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא , שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ , כי יי
הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד : נא הלץ
ממסגר נפשי , ולך יי קויתי לישועה : יי נחני בצדקתך למען
שוררי, הישר לפני דרכך , יי ישמור צאתי ובאי לחיים ולשלום
מעתה ועד עולם :

תחנה שערי זמרה

ווען מען זאגט אנעים זמירות :

ליבער הער גאט ! עפין מיר דיא טויערין פון תפלות ותחנות , און
פאר נעם מיין גיבעט וויא דאס גיבעט פון אברהם יצחק
ויעקב משה אהרן דוד ושלמה , און עפין מיר די טויערין פון הימל ,
און פון גן עדן , עס זאל אויף אונז ניט גיוועלטיגען דר יצר הרע ,
און דער הייליגער שבת (אדער יום טוב) זאל איין מליץ יושר זיין פר
מיר , און פאר מיין מאן און קינדער און פאר כל ישראל , צו אלעם
גוטין אמן . וברחמיך הגדולים נא חזק ושמור נפשי, מיט דיין גרויס
דער בארמונג שטארק און באשירעם מיין לייב פון גיהנם וחבוט
הקבר וחבלי משיח, און גיב מיר אלעם גוטס, און זאלסט מיך מזכה
זיין מיינע קינדער צו דר ציען לתורה ולחופה ולמעשים טובים אמן :

אנעים איך וועל זיסען איין צימלאך גיזאנג, אונ איך וועל ד
גיזאנגען צו אנאנדער וועבין, דען צו דיר הקב"ה שט
מיין לייב שרייען מיט דער תפלה:

נפשי מיין לייב טוט גלוסטין צוא זיצין אין דער שיין פון דיין
היילינער שכינה, צו וויסין דיינע הייםליכע סודות:

מדי דברי, ווען איך טו ריידין פון דיין כבוד ברומט מיין הארץ ש
דיין פריינדשאפט:

על כן דרום אזוי וועל איך ריידין פון דיא גיערטע רייד אונ דיין
נאמען וועל איך עהרען מיט איין פריילין גיזאנג:

אספרה איך וועל דערציילן דיין כבוד, אבער איך האב דיך ני
גיזעהן. איך טוא גלייכין דיך, אונ טוא דיך רופין, אבער
איך וויים דיך ניט:

ביד נביאיך בסוד עבדיך, דורך דיינע נביאים אין סוד פון דיינע קנעכט
האסטו גיגליכין דיין שיינהייט פון דיין גיערטע לויב:

גדולתך דיין גרויסקייט אונ דיין שטארקייט האבין זיי אנגירופין,
אונ גיגליכין צום שטארקייט פון דיינע באשעפעניש:

דמו זיי האבין גיגליכין דיך, אבער ניט אזוי ווי דו ביזט. זיי האבין
דיך גיגליכין, גאר נאך דיינע מעשים נאך:

המשילוך זיי האבין דיך גיגליכין אין פיל ערליי נביאות, אבער
דו ביזט איינציג אין אלע גלייכענעש:

ויחזו זייא האבין אויך דיר גיזעהן בייא דעם בארג סיני, אונ בייא
דעם ים סוף:

זקנה אלטקייט האבין זיי גיזעהן אין דעם טאג פון משפט. יונגקייט
האבין זיי גיזעהן אין דעם טאג פון מלחמה. גלייך ווי א שטאר
קער בעל מלחמה וואס ער האט ביי זיך גרוים קראפט:

חבש ער האט אנגיגורט איין היטעל פון הילף אויף זיין קאפ, עס
העלפט אים זיין רעכטע האנט, אונ זיין היילינען ארים:

טללי מיט דער ליכטיגער טוי פון קרייטער איז פול זיין קאפ, זיינע
גרייזען זיינען פול מיט די טראפין רעגען פון דער נאכט:

יִתְפָּאֵר עֶר טוּט זִיךְ בַּארִימֶען מִיט מִיר, אַז עֶר בַּאגֶערְט אִין מִיר אוּנ עֶר וֶועט זַיין צוּא מִיר. יִשְׂרָאֵל צוּא אַיין גִילוּסְטִיגֶע אוּנ אַיין לִיבְּלִיכֶע קְרוֹין:

כֶּתֶר אַיין רֵיינֶע קְרוֹין פוּן גִינְגָאלְד אִיז דָאס גְלַייכִין פוּן זַיין קָאפּ, עֶס אִיז גִיקְרִיצְט אוֹיף זַיין שְׁטֶערִין דֶער כָּבוֹד פוּן זַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען:

לְחֵן צוּ חֵן אוּנ צוּ כָּבוֹד, אוּנ צוּ אַיין לִיבְּלִיכֶע שֵׁיינְהַייט טוּט זַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל אָנְקְרֵיינֶען צוּ הקב"ה מִיט זֵייעֶר תְּפִלָּה:

מַחְלְפוֹת דִי הָאר פוּן זַיין קָאפּ זַיינֶען אַזוֹי וִויא אִין דִי יוּנְגֶע טֶעג, זֵיי זַיינֶען גִיגְרַייזִילְט אוּנ שְׁוַוארְץ:

נְוֵה הַצֶּדֶק, דָאס שֵׁיינֶע וואוֹינוּנְג פוּן דֶר גֶרֶעכְטֶער שְׁטָאט יְרוּשָׁלַיִם זַיין לִיבְּלִיכֶע שֵׁיינְהַייט, זָאל זַיין דֶערְוֵוילֶען פוּן גָאט ב"ה, אַז עֶר זָאל זִי אוֹיפְבֶּרֵיינְגֶען, אוּנ גִידֵיינְקֶען אָפְּט בַּיי זַיין פְרֵייד:

סְגוּלָּתוֹ זַיין גִילִיבְּטֶע פָאלְק יִשְׂרָאֵל זָאלִין זַיין אִין זַיין הַאנְט וִוי אַיין קְרוֹין, וִוי אַיין הוֹיבּ פוּן אַיין שֵׁיינֶע חֲשׁוּבֶע מַלְכָּה:

עֲמוּסִים דִי יִשְׂרָאֵל וָואס הקב"ה הָאט זֵיי גִיטְרָאגִין פוּן מִצְרַיִם עֶר הָאט זֵיי דֶערְהוֹיבִּין, אוּנ הָאט זֵיי גִיקְרֵיינְט, פוּן דֶענְסְטְמָאל אָן וָואס זֵיי זַיינֶען חָשׁוּב גִיוֶוען אִין זַיינֶע אוֹיגִין הָאט עֶר זֵיי גִיעֶהרְט:

פְּאֵרוֹ דָאס שֵׁיינְהַייט פוּן הקב"ה אִיז אוֹיף מִיר, אוּנ עֶר זָאל זַיין נָאהֶענְט צוּ מִיר, וֶוען אִיךְ וֶועל אִים אָנְרוּפִין:

רוֹצֶה הקב"ה זַיין ווִילִין זָאל זַיין אִין פָאלְק יִשְׂרָאֵל דִי וָוארְהַאפְּטִיגֶע זָאל עֶר בַּאשֵׁיינֶען, עֶר וַוארְט צוּ מְקַבֵּל זַיין דִיא לוֹיבּ פוּן יִשְׂרָאֵל צוּ בַּארִימֶען זִיךְ מִיט זֵייא:

רֹאשׁ אִין אָנְהוֹיבּ פוּן דַיינֶע רֵייד פוּן דֶער תּוֹרָה, אִיז דִי סוֹפֵי תֵּבוֹת אֱמֶת, דָאס מֵיינְט מֶען בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים. עֶר הָאט אָן גִירוּפִין אַלֶע תֵּבוֹת פוּן פְרִיעֶר אָן, מִיר בֶּעטִין דִיךְ אַז אִיטְלִיכֶעס דוֹר פוּן יִשְׂרָאֵל וָואס זֵיי פָארְשְׁטֵין דִיךְ, זָאלְסְטוּ זֵיי אוֹיךְ פַארְשְׁטֵין:

שִׁית דוּ זָאלְסְט טָאן דָאס בְּרוּמוּנְג פוּן מַיינֶע גִיזַאנְג בַּיי דִיר, אוּנ מַיין לוֹיבּ זָאל גִינֶעהֶנֶען צוּ דִיר:

תְּהִלָּתִי מַיין לוֹיבּ זָאל זַיין אַיין קְרוֹין צוּ דַיין קָאפּ, אוּנ מַיין תְּפִלָּה

זָאל זַיין אָנְגִיבְּרֵייט פַאר דִיר וְוִיא קְטוֹרֶת הַסַמִים וָואס דִי כֹּהֲנִים הָאבִּין מַקְטִיר גִיוֶועֶן אִין הֵיילִיגִין בֵּית הַמִקְדָשׁ :

תִּיכַּר עֶס זָאל טֵייעֶר זַיין דָס גִיזַאנְג פוּן דִי אָרִימֶע יִשְׂרָאֵל אִין דַיינֶע אויגִין , וְוִי דָאס גִיזַאנְג וָואס דִי לְוִים הָאבִּין גִיזוּנְגֶען בַּיי דִי קָרְבָּנוֹת אִין בֵּית הַמִקְדָשׁ :

בִּרְכָתִי מַיין לוֹיבּ זָאל אַרוֹיפְגֵיין אויף דֶעם קָאפּ פוּן גָאט וָואס עֶר הֶעלְפְט דֶער גִיווינֶער׳ן. אַז זִי אִיז אויף דֶעם בְּרָאךְ שְׁטוּל. עֶר מַאכְט זִי וֵוייעֶן הָאבִּין, אוּנ עֶר מַאכְט זִי גִיווינֶען דָאס קִינְד , עֶר אִיז אַיין פִיל גִירֶעכְטֶער גָאט :

וּבְבִרְכָתִי אוּנ פוּן וֶועגִין מַיין לוֹיבּ זָאלְסְטוּ צוּ מִיר שָׁאקְלֶען מִיט דַיין קָאפּ צוּ וַוייזִין מִיר, אַז מַיין לוֹיבּ אִיז צוּ דִיר לְרָצוֹן אוּנ מַיין לוֹיבּ זָאלְסְטוּ מְקַבֵּל זַיין וְוִי תְּשׁוּבֶע בְּשָׁמַיִם :

יֶעֱרַב עֶס זָאל זַיין זִיס דִי רֵייד פוּן מַיין תְּפִלָּה פַאר דִיר גָאט, דֶען מַיין נֶפֶשׁ טוּט גִילוּסְטֶען צוּ דִיר לִיבֶּער גָאט :

לְךָ צוּ דִיר גָאט ב״ה גִיהֶערְט דָאס אַכְפֶּערְקֵייט אוּנ דָאס שְׁטַארְקֵייט אוּנ דָאס שֵׁיינְקֵייט אוּנ דָאס אֵייבִּיגְקֵייט, אוּנ דִי לוֹיבּ, דֶען אַלֶע זַאכִין וָואס אִיז פַארְהַאנְדִין אִין הִימִיל אוּנ אויף דֶער עֶרְד, גִיהֶערְט אַלְץ צוּ דִיר :

לְךָ צוּ דִיר גָאט ב״ה אִיז דָאס דֶערְהֵייבּוּנְג פוּן אַלֶע קֶעפּ. וואוּ אִיז דֶען פַארְהַאנְדִין אַזוֹי אַמֶענְטְשׁ וָואס זָאל קֶענֶען אוֹיסְדֶערְצֵיילִין אַלֶע שְׁטַארְקֵייט פוּן גָאט ב״ה , אָדֶער עֶר זָאל קֶענֶען מַאכִין הֶערִין גָאר דִי לוֹיבּ פוּן גָאט ב״ה :

א נייע תחנה פאר הבדלה

אַ תְּחִנָּה צוּ זָאגִין שַׁבָּת צוּ נַאכְט פַאר הַבְדָלָה :

רִבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים, דוּ הֶער פוּן אַלֶע וֶועלְטִין , דוּ הִימְלִישֶׁער פָאטֶער וֶועלְכֶער דוּא זֶעהְסְט מִיט לִיבֶּע אוּנ גִינָאד אויף אַלֶע דַיינֶע בְּרוּאִים, וֶועלְכֶע דוּ הָאסְט אויף דַיין וֶועלְט בֶּעשַׁאפִין, פַארְגֶעם דֶעם רֵיינֶעם גִיבֶּעט פוּן דַיין דִינְסְט, וֶועלְכֶע קוּמְט פַאר דִיר אויף אַפוּלֶע וָואךְ אוֹיסְצוּגִיסֶען זִיךְ אִיר פוּלֶע הַארְץ , דֶער לִיבֶּער שַׁבָּת קוֹדֶשׁ

איז

אִיז שׁוֹין אַוֶּועק, מִיט אִים צוּזַאמֶען אִיז אוֹיךְ אַוֶּועק אוּנְזֶער רוּהֶע,
אוּנ אַ נַייֶע וָואךְ קוּמְט אוּנְז אַנְטְקֶעגִין, דְרוּם רבש״ע, וֶוער נָאךְ וִוי דוּ
ווייסְט, וָואס אַ נַייֶע וָואךְ הָאט פַאר אַ יוּדִין צוּזָאגִין, וֶוער נָאךְ וִוי דוּ
הִימְלִישֶׁער פָאטֶער ווייסְט דֶעם שְׁוֶוערִין לֶעבֶּן פוּן דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל,
זייֶער בִּיטֶערִין גֶעמִיט, וִוי שְׁוֶוער אוּנ בִּיטֶער יֶעדֶער יוּד פַארְדִינְט
זַיין בִּיסֶן בְּרוֹיט, מִיט וֶועלְכֶע זָארְג אוּנ עַגְמַת נֶפֶשׁ, מִיט וֶועלְכֶע
שְׁרֶעק אוּנ מַאטֶערְנֶעס עֶר טְרַייבְּט צוּזַאמֶען זַיין פִינְסְטֶערֶע חִיוּנָה,
וֶוער נָאךְ אַזוֹי פוּן אַלֶע פֶעלְקֶער אִין דֶער וֶועלְט, שְׁפִּירְט אַזוֹי דֶעם
שְׁרֶעקְלִיכֶען רוֹשֶׁם פוּן אַ נַייֶע וָואךְ, וִוי דַיינֶע אָרִימֶע קִינְדֶער, אַיין
נַייֶע וָואךְ קוּמְט אוּנְז אַנְטְקֶעגִין, אַיין נַייֶע וָואךְ בְּרֵיינְגְט אוּנְז נַייֶע
זָארְג, נַייֶע שְׁרֶעק, נַייֶע קִימֶער, דָאס אֵיינְצִיגֶע וָואס עֶס אִיז אוּנְז
אַ הָאפֶענוּנְג גֶעבְּלִיבִּין, אִיז נָאר דִי הָאפֶענוּנְג צוּ דִיר אַלֵיין, נָאר דִי
אֵיינְצִיגֶע הָאפֶענוּנְג אוּנ גְלוֹיבִּין אִיז אוֹיף דִיר דֶערְבַּארִימְדִיגֶער גָאט
דוּ הָאסְט אוּנְז גִיגֶעבִּין קְרֶעפְטִין בִּיז הַיינְט, כְּדֵי אוּנְזֶערֶע צָרוֹת מִיט
גֶידוּלְד צוּ דֶערְטְרָאגִין, לָכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֶס זָאל זַיין דֶערְוִוילֶען פַאר
דִיר גְרוֹיסֶער אַלְמֶעכְטִיגֶער גָאט, אַז אִין דִי נַייֶע וָואךְ וֶועלְכֶע קוּמְט
אוּנְז אַנְטְקֶעגִין, זָאלְסְט אוּנְז עֶפֶענֶען דִי טוֹיעֶרִין פוּן דַיינֶע רַחֲמָנוּת,
אוּנ דוּ זָאלְסְט אוּנְז צוּ שִׁיקֶען אוּנְזֶער חִיוּנָה בְּנַחַת נִיט בְּצַעַר, דוּא
זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין פַּרְנָסָה פוּן דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד, וִוי דָוִד הַמֶּלֶךְ ע״ה
הָאט גִיזָאגְט, פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן, דוּ עֶפִינְסְט דַיין הַאנְד
אוּנ זֶעטִיגְסְט אַלֶע דַיינֶע בְּרוּאִים, דְרוּם זָאל אוּנְז דִי נַייֶע וָואךְ בְּרֵיינְ-
גֶען בְּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת, אוֹיף אוּנְז אוּנ אוֹיף כְּלַל יִשְׂרָאֵל,
טְרֵייסְט אַלֶע אוּנְזֶערֶע צוּבְּרָאכֶענֶע הֶערְצֶער, הֵייל אוּנְזֶערֶע וואוּנְדִין,
דֶערְפְרֵיי דַיינֶע פֶערְאוּמֶערְטֶע קִינְדֶער וואוּ זֵיי גֶעפִינֶען זִיךְ, אוּנ שִׁיק
אוּנְז דַיין גוֹאֵל צֶדֶק, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה לתענית צבור

גָאט דֶערְבַּארִימְדִיגֶער אוּנ שְׁטַארְקֶער, דוּ הֵיילִיגֶער אַלְמֶעכְטִיגֶער
גָאט, אוּנ גְרוֹיסֶער בַּאשֶׁעפֶער, וֶועלְכֶער דוּ זֶעהְסְט פוּן דֶעם
כִּסֵּא הַכָּבוֹד אִין יֶעדֶע מֶענְטְשְׁלִיכֶע הַארְץ, דוּ ווייסְט דִי גֶעהֵיימְנִיסֶע
כּוּן

פוּן יֶעדֶער זֶעלֶע, אוּנ פוּן יֶעדֶע פַארְבָּארְגֶענֶע מַחֲשָׁבָה אִיז פוּן דִיר
נִיט פֶערְהוֹילֶען, יֶעדֶער גֶעהֵיים אִיז דִיר בֶּעוואוּסְט, דוּ וֵויסְט דָאךְ
מַיין שְׁוֶוערֶע בִּיטֶערֶע גֶעמִיט, מַיין בְּלוּטִיגֶע אוּנ צוּבְּרָאכֶענֶע הַארְץ,
מִיט וֶועלְכֶע אִיךְ קוּם אִיצוּנְד אִין דִיזֶען פַאסְט טָאג פַאר דִיר, פַאר
אוּנְזֶער הֵיילִיגֶער בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וָואס אִיז אִיבֶּער אוּנְזֶערֶע זִינְד חָרֵב
גִיוָוארִין, מִיר הָאבִּין נִיט מֶעהְר קֵיין כֹּהֵן, קֵיין קָרְבָּנוֹת, קֵיין עֲבוֹדָה
מְכַפֵּר צוּ זַיין אוּנְזֶערֶע זִינְד, אוּנְזֶערֶע קָרְבָּנוֹת וֶועלְכֶע מִיר בְּרֵיינְגֶען
פַאר דִיר, זַיינֶען נָאר אוּנְזֶערֶע צוּבְּרָאכֶענֶע הֶערְצֶער אוּנ שְׁוֶוערֶע
גֶעמִיט, אוּנְזֶערֶע נְסָכִים אִיז נוּר אוּנְזֶערֶע הֵייסֶע טְרֶערִין, וֶועלְכֶע מִיר
פֶערְגִיסֶען פַאר דִיר לִיבֶּער גָאט, נוּר דֶערְמִיט קֶענֶען מִיר פָארְקִימֶען
פַאר דִיר אַלְמֶעכְטִיגֶער גָאט, צוּ בֶּעטִין פוּן דִיר מְחִילָה וּסְלִיחָה אוֹיף
אוּנְזֶערֶע זִינְד, אוּנ דוּ זָאלְסְט שׁוֹין רַחֲמָנוּת הָאבִּין אִיבֶּער דַיין אָרִימֶע
פָאלְק יִשְׂרָאֵל, בְּנֵי אָבוֹת קְדוֹשִׁים זָגֵע אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, זֵיי הָאבִּין גִיזָאג
גֶעלִיטֶען פַאר זֵייעֶרֶע זִינְד, וַוייז זֵיי שׁוֹין יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת, בִּמְהֵרָה
בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה לעשרה בטבת

רַחוּם! זֶה אֵלִי, דֶער וָואס אִיז אַ רַחוּם וְחַנוּן דֶער אִיז מַיין גָאט, תְּחִישָׁה
לִי לְעֶזְרָה, אַייל מִיר צוּהֶעלְפִין, וְתַנִּיחַ אֶת חֲשָׁבַי, אוּנ דוּ זָאלְסְט שׁוֹין
דֶערְלַייכְטֶען מַיין פִינְסְטֶערְנִישׁ, וֶועלְכֶע עֶס אִיז גִיוֶועזִין אִין דֶעם
פִינְסְטֶערִין טָאג, נְבוּכַדְנֶצַר הָרָשָׁע דֶער מֶלֶךְ פוּן בָּבֶל הָאט בַּאלֶעגֶערְט דִי הֵיילִיגֶע שְׁטָאדְט יְרוּשָׁלַיִם, אִיבֶּער דֶעם אִיז דֶער טָאג עֲשָׂרָה
בְּטֵבֵת נִקְבַּע גִיוָוארִין פַאר אַ תַּעֲנִית צִבּוּר, דָאס מִיר זָאלִין זִיךְ דֶער
מָאנֶען אָן דִי צָרוֹת וָואס אוֹיף אוּנְז אִידִין אִיז גִיקוּמֶען אִיבֶּער אוּנְזֶערֶע
שְׁלֶעכְטֶע מַעֲשִׂים, בִּכְדֵי מִיר זָאלִין דֶערְוֶועקִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער
תְּשׁוּבָה צוּטָאן, דָאס דֶער עֶווִיגֶער גָאט זָאל שׁוֹין רַחֲמָנוּת הָאבִּין
אוֹיף אוּנְז, אוּנ זָאל זָאגִין עֶס זָאל שׁוֹין זַיין אַ סוֹף צוּ אוּנְזֶערֶע צָרוֹת,
דָאס מִיר זָאלִין שׁוֹין מֵהַיּוֹם וָהָלְאָה קָאנֶען מַאכִין אַ יוֹ"ט אִין דֶעם טָאג.
דָאס עֶס וֶועט זַיין וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינוּ בְּשׁוּבְךָ לְצִיּוֹן בְּרַחֲמִים בִּמְהֵרָה
בְּיָמֵינוּ, אָמֵן:

אתה האל עושה פלאות , דוא ביסט דער גאט וואס טוסט וואונדער מיט אונז בכל רגע ורגע , נור דורך דעם וואס מיר זיינען ניט פרום , שפירען מיר ניט דיא נסים נסתרים (דיא פארבארגענע נסים) , וואס דוא טוסט מיט אונז , דאס דער גס ווערט פר היילען מיט א דרך הטבע , גלייך וויא עס איז מיט דיא נאטור גיבראכט , דען בימי מרדכי ואסתר , זיינען דאך דיא נסים גיוועזען גאר גרויס , פון דעסט וועגין ווייל דיא אידען זיינען דאן ניט ווערט גיוועזען , (ווייל זייא האבין הנאה גיהאט פון דער סעודה פון אחשורוש טרפות) , זיינען די נסים גיגאנגען פערבארגען , דאס ושתי זאל פארזינדיגען בייא דעם מלך אחשורוש , אונ אסתר המלכה זאל ביי אים נושא חן זיין , דאס דורך איר האבין די שונאים איין גענומען אמפלה , אזוי וויא דיא גמרא הקדושה זאגט ארמז פון דיא תורה אויף דעם נס פון אסתר , דיא תורה זאגט ווען דיא אידען וועלין חלילה זיין זינדיג וועל איך ווייזען די נסים בהסתר ואנכי הסתר אסתיר , וועל איך זייא בעווייזין נסים בהסתר , דען דער אייבערשטער האט גישווארען דאס דיא שונאים זאלין חלילה ניט קענען פארלענדין דיא אידען , מיר פאסטין היינט אזוי ווי אונזערע עלטערין האבין גיפאסט , בימי המן הרשע , דס דר בעשעפער זאל זיך שוין מרחם זיין איבער אונז , מיר זאלין זוכה זיין צו זעהן דיא נסים בפרהסיא (הערפינטליך) כימי מועד צאתך מארץ מצרים אמן :

אל מלא רחמים לכ' סיון

אל מלא רחמים , דוא גאט ביסט פול מיט דר בארימהערציקייט , אונ דיין רואונג איז אין הויכען הימעל , דוא פאר נעמסט דאס געשריי פון די פאר ביטערטע הערצער , גרייט אן איין רעכטע רואונג אויף דיא פליגעל פון דיין היילינגע שכינה אין דער הויך וואו אלע דיינע קדושים וטהורים רוהען , וואס זייא לייכטין וויא דאס שיינונג פון הימעל , אונ זאלסט דער הויבען דיא נשמות פון די צדיקים , וואס האבין גילערינט דיין היילינגע תורה , ווייל איז אין אונזערע הערצער ,

אונזערע קרוינען זיינען אונז אראפ גיפאלין פון דיא קעפ (דער כתר התורה) וואס גאט ב״ה האט אונז אזוי וואונדערליך גישלאגין זיבען מאל מער וויא אונזערע זינד, אונ אונזערע צדיקים וואס האבין טאג אונ נאכט גילערינט תורה, פיל גאונים אונ חסידים האבין גיגעבין זייער הייליגן קערפער אונ זיינען אומגיקומען אויף קדוש השם פון דיינעט וועגין, אונזערע חכמים אונ רבנים, אונ לומדים וואס זיינען גיזעסין אין בית המדרש, זייא זיינען גיוועזען די זיילין פון דער וועלט, אונ פון זייער תורה פלעגין זייא פיל תלמידים צו טיילין, רעכין זיך אפ מיט זייא רבש״ע קער אונז ווידער דיא נסים שנית כימי קדם, אונ ברייננ אונז אין ארץ הקדושה דורך משיח בן דוד במהרה בימינו:

תחנה לשבעה עשר בתמוז

רבונו של עולם, אמרר דבכי איך טוא זיך ביטערין מיט גיוויין אויף דיא הייליגע שטאט ירושלים, וואס אין היינטיגען טאג איז איר מויער גישפאלטין גיווארין, דר שונא דאט איר חרב גימאכט, דיא הייליגע תורה איז אויך אין דעם טאג פארברענט גיווארין, הייליגער באשעפער האב חס אויף דיין הייליגען נאמען, וואס ווערט מחולל ביי די געטצען דינער, נעם אנקמה אין די שונאים דאס אלע זאלין זעהן דיין הילף מיט דם גרויסקייט פון די ישראל, צו ליב דיין גרויסען נאמען אמן סלה:

תחנה לתשעה באב

דיא תחנה זאגט מען אום תשעה באב אויף דער נאכט, אונ אויך אין הער פריא מיט גרוים גיוויין:

אל מלא רחמים, גאט וואס דוא ביסט פול מיט דר בארימהקייט, אונ ביסט דער ריכטער פון דער וועלט, אלע דיינע גערעכט זענין מיט וואהרהייט, היינטיגען טאג האבין אונזערע עלטערין אין דער מדבר וואס דוא האסט זייא אויס גיצויגען פון מצרים, דער ווידער גיוועזען, אונ האבין ניט גיוואלט אן נעמען דם גוטס וואס דו האסט

גיטאן, האסט צו געזאגט צוא אונזערע היילינע עלטערין, אברהם
יצחק ויעקב, אונ האבין גישענט דיא היילינע לאנד, וואס דיין
שכינה הט גירוהט אין איר, אונ האבין אלע צייט גירעט אויף דיינע
וואר האפטיגע קנעכט משה אונ אהרן. אונ היינטיגע נאכט האבין
זייא גיוויינט אונ האבין פאר גאסין פיל טרערין אומזיסט, פר דעם
גיוויין וואס זיי האבין אום זיסט גיוויינט, זיי האבין מתרעם גיוועזן
אויף דיר היילינער גאט, האסטו באצאלט צוא זייערע קינדער,
דאס אין דעם טאג זייגען פאר וויסט אונ פאר שטערט גיווארין,
דער ערשטער אונ דער אנדערער בית המקדש, וואס דורך דעם
איז אוועק גינומען גיווארין פון אונז אונזער שיינקייט אונ די קרוין
פון אונזער קאפ. מיר קענען שוין ניט ברייננען קיין קרבנות אויף
דיין היילינען מזבח, מיר קענען ניט אויף גיין דרייא מאל אין יאר
צו זעהן דיא שיין פון דיין היילינע שכינה, צו דער פרייען אונזער
זעלע מיט דיא היילינקייט וואס דיא שכינה האט גירוהט צווישען
דיא כרובים! ווייא איז צו אונז, אונ וויי צו אונזער נפש, דען אין
היינטיגען טאג איז פרברענט גיווארין אונזער היילינר בית המקדש,
דורך איין פייער פון הימעל, אויך דיא גרויסע שטאט ביתר וואס
אין איהר איז גיוועזן כפלים כיוצאי מצרים איז חרב, אונ אין דער
צייט האט שפניא חרב גימאכט דיא יהודים בשנת רנ"ב, איז אלץ
אום תשעה באב, איבער די גרויסע עבירות פון דיא אידען וואס
זייא האבין ווידער גיוועזן אקעגין דיר, אונ זיינען גיגאנגען אין
בייזין וועג צו דער צערנען דיך אלמעכטיגער גאט, דרום האסטו
צו פירט זייער קעניגרייך, אונ אלע זייער גלוסטיגקייט האסטו צו
בראכין, אונ האסט זייא גיגעבין אין דר האנד פון זייערע שונאים,
אונ זייערע ווייבער אונ זייערע קינדער וואס זיינען זייער אדעל ער-
צויגען גיווארין זיינען גיפאנגען גיווארין, אונ האבין גימוזט ארבײ-
טין זייער שווערע ארבייט, אונ טראגין גרויסע מיל שטיינער אויף
זייערע העלזער, אונ העלצער אן גיבונדין אויף זייערע פיס, צוא
מאכין זיי שוואך, אונ האבין גליטין גרויס הונגער, דארשט, אונ

אויף

אויף אַזעלכֶע גְרויסֶע בִּיטֶערֶע פַאר שְׁטֶערוּנְג הָאבִּין אַלֶע פֶעלְקֶער
גִיקְלַאפְּט מִיט דִיא הֶענְט, אוּנ הָאבִּין זִיךְ פַאר וואוּנְדֶערְט,
הָאבִּין גִיזָאגְט דָאס אִיז דִיא שְׁטָאט יְרוּשָׁלַיִם? וָואס זִיא אִיז גִיוֶועזְן
דִיא קְרוֹין פוּן אַלֶע שְׁטֶעט אוּנ פוּן אַלֶע לֶענְדֶער, וָואס זִיא הָאט
גִיוועלְטִיגְט אִיבֶּער אַלֶע לֶענְדֶער, אוּנ אַ צוֹנְד אִיז זִיא פַאר וויסְט
דוּרְךְ אִירֶע פַיינְט, גָאר אָן דֶער בַּארִימְהַארְצִיקַייט, אוּנ זַייא פְרֵייעֶן זִיךְ
אויף אִיר בְּרָאךְ אוּנ לֶעסְטֶערִין זִיא מִיט שֶׁענְדְלִיכֶע רֵייד, לִיבֶּער
גָאט! קֶער אוּנְז צוּרִיק אִין יְרוּשָׁלַיִם אָמֵן סֶלָה:

אֵלֶה מִזְבְּחוֹת זָכוֹר, פִיל בְּלוּט זַיינֶען פֶערְגָאסִין גִיוָוארִין דוּרְךְ אוּנְזֶערֶע
בְּלוּט שׂוֹנְאִים, דִיא דָאזִיגֶע מִזְבְּחוֹת פוּן דִי הֲרוּגֵי יִשְׂרָאֵל
דֶער מָאן דֶער בַּארֶעמִיגֶער גָאט, אוּנ הֶעלְף אוּנְז. זַאמִיל אוּנְז אַיין
פוּן אַלֶע פִיר עֶנְדִין וֶועלְט, אוּנ בּויא אוּנְז ווידֶער מִיט פַייעֶר דַיין
שְׁטָאט יְרוּשָׁלַיִם. טְרֵייסְט אוּנְז פוּן אוּנְזֶער טְרוֹיעֶרִקַייט, שִׁיק אוּנְז
מָשִׁיחַ צִדְקֵינוּ עֶר זָאל אוּנְז אויף בְּרֶענְגֶען קַיין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. מִיר
זָאלִין הַיינְט אִין דֶעם טָאג פְרֵייליךְ זַיין, צוּא לוֹיבֶּען דַיין הֵיילִיגֶען
נָאמֶען, אוּנ צוּא דֶער צֵיילֶען דַיינֶע וואוּנְדֶער אַזוֹי וִוי דוּא הָאסְט
עֶרְלֵייזְט דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל פוּן מִצְרַיִם, אוּנ עֶס זָאל שׁוֹין מְקוּיָם
וֶוערִין וָואס דֶער נָבִיא הָאט גִיזָאגְט, אַז דֶער חוֹדֶשׁ אָב, וֶועט פַאר
קֶערְט וֶוערִין צוּ פִיל פְרֵייד, אוּנ נִיט צוּא גִיוֵויין אוּנ קְלָאגִין, דָאס
זָאל גִישֶׁעהִן בַּאלְד אִין אוּנְזֶערֶע טֶעג, אָמֵן וְאָמֵן:

תחנה נחמת ציון

אַנַייעֶ תְּחִנָּה צוּ זָאגֶען מִיט גְרוֹיס כַּוָּנָה, שַׁבָּת נַחֲמוּ:

אָנָּא אִיךְ בֶּעט דִיר אֱלֹהֵי הַנֶּחָמוֹת, גָאט וָואס דוּא טְרֵייסְט יֶעדֶער
אָבֵל, זָאלְסְטוּ טְרֵייסְטִין מִיר מִיט מַיין גַאנְץ הויז גֶעזִינְד, מִיט
כָּל יִשְׂרָאֵל דָאס עֶס זָאל וֶוערִין פוּן אוּנְז אָפּ גִיטָאן אַלֶע צָרוֹת,
מִיט אַלֶע גְזֵירוֹת רָעוֹת, זָאלְסְטוּ צוּ אוּנְז שִׁיקְן דִי נֶחָמָה דָאפֶּעלְט
דָאס מִיר זָאלִין דָאפֶּעלְט גִיטְרֵייסְט וֶוערִין, אַזוֹי וִויא דֶער נָבִיא
יְשַׁעְיָה זָאגְט נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם, אוּנ פַר אַלֶע צָרוֹת מִיט אַלֶע
יִסוּרִים מִיט אַלֶע פֶערְשִׁיידֶענֶע עַגְמַת נֶפֶשׁ רַחֲמָנָא לִיצְלָן (וָואס מִיר
הָאבִּין

האבן גיזינדיגט געגען דיר הייליגער גאט, זאלסטו אונז בעגיטיגען מיט פיל טובות ישועות ונחמות, דאס מיר זאלין פארגעסין אן אונזערע ערשטע צרות, אונ מיר זאלין שוין אויפגעריכט ווערין מיט די גאולה שלימה, דורך משיח בן דוד, במהרה בימינו, אמן:

תחנה אמהות לר"ח אלול

מען זאל זאגין גאנץ אלול אלע טאג:

למשפטיך עמדו כלם, צו דיין משפט ווערין מיר זיך היינט שטעלין.

דרום טוא איך וויינען אונ שרייען פאר דיין הייליגען נאמען, אז דו זאלסט מיין תפלה צונעמען מיט חסד ורחמים, אונ דו זאלסט דיך אליין זעצין איבער מיין משפט, שטראף אונז ניט מיט קיין גזירות אכזריות, אונ לאז אונז אונזערע קינדערלעך דערציהען צו גוטען, זיי זאלין דיר דינען באמת, אונ מיינע קינדער זאלין זוכה זיין צו דערציהען זייערע קינדער צו גוטען, דען דו ביזט זיך מרחם אויף קליינע קינדער, דיין רחמנות איז דאך גרויס, אב רחום. גרויסער גאט! ווי גרויס איז די דינסט וואס מען דארף דיר דינען,

אז דיין חסד אונ רחמנות איז אויף אלע ברואים וואס דו האסט בעשאפין, הגם איך בין ניט ווערט דיין חסד, ווייל איך האב פאר דיר פיל גיזינדיגט געגען דיין כבוד, דרום מיט א צובראכענע הארץ בעט איך דיר מחילה וסליחה, דוא גאט ווייסט דאך אז מיט גאנצין הארצין וויל איך תשובה טאן אויף מיינע עבירות, אונ איך וועל זעהן מיט אלע מיינע מעגליכקייט מער ניט צו זינדיגען, נאר דו זאלסט מיר העלפין דערצו, דען איך וויל דיר דינען מיט אן אמת פערצייא מיר ליבער גאט, איך בין דאך איין בשר ודם עפר ואפר, איך האב קיין כוח ניט צו שטרייטין מיט דעם יצר הרע, דארום הייליגער גאט העלף מיר, אז איך זאל דיר קענען דינען בלב ונפש:

אנה עני והושיעני, אדוני האל המושיע, זעה מיין פיין פון מיינע עבירות

הער גאט מיין העלפער, אונ דו זאלסט מיר העלפין, נעם אן מיין גיבעט, איך ווייס אז איך בין ניט ווערט צו עפענען מיין מויל

צו

צו בעטין דיך ליבער גאט, ווייל איך האב מיט מיין מויל גרויס
עבירות געטאן, איך האב ליצנות געטריבען, איך האב ניבול פ
גירעט, לשון הרע ורכילות גישפראכין, נייערט דו ביזט איין דער
בארימיגער גאט, דערבארים דיך איבער מיר, נעם אן מיין גיבעט
ווי דו האסט אנגינומען די גיבעט פון אונזער מוטער חנה. אזוי זאלסט
אנגענעמען מיין תפלה, און פארגיב מיר אויף מיינע עבירות ול
ישראל. און דערפרייא אונז מיט דיינע ישועות ונחמות, אמן:

רבונו של עולם! איך וויל זיך פאר דיר מתודה זיין מיינע זינד
ווי אין דער היילינע תורה שטייט גישריבין, אז מען איז
אליין מתודה ווערט פארגרינגערט דער עונש, דרום וויל איך פא
קענען מיינע זינד אין דעם חודש אלול, אז דער שטן, דאס איז דע
יצר הרע, זאל אום ראש השנה ניט קענען מקטרג זיין, אז דו וועסט
זיך זעצין אויף דיין היילינען שטול, און מלאכים וועלין שטיין פ
ביידע זייטין, און איך אליין וועל שטיין פאר דיר גאט מיין גאט איך
אלע, דו שיידסט אפ פון דיין ליכט (די נשמה) צו אלע דיינע באש
פעניש, און אויך דו ביזט גיקרוינט מיט אלערליי קרוינען, דו האסט
דעם מענטשין בעשאפין, אז דו זאלסט מיט אים מטיב זיין מיט ד
גרויס חסד, דו באגערסט ניט דעם טויט פון מענטשין, נור ווען ע
קערט זיך ווידער מיט תשובה פון זיינע בייזע מעשים, איז ד
רעכטע האנד שוין אפין צו צונעמען די תשובה פון אים, דו פא
שעמסט ניט דעם גישריי פון דעם ארימאן, און פארבארגסט ניט ד
היילינען פנים ווען ער שרייט, און דו ענטפערסט אים, דרום לאז
דיין ווילען, אל מלא רחמים, דו זאלסט ניט גיין מיט משפט מיט ד
דינסט, און נעם אן מיין תשובה, דען דיין סדר איז צו דערלייזנען
דיין צארין, און צו דערבארימען זיך איבער דיינע באשעפעניש
ביזט גוט צו פארגעבין מיט פיל חסד, צו די וועלכע וואס רופין ד
מיטין גאנצין הארצין, דרום ענטפער מיר ליבער גאט אין ד
שווערער צייט. און מיין בלוט וואס ווערט גימינערט דורך מ
פאסטין, זאל זיין גלייך ווי איך וואלט גישפריינגט אויף דיין מזב

און

און עס זאל פאר רעכינט ווערין וואס איך האב גיפעלשט אין דיין כבוד, און איך האב מיט מיינע זינד־קאליע גימאכט די שפע, און די ברכה וואס איז גיגאנגען אויף דיין ליב פאלק ישראל, און האב פיל גוטעס פארשלאסין דורך מיינע זינד, ווען איך וועל שטארבין חלילה, וועט מיך דיין גרויס פייער פארברענען חלילה, און איך בין דאך דיין באשעפעניש, וואס דו גאט האסט מיר בעשאפין, דרום דערבארימיגער פאטער! דערבארים זיך איבער מיר, און לאז דיין צארין מיך ניט שטראפין, ניט צו בעצאלין מיר ווי מיין פארברעך, הערצו מיין גיבעט, זאל זיין גרייט דיין הארץ און דיינע אויערין צו פארנעמען מיין תפלה, איך האב אזויפיל־קאליע גימאכט מיט מיינע בייזע מעשים, אז איך האב ניט אזוי פיל כח צו פאריכטען, נאר דו גאט, דו ווייסט דאך אלע מיינע גידאנקען, אז איך האב גילוסט צו טאן גוטעס וואס נאר מעגליך איז, וויא אין דיא הייליגע תורה שטייט, ווען מ'האט אין זינען גוטעס צוטאן, נור מען איז ניט אים שטאנד דאס אויסצופירען, איז גלייך ווי מען האט שוין דאס גיטאן, דרום פאטער דערבארעמיגער, לאז פאר דיר זיין גלייך, ווי איך האב שוין פאריכט וואס איך האב מכולה גימאכט מיט מיינע זינד, דו ווייסט דאך, אז אונזער חכמה טראגט אונז ניט, דאס מיר זאלין וויסען ווי צו פאריכטין, און צו היילין די אלע פארברעכין וואס מיר האבין גיטאן, דרום זעה גאט, ווי מיין הארץ איז מיר צובראכין פון דעם, און ווי איין ציטערניש איז אויף מיר גיקומען, אז ווען נור איך דערמאן זיך מיינע זינד פון מיין יוגינד, וואס איך האב פארפירט, און האב ניט גיוואלט טראכטין צוא באשיינען מיין עלטער. און היינט האב איך מיך דערמאנט, אזוי פלאגט מיר מיין הארץ, אז מיין נשמה זאל ניט פארשעמט ווערין צום יום הדין, פאר דיין הייליגען כסא הכבוד, דרום ליבער גאט ענטפער מיר היינט, איך בין אין איין גרויסע צרה, איך ווייס אלע מיינע זינד, זיי פערטרינקען מיר שוין אין איין טיפען וואסער, עס גייט מיר שוין אריבער איבערין קאפ, און זיי זייגען מיר שוין שווער צוטראגין, און דא קומט שוין די

טֶעג, וָואס אִיךְ בַּארְף אָפְּגֶעבִּין חֶשְׁבּוֹן פוּן אַלֶע מַיינֶע זִינְד, צוּ דִיר,
אוּנ אוֹיךְ צוּ אַלֶע דַיינֶע מַלְאָכִים וָואס פוּן בֵּיידֶע זַייטִין שְׁטֵייעֶן, אַז
אַלֶע דַיינֶע סְפָרִים פוּן מִשְׁפָּט וֶועלִין שׁ׳ין זַיין אָפִין, וָואס וֶועל אִיךְ
יֶעצְט עֶנְטְפֶערִין, אוּנ וִוי אַזוֹי וֶועל אִיךְ מִיךְ קֶענֶען גִירֶעכְט מַאכִין
דְרוּם רבש״ע, מִיט דַיין רֶעכְטֶע הַאנְד זָאלְסְטוּ מִיךְ אוּנְטֶערְשְׁטִיצֶען
גְייג דַיינֶע אוֹיעֶרִין צוּ מִיר וִוי אִיךְ וֶועל זִיךְ יֶעצְט מִתְוַדֶה זַיין מַיינֶע
זִינְד פַאר דִיר לִיבֶּער גָאט, פַארְשְׁטָאפּ דֶעם שָׂטָן זַיין מוֹיל מִיט זַיינֶע
טַעֲנוֹת, עֶר זָאל אוֹיף מִיר נִיט מְקַטְרֵג זַיין, צוּ דִיר אַלֵיין הָאבּ אִיךְ
גִיזִינְדִיגְט, אוּנ פַאר דִיר אַלֵיין וֶועל אִיךְ זִיךְ מִתְוַדֶה זַיין, אוּנ הֶעלְף
מִיר, אַז אִיךְ זָאל זִיךְ שׁוֹין מֶער נִיט אוּמְקֶערִין זִיךְ צוּ דִי שְׁלֶעכְטֶע
מַעֲשִׂים, אִיךְ זָאל זֵיי שׁוֹין מֶער נִיט טָאן, נוּר טָאן גוּטֶעס צוּ גָאט אוּנ
צוּ לַייטִין, כִּי אַתָּה מָלֵא חֶסֶד וְרַחֲמִים, אָמֵן:

תחנה קול שופר

(וֶוען מֶען הוֹיבְּט אָן שׁוֹפָר בְּלָאזִין בר״ח אֱלוּל):

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! הֶער פוּן דֶער וֶועלְט, הַיינְט הוֹיבִּין מִיר אָן צוּ
בְּלָאזִין שׁוֹפָר, בִּכְדֵי מִיר זָאלִין זִיךְ דֶערְמָאנֶען אָן דֶעם יוֹם
הַדִין, וֶועלְכֶער עֶר קוּמְט אָן צוּ אוּנְז לְטוֹבָה, אוּנ מִיר זָאלִין זִיךְ אַרוּם
זֶעהְן וֶועגִין אוּנְזֶערֶע מַעֲשִׂים פוּן אַגַאנְץ יָאר, מִיר זָאלִין תְּשׁוּבָה טָאן
אוֹיף אוּנְזֶערֶע עֲבֵירוֹת, וִוי דֶער פָּסוּק זָאגְט „שׁוּבוּ אֵלַי וְאָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם
קֶערְט זִיךְ צוּ מִיר מִיט אַייעֶרֶע גוּטֶע מַעֲשִׂים, אוּנ טוּט תְּשׁוּבָה אוֹיף
אַייעֶרֶע זִינְד, וֶועל אִיךְ זִיךְ אוֹיךְ צוּ אַייךְ קֶערִין, אוּנ אִיךְ וֶועל אַייךְ
מַצִיל זַיין פוּן אַייעֶרֶע צָרוֹת, דְרוּם בֶּעטִין מִיר דִיר דֶערְבַּארִימְדִיגֶער
פָאטֶער, אַז דוּ זָאלְסְט זִיךְ אוֹיף אוּנְז דֶערְבַּארִימֶען, אוּנ גֶעבִּין אַיין
אַיין גוּטִין גִידַאנְקֶען, אַז מִיר זָאלִין טָאן אַ תְּשׁוּבָה שְׁלֵימָה פַאר דִיר
אוּנ דוּ זָאלְסְט אוּנְז שְׁטַארְקִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער צוּטָאן דַיין וִוילֶען
אַז מִיר זָאלִין קֶענֶען הֵיילִיגִין דַיין נָאמֶען, וָואס עֶר אִיז זֵייעֶר הֵיילִיג
אוּנ מִיט דִי שְׁטִימֶע פוּן שׁוֹפָר, זָאלְסְטוּ צוּטוּמְלֶען דֶעם שָׂטָן, אַז עֶר
זָאל נִיט קֶענֶען מְקַטְרֵג זַיין, אוּנ מִיר זָאלִין קֶענֶען קוּמֶען צוּם יוֹם
הַדִין רֵיין פוּן אַלֶע זִינְד, אוּנ רֵיין פוּן אַלֶע פֶערְבְּרֶעכוּנְגֶען, וֶועלְכֶע

מִיר

מיר האבען פערבראכען געגען דיר הייליגער גאט, וְתָאֵר עֵינֵינוּ בַּעֲבוֹדָתֶךָ, דערלייכט אונזערע אויגען צו דיין דינסט, מיר זאלען וויסען ווי דיר צו דינען מיט דעם גאנצען הארצען, אונ אזויא וויא דיא תקיעה איז א גלייכער קול, אזוי זאלסטו אויסגלייכען אונזערע הערצער, אז מיר זאלען גיין אין גלייכען וועג פון דער תורה, אונ אזוי ווי דער קול פון שברים תרועה איז איין צובראכענער קול, אזוי זאל צובראכען ווערען אלע בייזע גזירות פון אונז, אונ מיר זאלען זוכה זיין צו הערען דעם שופר פון משיח צדקנו במהרה בימינו אמן:

תחנה ששה סדרים

(אם ערשטען טאג סליחות ביז ראש השנה, זאגט מען די תחנה, ווען מען קומט אין שול:)

רבון העולמים, הער פון אלע וועלטען קִדְּמוּ עֵינַי אַשְׁמוּרוֹת, לִשְׁפּוֹךְ לִבִּי כַּמַּיִם, מיינע אויגען האבען גיפאדערט צום וואך ווערען, פארטאג צו פארגיסען מיין הארץ אזוי ווי וואסער, גאט מיין גאט, וואס בין איך? אונ וואס איז מיין לעבען? אונ מיין כוח? אונ וואס איז מיין גירעכ-טיגקייט? אונ וואס זיינען מיינע גוטע מעשים? דאס איך זאל מיט זיי קומען פאר דיר, ווייל איך בין געמיינערט אונ ליידיג פון גוטעס, אונ איך בין פול פון אלע מיינע זייטען מיט גרויסע שמוטץ פון זינד, אונ גרויסע אומרעכט, אוי לי ואוי לנפשי, וויי איז צו מיר, אונ וויי איז צו מיין לייב, דען איך האב פיל גיזינדיגט, וויא קאן איך קומען בעטען סליחה ומחילה פון דיר, אַךְ עַל רַחֲמֶיךָ אֶשָּׁעֵן, כִּי אֵל מָלֵא רַחֲמִים אָתָּה:

פאר נעם ערבארימדיגער פאטער! מיינע רייד איך בין דיר מודיע מיינע זינד, איך בין ניט מעלים מיינע עבירות, ווי קאן איין בשר ודם לייקענען עטוואס פון דיר, אז דו גאט ווייסט דאך אלע מיינע געהיימעניסען, וויא אזוי זאל איך פערבארגען מיינע זינד, אז דוא זוכסט אויף אלע מיינע חדרים פון מיין הארץ, אונ מיינע נירען, אונ וויא אזוי זאל איך לייקענען דיין גוטעס, ווען דו ווייסט אפילו דעם מענשענס גידאנקען וואס ער טראכט נאר, איך האב זייער פיל געזינדיגט, וויי איז צו מיר, איך שעם זיך אויף הויבען מיין קאפ געגען דיר, גאט פון הימעל, נאר איך בעט אדון רב

סליחות

סְלִיחוֹת, דוּא זָאלְסְט פֶערְטְרָאגִין מַיינֶע זִינְד, וֶועל אִיךְ דִיר דִינֶ
בְּכָל לֵב וָנֶפֶשׁ, כָּל יְמֵי חַיָי:

סְלַח לִי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

פַאר גִיבּ מִיר מַיין פָאטֶער אִין הִימִיל, וָואס אִיךְ הָאבּ גִיזִינְדִיגְ אִין פִיל עֲבֵירוֹת, סַיי בְּשׁוֹגֵג, אוּנ סַיי בְּמֵזִיד, אַלֶע גְרוֹיסֶע אוּנ הַארְבֶּע עֲבֵירוֹת וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן, אוּנ פִיל מָאל הָאבּ אִיךְ דִיר דֶערְצַארְינְט, וָואס עֶס אִיז אוּנְמֶעגְלִיךְ אוֹיסְצוּרֶעכֶענֶען, אוּנ דוּ גָאט הָאסְט מִיר אִין אַלֶע צַייטִין גוּטֶעס גִיטָאן, אוּנ אִיךְ הָאבּ דִיר נִיט גִישֶׁעצְט נָאךְ דַיין גְרוֹיס כָּבוֹד נָאךְ, דְרוּם טוּ אִיךְ מִיךְ טְרַאכְטִין, אַז אִיךְ וֶועל זִיךְ מִתְוַדֶה זַיין אוֹיף אַלֶע מַיינֶע זִינְד פַאר דִיר רבש"ע, אוּנ אִיךְ וֶועל מַיינֶע טְרֶערִין פַארְגִיסֶען, אוּנ אָבְּוַואשִׁין מִיט זֵיי נָאר מַיינֶע זִינְד, וָואס הָאבִּין פֶערְפְלֶעקְט מַיין נְשָׁמָה:

סְלַח לִי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

פַאר גִיבּ מִיר מַיין פָאטֶער אִין הִימִיל, דֶען אִיךְ שְׁטֵיי אוּנ אִיךְ בִּין זִיךְ מִתְוַדֶה אַיינְגִיבּוֹיגִין מַיין קָאפּ, אוּנ צוּבְּרָאכִין מַיין הַארְץ אוּנ מִיט שְׁלַאפֶע הֶענְט, אוּנ אַלֶע מַיינֶע גְלִידֶער זַיינֶען צוּגַאנְגֶען. אִיךְ בֶּעט פוּן דִיר סְלִיחָה וּמְחִילָה וְכַפָּרָה אוֹיף אַלֶעס וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן, אוֹיף אַזוֹי אַיין זַאךְ וָואס עֶס אִיז גִיאִיבִּילְט אִין דַיינֶע אוֹיגִין אוּנ עֶס טוּט מִיר זֵייעֶר בַּאנְג, אוּנ זָארְג מִיךְ אוֹיף דִי פִיל יָארִין וָואס זַיינֶען אִיבֶּער גִיפָארִין פוּן דֶערְצַייט אָן וָואס אִיךְ בִּין צוּ מַיין שֵׂכֶל גִיקוּמֶען בִּיז דֶעם הַיינְטִיגֶען טָאג וָואס אִיךְ הָאבּ גָאר מַיינֶע יָארִין פַארְטָאן אִין נַארִישְׁקַייט, צוּ זַאט מַאכִין דֶעם יֵצֶר הָרָע, אוּנ צוּ פַאר לֶענְדִין מַיין פְלֵייש. צוּמַאכִין נִידֶערִיג אוּנ אוּמְרֵיין, אוּנ אוּמְווֶירְדִיגִין מִיט אוּמְרֵיינִקַייט אוּנ אוּנְווִירְדִיגְקַייט מַיין טַייעֶרִין שֵׂכֶל וָואס דוּא הָאסְט מִיר גִיגֶעבִּין:

סְלַח לִי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

פַאר גִיבּ מִיר מַיין פָאטֶער אִין הִימִיל, דֶען אִיךְ צוּרַייס מַיין הַארְץ מִיט מַיין זִיפְצִין אוּנ אִין פַארְבַּארְגֶענִישׁ טוּט מַיין לֵייבּ וויינֶען,

און איך בין זייער גיפייניגט און מיין כח איז גישטרויכילט פאר וואס דו גאט ביזט דאך איין דערבארימיגער . און באגערסט פון דיינע לייט, אז זיי זאלין זיך אומקערין פון זייער אומרעכט, זיי זאלין שוין מער ניט טאן. אזוי ווי אין פסוק שטייט קחו עמכם דברים ושובו אל ה׳ דס אין טייטש , נעמט מיט אייך רייד, און קערט אייך אום צו גאט:

סְלַח לִי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

פאר גיב מיר מיין פאטער אין הימיל טו מיט מיר גרויס גינאד און שטארק מיך איינג צובויגין מיין יצר הרע, איך זאל שוין מער ניט זינדיגין, און זאלסט אויסשטרעקין דיין רעכטע האנד אנצונעמן מיין תשובה פאר דיר, העלף מיר צו מקיים זיין אלע זאכין וואס איך נעם אויף מיר היינטיגען טאג צוטאן איך זאל מיך שטארקין אין דיינע מצות, אזוי ווי אונזערע חכמים האבין גיזאגט הבא לטהר מסייעין אותו דאס איז דער טייטש, ווער עס קומט זיך ריינינגען העלפט מען אים, ארויין הארין בעשאף אין מיר, און אנייע גימיט באניי אין מיר איך זאל זיין געהיט צוהאלטין דיין גיבאט, און זאל ניט גישטרויכילט ווערין אין קיין שום עבירה, און דו זאלסט איינפלאנצין אין מיינע גידאנקען דיין פארכט, דאס עס זאל מיך ניט שרעקין קיין בייזע מחשבות און פרעמדע גידאנקען, בפרט אין דער צייט ווען איך וועל מיך שטעלין תפלה טאן פאר דיר. נאר אלע מיינע גידאנקען זאלין זיין אנגיגרייט צו דיין דינסט, צודינען דיך מיט ליבשאפט און פרייליכקייט. אלע מיינע מעשים זאלין נאר זיין פון גאטס וועגין , און איך זאל זיין גוט צו גאט און צו לייטין , איך זאל קיינעם ניט מקנא זיין, און איך זאל באשירעמט ווערין פון כעס, און חניפה, און רכילות , און לשון הרע, איך זאל נאר גאנץ זיין מיט גאט און מיט מענטשין:

סְלַח לִי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם:

פאר גיב מיר מיין פאטער אין הימל און נעם מיך ניט צו פון דער וועלט ביז איך וועל פאר ריכטין וועלכעס איך האב פאר דארבין און מיינע זינד זאלין גיט גידיינקט און גיבאכט ווערין ווען איך

אִיךְ וֶועל דִיר מַיין נְשָׁמָה גֶעבִּין, אוּנ מַיינֶע קִינְדֶער אוּנ קִינְדֶ
קִינְדֶער זָאלִין אַלֶע לֶערְנֶען דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה אוּנ עֶס זָאל זַיין דַיי
פָּארְכְט אוֹיף זֵייעֶר פָּנִים זֵייא זָאלִין נִיט זִינְדִיגֶען צוּא דִיר אוּנ וֶוע
מַיין כֹּחַ וֶועט זִיךְ אוֹיס לָאזִין זָאלְסְטוּ מִיךְ לִיבֶּער גָאט נִיט פַאר
לָאזִין, אוּנ אִין דֶער צַייט פוּן מַיין עֶלְטֶער זָאלְסְטוּ מִיךְ נִיט אַוֶועק
וַוארְפִין פוּן פַאר דִיר. אוּנ מֶער מִיךְ צוּא וַואשִׁין אוּנ רֵייניגֶען פוּן
מַיינֶע זִינְד. אוּנ אִין גִירֶעכְטֶע וֶועגִין זָאלְסְטוּ מִיךְ פִירֶען אוּנ פוּן דַיין
בַּהַאלְטֶנֶעם גוּטְס זָאלְסְטוּ מִיךְ אָן זֶעטִין, דָם טְרֵייסְטוּנְג פוּן צִיּוֹן
אוּנ יְרוּשָׁלַיִם זָאלְסְטוּ מִיר וַוייזֶען אוּנ עֶס זָאל זַיין אַצוּנְד אַיין דֶער
בַּארְמִינֶע צַייט צוּא בַּאוִוילִיגֶען מִיךְ אוּנ מַיינֶע תְּפִלּוֹת צוּ וִוישֶׁ
אַלֶע יוּדִישֶׁע תְּפִלּוֹת: יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה׳
צוּרִי וְגוֹאֲלִי אָמֵן:

ירושלים תחנה

פוּן סִפְרֵי קוֹדֶשׁ אוֹיף ר״ח אֱלוּל:

בְּשֵׁם הַשֵּׁם אֱ־לֹהֵי יִשְׂרָאֵל יוֹשֵׁב הַכְּרוּבִים, אִין נָאמֶען פוּן גָאט פוּן אִידֶען,
וּבִזְכוּת אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין טוּא אִיךְ דִיר בֶּעטִין מִיטֶען גַאנְצִין
הַארְצִין, דָאס דוּא זָאלְסְט זִיךְ אִיבֶּער מִיר דֶער בַּארִימֶען, כְּרַחֵם
אָב עַל בָּנִים אַזוֹי וִויא אַ פָאטֶער אִיבֶּער זַיינֶע קִינְדֶער, אוּנ הֶער
מַיין גִיבֶּעט, בַּאהִיט מִיךְ פוּן אַלֶעם בֵּייזֶען, פִיר מִיךְ אִין רֶעכְטִין
וֶועג, פַר נֶעם מַיין גִיבֶּעט וָואס אִיךְ קוּם אַלֶע טָאג צוּ בֶּעטִין דִיר
מִיט מַיין גַאנְצִין הַארְצִין, אוּנ לָאז מִיךְ לֶעבִּין מִיט מַיין מַאן אוּנ
קִינְדֶער דִיר צוּא דִינֶען מִיט הֵיילִיגֶע גֶעפִילֶען, מֶלֶךְ הָרַחֲמִים דֶער
בַּארְמִיגֶער קֶענִיג, דֶר בַּארִים זִיךְ אִיבֶּר מִיר אוּנ אוֹיף כְּלַל יִשְׂרָאֵל,
אוּנ פִיר זִיךְ מִיט אוּנְז, נָאר מִיט מִדַּת הָרַחֲמִים, אוּנ טוּא אָפּ דַיין
צָארִין פוּן אוּנְז, אוּנ פֶערְגֶעם אוּנְזֶער גִיבֶּעט אַלֶע מָאל, וֶוען מִיר
טוּעֶן דִיךְ רוּפֶען, הֶעלְף אוּנְז אִין אַלֶע אוּנְזֶערֶע נוֹיטֶען, אוּנ זַייא
אוּנְז מְמַלֵּא אוּנְזֶערֶע בַּקָּשׁוֹת וָואס מִיר פַארְלַאנְגֶען פוּן דַיין הֵיילִיגֶען
נָאמֶען, זָאלְסְט אוּנְז הֶעלְפִין אַזוֹי וִויא דוּא הָאסְט גִיהָאלְפִין אוּנְזֶערֶע
עֶלְטֶערִין פוּן גְרוֹיסֶען פַּיין פוּן מִצְרַיִם, אוּנ גִיב מִיר פַארְשְׁטַאנְד אוּנ

מעגליכקייט איך זאל ערציהען מיינע קינדער אין גוטען וועג, זייא זאלין זיין צדיקים חסידים, תלמידי חכמים, אונ זאלין האבין חן וחסד אין דיינע אויגען אונ אין לייטינס אויגען, אונ מיר זאלין אויס לעבען אונזערע יאהרען אין גרויס פריידען, מיר זאלין זוכה זיין אונזערע קינדער אויס צוא געבין בכבוד גדול, איך בעט דיך דוא אלמאכטיגער גאט בארימהערציגער פאטער, דער הער איבער אלע הערען, דוא זאלסט צוא הערין אלע מיינע תפלות ובקשות, אונ זאלסט באהיטען מיך אונ מיין מאן אונ מיינע קינדער פון אלעם בייזין, דוא זאלסט דר הערין מיין תפלה, ווי די תפלה פון אונזער מוטער חנה עליה השלום, ווס זיא הט באגערט פון דיין היילינגען נאמען, מלך רחמים, דוא דער בארמיגער פאטער, קעניג דער וועלט גיב אונז פרנסה אונ אלע אונזערע באדערפעניש פון דיין היילינגע גיטראייע מילדע האנט, אונ ניט חלילה דורך דאס הילף פון א בשר ודם, מיר זאלין זוכה זיין צו אריכות ימים בנחת ובכבוד: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איך טוא דיך רופין אלע צייט, דען דוא ביסט א גאט אליין קיינער מער הוץ דיר, אונ דוא ביסט מיין שפייזער, דוא גיבסט מיר אלע מיינע באדערפטינקייט, דו האסט מיר געשפייזט אונ דערצויגען פון יוגענד ביז היינטיגען טאג, אונ באהיט מיך אונ מיין מאן אונ קינדער פון איין מיתה משונה, אונ זאלסט אונז אן שרייבין אלע צייט צוא גוטע יארין, צו לאנג לעבין, איין זיסען לעבין, דען צו דיין הילף האף איך אונ אלע די ווס לעבען אויף דער גאנצער וועלט, אונ זאלסט אונז גידיינקן אלע צייט צו גוטען אונ צו בענשונג, זאלסט אונזערע תפלות אלע צייט דער הערין אזוי וויא דוא האסט דער הערט דיא תפלה אונ תשובה פון מנשה מלך יהודה, אונ זאלסט אונזער תפלה ניט פאר שעמען אונ ניט לאזין לעדיג ווידער קערין פון דיר, דען דוא ביסט דער גאט דער דא הערט אלע גיבעט דיא וואס רופען מיטען גאנצין הארצין, אמן וכן יהי רצון:

(דיא תחנה זאל מען זאגען אין דער פריא צו סליחות פאר ראש השנה) :

אדון עולם הער פון דער גאנצער וועלט ! דוא ביסט געוועזן איין קעניג איידער די וועלט איז באשאפען געווארין און דו האסט אלס דינג באשאפען אזוי ווי דו האסט געוואלט פון דיין כבוד וועגין, ווער קען זיך צו דיר גלייכען, ווער איז צו דיר גלייך, ווער קאן דער ציילען דיין גרויסקייט און דיין לויב, דאס שטארקייט און דאס הערשאפט איז דאך אין דיין האנט, דוא ביסט איין איינציגער גאט, דוא קענסט מיר דער פרייען ווען איך רוף צו דיר, אין דיין האנט באהאלט איך מיין גייסט, אז איך טוא שלאפין און אז איך טוא וואכין קערסטו ווידער מיין גייסט אין מיין גוף, און אז גאט איז מיט מיר, טוא איך גאר ניט זארגען, און מורא האבין פאר קיין שום זאך, פאטער גאט, זעה פון דיין הייליג ארט דער בארים דיך איבער אונז און העלף אונז, אז אונזער בית המקדש איז געשטאנען איז בייא אונז ווייניג זינד געוועזן, דען אונזער הייליג הויז האט אונז דיא זינד פאר געבין, אויך די קרבנות פון בייא נאכט האבין פאר געבין אויף דיא עבירות וואס מען הט געטאן אגאנצען טאג, איצט מיט ווס זאלין מיר צו דיר קומען ? דרום זאלסטו פאר דיר נעמען אונזערע צו בראכענע הערצער, און עס זאל פאר דיר אן גענומען ווערין אונזער תפלה אזוי וויא איין קרבן עולה, און היינט טוען מיר וויינען און שרייען פאר דיר אז דוא זאלסט אונז אונזער בית המקדש בוען במהרה בימינו אמן :

תחנה לסליחות פאר ראש השנה

רבונו של עולם, איך טוא דיר בעטין אז דוא זאלסט זיך איבער מיר דער בארימען און זאלסט זיין אליין מיין מליץ יושר ביי דעם משפט, דען איך וואלט גערין האבין עולם הזה און עולם הבא, נאר מיט מיינע מעשים הב איך דס געווינס ניט פאר דינט, נאר מחמת איינס אן דעם אנדערין קען ניט זיין דען מחמת דאגות פרנסה קען מען ניט רעכט גאט דינען, דרום וויל איך ביידע דיא וועלט און יענע וועלט, אבער איך ווייס ניט וועלכע זאל איך

פריעו'

פריער אן הייבען צו בעטין, אז עס זאל פר דיר אן גינומן ווערין, דרום טוא איך דיר בעטין אז דער זכות פון די הייליגע אבות זאל מיר בייא שטיין פאר דעם יום הדין, אונ איך בעט דיך הער פון דער גאנצער וועלט, אז דוא זאלסט עפענען דיא טויערין פון דעם הימעל, אזוי וויא דו האסט גיעפינט אז די אידען זענען געשטאנען אויף דעם בארג סיני אונ האבין מקבל גיוועזן דיא תורה, האסטו גיעפינט אלע הימלען מען זאל זעהן אז דוא ביסט איין יחיד ומיוחד אין אלע עולמות, אזוי בעט איך דיר אז דוא זאלסט זייא עפענען צוא מיין תפלה:

תחנה תשובה תפלה וצדקה

אנא איך בעט דיך הייכער קעניג איך קום פר־דיר מיט מיין ביטער גישרייא אונ מיט מיין וויינען מיינע אויגין רינען גלייך וויא בעך וואסער איבער מיין פנים, דען איך גיי אלע טאג מיינע עבירות נאך. עס וואלט מיר בעסער גיוועזן, ווען איך וואלט גאר אויף דער וועלט ניט גיוועזין, נייערט דו דערבארימיגער גאט, דו ביזט דאך איין רחום וחנון, אונ דו האסט גיגעבין איין הילף צו דעם מענטשין דאס ער זאל דערוועקין זיין הארץ מיט תשובה וצדקה וואס צוררייסט אלע בייזע גזירות אונ ביזט מוחל. אזויא וויל איך בעטין צוא מיין באשעפער מיט איינצובראכין הארץ וועגין דערבארימקייט ווי דער עני וואס שטייט אין דער טיר, אזוי בעט איך עס זאל זיך דערהיצין די דערבארימקייט אויף מיר, אונ איך בעט אין זכות פון מדת הרחמים, אונ די שכינה פאר הקב"ה וואס ער לעבט אייביג, דען איך פארכט מיך צו בעטין, ווי זאל איך פאר אזוי איין גרויסין מלך שטיין, דען די מלאכים וואס זיינען נייערט פלאם פייער זיינען ניט לויטער אין זיינע אויגין מכל שכן איך בין נור בלוט אונ פלייש אונ ווערים אונ ערד אונ זאל מיך שטעלין אזוי פאר איין גרויסען הער וואס זיין גרויסקייט איז ניט מיגליך צו דער ציילין, אונ דער צוא האב איך נאך זייער פיל עבירות גיטאן, אונ ווען איך וויל אזוי

בעטין

בעטין ווייס איך ניט וואס איך זאל פריער בעטין דען מיין בע־
דערפעניש איז זייער פיל, גאט דוא ווייסט דאך אלין וואל איך טו
זיפצען אונ וויינען טאג אונ נאכט, אויף וואס זאל איך קומען פר
דיר בעטין דער דא רועט אין הימעל אונ ביסט דאך יודע נסתרות
בוחן לבבות ווייסט וואל מיין צו בראכין הארץ מיט דעם טרייסט
איך מיך דאס איין צו בראכין הארץ טוסטו ניט פאר שעמען, דער
גרעסטער רשע ווען ער רופט דיך אן מיט דעם גאנצין הארצין אזו
ביסטו אים מוחל אונ דוא טוסט ענטפערין אים דען עס איז גוט
מיר מוחל זיין, דען אז דוא וועסט מיר ח"ו ניט מוחל זיין וועל איך
ח"ו ניט קענען בייא שטיין פר דיר אונ פר דיין משפט דיין שטול
איז אייטל משפט אונ ביסט גאט פון משפט אונ דו ביסט פארכטיג
אין משפט וואס וועל איך טאן אז מען וועט מיך נעמען צום משפט
איך וועל שטיין מיט גיבעט אונ בעטין איך וויל אויף הייבין מיין
הארץ צו גאט אין הימעל דער וואס פרובט אלע הערצער אונ אין
זכות פון דיא אבות דיא דא שלאפין אין דער מערת המכפלה טוא
איך בעטין צו גאט אום מיר אויך אום מיין גוף אונ מיין נשמה,
דען איך האב קיין מעשים טובים דיא דא זאלין שטיין פאר דעם
גרויסן משפט. איך בעט דיך בעל הרחמים אז דו וועסט משפטין
דיא נפשות זאלסטו אליין מיך משפטין מיט דער בארימהרציקייט אונ
זאלסט אוים ציהען צוא לייכטין מיין משפט איך בעט דיך ליבער
פאטער טו מיר משפט'ן נאך דיין מנהג נאך אונ זייא מיר מוחל דען
אז דו וועסט מיך משפטין נאך מיינע מעשים נאך וועל איך דען
קענען ביישטיין צו פאר דיר אונ וואס פאר א גיווין וועסטו האבין.
דיא נשמה איז דיין אונ דער גוף איז אויך דיין, איך בין אייביג אין
דיין האנט וויא ליים אין האנט פון דעם טעפער אונ אלס שטרויא
פאר דעם פייער, איך בין ערד אונ וועל ווערין ערד אז ביי מיין
לעבין האב אויך קיין מקום מנוחה ניט, טאג אונ נאכט האב איך
קיין רוה ניט, דען מיין זארג איז זייער שווער אונ האב זארג אונ
צרות דאס איך וועל שלאפין אין קבר אונ וועל פאר פוילט ווערין

אין

אין דער ערד, אונ ווען דו האסט מיך געוואלט ריכטען נאך מיינע
מעשים האב איך שוין לאנג גידארפט פאר פוילט ווערין אין דער
ערד עס וואלט שוין קיין גידעכטעניש ניט גיבליבען פון מיר נייערט
דוא ביסט מאריך אף דיין מדה איז דאס דוא ביסט נוהג חסד מיט
דיא באשעפעניש אונ נעמסט אן דיא תפלה וואס פון דעם טיפען
הארצין קומט, נעם אן מיין תפלה אונ זייא ניט מדקדק אין דין.
אונ אז דו וועסט וועלין מדקדק זיין דא טוא איך מיך טרייסטין מיט
שלש עשרה מדות וואס זיינען אייטעל רחמים. יי יי אל רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע
וחטאה ונקה. דיין האנט איז אפין צו אנטפאנגען דיא וואס האבין
חרטה אונ דוא ענטפערסט ווען מען טוט תפלה, אונ אויך מיר צו
באווילגען מיט תחנונים אונ ענטפער מיר דוא דר בארמיגער גאט
דר דא ענטפערט צו זיינע אביונים ענטפער מיר דר דא ענטפערט
צו דיא צוא בראכענע הערצער פון דיא וואס האבין געביך איין
שווער גימיט ענטפער מיר אויך רחום וחנון, ענטפער מיר וויא דוא
האסט גיענטפערט אונזער מוטער חנה אונ נעם אן מיין תשובה
וויא דוא האסט אן גינומען דיא תשובה פון מנשה אונ העלף מיר
איך זאל שוין ווייטער ניט זינדיגען אונ שטארק מיר מיין הארץ צו
גיין אין דיינע וועגין צו געבין צדקה אונ צו טאן מעשים טובים אז
מיין לעבין זאל הייסין איין רעכט לעבין, דוא גאט דו ווייסט דאך
וואויל מיין מחשבה דוא העלפסט דעם מענשין אין דעם וועג וויא
ער נעמט זיך פאר, ליבער פאטער זיי דיך מרחם איבער מיר כרחם
אב על בנים אז איך וועל ח"ו זינדיגען זאלסטו מיר דער מאנען
תשובה צו טאן אז איך וועל דיך אן רופין זאלסטו מיר ענטפערין
אונ זאלסט מיך ניט פאר לאזין אז עס וועט מיר ח"ו איין נויט זיין,
אונ זאלסט מיר העלפין אונ זאלסט מיר היילין אלע מיינע גיברע-
כעניש דען דוא ביסט ארופא חנם אונ ארופא לשבורי לב. איך
בעט דיך אבינו שבשמים דוא זאלסט מיר דער הייבין מיין מזל
מיט מיין מאן אונ זאלסט מיר געבין גוטע קינדר אונ איך זאל פון

זייא

זייא קיין צער ניט האבין דען דאס איז נאר דאס לעבין בעולם הזה
אונ בעולם הבא אונ זאלסט אונז געבין לחם לאכול ובגד ללבוש
בכבוד אונ ניט חז מיט בזיון אזוי זאלסטו אונז לאזין אויס לעבין
אונזערע יארין אין גרויס פריידין מיר זאלין זוכה זיין צוא זעהען
אונזערין גיזאלבטין משיח במהרה בימינו אמן כן יהי רצון:

רבונו של עולם איך בעט דיך טוא מיט מיר חסד דען ווער איז
אלס אזוי וויא דוא ביסט איין גאט פון חסד אונ ווער קאן
טאן אלע דייגע מעשים איך בעט דיך ליבער פאטער זאלסטו אן
זעהן מיין עלינטקייט אונ זאלסט מיר העלפין רחום וחנון לייג מיר
אויס אלעס צו גוטין אונ ניט צו קיין בייזין זיי מיר מוחל אונ העלף
מיר אז שונאים זאלין חס ושלום ניט דר פרייט ווערין דען עס איז
איין גרויס צער אז איין שונא ווערט דער פרייט אז איך זאל ניט
באדארפין צו זייא גידונגען צו ווערין אונ אויך צו קיין בשר ודם
נייערט צו דיין פולע האנט. מיין בטחון איז נאר צו דיר גאט אין
הימעל דען דוא ביסט מיין באשעפער אונ מיין דר ציהער אונ מיין
העלפער אונ מיין שפייזער גיב מיר ווייטער מיין באדערפעניש
מיין האפונג איז צו דיר דאס איז גאר מיין האפונג וואס איך שווייג
אונ ווארט צוא גאט נאך מיין תפלה אונ גיבעט, גילויבט ביסטו
גאט בעל הרחמים, ברוך אתה שומע תפלה:

רחום דער בארמיגער גאט העלף מיר דאס איך זאל גיין אין דעם
רעכטין וועג איך טוא דיך בעטין אונ אן רופין אונ איך טוא
דיך בעטין אלס איין ארום מענש מיט מיין מאן אונ קינדער גאט
באהיט זייא מיט כל ישראל אונ לאז אונז לעבין, זייא דיך מרחם
איבר מיר כרחם אב על בנים אלס איין פאטער איבר זיין קינד:

ליבער הער גאט בהיט מיך ווייטער פאר אלע בייזע צוקומעניש,
פאר שאנד אונ פר לעסטער אונ פר לייטינס גאב באהיט
מיך פאר אלע אום דער בארעמיגע הענט, פאר וואסער אונ פאר
פייער פאר אלע בייזע אום גיהייער, איך בעט דיך ליבער גאט
עפין די האנט אונ אנטפאנג מיין תשובה תפלה וצדקה אונ זאלסט

מיר העלפין פון דעם שטן, דער דא וויל מיך מאכין זינדיגין, אונ ער זאל אן מיר ניט גיוועלטיגען, אונ דערווייטער אים פון מיר, דס ער זאל ניט קענען אומווירדיגען מיך און קיין גליד פון מיינע צוויי הונדערט אונ אכט אונ פערציג גלידער, אונ מאך אים איינזינקען אין דעם טיפען וואסער, אונ זאלסט אויף אים אנשרייען ניט צושטיין אויף די רעכטע האנד, אונ ניט צו דער לינקער האנד, אונ ניט צו הינדערין מיין תפלה, אונ גיב מיר קראפט אז איך זאל קענען טאן דיין ווילען, אונ עפין מיר מיין הארץ, אונ גיב מיר פארשטאנדיגקייט:

סדר ליכט צינדען פון ראש השנה

אז ר"ה גיפאלט אום דער וואכין, זאגט מען די ברכות פאר ליכט צינדען: אונ אויב אז עס גיפאלט אום שבת, זאגט מען די ברכות נאך ליכט צינדין:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר (אויב י"ט גיפאלט אום שבת זאגט מען של שבת ו) שֶׁל יוֹם טוֹב:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה:

תחנה לראש השנה נאך ליכט בענטשין

די תחנה זאגט מען ביידע טעג ראש השנה נאך ליכט בענטשין:

הִנְנִי בָא לְדַבֵּר לְפָנֶיךָ אָבִי שֶׁבַּשָּׁמָיִם:

נון איך קום איצונד צו ריידין פאר דיר גאט וואס דוא ביזט מיין פאטער אין הימיל, אונ שטעל מיך אנידער תפלה צוטאן פאר דיר דערבארימדיגער פאטער:

בְּלֵב נִשְׁבָּר וְרוּחַ נְמוּכָה וְקוֹמָה כְּפוּפָה

מיט איינצובראכין הארץ וואס עס צוגייט אין מיר אזוי ווי וואסער אונ מיט איין נידעריג געמיט, אונ א איינגיבויגענעם שטאנד:

כִּי יִרְאָה וַחֲרָדָה אֲנִי מְאַיֶּמֶת דִּינֶךָ:

דען איך פארכט מיך זייער אונ ציטער פון דער פארכט פון דיין משפט וואס דו זעצסט זיך היינט צו משפטין די גאנצע וועלט:

זֵכֶר כָּל הַמַּעֲשִׂים לְפָנֶיךָ בָּא:

היינטיגען טאג טוט פאר דיר קומען דאס גידעכעניש פון אלע מעשים וואס דער מענטש טוט אגאנץ יאר, סיי די זאכן וואס ער טוט אויפענבערליך, אונ סיי דיא זאכען וואס ער טוט פאר באהאלטענערהייט:

הַיּוֹם יִכָּתְבוּ הַבְּרִיּוֹת לְחַיִּים וְלַמָּוֶת:

היינטיגען טאג טוען גישריבן ווערן אלע באשעפעניש פון דער וועלט זייא זאלען לעבין בלייבין, אדער זייא זאלען גיטויט ווערין:

וְאָנֹכִי אִשָּׁה קְשַׁת רוּחַ הַנִּצֶּבֶת בְּלֵב מָר:

אונ איך אשה (פלונית בת פלונית) האב איין שווער געמיט אונ איך שטיי מיט אביטער הארץ, דען איך טו מיך באדיינקען אויף מיינע מעשים פון אגאנץ יאר:

רוּחִי קָצַר וּנְשָׁמָה לֹא נוֹתְרָה בִּי:

מיין אטעם איז קורץ, פון צוריידין פאר דיר דערבארימדיגער פאטער, אונ עס בלייבט אין מיר קיין נשמה ניט, אז איך זאל עפענען איצונד מיין מויל:

יָדַעְתִּי אֶת מֶרְיִי וְאֶת עָרְפִּי הַקָּשֶׁה:

איך וויים זייער גוט וואויל מיין ווידערשפעניגקייט אנטקעגין דיר, אונ מיט וואס איך בין הארטנאקענדיג גיוועזען פון צו הערין אין דיינע ליבע היילינע גיבאט:

סִלַּפְתִּי אֶת דְּרָכַי וְשָׁמַעְתִּי לְיִצְרִי הָרָע:

איך האב פארקרימט מיינע וועגין, אונ איך האב גיהערט אין דעם קול פון דעם יצר הרע וואס האט מיך אנגירעט, אז איך זאל טאן חטאים ועונות ופשעים, צו דערצערנען דיין ליבען הייליגען נאמען;

אוי

אוי לי ואוי לנפשי כי טמאתיה:

וויא מו איך שרייען אויף מיר, אונ וויי אויף מיין לייב. דען איך האב זי פאר אומריינינגט מיט מיינע בייזע מעשים, וואס איך האב גיטאן אגאנצין יאר:

איזה זכות אבקש בקומך לשפטני:

וואס פר א זכות קען איך גיפינען אויף מיר אונ אויף מיין לייב, ווען דו וועסט אויפשטיין צו משפטין מיך הייגט אין דעם יום הדין:

רחם עלי כרוב רחמיך לצדקני במשפט:

רבונו של עולם איך בעט דיך האב אויף מיר רחמנות אזוי ווי דיין פיל דערבארימקייט איז צוא גירעכט מאכין מיך אין דעם משפט, אונ זאלסט אנשרייען אין די מקטריגים, אז זיי זאלין ניט ריידין קיין בייז אויף מיר:

כי רחום וחנון אתה ומרבה לסלוח:

דען דו ביזט איין דערבארימיגער אונ איין לייטזעליגער, אונ טוסט מערין צו פארגעבין אויף די זינד פון דעם מענטשין האטשע ער זינדיגט פיל מאל. ווי באלד ער טוט תשובה מיט זיין גאנצין הארצין, נעמסטו אן זיין תשובה:

הלא אנו בניך ואתה אבינו:

ליבער גאט פארוואר דו ביזט דאך אונזער פאטער, אונ מיר זייען דיינע קינדער, דרום גיהערסטו צו דערבארימען זיך אויף אונז כרחם אב על בנים אזו ווי א פאטער האט רחמנות אויף זיינע קינדר:

אל תעש כלה לשארית ישראל עמך:

זאלסט ניט טאן קיין פארלענדונג צו דעם איבער בלייבונג פון דיין ליב פאלק ישראל. וואס זיי זייען איבער גיבליבין זייער איין ווינציגע צאל:

זכור דמם אשר נשפך כפלגי מים:

גידיינק דערבארימיגער גאט דאס בלוט פון דיין פאלק ישראל, וואס עס איז אין יענע צייטין פארגאסין גיווארין אזוי ווי

טייכין מיט וואסער, וואס זיי זיינען געטויט געווארין אויף קידוש השם:

וְעַל יִשָּׁפֵךְ דָּמָם עַתָּה בְּחֶרֶב מַלְאַךְ הַמָּוֶת:

אונ אין דעם זכות זאלסטו זיי אנשרייבין צו איין לעבעדיג יאר, אונ עס זאל ניט פארגאסין ווערין זייער בלוט דורך דעם שווערד פון דעם מלאך המות:

וּרְאֵה עַמְּךָ כֻּלָּם מִתְקַבְּצִים אֶל בֵּית תְּפִלָּתָם:

אונ קוק ליבער גאט, ווי אזוי דיין ליב פאלק ישראל טוען זיך היינט איינזאמלען מיט אפאנדער אין די שולען, צו וויינען אונ צו שרייען, אונ תפלה צוטאן פאר דיר:

זוֹעֲקִים אֵלֶיךָ בְּלֵב מַר וְדוֹרְשִׁים חֲסָדֶיךָ:

זיי טוען האפין צו דיין גוטע הילף, אונ זייערע אויגין הייגען צו דיר אונ קוקין ארויס, אז דו זאלסט זיך דערבארימען אויף אונז, אונ שרייב אונז איין היינטיגען טאג אין דעם ספר פון לעבין:

וְאַתָּה אֵל רַחוּם זָכְרֵנוּ לְחַיִּים טוֹבִים וּמְתוּקִים:

אונ דוא דערבארימיגער גאט בעט איך דיך, אז דוא זאלסט אונז גידיינקען צו איין גוט לעבין אונ זיסע יארין מיך אונ מיין מאן אונ מיינע קינדער, אונ כל ישראל אחינו:

וְתַעֲלֶה לְפָנֶיךָ לְרָצוֹן בִּרְכָתִי עַל הַנֵּרוֹת:

אונ עס זאל אויפגיין פאר דיר דערבארימדיגער פאטער צום גוטין ווילין די ברכה וואס איך האב גימאכט אויף די ליכט וואס איך האב אנגיצונדין לכבוד דעם היילגען יום הדין:

בַּחֲסָדֶיךָ הַמְּרֻבִּים אֶת מִשְׁפָּטִי לְהָאִירָה:

אונ אזוי ווי איך האב גיטאן דערלייכטין מיין הויז מיט די ליכט ווס איך האב גיבענטשט, אזוי רבונו של עולם זאלסטו דערלייכטין מיין משפט, דו זאלסט מיך משפטין צו גוטין:

וְלֹא יֶחְשַׁךְ אוֹר חַיֵּי נַפְשִׁי בָּעוֹלָם הַזֶּה:

אונ עס זאל חלילה ניט פינצטער ווערין די ליכטיגקייט פון דעם לעבין פון מיין לייב אויף דער וועלט. מיין שיין זאל ניט פאר

גיין

גיין, אַזוי וויא די שיין פון דער זון, גייט אונטער אויף דער נאַכט:

וְתָאִיר אֶת מַזָּלִי לְפַרְנָסָה טוֹבָה וְכַלְכָּלָה:

און זאָלסט דערלייכטין ליבער גאָט מיין מזל און דאָס מזל פון מיין מאַן און מיינע קינדער צו אַגוטע פּרנסה און שפּייז, מיר זאָלין ניט דאַרפין אָנקומען צו די גאָב פון איין בשר ודם, נייערט צו דיין פולע געבענטשטע האַנט:

וְאֶת עֵינֵי בַּעְלִי וְזַרְעִי תָּאִיר בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה:

און די אויגין פון מיין מאַן און מיינע קינדער זאָלסטו דערלייכטין אין דיין הייליגער תּוֹרָה, אַזוי ווי איך האָב דערלייכט גאָר מיין הויז מיט די ליכט וואָס איך האָב געבענטשט לכבוד ראש השנה:

וְלֹא תְבַעֵר עָלֵינוּ חֲמָתְךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:

ליבער גאָט דערבאַרימדיגער פאָטער, עס זאָל ניט ברענען אויף אונז דיין גרימצאָרן פון היינט ביז אייביג, און זאָלסט מיט אונז נאָר טאָן גינאָד און דערבאַרימקייט:

וְתַכְרִית וּתְכַלֶּה כָּל הַמְקַטְרְגִים עַל יִשְׂרָאֵל:

זאָלסט פאַרשניידין און פאַרלענדין, אַלע די וואָס ריידין פאַר דיר בייז אויף דיין ליב פאָלק ישראל, שריי אָן אין דעם שׂטן, און אין אַלע בייזע מלאכים, אַז זיי זאָלין פאַרשליסן זייערע מיילער פון צוריידין אויף אונז בייז:

וְהָאֵר פָּנֶיךָ עַל מִקְדָּשְׁךָ הַשָּׁמֵם אָמֵן סֶלָה:

און מאַך לייכטין ליבער דערבאַרימדיגער גאָט דיין הייליגע שיין אויף דעם בית המקדש, וואָס ער איז וויסט און חרב שוין פון וויפיל יאָר, און מיר זאָלין זוכה זיין צו צינדין ליכט אין דער הייליגער מנורה, במהרה בימינו אָמן סלה:

איך קום צו בעטין דיר אָבי שבשמים! מיט אַ צובראָכענע האַרץ, וואָס עס צוגייט ווי וואַסער, ווען איך שרעק זיך און ציטער פאַר דיין משפּט, וואָס דו זעצסט זיך היינט צו ריכטען די וועלט באמת ובצדק, אין דעם קומט פאַר דיר ליבער גאָט, אַלע מעשׂים וואָס דר

מענטש האט גיטאן אין דעם יאר, היינט ווערט גישריבין דער משפט ווער עס זאל לעבין, און ווער עס זאל ניט לעבין חלילה, לעבעדיגער באשעפער, איך (פלונית בת פלונית) שטיי אויך פאר דיין היילגען משפט, אז דו גרויסער הער זאלסט טאן מיט מיר גרויס חסד און רחמנות, און געבין מיר צוזיין צעטיל אויף לעבין, מיר און מיין מאן און מיינע קינדער, בזכות אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ובזכות שרה רבקה רחל ולאה, די היילגע נשמות, און זייערע גוטע מעשים, זאלין זיי מליץ זיין אויף דיין ארימע פאלק ישראל, וועלכע וואס בעטין רחמים חיים ושלום, אמן:

(צו בעטין פאר'ן כלל ישראל):

דערמאן אונז ליבער גאט די בלוט פון דיין פאלק ישראל, וואס עס איז אין די צייטין פון ימי הבינים (מיטעל עלטער) פארגאסין גיווארין ווי טייכין וואסער, וועלכע וואס זיי זיינען גיטויט גיווארין אויף קידוש השם, הגדול והנורא, דערמאן זיך אן זייער מסירת נפש על קידוש שמך הקדוש. זייער זכות זאל שטיין לפני כסא כבודך, און עס זאל זיין אמליץ טוב פארין פאלק ישראל, און געבין אונז ישועות ונחמות, שנת גאולה וישועה לכל בני הגולה, המפוזרים בכל קצוי ארץ, אמן:

תחנה לדוד מזמור

(דעם מזמור זאגט מען ביידע טעג ראש השנה, און אויך יום כפור נאך מעריב):

לדוד מזמור, צו גאט איז די ערד, און איר דערפילונג איז, די גאנצע וועלט, און די וואס זיצען אין איר: כי הוא דען ביי די ימים האט ער זי גיגרונד פעסטיג, געבין ארץ ישראל איז פארהאנדין פיל ימים און זי שטייט אויף דעם וואסער: מי יעלה ווער איז ראוי צוגיין אויף גאטס בארג דער בית המקדש, און ווער גיהערט צושטיין אויף זיין היילגין ארט: נקי כפים ווער עס האט ריינע הענט פון גזל, און האט א קלארע הארץ וואס ער האט ניט גישווארין פאלש: ישא דער וועט פון גאט ב"ה אויפהייבין א בענטשונג, און וועט האבין גינאד פון גאט זיין העלפער: זה דור דאס מיינט מען דעם דור וואס פארשטין אים, און וואס זיי באגערין צושטיין פאר דיר: שאו שערים ראשיכם דער

הֵייבְּט אַייעֶרֶע הוֹיפְּט טוֹיעֶרִין וָואס זַיינֶען אֵייבִּיג, אוּנ עֶס וֶועט קוּמֶען דֶער מֶלֶךְ וָואס גָאר דִי כָּבוֹד גִיהֶערְט צוּ אִים: מִי זֶה וֶוער אִיז דָאס דֶער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד, דֶער שְׁטַארְקֶער גָאט דֶער וָואס שְׁטַארְקְט מִלְחָמָה: שְׂאוּ שְׁעָרִים הוֹיבְּט אַייךְ אוֹיף אַייעֶרֶע הוֹיפְּט טוֹיעֶרִין זַיינֶען אֵייבִּיג הֵיילִיג, וָוארוּם עֶס וֶועט אַרַיינְקוּמֶען דֶער מֶלֶךְ וָואס צוּ אִים גִיהֶערְט דֶער כָּבוֹד: מִי הוּא זֶה וֶוער אִיז דֶער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד, גָאט וָואס הֶערְשְׁט אוֹיבִּין אוּנ אוּנְטִין, עֶר אִיז דֶער מֶלֶךְ הַכָּבוֹד אוֹיף אֵייבִּיג:

תפלה על הפרנסה

(אוּם ר"ה אוּנ יו"כ נָאךְ לְדָוִד מִזְמוֹר לַה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ זָאגְט מֶען דִי תְּחִנָּה)

יְהִי עֶס זָאל זַיין דֶערְוִוילֶען פַאר דִיר גָאט, אוּנְזֶער גָאט, אוּנ גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין, גְרוֹיסֶער אוּנ שְׁטַארְקֶער אוּנ פָארְכְטִיגֶער גָאט, אַז דוּ זָאלְסְט דֶערְפִילְט וֶוערִין מִיט דֶערְבַּארִימְקַייט אוֹיף אוּנְז פוּן דַיינְטְוֶועגִין, אוּנ וֶועגִין דֶעם הֵיילִיגֶען מִזְמוֹר, אוּנ דִי הֵיילִיגֶע שֵׁמוֹת וָואס וֶוערִין דֶערְמָאנְט אִין אִים, אוּנ דִי הֵיילִיגְקַייט פוּן זַיינֶע פְּסוּקִים, אוּנ וֶוערְטֶער, אוּנ אוֹתִיּוֹת, אוּנ טְרָאפּ, אוּנ רְמָזִים, אוּנ סוֹדוֹת, אוּנ דִי הֵיילִיגְקַייט פוּן דֶעם הֵיילִיגִין נָאמֶען וָואס עֶס גֵייט אַרוֹיס פוּן דֶעם פָּסוּק וַהֲרִיקוֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דַי, דָאס אִיז דֶער טַייטְשׁ גָאט זָאגְט אִיךְ וֶועל צוּ אַייךְ אוֹיס לֵיידִיגִין בְּרָכָה בִּיז גִינוּג, אוּנ פוּן דֶעם פָּסוּק נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְיָ, דֶערְהֵייבּ אוֹיף אוּנְז דִי לִיכְטִיגְקַייט פוּן דַיין פָּנִים גָאט, וְכָתְבֵנוּ אוּנ שְׁרַייבּ אוּנְז אַיין אִין דֶעם סֵפֶר פוּן פַּרְנָסָה אוּנ שְׁפַּייז הַיינְטִיגֶס יָאר אוּנ אַלֶע יָאר, אוּנְז אוּנ אַלֶע אוּנְזֶערֶע בְּנֵי בַיִת, בִּיז וָואנֶען מִיר וֶועלִין לֶעבִּין, בְּמִלּוּי מִיט דֶער עֶרְפִילוּנְג אוּנ בְּרֵייטְקַייט בְּהֶיתֵּר אוּנ נִיט בְּאִיסוּר, אִין נַחַת אוּנ נִיט אִין צַעַר, בְּשַׁלְוָה מִיט רוּהֶע אוּנ שְׁטִילְקַייט אָן צַיין שׁוּם עַיִן הָרַע, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז מְזַכֶּה זַיין צוּ עוֹסֵק זַיין אִין דַיין הֵיילִיגֶער דִינְסְט אָן אַשׁוּם טִרְדָה, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז מְפַרְנֵס זַיין מִיט אַ פַּרְנָסָה וָואס עֶס זָאל אִין אִיר נִיט זַיין קַיין שַׁאנְד, אוּנ מִיר זָאלִין נִיט דַארְפִין אָנְקוּמֶען צוּ אַ בָּשָׂר וָדָם, נָאר פוּן דַיין פוּלֶע אוּנ בְּרֵייטֶע הַאנְט, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז בַּאגְלִיקֶען אוּנ דֶערְבְּרֵייטֶען אִין אוּנְזֶער לֶערְנוּנְג, אוּנ אִין אַלֶע אוּנְזֶערֶע הַאנְדֶעלְשַׁאפְט, אוּנְזֶערֶע

הייזער זָאלִין זַיין פול מִיט גָאטְס בְּרָכָה, אונ מִיר זָאלִין זַיין זַאט מִיט בְּרוֹיט, אונ מִיר זָאלִין זַיין גוּט, חַנוּן דֶער בַּארִימִיגֶער אוּנ לַייטְזֶעלִיגֶער הֵייטֶער אוּנְטֶערְלֶעהְנֶער בַּאשִׁירְמֶער רֶעכְטְפַארְטִיגֶער אויסְלֵייזֶער דֶערְבַּארִים זִיךְ אויף אוּנְז, אונ הֶערְצוּ אוּנְזֶער גִיבֶּעט, דֶען דוּ הֶערְסְט צוּ דִי גִיבֶּעט פון אַלֶע וָואס טוּעֶן תְּפִלָּה צוּ דִיר. בָּרוּךְ גִילוֹיבְּט בִּיזְטוּ וָואס דוּ הֶערְסְט צוּ גִיבֶּעט: יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

תחנה לר"ה אין דער פריא

דִיא תְּחִנָּה זָאגְט מֶען אוּם רֹאשׁ הַשָּׁנָה וֶוען מֶען קוּמְט אִין שׁוּל אַרַיין; וָוען שַׁבָּת אִיז רֹאשׁ הַשָּׁנָה זָאגְט מֶען נִיט דִיא תְּחִנָּה:

זְכוֹר לָנוּ בְּרִית אַבְרָהָם אָבִינוּ:

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער אַבְרָהָם וָואס פוּן דְרַיי יָאר אָן הָאט עֶר דֶער קֶענְט זַיין בַּשֶׁעפֶער אונ הָט גִילָאזְט וִויסֶען דַיין נָאמֶען אויף גָאר דֶר וֶועלְט אונ אִיז מִיט צֶעהֶן פְּרוּב גִיפְּרוּבְט גִיוָוארִין, גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט זַיין זְכוּת דֶען מִיר טוּעֶן צִיטֶערֶן אונ פָארְכְטֶן פוּן דֶעם יוֹם הַדִין וֶוען מִיר טוּעֶן זִיךְ בַּדֵיינְקֶען דָאס הַיינְטִיגִין טָאג טוּסְטוּ זִיךְ זֶעצִין אויף דֶעם שְׁטוּל אונ טוּסְט מִשְׁפָּטִין דַיינֶע בַּשֶׁעפִינִישׁ אונ עֶס וֶוערְט גִילֵייעֶנְט פַאר דִיר דֶער בּוּךְ פוּן אַלֶע מַעֲשִׂים פוּן דִי מֶענְשִׁין פוּן גָאר דֶר וֶועלְט. קֵיין זַאךְ אִיז פַר דִיר נִיט פַאר הוֹילִין אונ קֵיין פַאר גֶעסוּנְג אִיז פַר דִיר נִיט דָא. דֶער מַאן דִיךְ לִיבֶּער גָאט אָן אוּנְזֶער פָאטֶר אַבְרָהָם אונ דֶער בַּארִים דִיךְ אויף זַיינֶע קִינְדֶער אִין דִיא צֶעהֶן טֶעג פוּן רֹאשׁ הַשָּׁנָה בִּיז יוֹם כִּפּוּר אִין זַיין זְכוּת וָואס עֶר אִיז מִיט צֶעהֶן פְּרוּב גִיפְּרוּבְט גִיוָוארִין:

זְכוֹר לָנוּ זְכוּת שָׂרָה אִמֵּנוּ:

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶר מוּטֶער שָׂרָה וָואס זִי אִיז אִין דֶעם טָאג רֹאשׁ הַשָּׁנָה נִפְקַד גִיוָוארִין אונ שְׁרַייבּ אוּנְז אָן בְּסֵפֶר הַחַיִּים אונ מִיר זָאלִין הָאבִּין קִינְדֶער תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם דוּא הָאסְט אִיר צוּ נַיינְצִיג יָאר אַיין אֵיינְצִיגִין זוּהן גִיגֶעבִּין אוּנ הָאסְט אִיר צוּא גִיזָאגְט דָאס זַיינֶע קִינְדֶער וֶועלִין זַיין פִיל וִוי שְׁטֶערִין אִין הִימֶל. אַצוּנְד לִיבֶּר גָאט זָאל אִיר זְכוּת בַּיישְׁטֵיין דָאס אִירֶע קִינְדֶער וָוס זֵייא זַיינֶען דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל זָאלִין חָלִילָה נִיט פַאר לֶענְט וֶוערִין אוּנ זֵייעֶר נָאמֶען זָאל נִיט אוֹיס גִימֶעקְט וֶוערִין אוּנ שְׁרַייבּ אָן אַגוּט לֶעבִּין מִיר אוּנ מַיין מַאן אוּנ מַיינֶע קִינְדֶער אוּנ קִינְדְס קִינְדֶער אוּנ כָּל יִשְׂרָאֵל אָמֵן:

זְכוֹר לָנוּ עֲקֵדַת יִצְחָק אָבִינוּ:

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער יִצְחָק וָואס מֶען הָאט אִים מַקְרִיב גִיוֶוען אוֹיפֶען הַר הַמּוֹרִיָּה. רבש"ע עֶס זָאל זַיין גְלַייךְ וִויא זַיין אַשׁ אִיז גִיהוֹיפִינְט אוֹיף דֶעם מִזְבֵּחַ אוּנ זַיין בְּלוּט אִיז פַאר גָאסִין אוּנ דָאס קוֹל פוּן דֶעם שׁוֹפָר וָואס מִיר וֶועלִין בְּלָאזִין זָאל פַאר טוּמְלֶען אַלֶע וָואס קוּמֶען מְקַטְרֵג צוּ זַיין אוֹיף דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל אוּנ זָאלְסְט צוּא רַייסִין דֶעם גְזַר דִין. אוּנ מִיט דֶעם קוֹל פוּן דֶעם שׁוֹפָר זָאלִין אַרוֹיף גֵיין פַר דִיר אַלֶע אוּנְזֶערֶע תְּפִלּוֹת אוּנ בַּקָשׁוֹת דָאס דוּא זָאלְסְט אוּנְז אָן שְׁרַייבִּין צוּ אַיין גוּט גִיבֶּענְטְשְׁט יָאר:

זְכוֹר לָנוּ זְכוּת רִבְקָה אִמֵּנוּ:

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער מוּטֶער רִבְקָה וָואס זִיא הָט זִיךְ גִיפְּלַייסְט דָס אוּנְזֶער פָאטֶער יַעֲקֹב זָאל נֶעמֶען דִי בְּרָכוֹת פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער יִצְחָק אַזוֹי זָאל זִיא שְׁטֵיין אוּנ זַיין אַגוּטֶע מְלִיצָה אוֹיף אוּנְז אִירֶע קִינְדֶער דָאס מִיר זָאלִין אָן גִישְׁרִיבִּין וֶוערִין צוּ גוּטִין אוּנ אַלֶע בְּרָכוֹת פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער יִצְחָק זָאל אוֹיף אוּנְז גִישֶׁעהֶן אוּנ עֶס זָאל דֶר וֶועקְט וֶוערִין אִיר גְרוֹיסֶר זְכוּת אוֹיף אִירֶע קִינְדֶער הַיינְט אִין דֶעם יוֹם הַדִּין:

זְכוֹר לָנוּ זְכוּת יַעֲקֹב אָבִינוּ:

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער יַעֲקֹב אַזוֹי וִויא דוּא הָאסְט אִים גִיהָאלְפִין פוּן עֵשָׂו אוּנ פוּן לָבָן אַזוֹי זָאלְסְטוּ אוּנְז הֶעלְפִין פוּן כָּל הַמְקַטְרְגִים זֵייא זָאלִין אוּנְז נִיט קֶענֶען

מקטרג

מְקַטְרֵג זַיין צוּ דֶעם יוֹם הַדִין . אוּנְזֶער מִשְׁפָּט זָאל אַרוֹיס גֵיין פַר דִיר לְטוֹבָה מִיט גְרוֹיס דֶר בַּארִימְקַייט מִיר זָאלִין הָאבִּין אַגוּטִין מִשְׁפָּט מִיט אוּנְזֶערֶע מַאגֶען אוּנ אוּנְזֶערֶע קִינְדֶר. אוּנ אַזוֹי וִוי עֶר אִיז גִיבֶּענְשְׁט גִיוָוארִין פוּן זַיין פָאטֶער יִצְחָק דָס עֶר זָאל מִיט קוֹל גִיהָאלְפִין וֶוערִין אַזוֹי זָאל אוּנְז זַיין זְכוּת בַּייא שְׁטֵיין דָס דוּ זָאלְסְט אָן נֶעמֶן דָס קוֹל פוּן אוּנְזֶערֶע תְּפִלּוֹת אוּנ דָס קוֹל פוּן דֶעם שׁוֹפָר מִיר זָאלִין גִישְׁרִיבִּין אוּנ גִיחַתְמֶת וֶוערִין צוּ אַלֶעם גוּטִין :

זְכוֹר לָנוּ זְכוּת רָחֵל אִמֵּנוּ :

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער מוּטֶער רָחֵל וָוס זִיא הָט גִיוֵויינְט אוּנ גִיקְלָאגְט וֶוען נְבוּזַרְאֲדָן הָט דִיא יוּדִין אִין גָלוּת גִיפִירְט בִּיז דוּ הָאסְט אִיר צוּ גִיזָאגְט דָס דוּ וֶועסְט אוּנְז אוּם קֶערִין צוּ אוּנְזֶער לַאנְד . לִיבֶּער גָאט גִידֵיינְק אוּנְז אִיר זְכוּת . אוּנ דֶעם זְכוּת וָואס מִיר טוּעֶן הַייְנְט שׁוֹפָר בְּלָאזִין דָאס דוּ זָאלְסְט גִיךְ מְקַיֵים זַיין דָס וָוס דוּ הָאסְט אִיר מַבְטִיחַ גִיוֶועזְן אוּנ מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ הֶערִין שׁוֹפָר שֶׁל מָשִׁיחַ גִיךְ אוּנ בַּאלְד אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן :

זְכוֹר לָנוּ זְכוּת לֵאָה אִמֵּנוּ :

גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט דֶעם זכוּת פוּן אוּנְזֶער מוּטֶער לֵאָה אוּנ קֶער דִיךְ צוּ אוּנְזֶער גִיוֵויין אַזוֹי וִוי דוּא הָאסְט אָן גִינוּמֶען אִיר גִיוֵויין דָס זִיא זָאל צוּ עֵשָׂו נִיט גִינוּמֶען וֶוערִין אוּנ זִיא זָאל אִין זַיין גוֹרָל נִיט פַאלִין דֶען דוּ בִּיסְט אַיין גָאט וָואס הֶערְט דָס קוֹל פוּן גִיוֵויין . קוּק פוּן דֶעם הִימֶעל אַרָאפּ אוּנ זֶעה וִויא דַיין פָאלְק טוּעֶן אַלֶע וַויינֶען מִיט בִּיטֶערֶע טְרֶערִין אוּנ טוּעֶן צִיטֶערִין פוּן דֶעם פָארְכְט פוּן דַיין מִשְׁפָּט מִיר זָאלִין חָלִילָה נִיט פַאלִין אִין דֶעם גוֹרָל פוּן דֶעם שָׂטָן אוּנ צוּ דִי מְקַטְרִיגִים וָוס קוּמֶן מְקַטְרֵג זַיין אוֹיף אוּנְז . רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם קֶער דִיךְ בֶּעסֶר צוּ דֶעם קוֹל פוּן אַלֶע גוּטֶע מַלְאָכִים וָוס שְׁטֵייעֶן פַר דַיין שְׁטוּל אוּנ בֶּעטִין גוּטְס אוֹיף דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל אוּנ קֶער דִיךְ נִיט צוּא דֶעם קוֹל פוּן דֶעם שָׂטָן וָואס קוּמְט צוּ זָאגִין אוֹיף זַיי בֵּייז . שְׁרַייא אָן אוֹיף אִים עֶר זָאל זַיין מוֹיל נִיט עֶפֶענֶן אוּנ עֶר זָאל פַאר טוּמִילְט וֶוערִין פוּן צוּ רֵיידִין בֵּייז . אוּנ דָאס קוֹל פוּן

דעם שופר מיט אונזערע תפלות זאלין אויף גיין פר דיר אן צו שרייבן אונז אין דעם ספר הצדיקים לחיים טובים אמן :

זכור לנו זכות שבטי יעקב :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון די שבטים די קינדר פון יעקב ווס האבין אלע באנאנד דיין נאמן גיאיינציגט דען אידער יעקב איז גישטארבין הט ער זיינע קינדר צו נויף גירופין אונ האט גיזאגט צו זיי ליבע קינדר טאמר איז חלילה צווישין אייך דא איין פסול אזוי וויא מיין עלטר פאטר אברהם האט גיהאט איין זהן ישמעאל אדער מיין פאטר יצחק וואס ער הט גיהאט איין זוהן עשו . אזוי האבין דיא שבטים אלע באנאנדר גיזאגט שמע ישראל דאס איז טייטש הער צו ישראל דאס איז יעקב . יי' אלהינו יי' אחד דאס איז טייטש גאט אונזער גאט איז איין איינציגר גאט אונ מיר דינען אלע צו דעם גאט ווס אברהם אונ יצחק אונ דו אונזר פאטר האבין גידינט . דרום גידיינק אונז ליבר פאטר זייער זכות דען מיר טוען אלע איינציגין דיין נאמן אלע טאג אונ מיר טוען דיך היינט אום ראש השנה פר איין קיניג איבר אונז קריינען אלע יאר :

זכור לנו זכות יוסף הצדיק :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון יוסף הצדיק דס אין דעם טאג האסטו אים אויס גיצויגין פון זיין תפיסה אונ האסט אים דער הויבין צוא זיין איין מושל אויף דער לאנד מצרים אזוי רבונו של עולם אין זיין זכות זאלסטו דער הייבען אונזער מזל מיר זאלין חלילה קיין בלבול ניט האבין דס מיר זאלין אין תפיסה זיצין . אונ זאלסט רופין צו דיא גיפאנגענע איין פרייהייט אונ זאלסט אויף בינדען זייער שלאס היינטיגען טאג :

זכור לנו זכות משה רבינו :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון משה רבינו דאס ער איז אין די טעג אויף דעם הימל גיוועזן אונ האט פון אונזערט וועגין די לוחות גינומען אונ זעה ליבר גאט דס מיר זיינען מקיים אזוי ווי דו האסט אונז גיבאטין מיר זאלין היינטיגין טאג שופר בלאזין

זויא

זייא אויך מקיים אזוי וויא דוא האסט גיזאגט צו משה רבינו סלחתי כדברך . דאס איז טייטש איך האב פר געבין אזוי ווי דיינע רייד:

זכור לנו זכות אהרן הכהן :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון אהרן הכהן דס זיין מדה איז גיוועזן צוא שלום מאכין צווישין מאן אונ ווייב אונ צווישין מענשין וואס האבין זיך גיקריגט באנאנד . אזוי אויך רבונו של עולם זאלסטו אים געבין רשות דס ער זאל אמליץ זיין פר דיר אויף דיין פאלק ישראל אפ צו טאן דיין גרים צארין פון אונז . אונ זאלסט אונז אן שרייבין צו א יאר פון פריד אונ שלוה אונ שטילקייט. צו נחת אונ ניט קיין צער חלילה :

זכור לנו זכות דוד מלכנו :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון דוד אונזער קיניג וואס דוא האסט אים פון אלע זיינע פיינט גיהאלפין אזוי העלף אונז רבונו של עולם אין זיין זכות פון אלע בייזע מלאכים אונ מקטרגים אונ משחיתים וואס האבין פיינדשאפט אויף דיין פאלק ישראל אונ אויך קיין שונא אונ קיין פיינד זאל אין אונז קיין נקמה ניט האבין אונ זאלין אין אונז ניט דער פרייט ווערין :

זכור לנו זכות צדיקים וצדקניות :

גידיינק אונז ליבער גאט דעם זכות פון אלע צדיקים אונ נשים צדקניות וואס זיינען גיוועזן פון דר צייט פון אדם הראשון ביז היינטיגין טאג. זייער זכות זאל א"ף אונז מגין זיין דאס דר גואל צדק זאל שוין קומן עס זאל זיין תחית המתים אונ מיר זאלין שוין הערין שופר של משיח במהרה בימינו אמן :

איין גיבעט אויף ראש השנה

היום רצה את שועתי אשר אשננה :

היינט פר נעם מיט דיין גוטין ווילען מיין גישרייא וואס איך טוא ריידין:

תכתבני לחיים טובים בזה ראש השנה :

ליבער גאט זאלסט מיך אן שרייבין צו אגוט לעבן אין דעם ראש השנה :

היום

הַיּוֹם אָיוֹם וְנוֹרָא מַלְכוּתֶךָ:
הַיינְט אִיז זֵייעֶר שְׁרֶעקְלִיךְ אוּנ פָאַרְכְטִיג דַיין מְלוּכָה:
נִסְקָרִים כָּל בָּאֵי עוֹלָם בִּסְקִירוֹת צְפִיָּתֶךָ:
אַלֶע מֶענְטְשֶׁין וָואס קוּמֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט וֶוערִין גֶעקוּקְט מִיט אֵיין קוּק:
תִּתְרוֹמֵם וְתִתְנַשֵּׂא בְּגַאֲוָתֶךָ:
דוּ זָאלְסְט דֶערְהוֹיכְט אוּנ דֶערְהוֹיבִּין וֶוערִין מִיט דַיין הֶערְשַׁאפְט:
אָנָּא יְיָ הוֹשִׁיעָה נָּא:
אִיךְ בֶּעט דִיר לִיבֶּער גָאט הֶעלְף אוּנְז: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ:
הַיינְט מַאכְט גָאט שְׁטֵיין דִי עֶרְד מִיט מִשְׁפָּט:
שִׁמְךָ מְפָאֲרִים מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ:
דַיין נָאמֶען בַּאשֵׁיינְט מֶען, וִוי שְׁטַארְק אִיז דַיין נָאמֶען אוֹיף דֶער גַאנְצֶער עֶרְד:
תְּחַן אֵלַי בְּרַחֲמִים וְתַעְתִּרֵנִי בְּרָצוֹן כַּצִּנָּה:
לִיבֶּער גָאט קֶער דִיךְ אוּם צוּ מִיר מִיט דֶערְבַּארִימְקֵייט, אוּנ מַאךְ מִיר אַרוּם
קְרֵייזֶען מִיט דַיין גוּטִין ווִילֶען וִוי מִיט אַפַאנְצֶער: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם גֵּאוּת לָבֵשׁ עֹז הִתְאַזָּר:
הַיינְט טוּסְטוּ אָנְקְלֵיידִין זִיךְ מִיט הֶערְשַׁאפְט, אוּנ אָנְגוּרְטִין זִיךְ מִיט שְׁטַארְקֵייט:
רְצֵה וְהַחֲלִיצֵנִי מִצַּר וּקְרַע רוֹעַ גְּזַר דִּינִי:
לָאז זַיין דַיין ווִילִין, אוּנ צִיא מִיךְ אוּם פוּן דֶעם שׂוֹנֵא, אוּנ צוּרַייס מַיין בֵּייזִין גְזַר דִין:
בְּרַק הַשָּׁנוּן תָּשִׁיב לְנִדְנָהּ:
דִי שַׁארְפֶע שְׁוֶוערְד זָאלְסְטוּ אוּמְקֶערִין אִין אִיר שֵׁייד אַרַיין: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם דְּרוֹשׁ וַחֲקוֹר כָּל תַּעֲלוּמָה:
הַיינְט מוּסְטוּ פָארְשְׁטִין אוּנ קְלֶערִין אַלֶע פַארְהוֹילֶענֶע זַאכִין:
לָדוּן כָּל אֲשֶׁר בְּאַפּוֹ רוּחַ וּנְשָׁמָה:
צוּ מִשְׁפָּטִין אַלֶע בַּאשֶׁעפֶענִישׁ וָואס הָאבִּין אִין זִיךְ אֵיין אָטֶעם אוּנ אַנְשָׁמָה:
קַיְּמֵנִי וְהַחֲיֵינִי וְיִרְבּוּ יָמַי עַל הָאֲדָמָה:
בַּאשְׁטֶעטִיג מִיךְ אוּנ לָאז מִיךְ לֶעבִּין. לָאזִין מַיינֶע טֶעג גִימֶערְט וֶוערִין
אוֹיף דֶער עֶרְד:
שְׁעֵה קוֹלִי בְּיוֹם אֶקְרָא וְשַׁוְעָתִי הַאֲזִינָה:
פַארְנֶעם מַיין קוֹל וֶוען אִיךְ טוּ דִיךְ רוּפִין, אוּנ מַיין גִישְׁרֵיי זָאלְסְטוּ פַארְנֶעמֶען:

הַיּוֹם הֲרַת עוֹלָם רֵאשִׁית בְּרִיאָתֶךָ:
הַיינְט הָאסְטוּ אָנְגֶיהוֹיבִּין צוּ בֵּאשַׁאפִין דִי וֶועלְט פַאר אַלֶע בַּאשֶׁעפֶּענִישׁ
יָשַׁבְתָּ לְכִסֵּא מָכוֹן לְשִׁבְתֶּךָ:
דוּ בִּיזְט גִיזֶעסִין אוֹיף דֶעם שְׁטוּל וָואס דוּ הָאסְט אָנְגִיבְּרֵייט צוּ זִיצִין אוֹיף
אִים בַּיי דֶעם מִשְׁפָּט:
צַדִּיק אַתָּה יְיָ וְיָשָׁר מִשְׁפָּטֶיךָ:
לִיבֶּער גָאט דוּ בִּיזְט גִירֶעכְט, אוּנ דַיינֶע מִשְׁפָּטִים זַיינֶען גִירֶעכְט:
גְּעוֹר בְּמַסְטִין מִלְהַסְטִין וְתִסְבּוֹל עַד שֵׂיבָה וְזִקְנָה:
שְׁרַיי אָן אִין דֶעם שָׂטָן אַז עֶר זָאל נִיט מְקַטְרֵג זַיין אוֹיף אוּנְז, אוּנ זָאלְסְט
אוּנְז טְרָאגִין בִּיז אוֹיף דֶער עֶלְטֶער: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם סִפְּרוּ לָנוּ אֲבוֹתֵינוּ וְתִקְוָה יִתְּנוּ לָךְ כָּל אֵיתָנִים:
הַיינְט הָאבִּן אוּנְז אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין דֶערְצֵיילְט. אַז אַלֶע שְׁטַארְקֶע גִיהֶערִין
צוּ דִיר הָאפֶען:
הַמְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם:
עֶר אִיז מְחַיֶּה אַלֶע בַּאשֶׁעפֶּענִישׁ פוּן גְרוֹיס בִּיז קְלֵיין:
וּפוֹקֵד נֶפֶשׁ כָּל חַי כְּתַחַת הַשֵּׁבֶט נִמְנִים:
עֶר צֵיילְט אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע לַייבֶּער, אַזוֹי ווִי מֶען צֵיילְט דִי שָׁאף מִיט דִי רוּט:
רַחֵם כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים וְהַמְצֵא לָנוּ חֲנִינָה:
דֶערְבַּארִים דִיךְ אִיבֶּער אוּנְז, ווִי אַיין פָאטֶער דֶערְבַּארִימְט זִיךְ אִיבֶּער זַיינֶע
קִינְדֶער, אוּנ מַאךְ אוּנְז גֶעפִינֶען לַייטְזֶעלִיגְקֵייט: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם זוֹכֵר אַתָּה מַעֲשֵׂה עוֹלָם:
הַיינְט טוּסְטוּ גִידֵיינְקֶען דִי מַעֲשִׂים פוּן דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט:
כָּל תַּעֲלוּמוֹת נִגְלוֹת לְפָנֶיךָ אֵין נִסְתָּר וְנֶעְלָם מִפָּנֶיךָ:
אַלֶע פַארְהוֹילֶענֶע זַאכִין זַיינֶען פַאר דִיר אַנְטְפְּלֶעקְט, עֶס אִיז נִיט פַאר
הַאנְדִין קַיין פַארְבָּארְגֶענֶע זַאךְ פַאר דִיר:
עֵינֶיךָ מְשׁוֹטְטוֹת בְּכָל הָאָרֶץ וּבוֹחֵן לִבּוֹת כֻּלָּם:
דַיינֶע אוֹיגִין קוּקֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט, אוּנ דוּ פְּרוּבְּסְט אַלֶע הֶערְצֶער:
דִּינָיו וּמִשְׁפָּטָיו אֱמֶת וְכָל מַעֲשָׂיו בֶּאֱמוּנָה:
גָאטְס דִינִים אוּנ מִשְׁפָּטִים זַיינֶען אֱמֶת, אוּנ אַלֶע זַיינֶע מַעֲשִׂים זַיינֶען
בֶּאגְלֵייבְּט: היום רצה וכו׳

היום

הַיּוֹם חַיִּים וּמֵתִים נִפְקָדִים:

הַײנְט וֶוערִין דֶערְמָאנְט פַאר דִיר דִי לֶעבֶּעדִיגֶע אוּנ טוֹיטֶע

סִפִּים יָנוּעוּ מִקּוֹל רַעַשׁ וּמֵאֵימַת הַשֵּׁם חֲרֵדִים:

טִירֶען טוּעֶן צִיטֶערִין אוּנ וֶוערִין דֶערְשְׁרָאקִין פַאר דִי פָארְכְט פוּן גָאט:

קַבֵּל הֶגְיוֹן לִבִּי וּפִלּוּלִי אֲשֶׁר אֲשַׁנְּנָה:

פַארְנֶעם דִי גִידַאנְקֶען פוּן מַײן הַארְץ אוּנ מַײן תְּפִלָּה וָואס אִיךְ טוּא רֵיידִין:

היום רצה וכו׳

הַיּוֹם טֶרֶף נָתַן לִירֵאָיו:

הַײנְט שְׁפַּײזְט גָאט בָּרוּךְ הוּא צוּ דִיא וָואס פָארְכְטִין זִיךְ פַאר אִים:

נוֹהֵג בְּחַסְדּוֹ וּבְטוּבוֹ הַגָּדוֹל כָּל בְּרוּאָיו:

גָאט אִיז זִיךְ נוֹהֵג מִיט זַײן חֶסֶד אוּנ זַײן גְרוֹיס גוּטְס מִיט אַלֶע זַײנֶע בַּאשֶׁעפֶנִישׁ:

נוֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים לְאֹהֲבָיו וּמְיוּדָּעָיו:

עֶר טוּט הִיטִין זַײן חֶסֶד צוּ טוֹיזְנְט גֶעבִּירְט צוּ זַײנֶע גֶעלִיבְּטֶע מֶענְטְשִׁין:

הַרְאֵנוּ חַסְדֶּךָ וְיֶשְׁעֲךָ לִזְכּוּת בְּדִינָא:

וַײז אוּנְז דַײן חֶסֶד אוּנ דַײן הִילְף, אַז מִיר זָאלִין גִירֶעכְט זַײן בַּײ דֶעם דִין:

היום רצה וכו׳

הַיּוֹם יִכָּתֵב בְּסֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת חַיִּים וּמָוֶת גְּדוּלָּה וּשְׁפָלוּת עֲשִׁירוּת וְטִרְדַּת מְזוֹנוֹת:

הַײנְט וֶוערִין אָנְגֶעשְׁרִיבֶּען אִין סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת, דֶער לֶעבִּין אוּנ דֶער טוֹיט, גְדוּלָּה אוּנ שְׁפָלוּת, עֲשִׁירוּת, אוּנ דִי טִרְדָּה פוּן פַּרְנָסָה:

מֵעַתָּה וְעַד יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא כְּתָב יָכוֹל לְהִשְׁתַּנּוֹת:

פוּן אִיצוּנְד בִּיז יוֹם כִּפּוּר, אֲפִילוּ וֶוען עֶס אִיז שׁוֹין אָנְגִישְׁרִיבֶּען גִיוָוארִין, קֶען דָאס נָאךְ אַלְץ אַנְדֶערְשׁ וֶוערִין:

צְדָקָה וּתְפִלָּה לְהַרְבּוֹת אָז יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה:

צְדָקָה אוּנ תְּפִלָּה אַז עֶר וֶועט מֶערִין, קֶען עֶר נָאךְ הָאבִּין אַ תַּקָּנָה: היום רצה .כו׳

הַיּוֹם כָּל הַמַּעֲשִׂים יִירְאוּ מֵאֵימַת זַעְפֶּךָ:

הַײנְט טוּעֶן זִיךְ אַלֶע דַײנֶע מַעֲשִׂים פָארְכְטִין פַאר דַײן צָארְין:

זֶה הַיּוֹם תְּחִלַּת מַעֲשֶׂיךָ בְּדָנְךָ יְצִיר כַּפֶּיךָ:

דָאס אִיז דֶער טָאג וָואס דוּ הָאסְט דַן גִיוֶוען צוּ אָדָם הָרִאשׁוֹן:

לְזִכָּרוֹן הוּקַם לָעַד לְיוֹם הַדִּין לְהַרְאוֹת תָּקְפֶּךָ:
דער טאג איז גישטעלט גיוואָרין צו איין גידעכעניש צו א יום הדין, כדי דו
זאלסט ווייזין דיין שטארקייט:

וְאַתָּה רַחוּם טֶרֶם נִקְרָא אַתָּה תַּעֲנֶה:
אונ דו דערבארימיגער איידער מיר טוען דיך רופין זאלסטו אונז ענטפערין;
היום רצה וכו'

הַיּוֹם לוֹכֵד חֲכָמִים בְּעָרְמָם:
היינט טוט גאט באצווינגען די חכמים מיט זייער חכמה

קָרוּץ מֵחוֹמֶר עָפָר מִן הָאֲדָמָה:
דער מענטש איז גיוואָרין אויס געשניטען פון דער ערד:

כְּצֵל עוֹבֵר יָמָיו, מָשׁוּל כְּחֶרֶשׂ הַנִּשְׁבָּר:
אזוי ווי א שאטען גייען אוועק זיינע טעג, ער איז גיגליכען צו איין צו
בראכענעם שארבען:

פְּדֵנִי מֵרֶדֶת שַׁחַת הַמְצֵא כּוֹפֶר נַפְשִׁי וּפִדְיוֹנָהּ:
דערלייז מיך פון צו נידערין אין גיהנם, אונ מאך געפינען איין כפרה
אויף מיינע זינד: היום רצה וכו'

הַיּוֹם מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ
בִּיקָר הוֹדֶךָ:
היינט טוסטו גיוועלטיגען אויף גאר דער וועלט מיט דיין כבוד אונ דוא
ווערסט דערהויבין איבער דער גאנצער וועלט מיט דיין לויבונג:

זָכְרֵנוּ בִּרְצוֹן עַמֶּךָ וּפָקְדֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ לְרֹאשׁ פִּנָּה:
גידיינק דיין פאלק, אונ העלף זיי צוזאמען זיי ווי א ווינקיל שטיין:

אוֹתָנוּ דָן בַּעֲמִידָה לְקַצֵּר וּלְפַשֵּׁר מִלְּהַכּוֹת בְּרַחֲמִים:
דו זאלסט אונז משפטין שטייענדיג צוזאמען קורץ אונ לעבליך, מיר זאלין
ניט ווערין אבגעברית אין די הייסע קוילין פון דיין רגזה:

חוּסָה נָא עָלֵינוּ בְּזֹאת אֲנִי בוֹטֵחַ אִם תַּחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה:
דערבארים דיך איבער אונז, אויף דעם וואס דו ביזט אונזער גאט האב איך
א בטחון, ווען מען וועט מיט מיר מלחמה האלטין: היום רצה וכו'

הַיּוֹם עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ וְצַדְּקֵנוּ בְּמִשְׁפָּט וְכִימוֹת עוֹנָתֵנוּ שַׂמְּחֵנוּ:
היינט זאלסטו אונז העלפין דו גאט אונזער העלפער, אונ מאך אונז גירעכט

אין

אין מִשְׁפָּט, אונ אַזוי וִוי אִין דִיא טֶעג פון אונְזֶער פַיין דֶערְפְרַייא אונְז:

זֹאת לְעוֹלָם עַל יִשְׂרָאֵל וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ:

וָואס אִיז פון אֵייבִּיג כּוּטֶל אויף דִיא יִשְׂרָאֵלִין, אַז מִיר זָאלִין תְּפִלָּה טָאן מִיט אונְזֶער מויל:

סֻכַּת דָּוִד הַנּוֹפֶלֶת הָקֵם עַל מְכוֹנָהּ:

דָעם בֵּית הַמִקְדָשׁ וָואס עֶס אִיז אַיינְגֶיפַאלִין, זָאלְסְטוּ אויפְרִיכְטֶען אויף אִיר אויפְרִיכְטוּנְג: היום רצה כו׳

הַיּוֹם פָּקְדֵנוּ בִּפְקֻדַּת יְשׁוּעָה וְרַחֲמִים:

הַיינְט זָאלְסְטוּ אוּנְז גִידֵיינְקֶען מִיט אַ גִידֶעכְטְנִיש פון הִילְף אונ דֶערְבַּארִימְקֵייט:

אַהֲבַת נְעוּרִים זְכוֹר וְאַהֲבַת קְדוּמִים:

דִי לִיבְּשַׁאפְט פון אונְזֶער יוּגֶענְד, אונ דִי לִיבְּשַׁאפְט פון פַארְצַייטִין זָאלְסְטוּ אוּנְז גִידֵיינְקֶען לִיבֶּער גָאט:

וְתִטָּעֵמוּ בְּהַר נַחֲלָתְךָ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים:

פְּלַאנְץ אוּנְז אַיין אִין אונְזֶער בַּארג דַיין יְרוּשָׁה וָואס דוּ הָאסְט אָנְגִיבְּרֵייט צוּ דַיין זִיצוּנְג אויף אֵייבִּיג:

טַהֲרֵנוּ בִּזְרִיקַתְךָ מַיִם טְהוֹרִים כְּבָרִאשׁוֹנִים:

מַאךְ אוּנְז רֵיין מִיט דַיין טָאן שְׁפְּרֵיינְגֶען אויף אוּנְז רֵיינֶע וַואסֶער וִוי צוּם עֶרְשְׁטֶען: היום רצה וכו׳

הַיּוֹם צַוֵּה יְשׁוּעוֹת יַעֲקֹב:

הַיינְט זָאלְסְטוּ גֶעבּאטֶען, אַז עֶס זָאל קוּמֶען דִי הִילְף פון יַעֲקֹב:

מִכְשׁוֹל הָסֵר מִקִּרְבֵּנוּ וְלֵב הֶעָקוֹב:

טוּא אָפּ פון אוּנְז דֶעם יֵצֶר הָרָע וָואס מַאכְט אוּנְז שְׁטְרוֹיכְלֶען, אונ דָאס פַארְקְרִימְטֶע הַארְץ:

הַאֲזִין שַׁוְעָתֵנוּ בְּרַחֲמֶיךָ יְיָ וְתַחֲנוּנֵי קוֹל יַעֲקֹב:

פַארְנֶעם אונְזֶער גִישְׁרֵיי מִיט דַיין דֶערְבַּארִימְקֵייט, אונ דִי גִיבֶּעט וָואס עֶס אִיז מִיט דֶעם קוֹל פון יַעֲקֹב:

נוֹרָאוֹת הַפְלֵא יוֹם לַשָּׁנָה:

מִיר בֶּעטִין דִיךְ לִיבֶּער גָאט טוּא מִיט אוּנְז גְרוֹיסֶע ווּאוּנְדֶער אִין דֶעם טָאג רֹאשׁ הַשָּׁנָה: היום רצה וכו׳

הַיּוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְשָׁנִים וְלִשְׁמִטּוֹת וְיוֹבְלוֹת:
הַיינְט אִיז רֹאשׁ הַשָּׁנָה צוּ דִי יָאהְרִין אוּנ צוּ שְׁמִטּוֹת וְיוֹבְלוֹת:
סָמְכֵנוּ וּתְנַחֲמֵנוּ בְּנֶחָמוֹת כְּפוּלוֹת:
לֶעהֶען אוּנְז אוּנְטֶער, אוּנ טְרֵייסְט אוּנְז מִיט דָאפֶּעלֶע טְרֵייסְטוּנְג:
גְּאוּלָּתֵנוּ תְּמַהֵר וְתַעֲשֶׂה לָנוּ נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת:
אוּנְזֶער אוֹיסְלֵייזוּנְג זָאלְסְטוּ אֵיילִין, אוּנ טוּא צוּ אוּנְז גְרוֹיסֶע וואוּנְדֶער:
מַלְּטֵנוּ מִכָּל רָעוֹת בְּזֶה רֹאשׁ הַשָּׁנָה:
זַיי אוּנְז מַצִּיל פוּן אַלֶעם בֵּייזִין אִין דֶעם רֹאשׁ הַשָּׁנָה: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם קַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ:
הַיינְט זַיי מְקַבֵּל מִיט דֶער בַּארִמְהַקְּצִיט, אוּנ מִיט דַיין גוּטְין ווִילִין אוּנְזֶערֶע תְּפִלּוֹת:
נִכָּתֵב לְחַיִּים טוֹבִים וּתְמַהֵר גְּאוּלָּתֵנוּ:
מִיר זָאלִין אָנְגֶעשְׁרִיבִּין ווֶערִין צוּ אַגוּט לֶעבִּין, אוּנ דוּ זָאלְסְט אֵיילִין אוּנְז אוֹיס צוּלֵייזֶען:
דְּרָשֵׁנוּ לְטוֹבָה וְיִקָּרְאוּ לְפָנֶיךָ זְכֻיּוֹתֵינוּ:
פָארְשְׁט אוּנְז צוּ גוּטְין, אוּנ עֶס זָאל ווֶערִין גִילֵייעֶנְט פַאר דִיר. אוּנְזֶערֶע זְכֻיּוֹת:
וְתִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה:
אוּנ עֶס זָאל דֶערְפִילְט ווֶערִין אוּנְזֶער מוֹיל מִיט פְרֵייד, אוּנ אוּנְזֶער צוּנְג מִיט גֶעזַאנְג: היום רצה וכו׳
הַיּוֹם שְׁמַע מַלְכֻיּוֹת וְזִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת:
הַיינְט זָאלְסְטוּ אוּנְז אוֹיסְהֶערִין מַלְכֻיּוֹת אוּנ זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת:
לִתְקוֹעַ בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ:
צוּ בְּלָאזִין מִיט אַיין גְרוֹיסֶען שׁוֹפָר, אַז מִיר זָאלִין פְרַיי אַרוֹיס גַיין:
בִּתְפִלָּה רְצֵה וְהָשֵׁב אֶת שְׁבוּתֵנוּ:
אוּנְזֶער תְּפִלָּה זָאלְסְטוּ בַּאווִילִיגֶען אוּנ קֶער אוּם אוּנְזֶער אוּמְקֶערוּנְג אִין אוּנְזֶער לַאנְד אַריין:
כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן יִתְגַּלֶּה וּבְשׁוּבְךָ לְצִיּוֹן עֵינֵינוּ תֶּחֱזֶינָה:
דֶער כְּבוֹד פוּן דֶעם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ זָאל אַנְטְפְּלֶעקְט ווֶערִין, אוּנ אַז דוּ ווֶעסְט דִיךְ אוּמְקֶערִין קֵיין צִיּוֹן, זָאלִין מִיר זוֹכֶה זַיין צוּ זֶעהֶן דָאס מִיט אוּנְזֶערֶע אוֹיגִין:
הַיּוֹם רְצֵה אֶת שַׁוְעֵי אֲשֶׁר אֲשַׁנְּנָה:
הַיינְט פַארְנֶעם מִיט דַיין גוּטְין ווִילֶען מַיין גֶשְׁרַיי וָואס אִיךְ טוּ הַיינְט בֵּייזְרִין:

השיבנו

הֲשִׁיבֵנוּ יְיָ אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה׃

אָך אונז אומקערין צו דיר ליבער גאט, וועלין מיר תְּשׁוּבָה טאן׃ לְאַמְּצֵנוּ וּלְעַטְּרֵנוּ בְּכוֹבַע יְשׁוּעוֹת לֵהָנוֹת מִזִּיו הַשְּׁכִינָה׃ שטארקען אונז און צו קריינען אונז מיט איין קרוין פון הילף, אז מיר זאלין הנאה האבין פון דער לויטערער שכינה. אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן׃

שיר המעלות ממעמקים

(דעם שיר המעלות זאגט מען ימים נוראים נאך ישתבח)׃

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת מִמַּעֲמַקִּים פון דעם טיפין הארצין האב איך דיר גאט גירופין׃ אֲדֹנָי שִׁמְעָה בְקוֹלִי הער צו גאט מיין קול פון מיין גיבעט׃ אִם ... אויב דוא גאט וועסט היטען מיינע עבירות, אונ וועסט מיך ... שטראפין פאר זיי, ווער וועט דען קענען באשטיין דרויף׃ כִּי עִמְּךָ ... ווארום ביי דיר אין די הענט איז מוחל צו זיין עבירות, כדי ... זאל מורא האבין פאר דיר׃ קִוִּיתִי יְיָ איך טו האפין צו גאט וואס ... האט מיר מבטיח גיוועזן׃ נַפְשִׁי לַאדֹנָי מיין לייב טוט האפין צו גאט ... ווער איידער די היטער ביי א דער נאכט האפין אז עס זאל טאג ... ווערין׃ יַחֵל יִשְׂרָאֵל איר יודין האפט צו גאט, ווארום מיט גאט איז דער ... חסד, אונ פיל מאל האט ער אייך שון אויסגיליזט׃ וְהוּא יִפְדֶּה ווארום גאט וועט אויסלייזין די יודין פון אלע זייערע עבירות׃

תפלת החיים מארץ הקדושה

... ראש השנה אונ אום יום כפור, ווען מען נעמט אויס די ספרי תורות פון ארון הקודש זאגט מען דאס׃

יְיָ יְיָ, דוא ביזט איין דערבארימיגער גאט, אונ דוא דערבארימסט דיך איבער דעם מענטשין איידער ער זינדיגט, אונ דו ביזט איין ... דערבארימהערציגער גאט, אונ דו דערבארימסט זיך איבער דעם ... מענטשין נאך דעם אלעם וויא ער האט גיזינדיגט, אונ ביזט אים מוחל דורך דער תשובה׃

אֵל דו ביזט איין גינעדיגער גאט, אונ דו ביזט בארימהערציג, צו דעם וועלכער דער דיר מיט גאנצין הארצין טוט דיר אנרופין, אזוי דערבארימסט דו זיך איבער אים׃

רַחוּם דוּ בִּיזְט אַיין דֶערְבַּארִימְהֶערְצִיגֶער גָאט, אוּנ דֶערְבַּארִימְ
דִיךְ אִיבֶּער דֶעם מֶענְטְשִׁין, דֶער דָא בַּאגֶערְט דוּ זָאלְסְט דִ
אִיבֶּער אִים דֶערְבַּארִימֶען, אוּנ דוּ טוּסְט אוּמְזִיסְט אַייטִיל גִינָא
וֶוען עֶר הָאט גָלַייךְ קַיין זְכוּת נִיט, נַייעֶרְט וֶוען עֶר טוּט דִיךְ נָא
אָנְרוּפִין מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, אַזוֹי דֶערְבַּארִימְסְט דוּ זִיךְ אִיבֶּ
אִים, אוּנ בִּיזְט אִים מוֹחֵל זַיינֶע עֲבֵירוֹת:

וְחַנּוּן אוּנ דוּ בִּיזְט אַיין לַייטְזֶעלִיגֶער גָאט. טוּסְטוּ לַייטְזֶעלִיגֶען דֶ
דֶער דָא וֶועלְכֶער קוּמְט מִיט תְּפִלָּה פַאר דִיר, אַזוֹי דֶערְהֶערְ
אִים בַּאלְד, אוּנ דוּ דֶערְבַּארִימְסְט זִיךְ אִיבֶּער אִים:

אֶרֶךְ אַפַּיִם, דוּ בִּיזְט לַאנְגְזַאם צוּ דֶערְצֶערְנֶען, אוּנ דוּ דֶערְלֵיי
גֶערְסְט דַיין גְרִימְצָארִין אַפִילוּ צוּ דֶעם רָשָׁע, אַיילְסְט נִיט צ
בַּאצָאלִין דֶעם מֶענְטְשִׁין נָאךְ זַיינֶע מַעֲשִׂים רָעִים נָאךְ. נַייעֶרְט ה
טוּסְט אִים וַוארְטִין. פִילַייכְט וֶועט עֶר תְּשׁוּבָה טָאן:

וְרַב חֶסֶד, אוּנ דוּ בֶּעוַוייזְט פִיל גִינָאד צוּ דִיא מֶענְטְשִׁין, דִי וָוא
אַפִילוּ הָאבִּין גָאר קַיין זְכוּת נִיט:

וֶאֱמֶת אוּנ דוּ בִּיזְט אַיין וָוארְהַאפְטִיגֶער גָאט, אוּנ דוּ שְׁטְרָאפְ
דֶעם מֶענְטְשִׁין אוֹיף דֶער וֶועלְט, אַז עֶר זָאל הָאבִּין אַיין גוּ
לוֹין לְעוֹלָם הַבָּא. אוֹיף דֶעם גוּטְס וָוס עֶר הָאט גִטָאן בַּיי זַיינֶעם לֶעבּ

נוֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים, דוּ הִייבְּסְט אוֹיף אוּנ טוּסְט בַּאהַאלְטִין דִי זְ
בִּיגֶע גוּטְס וָואס אַיין צַדִיק טוּט אוֹיף דֶער וֶועלְט, אוּנ לָאזְט עֶ
בַּיישְׁטֵיין זַיינֶע קִינְדֶער אוּנ קִינְדְס קִינְדֶער, בִּיזְן טוֹיזְנְטִין גִיבּוּ

נוֹשֵׂא עָוֹן, דוּ פַארְטְרָאגְסְט דֶעם מֶענְטְשִׁין זַיינֶע זִינְד. אַפִילוּ וֶוע
דֶער מֶענְטְשׁ זִינְדִיגְט מִיט גְרוֹיסֶע זִינְד, אַזוֹי פַארְגִיבְּסְטוּ אִי
זֵיי, נָאר וֶוען עֶר טוּט תְּשׁוּבָה:

וָפֶשַׁע אַפִילוּ אַזֶעלְכֶע עֲבֵירוֹת, וָוס עֶס אִיז מוּטְוִוילִיגֶערְוַוייז גִישֶׁ
בִּיזְטוּ דָאךְ אִים פָארְט זֵיי מוֹחֵל, וֶוען עֶר טוּט נָאר תְּשׁוּבָ
מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין:

וְחַטָּאָה מִכָּל שֶׁכֵּן דָאס דוּ דֶעם מֶענְטְשִׁין טוּסְט פַארְגֶעבִּין דוּרְ
דֶער תְּשׁוּבָה, וֶוען עֶר הָאט גִיטָאן אַיין עֲבֵירָה אוּמְגֶע

אזעלכע

אַלע עבירות וואס דער מענטש קען זיך ניט היטין דערפאר, ...ם מעג זיין אפילו מיט הערין, אדער מיט זעהען, אדער מיט ריידין: נקה אונ דו רייניגסט דעם מענטשין זיינע זינד, ווען ער טוט נאר תשובה מיטין גאנצין הארצין, צזויא ווערט אפילו פון דיא עבירות לויטער זכיות:

רבונו של עולם דו זאלסט דערפילען מיין באגער צו גוטען, אונ זאלסט מיר מיט מיין מאן אונ קינדער מוהל זיין אונזערע ...ד וואס מיר האבין גיטאן, איין פארעבונג מיט גינאד, מיט דער בארימקייט, אונ זאלסט אונז רייניגען פון אונזערע חטאים ועונות ופשעים, וואס מיר האבין גיטאן מוטוויליגין קעגין דיין הייליגען נאמען, אונ זאלסט אונז גידיינקען צום יום הדין פאר דיר צו איין כתיבה וחתימה טובה, אונ צוהעלפין אונז מיט דערבארימקייט, אונ ...ה זאלסט מיך מיט מיין מאן אונ קינדער, אונ אלע דיא מייניגע גידיינקען צו לאנג לעבין, אונ צו גיזונד, אונ צו שלום, אונ זאלסט אונז געבין איין פרנסה טובה, דען איצונד טוסטו דעם מענטשין זיין פרנסה אויפליגין אויף צגאנצין יאר, דרום בעט איך דיר דערבא־ רמהערציגער פאטער, דאס דו זאלסט מיט אונז מאן לפנים משורת הדין, אונ זאלסט אונז אנשרייבין צוא איין גרינגע פרנסה טובה מכלכלה ומתוקה, אזדאס מיר זאלין האבין לחם לאכול ובגד ללבוש בכבוד, אונ ניט מיט בזיון, מיט היתר, ניט מיט איסור, דו ביזט דר ...ער פון דער גאנצער וועלט, דוא שפייזט אלע באשעפעניש פון ...יין ביז גרויס, ווי עס שטייט גישריבין עיני כל אליך ישברו, דאס איז ...טייטש, די אויגין פון אלע באשעפעניש האפין צו דיר, אונ דו גיבסט ...ליכין זיין שפייז אונ באדערפעניש אין דער צייט, אונ דו זאלסט אונז געבין פארשטאנד, דאס מיר זאלין קענען וויסין די סודות פון ...ין הייליגע תורה, אונ שיק אונז איין רפואה שלימה צו אונזערע ...טאגין, אונ שיק אונז באלד דעם גואל צדק, אז מיר זאלין אלע אויסגילייזט ווערין, אונ גיב אונז ברכה והצלחה אין אלע אונזערע עסקים וואס מיר טוען, אונ דו זאלסט גוזר זיין אויף אונז אייטיל

גוטע

גוטע גזירות צו דעם נייעם יאר, אונ זאלסט מבטל זיין פון אונז א
בייזע גזירות, אונ דו זאלסט געבין אין די הערצער פון אלע מלכ
אויף אונז צו גוטין, עס זאל זיין דער ווילין פאר דיר אלמעכטיגע
גאט די רייד פון מיין מויל, אונ די גידאנקען פון מיין הארצין זא
זיין באוויליגט פאר דיר. דען דו ביזט מיין באשעפער, אונ מ
דערלייזער. אמן וכן יהי רצון:

הוספה. תפלה ליום כפור פון ארץ הקדושה:

רבש"ע. א) בזכות וואס מען לייענט אחרי מות זאל שוין היינטיגע
יאר מקוים ווערין, אזויא וויא עס שטייט בלע המות לנצח
ב) בזכות וואס מען לייענט אחרי מות שני זאל מקוים ווערין דער פס
אין פ"ץ ואין צוחה דאס איז דער טייטש, עס זאל ניט זיין קיין פרא
אונ קיין גישריי: ג) אונ בזכות וואס מען לייענט אחרי מות שני בני צ
צדיקים נדב ואביהוא אהרונס קינדער, זאלין ניט אפגיריסין ווער
אונזערע קינדער פון אונז ח"ו: ד) אונ בזכות וואס מיר דערמאנ
דעם נאמען פון אהרן הכהן, זאל פון אונז דערפאר אפגיטאן ווער
דער חרון אף, דאס מיר זאלין ניט דארפין אנקומען צו פרנסת בשר
ודם, נור פון דיין היליגע האנד זיך צו דערנערין. אמן כן יהי רצו
אונ דערנאך זאגט מען דריי מאל ואני תפלתי, אונ בריך שמיה:

תחנה פאר שופר בלאזין

רבונו של עולם דוא ביסט דער הער פון דער גאנצער וועלט ה
ווייסט וואל אז מיר זיינען בלוט אונ פלייש אונ מיר קענ
ניט פארשטיין דיינע מצות וואו אהין זיי גייען, דען דוא נאט האס
אונז גיבאטען אז עס וועט קומען ראש השנה זאל מען שופ
בלאזען אונ אונזערע מעשים טובים זאלין פאר דיר גידאכט ווער
אונ דיינע ליבע קינדער דיין פאלק ישראל האבין גיפעדערט צוא
בלאזען שופר פון ראש חודש אלול דער ווארטין אז מען זא
דעם שטן צוא מישען אז ער זאל זיך דער שרעקין ווארום ווע
ער דער הערט דעם שופר האט ער גרויס פארכט ער ווייסט א

דיינע

דיינע ליבע קינדער דער הערין דעם שופר אזוי טוען זייא תיכף
תשובה אונ האבין גרויס חרטה אויף זייערע זינד וויא געשריבען
שטייט ווען מען הערט אין שטאט שופר בלאזין דא ווערט דעם
פאלק דאס הארץ דער שראקין . דרום ליבער גאט זאל זיין דיין
טייער ווילען מיט דיין גרויס דער בארימהקייט אז דס קול פון שופר
זאל גלייך קומען פאר דיר אונ צו רייסען אלע בייזע גזירות פון אונז
אונ פאר שניידען אלע בייזע מלאכים וואס מאכין אצווישען שייד
צווישען אונז אונ צווישען דיר אז אונזער געבעט קען ניט ארויף
קומען פאר דיר אונ זאלסט אפ טאן דאס בייזע גלוסטיקייט פון אונז
אז מיר זאלין דער לעבין אז דוא ווערסט מיט דעם גרויסען שופר
בלאזין איין צו זאמלען אלע די פאר לארענע אונ פאר שטויסענע פון
דיין פאלק ישראל אין ארץ ישראל אריין, אונ מיר זאלען זוכה זיין
צוא זעהן דיין היילגע שכינה אונ דוא זאלסט זיין מיין העלפער
אונ מיין באשיצער . ליבער גאט עס זאל היינט זיין אצייט פאר דיר
צו פאר נעמין אונזער געבעט אונ אונז צו צו הערין . ווען מיר טוען
דיך אן רופען זאלסטו אונז ענטפערין . ווי דאס בלאזין צו רייסט
אלע בייזע גזירות אונ דוא נעמסט דיך פון דער שטול וואס עס
איז אייטל דין אונ זעצט דיך אויף דער שטול פון רחמים אזוי
זאלסטו דיך איבער מיר מרחם זיין אונ זאלסט אויסהערין אונזער
געבעט אונ דר לייננער אונזערע יארין אז מיר זאלין קענען פאר ריכטען
וואס מיר האבין אום רעכט געטאן קעגין דיר אונ דער וועק אונזער
הארץ ווידער צו קערין זיך צו דיר אונ לערין אונז וויא מיר זאלין
אונזער פיינד דעם שטן ברעכין וואס ער היט אויף אונז אונ זאגט
איך וויל דיא ישראל יאגין אונ גרייכין . דרום ליבער גאט פון דעם
קול שופר זאלסטו אים מאכין פאלין ער זאל ניט קענען אויף
שטיין צוא ריידען בייז אויף דיין פאלק ישראל . אין ערשטין קול
פון דעם שופר זאל געדאכט ווערין פאר דיר דער זכות פון אברהם
אונזער פאטער . אין אנדערין קול פון שופר זאל געדאכט ווערין דער
זכות פון יצחק אבינו . אונ אין דריטען קול פון שופר זאל געדאכט

ווערין

וָוערִין דֶער זְכוּת פוּן יַעֲקֹב אוּנְזֶער פָאטֶער . אוּנ מִיט דֶעם פֶע
קוֹל זָאל גִידַאכְט וָוערִין דֶער זְכוּת פוּן דָוִד הַמֶלֶךְ . דִיא פִיר
וָואס הֵייסֶען תְּקִיעָה שְׁבָרִים תְּרוּעָה תְּקִיעָה זֵייא זָאלִין אוּנְזֶע
עֶלְטֶערִינְס זְכוּת אוֹיף בְּרֶענְגֶען פַאר דִיר אוּנ דֶער שָׂטָן זָאל
מַאכְט נִיט הָאבִּין אוֹיס אִים זָאל אַגוּטֶער מַלְאָךְ וָוערִין אוּנ
זָאל אוֹיף אוּנְז אִיבֶּער דַאנְק גוּטְס רֵיידֶען אוּנ זָאלְסְט טָאן פוּן
נָאמֶען וֶועגִין אוּנ דוּא זָאלְסְט אוּנְז אָן שְׁרַייבִּין צוּא גוּטֶען אִין
נַייעֶם יָאר וָואס דָא קוּמְט אוֹיף אוּנְז אוּנ אוֹיף כָּל יִשְׂרָאֵל צוּ פַרְנָ
צוּא בְּרָכָה אוּנ הַצְלָחָה אוּנ מִיט אוּנְזֶערֶע קִינְדֶערְלִיךְ מִיט גֶז
שֶׁפַע אָן מִידִיקַייט אוּנ מִיט רֶוַח אוּנ מִיט פְרֵייד אַז אִיךְ זָאל
קוּמֶען צוּ קֵיין חַרְפָּה אוּנ אִיךְ זָאל זִיצִין שְׁטִיל אַז אִיךְ זָאל
דִינֶען דַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען אוּנ זָאל נִיט בַּאדַארְפֶען קֵיין מֶענְשֶׁ
גָאבּ אוּנ אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער זָאלִין נִיט גִימִינֶערְט הֶערִין פַר אוּנְזֶער
אוּנ זָאלְסְט דֶער וַוייטֶערִין פוּן אוּנְז אַלֶע טְרוֹיעֶרִקַייט אוּנ זָאלְ
אוּנְז וַוייזֶען גְרוֹיסֶע פְרֵייד אוּנ אוּנְזֶערֶע שׂוֹנְאִים זָאלִין אָן אוּנְ
נְקָמָה הָאבֶּען אַז עֶס זָאל צְווִישִׁין אוּנְז נִיט זַיין קֵיין קְרִיג נַייעֶ
בְּרָכָה אוּנ הַצְלָחָה אוּנ שָׁלוֹם אוּנ אִין זְכוּת פוּן שָׁלוֹם זָאלְ
גִיךְ דֶער לֵייזְט וֶוערִין . אָמֵן :

סדר תקיעות

פַאר תְּקִיעַת שׁוֹפָר זָאגְט מֶען דֶעם לַמְנַצֵּחַ זִיבֶּען מָאל :

לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר: כָּל הָעַמִּים תִּקְעוּ כָף הָרִי
לֵאלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה : כִּי יְיָ עֶלְיוֹן נוֹרָא מֶ

לַמְנַצֵּחַ צוּם גִיזַאנְג פוּן דִי קִינְדֶער קֹרַח : כָּל הָעַמִּים אַלֶע דִי פֶעלְ
שְׁטֶעקְט אַבַּיין דִיא הֶענְד טוּט שַׁאלִין אוֹיף שׁוֹפָרוֹת אוּ
טְרוּמֵייטִין אוּנ טוּט זִינְגֶען צוּא גָאט מִיט אֵיין קוֹל פוּן גִיזַאנְג פוּ
שִׂמְחָה: כִּי יְיָ עֶלְיוֹן דֶען גָאט אִיז דֶער גַאנְץ אוֹיבֶּערְשְׁטֶער אַיין פָארְכְ

גָּדוֹל עַל כָּל הָאָרֶץ׃ יַדְבֵּר עַמִּים תַּחְתֵּינוּ וּלְאֻמִּים תַּחַת רַגְלֵינוּ׃ יִבְחַר לָנוּ אֶת נַחֲלָתֵנוּ אֶת גְּאוֹן יַעֲקֹב אֲשֶׁר אָהֵב סֶלָה׃ עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה יְיָ בְּקוֹל שׁוֹפָר׃ זַמְּרוּ אֱלֹהִים זַמֵּרוּ זַמְּרוּ לְמַלְכֵּנוּ זַמֵּרוּ׃ כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱלֹהִים זַמְּרוּ מַשְׂכִּיל׃ מָלַךְ אֱלֹהִים עַל גּוֹיִם אֱלֹהִים יָשַׁב עַל כִּסֵּא קָדְשׁוֹ׃ נְדִיבֵי עַמִּים נֶאֱסָפוּ עַם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם כִּי לֵאלֹהִים מָגִנֵּי אֶרֶץ מְאֹד נַעֲלָה׃

אײדער מען בלאזט דיא תקיעות, זאגט מען דיא פסוקים׃

ק וֹלִי שָׁמָעְתָּ אַל תַּעְלֵם אָזְנְךָ לְרַוְחָתִי לְשַׁוְעָתִי׃

מײן שטים האסטו געהערט. פאר בארג ניט דײן אויער פון מײן געשרײא׃

ראש

גרויסער מלך אויף דער גאנצער וועלט׃ יַדְבֵּר עַמִּים ער האט מאכין פירען די פעלקער וואס זײנען געקומען אויף ירושלים זיי זאלין אונטער אונז זײן אונד די קעניגרײך אונטער אונזערע פים׃ יִבְחַר לָנוּ אֶת ער האט אונז אויס דער וויילט אונזער נחלה דאס הערשאפט פון יעקב וואס ער האט ליב תמיד׃ עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה גאט ברוך הוא איז ווארין דער הייכט מיט שאלונג׃ יְיָ בְּקוֹל שׁוֹפָר גאט ווערט געלויבט מיט דעם קול פון שופר׃ זַמְּרוּ אֱלֹהִים זַמֵּרוּ זינגט אונ לויבט צו גאט זינגט צו אונזער מלך׃ כִּי מֶלֶךְ ווארום דר מלך פון גאר דער וועלט איז גאט. זינגט מיט קלונגשאפט׃ מָלַךְ אֱלֹהִים דער געוועלטיגער גאט טוט קעניגען אויף די פעלקער. דר געוועלטיגער גאט זיצט אויף זײן הייליגער שטול׃ נְדִיבֵי עַמִּים דיא באווייליגע פון פאלק טוען זיך אײן זאמלען קיין ירושלים דאס פאלק פון גאט דער גאט וואס אברהם האט געהאלטין פאר אײן גאט, ווארום צו גאט וואס געוועלטיגט איז די באשיצונג פון דר וועלט ער איז זייער דער הויבין׃

ר אשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת וּלְעוֹלָם כָּל מִשְׁפַּט צִדְקֶךָ׃

דער אָן פַאנְג פוּן דַיין רֵייד אִיז וַואר . אונ צוּא אֵייבִּיג אִיז דַיין גִּירֶעכְטִיקַייט׃

עָ רוֹב עַבְדְּךָ לְטוֹב אַל יַעַשְׁקוּנִי זֵדִים׃

זַייא עָרֵב פַר דַיין קְנֶעכְט צוּ גוּטִין . לָאזִין מִיךְ דִיא מוּטְווִילִיגֶע נִיט פַאר צוּקֶען׃

שָׂ שׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב׃

אִיךְ פְרֵייא מִיךְ מִיט דַיין זָאג גְלַייךְ אַזוֹי וִויא אֵיינֶער גִיפִינְט פִיל זַאק רוֹיבּ׃

ט וּב טַעַם וָדַעַת לַמְּדֵנִי כִּי בְמִצְוֹתֶיךָ הֶאֱמָנְתִּי׃

לֶערִין מִיךְ פַאר שְׁטַאנְד אונ וִויסֶענְשַׁאפְט . דֶען אִין דַיין גִיבָּאט גְלוֹיבּ אִיךְ׃

נְ דְבוֹת פִּי רְצֵה נָא יְיָ וּמִשְׁפָּטֶיךָ לַמְּדֵנִי׃

דִיא בַּאווִילִיגוּנְג פוּן מַיין מוּנְד נֶעם אָן מִיט וִוילִין . אונ לֶערִין מִיךְ דַיין גִירִיכְט׃

דֶר תּוֹקֵעַ זָאגְט דִי בְּרָכוֹת אונ יֶעדֶער זָאל גוּט אוֹיס הֶערִין אונ נָאךְ זָאגִין אָמֵן דֶר נָאךְ בְּלָאזְט עֶר שׁוֹפָר . אונ נָאךְ אִיטְלִיכֶען סֵדֶר זָאגְט מֶען יְהִי רָצוֹן׃

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִשְׁמוֹעַ קוֹל שׁוֹפָר׃

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה׃

תקיעה שברים תרועה תקיעה

תקיעה שברים תרועה תקיעה

תקיעה שברים תרועה תקיעה

יְהִי רָצוֹן עֶס זָאל זַיין בַּאווִילִיגְט פַאר דִיר גָאט מַיין גָאט אונ גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין דָס בְּלָאזִין תְּקִיעָה שְׁבָרִים תְּרוּעָה תְּקִיעָה

וואס

וואס מיר האבין היינט גיבלאזין זאלסטו מאכין איין קרוין דורך דעם מלאך וואס איז איבער דעם גיזעצט אונ זאלסט טאן מיט אונז אצייכין צו גוטין אונ זאלסט דר פילין איבער אונז דר בארימקייט. גילויבט ביסטו גאט בעל הרחמים:

תקיעה שברים תקיעה

תקיעה שברים תקיעה

תקיעה שברים תקיעה

יהי רצון עס זאל זיין באווילגט פאר דיר גאט מיין גאט אונ גאט פון מיינע עלטערין דאס בלאזין תקיעה שברים תקיעה וואס מיר האבין היינט גיבלאזין זאלסטו אן נעמן דורך דעם ממונה וואס איז גיזעצט דרויף אזוי וואל וויא דו האסט אן גינומען דורך אליהו אונ זאלסט דער פילין איבער אונז דערבארימקייט. גילויבט ביסטו גאט בעל הרחמים:

תקיעה תרועה תקיעה

תקיעה תרועה תקיעה

תקיעה תרועה תקיעה גדולה

ובכן יהי רצון עס זאל זיין באווילגט פאר דיר גאט אונזער גאט אונ גאט פון אונזערע עלטערין דס די מלאכים די גייען אויף פון דעם שופר אונ פון תקיעה שברים תרועה תקיעה אונ פון תקיעה שברים תקיעה אונ פון תקיעה תרועה תקיעה זאלין אהיין גיין פאר דיין כסא הכבוד אונ זייא זאלין גוטס פאר אונז פיר שפרעכין צו פאר געבין גאר אונזערע זינד אמן:

דער נאך זאגט דער חזן דאס מיט אהויך קול:

אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה יְיָ בְּאוֹר פָּנֶיךָ יְהַלֵּכוּן:
בְּשִׁמְךָ יְגִילוּן כָּל הַיּוֹם וּבְצִדְקָתְךָ יָרוּמוּ:
כִּי תִפְאֶרֶת עֻזָּמוֹ אָתָּה וּבִרְצוֹנְךָ תָּרוּם קַרְנֵנוּ:
אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ עוֹד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה: אשרי וכו׳

תפלה לשליח צבור

(די תפלה זאגט דער שליח צבור אין ימים נוראים פאר מוסף):

הנני העני, איך דער ארימער אונ דערשראקענער, וואס ציטערט
פאר דעם וואס דא זיצט, הערט צו די לויב פון ישראל, איך
בין גיקומען צו בעטין פון דיר וועגין דיין פאלק ישראל, וואס איך
בין דורך זיי געשיקט גיווארין, ליבער גאט, ווען איך בין ניט ווערט
אונ פון דעסטוועגין בעט איך דיך, גאט פון אברהם, גאט פון יצחק,
אונ גאט פון יעקב, דערבארימיגער גאט, מאך בעגליקען מיין וועג,
וואס איך גיי צו בעטין פאר מיר, אונ פאר דיא וואס האבין מיך
געשיקט דיין הייליגע פאלק ישראל, קינדער פון די הייליגע אבות,
אונ איך בעט דיך רעכין זייא ניט פאר זינדיגע פון וועגין מיין זינד,
אונ פארשולדיג זייא ניט פון וועגין מיין שולד, וואס איך האב גע־
שולדיגט, דען איך בין איין זינדיגער אונ איין פושע, זייא זאלען
ניט פר שעמט ווערין דורך מיינע זינד, אונ לאז מיך ניט פר שעמט
ווערין דורך זייא, נעם מיין גיבעט אן, ווי דאס גיבעט פון איינעם
אלטען מאן וואס גיוואוינט איז אין דער תפלה, אונ דר וואס האט
מיט גוטע מעשים דורך געבראכט זיין לעבין, דוא זאלסט אן
שרייען אן דעם שטן אז ער זאל אויף מיר ניט מקטרג זיין, אונ ווען
מיר טוען ח"ו איבער היפען איין ווארט, זאל אויך בייא דיר גע־
ליבט זיין ליבער פאטער, אונ אלע זינד זאלסטו מיט ליבשאפט פאר
דעקין, אונ אונזר פאסטין אונ פייניגען זיך פאר־קער אונז ולכל
ישראל, צו ששון אונ שמחה צו לעבין אונ צו פרייד, די ווארהייט
אונ פרייד זאלין זיך מערין, אונ לאז קיין שטרויכלונג אין מיין
גיבעט זיין, עס זאל זיין דער ווילען צו פאר דיר גאט פון אברהם
גאט פון יצחק גאט פון יעקב, דער גאט דער גרויסער אונ דער
שטארקער אונ דער פארכטיגער אייבערשטער גאט, אהיה אשר
אהיה, דאס אלע מלאכים וואס זענען גיזעצט איבער תפלות, זאלין
מיין תפלה פאר דיין כסא הכבוד בריינגען, אונ זאלין זיי פר דיר
אוים שפרייטין פון וועגין אלע דיא צדיקים אונ חסידים, אונ גאנץ
רעכטפארטיגע, אונ פון וועגין די ערע פון דיין גרויסע נאמען,

דער

וֶער שְׁטַארְקֶער אוּנ פָּארְכְטִיגֶער . דֶען דוּ הֶערְסְט דָם גִיבֶּעט פוּן דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל , מִיט דֶער בַּארִימְהֶערְצִיקַייט , גֶעלוֹיבְּט בִּיסְטוּ גָאט , דֶער וָואס הֶערְט דָאס גִיבֶּעט פוּן יִשְׂרָאֵל :

תְּחִנָּה פַאר בִּרְכַּת כֹּהֲנִים

(דִי תְּחִנָּה זָאגְט מֶען, וֶוען דִי כֹּהֲנִים דוּכֶנֶען, אַז דֶער חַזָן הֵייבְּט אָן צוּ זָאגִין רְצֵה) :

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ

אוּנְזֶער גָאט, דֶער גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערְן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הִנֵּה בְּנֵי אַהֲרֹן כֹּהֲנֶיךָ, דִי קִינְדֶער פוּן אַהֲרֹן דַיינֶע כֹּהֲנִים וֶועלִין אִיצוּנְד אוֹיפְהֵייבִּין דִי הֶענְד צוּ בֶּענְטְשִׁין דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל, מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, אוּנ וֶועלִין זָאגִין דִי בְּרָכָה וָואס דוּ הָאסְט זֵיי גִיבָּאטִין דָאס מִיט דֶער בְּרָכָה , זָאלִין זֵיי בֶּענְטְשִׁין דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל , וֶוען זֵיי שְׁטֶעלִין זִיךְ דוּכֶנֶען , רבש"ע ! פַארְנֶעם דִי גִיבֶּעט פוּן דִי כֹּהֲנִים, וָואס בֶּענְטְשִׁין דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל, אוּנ מִיר זָאלִין גִיבֶּענְטְשְׁט וֶוערִין אַלֶע יוּדִין צוּזַאמֶען, אוּנ אוֹיךְ אִיךְ מִיט מַיין מַאן אוּנְד מַיינֶע קִינְדֶער צְוִוישִׁין זֵיי, צוּ אַגוּט לֶעבִּין, אוּנ גוּטֶע פַּרְנָסָה פוּן דַיין פוּלֶע גִיבֶּענְשְׁטֶע הַאנְד, אַז מִיר זָאלִין נִיט דַארְפִין, אָנְקוּמֶען צוּ אַיין בָּשָׂר וָדָם, אוּנ מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ הָאבִּין קִינְדֶער אוּנ קִינְדְס קִינְדֶער , גוּטֶע אוּנְד פְרוּמֶע, גָאטְס דִינֶער, אוּנ גָאטְס פָּארְכְטִיגֶע, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז הִיטִין פוּן אַלֶעם בֵּייזִין, קַיין שׂוֹנֵא זָאל אוּנְז נִיט קֶענֶען טָאן קַיין שְׁלֶעכְטֶעס. דוּ זָאלְסְט דֶערְלַייכְטִין דַיין גֶעטְלִיכֶען פָּנִים צוּ אוּנְז, אַז מִיר זָאלִין קֶענֶען דֶערְהַאלְטִין דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה, אוּנ מִיר זָאלִין נִיט וִוידֶער־שְׁפֶּענִיגֶען גֶעגִין דִיר, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז בֶּענְטְשִׁין מִיט אַלֶעם גוּטֶעס, מִיט אַיין גוּט לֶעבִּין, פוּן גִיזוּנְד, פוּן פַּרְנָסָה, אוּנ לֶעבִּין, אוּנ פוּן אַגוּטִין מַזָל, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז נוֹשֵׂא פָּנִים זַיין, וֶוען דוּ קוּמְסְט אוּנְז צוּ מִשְׁפְּטִין דֶערְמָאן דֶעם זְכוּת פוּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, (וָואס עֶר אִיז גִיוֶועזִין, אַיין אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם) מִיט דַיינֶע קִינְדֶער, אוּנ דוּ זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין שָׁלוֹם אוּנ שַׁלְוָה, אוּנ רוּהִיגְקַייט, אוּנ עֶס זָאל חָלִילָה נִיט קוּמֶען קַיין שְׁרֶעק אִין אוּנְזֶערֶע וואוֹינוּנְגֶען , אוּנ מִיר זָאלִין קֶענֶען דִיר דִינֶען

ליבּער

ליבער גאט מיט איין וואהרין געפיל, מיטין גאנצין הארצין, בקדושה ובטהרה, ווי עס פאסט פאר איין אל יחיד ומיוחד ווי דו:

תחנה נאך וכתוב לחיים טובים

(אום ר"ה ויו"כ צו מוסף, אז דער חזן האלט וכתוב לחיים, זאגט מען די תחנה):

אבינו אונזער פאטער, דערמאן אונז דיין דערבארימקייט, אונ דערוויישער דיין צארין, אונ פארלענד פון אונז, מארד, אונ שווערד, אונ הונגער, אונ גיפיינקענעס, אונ פארדארבונג, אונ מגפה, אונ אלע בייזע באגעגעניש, אונ אלע קראנקהייטין, אונ אלע שטרויכלונגען, אונ אלע בייזע גזירות, אונ שנאת חנם (אומזיסטע פיינדשאפט) פון אונז, אונ פון אלע דיינע קינדער, וועלכע וואס דיינען דיר הייליגער פאטער:

ברכת כהנים

יברכך יי וישמרך:

ווען דער חזן זאגט דאסווארט וישמרך, זאגט מען דאס:

רבונו של עולם איך אונ מיינע חלומות זיינען דיינע, עס זאל זיין דערוויילין פאר דיר גאט, אז אלע מיינע חלומות זאלין זיין אויף אונז וכל ישראל צוגוטען, סיי עס האט זיך מיר גיחלומט אויף זיך זעלבסט, סיי אויף אנדערע, סיי אנדערע האט זיך גיחלומט אויף מיר, אויב זיי זיינען גוט זאלין זיי מקוים ווערין, אזוי ווי די חלומות פון יוסף הצדיק, אונ אויב זיי דארפין איין רפואה (היילונג), זאלסטו זיי היילין, אזוי ווי די וואסער פון מרה, דורך משה רבינו, אונ אזוי ווי דו האסט גיהיילט צו מרים פון איהרע אונציכטיגקייט, אונ די וואסער פון יריחו דורך אלישע, אונ נעמן פון זיינע קרעטץ, אונ חזקיהו מלך יהודה פון זיין קרייניק, אונ אזוי ווי דו האסט פארקערט די קללה פון בלעם הרשע צו איין ברכה, אזוי זאלסטו פארקערין אלע אונזערע חלומות פון כל ישראל צו גוטין, אונ זאלסט אונז היטין אונ באוויליגין, אמן:

יאר יי פניו אליך ויחנך:

ווען דער חזן זאָגט דאָס וואָרט ויחנך, אַזוי זאָגט מען נאָך אַמאָל דעם רבונו
שֶׁל עולם וואָס מען האָט פריער גיזאָגט:

יִשָּׂא יְיָ פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם:

ווען דער חזן זאָגט דאָס וואָרט שָׁלוֹם, זאָגט מען דאָס:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עס זאָל זיין דערוויילין פאַר דיר גאָט
מיין גאָט, אונ גאָט פון מיינע עלטערין, אַז דו זאָלסט טאָן אום
ווילין די היילינקייט פון דיינע חֲסָדִים, אונ אום ווילין דאָס גרויסקייט
פון דיין דערבאַרימקייט וואָס זיינען פאַרשפרייט איבער דער וועלט
אום אום ווילין די ריינקייט פון דיין נאָמען, דעם גרויסין אונ שטאַרקין
אונ פאָרכטיגין, וואָס אין אים איז דאָ צוויי אונ צוואַנציג אותיות,
דאָס זיי גייען אַרויס פון די פסוקים פון ברכת כהנים, די ברכה איז
גיזאָגט גיוואָרין פון די מויל פון אַהרן מיט זיינע קינדער דיין היילינ
פאָלק, אַז דו זאָלסט זיין נאָהענט צו מיר, ווען איך טו רופין צו דיר,
אונ זאָלסט פאַרנעמען מיין גיבעט אונ מיין גישריי אין אַלע צייטין,
אַזוי ווי דו האָסט גיהערט די גישריי פון יעקב אבינו, וואָס ער הייסט
איש תָּם, אונ דו זאָלסט מיר געבין מיט מיין גאַנץ הויזגיזינד אונזער
שפייז אונ פרנסה מיט ברייטקייט, ניט בצמצום, מיט היתר, ניט מיט
איסור, מיט נחת, אונ ניט מיט צער, פון דיין ברייטע האַנד, אַזוי ווי
דו האָסט גיגעבין ברויט צו עסין, אונ קליידער אָנצוקליידין צו יעקב
אבינו, דער וואָס הייסט איש תָּם, אונ זאָלסט אונז געבין צו ליבשאַפט
צו חֵן, אונ צו חֶסֶד, אונ צו רחמים אין דיינע אויגין, אונ אין לייטינס
אויגין, אַזוי ווי דו האָסט גיגעבין יוסף הצדיק, אַז דער פאָטער האָט
אים אָנגיטאָן די זיידענע העמדיל, צו חֵן, אונ צו חֶסֶד, אונ צו רחמים
אין דיינע אויגין, אונ אין לייטינס אויגין, אונ זאָלסט טאָן מיט מיר
וואונדער אונ נִסִים אונ צייכין צו גוטין, אונ זאָלסט מיך באַגליקין
אין אַלע מיינע וועגין, אונ גיב מיר אין מיין הארץ פאַרשטאַנד צו
פאַרשטיין, אונ צו קליגין זיך, אונ מקיים צו זיין די רייד פון דער תורה
מיט איהרע סודות, אונ זאָלסט מיך מציל זיין פון אומגערין, איך זאָל
מיך ח"ו ניט טועה זיין אין דער תורה, אונ דו זאָלסט מיר ריין מאַכין

מיינע גידאנקען אונ מיין הארץ צו דיין דינסט, אונ דו זאלסט דער לייגערין מיינע טעג, אונ מיין מאן אונ קינדערס טעג מיט אלעם גוטין, אונ מיט לעבין, מיט פיל שטארקייט אונ פריד, אמן סלה:

די תחנה זאגט מען נאך ברכת כהנים, ווען דער חזן לאזט אויס שלום:

רבונו של עולם, מיר בעטין דיך זייער לייטזעליג אונז בזכות אברהם אבינו, מיר האפין צו געניסען דעם זכות פון דער עקידה פון יצחק, שפייז אונ קלייד אונז בזכות יעקב וועלכער האט געבעטין לחם לאכול ובגד ללבוש, ליבער גאט! לאז אונז בייששטיין דער זכות פון שרה, רבקה, רחל ולאה, שיק אונז דיין השגחה וואס זאל אונז היטין פון אלעם בייזין, אונ גיב מיר מיט מיין מאן אגוטין מזל אין דער פרנסה, אונ אין גיזונד. אדיר במרום שוכן בגבורה, שטארקער גאט וואס רוהט אין הימיל, אתה שלום ושמך שלום דו אונ דיין נאמען איז לויטער שלום. יהי רצון שתשים עלינו ועל כל עמך בית ישראל חיים וברכה למשמרת שלום, דו זאלסט אונז אונ כל ישראל געבין אריכת ימים, גיזונד אונ פרנסה, מיט לויטער שלום, אמן:

מנהגים טובים לראש השנה

נאך דעם דאווענען זאל מען גיין צהיים פרייליך, אונ במוח, אין די חסדים פון השי״ת, אז ער וועט משפטין מיט חסד. אונ מען טאר ניט גיין פון שול איילענדיג אפילו אגאנץ יאר, אונ מכל שכן אין דעם יום הדין, כדי עס זאל ניט אויסזעהן, דס גאטס דינסט איז אים צולאסט:

פאר דער סעודה דארף מען מאכין קידוש אויף וויין, אונ מ'דארף עסין די סעודה מיט פרייליכקייט. מ'דארף זיך אבער ניט אן עסין ביז גאנץ זאט, ניט פיל משקה טרינקען, כדי מ'זאל ניט פארגעסין עוסק צו זיין אין תשובה, אונ עס זאל ניט אפגיטאן ווערין די יראת ה' פון גידאנק, מ'דארף גידיינקען, דאס די צייט איז זייער טייער צוטאן תשובה אונ תפלה:

סדר תשליך

ווען ערשטן טאג ראש השנה נאך מנחה גייט מען צוא איין טייך אונ מען זאגט דאס . אונ ווען עס גיפאלט אום שבת גייט מען דעם אנדערען טאג ראש השנה :

מִי אֵל כָּמוֹךָ נוֹשֵׂא עָוֹן וְעוֹבֵר עַל פֶּשַׁע לִשְׁאֵרִית נַחֲלָתוֹ לֹא הֶחֱזִיק לָעַד אַפּוֹ כִּי חָפֵץ חֶסֶד הוּא: יָשׁוּב יְרַחֲמֵנוּ יִכְבּוֹשׁ עֲוֹנוֹתֵינוּ וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצוֹלוֹת יָם כָּל חַטֹּאתָם: תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב חֶסֶד לְאַבְרָהָם אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ מִימֵי קֶדֶם : מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ : יְיָ לִי לֹא אִירָא מַה יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם: יְיָ לִי בְּעֹזְרָי וַאֲנִי אֶרְאֶה בְשֹׂנְאָי : טוֹב לַחֲסוֹת בַּייָ מִבְּטֹחַ בָּאָדָם: טוֹב לַחֲסוֹת בַּייָ מִבְּטֹחַ בִּנְדִיבִים :

מי אל כמוך . ווער איז אגאט וויא דוא דער דא פר טראגט אום רעכט אונ ער טוט איבער פארין אויף מיסטייט צו דיא איבער בלייבונג פון זיין ארב , ער האלט ניט צו אייביג זיין צארין דען ער באגערט גינאד . דרום זאל ער ווידער קערין דער בארימן אונז אונ טרעטין אויף אונזר זינד אונ ווארפין אין טיפעניש פון דעם ים אלע זייערע עבירות : דוא גיבסט דיא מדה פון אמת צו יעקב אונ דיא מדה פון חסד צו אברהם דאס דוא האסט גישווארין צוא אונזערע עלטערין פון פאר מאלם : פון איינגשאפט טוא איך רופען צו גאט טוט גאט מיר ענטפערין אין דער ברייטערונג : גאט איז מיט מיר דרום פארכט איך מיך ניט וואס קען איין מענש מיר טאן : גאט איז אין מיינער הילף דרום וועל איך בוודאי זעהן אמפלה אין מיינע פיינד : עס איז בעסער א בטחון צוא האבין אין גאט איידער צוא האבין א בטחון אין אמענשין : עס איז בעסער צו פאר זיכערין זיך אויף גאט איידער צו פאר זיכערין זיך אויף דיא מילדין :

רַנְּנוּ צַדִּיקִים בַּיְיָ לַיְשָׁרִים נָאוָה תְהִלָּה: הוֹדוּ לַיְיָ בְּכִנּוֹר
בְּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּרוּ לוֹ: שִׁירוּ לוֹ שִׁיר חָדָשׁ הֵיטִיבוּ
נַגֵּן בִּתְרוּעָה: כִּי יָשָׁר דְּבַר יְיָ וְכָל מַעֲשֵׂהוּ בֶּאֱמוּנָה: אֹהֵב
צְדָקָה וּמִשְׁפָּט חֶסֶד יְיָ מָלְאָה הָאָרֶץ: בִּדְבַר יְיָ שָׁמַיִם
נַעֲשׂוּ וּבְרוּחַ פִּיו כָּל צְבָאָם: כֹּנֵס כַּנֵּד מֵי הַיָּם נֹתֵן
בְּאוֹצָרוֹת תְּהוֹמוֹת: יִירְאוּ מֵיְיָ כָּל הָאָרֶץ מִמֶּנּוּ יָגוּרוּ כָּל
יוֹשְׁבֵי תֵבֵל: כִּי הוּא אָמַר וַיֶּהִי הוּא צִוָּה וַיַּעֲמֹד: יְיָ הֵפִיר
עֲצַת גּוֹיִם הֵנִיא מַחְשְׁבוֹת עַמִּים: עֲצַת יְיָ לְעוֹלָם תַּעֲמֹד
מַחְשְׁבוֹת לִבּוֹ לְדוֹר וָדוֹר: אַשְׁרֵי הַגּוֹי אֲשֶׁר יְיָ אֱלֹהָיו

רַנְּנוּ לוֹבְּט צַדִּיקִים צוּא גָאט צוּא דִיא רֶעכְט פַארְטִיגֶע אִיז שֵׁיין
אַלוֹיבּ: לוֹיבְּט גָאט מִיט אַ הַארְף מִיט אַפִּידִיל פוּן צֶעהְן
שְׁטְרוּנֶעם: לוֹיבְּט צוּ אִים אַיין נַייֶע לוֹיבּ מַאכְט שֵׁיין צוּא שְׁפִּילִין
מִיט אוֹיס גִישְׁרֵיי פוּן שׁוֹפָר: ווָארוּם רֶעכְט פַארְטִיג אִיז גָאטְס רֵייד
אוּנ גָאר זַיין ווֶערְק אִיז מִיט ווָארְהַפְטִיקַייט: עֶר הָאט לִיבּ צְדָקָה
וּמִשְׁפָּט דֶער חֶסֶד פוּן גָאט אִיז פוּל דִיא ווֶעלְט: מִיט גָאטְס רֵייד
זֶענֶען גִיווָארִין דִיא הִימִיל אוּנ מִיט דֶעם אָטוּם פוּן זַיין מוֹיל גָאר דִי
הֶערְשַׁאפְט פוּן הִימֶעל: עֶר זַאמִילְט אַיין ווִיא אַמוֹיעֶר דִיא וַואסֶר
פוּן דֶעם יַם עֶר גִיט אִין דִיא בַּאהֶעלְטֶעְנִיס דִי אָפּ גְרוּנְטִין: פָארְכְט
אַייךְ פַאר גָאט אַלֶע לַייט פוּן דֶער ווֶעלְט פַר אִים זָאלִין מוֹרָא הָאבִּין
אַלֶע דִיא זִיצֶער אוֹיף דֶר ווֶעלְט: ווָארוּם ווָאס עֶר זָאגְט אִיז אַזוֹי ווָס
עֶר שַׁאפְט בְּלַייבְּט שְׁטֵיין: גָאט הָאט פַר שְׁטֶערְט דָאס טְרַאכְטוּנְג
פוּן דִיא הֵיידֶען עֶר הָאט פַאר מִיטֶען דָאס טְרַאכְטִין פוּן שְׁלֶעכְטֶע
פֶעלְקֶער: גָאטְס עֵצָה בְּלַייבְּט שְׁטֵיין אוֹיף אֵייבִּיג דִיא מַחֲשָׁבָה פוּן
זַיין הַארְצֶען בְּלַייבְּט פוּן אֵיין דוֹר צוּם אַנְדֶערִין דוֹר: ווֹאל דֶעם
פָאלְק ווָאס דֶער רֶעכְטֶער אוּנ ווָארְהַאפְטִיגֶר גָאט אִיז זַיין גָאט ווֹאל
דֶעם פָאלְק ווָאס עֶר הָאט גָאט אוֹיס גִיקְלִיבֶּען פַאר אַיין אַרְבּוּנְג צוּ
אִים

הָעָם בָּחַר לְנַחֲלָה לוֹ: מִשָּׁמַיִם הִבִּיט יְיָ רָאָה אֶת כָּל
בְּנֵי הָאָדָם: מִמְּכוֹן שִׁבְתּוֹ הִשְׁגִּיחַ אֶל כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ:
הַיֹּצֵר יַחַד לִבָּם הַמֵּבִין אֶל כָּל מַעֲשֵׂיהֶם: אֵין הַמֶּלֶךְ
נוֹשָׁע בְּרָב חָיִל גִּבּוֹר לֹא יִנָּצֵל בְּרָב כֹּחַ: שֶׁקֶר הַכּוּס
לִתְשׁוּעָה וּבְרוֹב חֵילוֹ לֹא יְמַלֵּט: הִנֵּה עֵין יְיָ אֶל יְרֵאָיו
לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ: לְהַצִּיל מִמָּוֶת נַפְשָׁם וּלְחַיּוֹתָם בָּרָעָב:
נַפְשֵׁנוּ חִכְּתָה לַייָ עֶזְרֵנוּ וּמָגִנֵּנוּ הוּא: כִּי בוֹ יִשְׂמַח
לִבֵּנוּ כִּי בְשֵׁם קָדְשׁוֹ בָטָחְנוּ: יְהִי חַסְדְּךָ יְיָ עָלֵינוּ כַּאֲשֶׁר
יִחַלְנוּ לָךְ:

נָאךְ דֶעם זָאגְט מֶען דָאס:

לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ

אִים: פוּן דֶעם הִימֶעל לוּגְט גָאט עֶר זֶעהט דִי אַלֶע קִינְדֶער פוּן אָדָם:
פוּן דֶעם אָרְט וָואס עֶר הָט אָן גִיגְרֵייט עֶר זָאל דָארְטֶען זִיצִין טוּט
עֶר קוּקִין צוּ אַלֶע דִי זִיצֶער פוּן דֶר עֶרְד: דֶער וָוס הָאט בַּאשַׁאפֶען
אַלֶע הֶערְצֶער פַר שְׁטֵייט עֶר בְּוַדַאי אַלֶע זֵייעֶרֶע וֶוערְק: דֶער מֶלֶךְ
וֶוערְט נִיט גִיהָאלְפִין דוּרְךְ זַיין פִיל חַיִל דֶער שְׁטַארְקְסְטֶער וֶוערְט
נִיט נִיצוֹל אִין דֶער מִלְחָמָה הָאטְשֶׁע עֶר הָאט פִיל כֹּחַ נָאר מִיט גָאט
בּ״ה אִיז זַיין הִילְף: עֶס אִיז לִיגֶען אוּנ פַאלְשׁ אַז דָאס שְׁטַארְקַייט
פוּן אַפֶערְד זָאל הֶעלְפִין. מִיט זַיין פִיל חַיִל וֶוערְט עֶר נִיט אַנְטְרִינֶען
אִין דֶער מִלְחָמָה: גָאט גִיט אַכְטוּנְג צוּ זַיינֶע פָארְכְטִיגֶע צוּ דִיא וָואס
הָאפִין צוּ זַיין גִינָאד: צוּ מַצִיל זַיין פוּן דֶעם טוֹיט זֵייעֶר לַייבּ אוּנ דֶר
נֶערִין זֵייא הָאטְשֶׁע עֶס אִיז אַ הוּנְגֶער: אוּנְזֶערֶע לַייבֶּר טוּעֶן הָאפֶען
צוּ גָאט. אוּנְזֶער הֶעלְפֶער אוּנ אוּנְזֶער בַּאשִׁיצֶער אִיז עֶר: וָוארוּם
מִיט אִים טוּט זִיךְ פְרֵייעֶן אוּנְזֶער הַארְץ אִין זַיין הֵיילִיגֶען נָאמֶען פַאר
זִיכֶערְן מִיר זִיךְ: עֶס זָאל זַיין דַיין גְנָאד אוֹיף אוּנְז וִוי מִיר הָאפֶען צוּ דִיר:
לֹא יָרֵעוּ זֵיי אִיבְּלֶען נִיט אוּנ זֵיי פַר דַארְבִּין נִיט אִין מַיין הֵיילִיגֶען
בארג

דֵּעָה אֶת יְיָ כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים׃

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ עַל יְדֵי הֶאָרַת תִּקּוּנִים עַתִּיקָא קַדִּישָׁא דְּעַתִּיקִין בִּזְעִיר שֶׁבְּאָרִיךְ יִכְבְּשׁוּ רַחֲמֶיךָ אֶת כַּעַסְךָ וְיָגוֹלוּ רַחֲמֶיךָ עַל מִדּוֹתֶיךָ וְתִתְנַהֵג עִמָּנוּ בְּמִדַּת הָרַחֲמִים וְתִתֶּן לָנוּ חַיִּים אֲרוּכִים וְטוֹבִים בְּעֵסֶק תּוֹרָתֶךָ וְקִיּוּם מִצְוֹתֶיךָ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנֶךָ אָמֵן וְכֵן יְהִי רָצוֹן׃

שִׁיר לַמַּעֲלוֹת אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי׃ עֶזְרִי מֵעִם יְיָ עוֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃ וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם׃ וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ יְיָ עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ׃ הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל׃ הִנֵּה עֵין יְיָ אֶל יְרֵאָיו לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ׃ הוֹד וְהָדָר לְפָנָיו עֹז וְחֶדְוָה בִּמְקוֹמוֹ׃ כִּי עִמְּךָ הַסְּלִיחָה לְמַעַן תִּוָּרֵא׃ חַנּוּן וְרַחוּם יְיָ אֶרֶךְ אַפַּיִם וּגְדָל חָסֶד׃ בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים וּרְצוֹנוֹ כְּעָב מַלְקוֹשׁ׃ כִּי אֵל גָּדוֹל יְיָ וּמֶלֶךְ גָּדוֹל עַל כָּל אֱלֹהִים׃ אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה יְיָ בְּאוֹר פָּנֶיךָ יְהַלֵּכוּן׃ כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ יֹרֵד עַל הַזָּקָן זְקַן אַהֲרֹן שֶׁיֹּרֵד עַל פִּי מִדּוֹתָיו׃

בַּארְג דֶען דָאס לַאנְד אִיז פוּל מִיט וִוּיסֶען שַׁאפְט פוּן גָאט אַזוֹי וִויא וַואסֶער דֶעקְט צוּ דֶעם יָם׃

איין נייע תחנה צו תשליך

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, הֶער פוּן אַלֶע וֶועלְטִין, דוּא הָאסְט אוּנְז גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה צוּ מַאכִין הַיינְטִיגֶען טָאג רֹאשׁ הַשָּׁנָה, דֶען אִין הַיינְטִיגֶן טָאג זִיצְטוּ אוֹיף דֶעם שְׁטוּל צוּ מִשְׁפְּטִין דִי גַאנְצֶע וועלְט, קְלֵיין אוּנ גְרוֹיס, יוּנְגֶע אוּנ אַלְטֶע, אָרוּם אוּנ רַייךְ, צוּא

משפטין זייא צו גוטס אונ בעזעס, צו גליק אונ צוא אונגליק, צום
טויט אונ לעבין, יעדערין נאך זיינע מעשים וויא ער איז ווערט,
האב וואל מיר ווייסין אז מיר זיינען פול מיט זינד, מיר האבין ניט
מקיים גיוועזן וואס דוא האסט געשריבען אין דיין היילגע תורה,
אונ מיר האבין גיטאן געגין דיר, דרום זיינען מיר זייער ערשראקן
פאר דעם יום הדין, פילייכט וועסטו אונז משפטין נאך אונזערע
מעשים, וועלין מיר חלילה קיין תקומה ניט האבין, דרום קומען
מיר היינטיגען טאג צום וואסער, פליסען טרערין וויא וואסער,
אז דוא זאלסט זיך מיט אונז באגיין מיט ערבארימקייט מיט חסד
ווס איז געגליכען צו וואסער, אונ זאלסט אונז היינט צום יום הדין
ערוועקין דיינע גוטע מדות, צוא ריינינגען אונז פון אונזערע זינד,
וואס זיינען פול וויא אין מעער וואסער, אונ זאלסט אפ וואשין אלע
אונזערע פלעקין מיט וואסער. דוא היילגער גאט זעהסט וואס ביי
יעדער מענש איז אין הארץ, דו באמערקסט יעדער קערפער קלאר
ווי וואסער, עס איז פון דיר קיין זאך ניט פאר היילין, קיינער קען
זיך פון דיר ניט באהאלטין, אויסער דיר קען קיין באשעפעניש ניט
לעבין, וויא א פיש אן וואסער. ווען חלילה דו זאלסט זיך באגיין
מיט דער וועלט א קליינע ווילע מיט מדת הדין, ווען דו וואלסט
באצאלין אמענשין נאך זיינע מעשים פינקטליך וויא ער האט פאר
דינט, וואלט די וועלט קיין קיום ניט האבין, נאר דו צאמסט ארום
דעם מדת הדין מיט דיין מדת הרחמים, וויא דיא ברעגין פון ים
צאמען ארום דאס וואסער, דרום קומען מיר היינט צום וואסער,
ניט מיט אונזערע גוטע מעשים, ניט מיט אונזערע רעכט פארטייקייט,
נאר מיר פאר האפין אויף דיין גינאד, אונ דיין מדת הרחמים, וואס
זיינען אזוי פיל וויא אין ים דאס וואסר, מיר זיינען זיך מתודה אויף
אונזערע בייזע מעשים וואס מיר האבין גיטאן ביז אהער, אונ אונזער
הארץ איז זייער צו בראכען וואס מיר האבין געגין דיר ערצערינט,
מיר האבין ניט געהיט דיין היילגע תורה. מיר האבין ניט מקיים
גיוועזן דיינע היילגע מצות, מיר בעטין פ׳ן דיר הער פון דר גאנצער
וועלט

וועלט, וואס אין דיין האנד איז דיא זעלע אונ דער לעבין פון אַלע מענשין, מיר בעטין פון דיר דוא זאלסט אַז מעקין אַלע אונזערע זינד, אונ אַלע אונזערע שטרי חובות, דען מיר האבין ניט מיט וואס איין צו צאלין, דס ווס מיר זיינען שולדיג, מיר זאלין חלילה ניט באדארפין צאלין מיט אונזער לעבין, אונ מיט דעם לעבין פון אונזערע קליינע קינדער, אונ פון איצטער אָן אונ ווייטער זאלסטו אונז העלפין ליבער גאט מיר זאלין קענען דיך דינען מיט דעם גאנצן הארצין, דו זאלסט אונז באשאפין אגוט הארץ, מיר זאלין היטין אַלע דיינע גיבאטען, עס זאל ביי אונז ניט זיין קיין קנאה שנאה, מיר זאלין איינער מיט דעם אַנדערין גוטס טאן, אונ גוטע טראכטן, אונ מיר זאלין איינער דעם אַנדערין ליב האבין וויא זיך זעלבסט, אונ מיר זאלין זיין געליבט ביי אַנדערע אין די אויגען, מיר זאלין גאר קיין שלעכטע גידאנקען ניט האבין אין זינען, מיר זאלין ווערט זיין פון היינט אָן, אַז דוא זאלסט מיט אונז גוטס טאן, אונ זאלסט היילען אַלע צו בראכענע הערצער, דו זאלסט אונז געבין אַ יאר פון לעבען, אַ יאר פון גיזונד, אַ יאר פון פרנסה, אַ יאר פון גוטס. דוא זאלסט ניט צווא נעמען אַפאטער פון דיינע קינדער, עס זאלין ניט בלייבין אַלמנות אונ יתומים וויא אַ שיף אָן אַ רודער, אונ ווי אַ שטאדע שאף אָן פיטערער, דו זאלסט ניט צו נעמען איין פאטער אונ אַ מוטער פון קליינע קינדער, אונ קינדער פון אַ פאטער אונ מוטער, עס זאל בייא אונז קיין אומגליק ניט גישעהן אין אונזערע הייזער, אונזער בלוט זאל זיין אין גאנצין, מיר ווייגען אונ שרייען היינט אַז אַ גאנץ יאר זאלין מיר שוין מער ניט דארפין שרייען אונ וויינען חלילה, מיר זאלין אַ גאנץ יאהר קיין טרערין ניט פר גיסין, אונ דוא זאלסט ערפרייען אַלע ביטערע הערצער, דוא זאלסט יעדערין ערפילען וואס אים פעלט, אַלע וואס ליגען קראנק רחמנא ליצלן זאלסטו זיי היילין אונ שיקען אַ רפואה שלמה זיי זאלין גיזונד אונ שטארק ווערין, אַלע וואס זיינען במקום סכנה זאלסטו זייא שיצען מיט דיין רעכטע האנט, אונ זאלסט זיי מציל זיין פון זייער

גיפאהר, אללע עקרות זאלסטו זייא בעפעלען מיט קינדר, אונ אללע חשוכי בנים זאלין ערפרייט ווערין מיט זרע של קימא, זייא זאלין מער ניט זיין וויא צוא דארטע בוימען, נייערט וויא בוימער וואס גיבען פרוכט, אללע שוואנגערע פרויען זאלין גיווינען אין דר צייט, אללע גיוויגערינס זאלין בשלום גיווינען אן צער, אן חבלי לידה, אן יסורים, אן שום סכנה, אונ זאלין האבען לעבעדיגע קינדר, זייא זאלין פון זייא קיין צער גידול בנים ניט האבין, זייא זאלין זיי אויף האדעווען צוא תורה ומעשים טובים, זייא זאלין ניט פאר שעמען זייערע עלטערין, זיי זאלין זיין גוט אונ פרום צו גאט אונ צו מענשין, רבונו של עולם, גיב אונז אז יאהר וואס מיר זאלין ניט פאר שעמט ווערין, זאלסט אונז היטען פון ארימקייט, מיר זאלין חלילה ניט באדארפין אן קומען לידי מתנת בשר ודם, מיר זאלין ניט באדארפין אן קומען איינער צום אנדערין, דען די גאב פון אמענשען איז קליין, אונ דיא שאנד איז זייער גרויס, נאר דוא זאלסט אונז ערנעהרין פון דיין היילינע האנד, דו זאלסט אונז צו שיקען אכשרה אונ א גרינגע פרנסה, אן צער אן שווערינקייטין, מיר זאלין ביא לייטין ניט דארפין וואס נעמען, רבונו של עולם דוא זאלסט אונז ניט צו נעמען פון דער וועלט פאר דר צייט, ביז וואנען מיר וועלין אויסלעבען אונזרע יארין, אונ מיר וועלין אויס האדעווען אונזרע קינדער, אונ מיר זאלין פון זייא נחת האבין זייא זאלין גיין אין דיא רעכטע וועג צו דינען דיר באמת ובתמים אמן:

הבט משמים וראה, זעה אונזער היילינער גאט פון הימיל אויף אונז אין דער נידער, אזוי ווי די וואסער גייט פון הויך אין דערנידער, זעה ווי מיר שטייען דא פאר דיר ליבער גאט מיט שרעק אונ מיט גרויס ציטערניס, דערבארים זיך אויף אונז, אונ עס זאל אוועק גיין אונזערע פאריגע זינד, אזוי ווי די וואסער גייט אוועק, זאלסט אביין נווארפין אונזערע חטאים אין איין ארט וואס זיי זאלין שוין מער ניט קומען, אזוי ווי די וואסער גייען, אונ פאלין אביין אין טיפען ים, מיר האבין פיל גיזינדיגט, אבער איצונד איז אונזער הארץ קלאר

וויא

וויא דאס וואסער, טו מיט אונז גינאד פון וועגין דיין היילינגע תורה; וואס זי איז גיגליכן צו וואסער, דען די תורה קען מען ניט מקיים זיין אין קבר, זי איז ניט גיגעבין גיווארין פאר טויטע, דרום לאז אונז לעבין, מיר זאלין זי מקיים זיין אונ גוטעס טאן אויף דער וועלט וויא מיר קלערין, מיר זאלין פאריכטען וואס מיר האבין ביז יעצט קיילייע גימאכט, הושיעה ה' העלף אונז גאט צו דינען דיך מיט דעם גאנצין הארצין, מיר זאלין פארברייגען אונזערע יארין אין פרומקייט אונ אין ערליכקייט, אונזער עלטער זאל ניט פארשעמען אונזער יוגינד, דו זאלסט אונז ניט ברייגען לידי נסיון, מיר זאלין ניט גיפרובט ווערין, מיר זאלין ניט קומען לידי בזיון, מיר זאלין ניט פארשעמט ווערין, אונ מיר זאלין חלילה צו דער עלטער ניט באדארפין אנקומען צו פרעמדע טישין, מיר זאלין ניט באדארפין אנקומען צו קינדער אונ צו קרובים, אונ צו די גאבע פון אמענטשין, מיר זאלין אויסלעבין אונזערע יארין מיט אונזערע מאנען, אונ מיר זאלין חלילה ניט פארנאנדער גישיידט ווערין, אונ מיר זאלין חלילה ניט אפגעריסען ווערין איינער פון דעם אנדערין, דו זאלסט אונז ניט אוועק ווארפין צו דער צייט פון אונזער עלטער, דו זאלסט אונז ניט פארלאזין, ווען מיר וועלין שוין זיין שלאף, מיר זאלין זיין מיט דעם גאנצין זינען ביז די לעצטע מינוט. מיר זאלין קיין צער ניט האבין פון אונזערע קינדער אין גאנצין לעבין, מיר זאלין קיין צער ניט זעהן אין אונזער גאנצע פאמיליע, אונ אין אונזערע אלע גוטע פריינד, אונ אין כלל ישראל אויף דער גאנצער וועלט, חדש עלינו. באנייא אויף אונז ליבער גאט, דעם נייעם יאר, אז עס זאל זיין א יאר פון ברכה, פון זול, עס זאל חלילה קיין הונגער ניט זיין אויף דער וועלט, עס זאל זיין א יאר פון פרנסה, אונ פון גוטע גישעפטין, א יאר פון שלום אונ פון מנוחה, אונ עס זאל חלילה קיין מגפה ניט זיין אויף דער וועלט, אונ קיין שום שלעכטע איבערגאנג, אונ קיין שום צרה, אונ מיר זאלין אלע זיין געהיט פון שאדין, פון פייער אונ פון וואסער, אונ פון אלע בייזע באגעגענעש, אמן:

אנא ה׳, איך בעט דיך גאט, דער גרויסער און דער שטארקער און דער אלמעכטיגער, נעם צו מיין תשובה וואס איך האב יעצט חרטה אויף מיינע זינד מיט דעם גאנצין הארצין, דו ווייסט דאך אונזער קערפער, עס איז ניטא איין מענטש אויף דער וועלט וואס זאל טאן נאר גוטס און זאל ניט זינדיגין, און דעריבער האסטו אונז גיגעבין דעם היילגין טאג ראש השנה, מיר זאלין ניט פארפאלין ווערין אין אונזערע זינד. מיר זאלין היינטיגען טאג תשובה טאן, ווי עס שטייט גישריבין אין דיין היילגען תנ״ך כי לא תחפוץ במות המת, דאס איז דער טייטש, דו ווילסט ניט אז דער מענטש זאל שטארבין, נור ער זאל חרטה האבין און זאל תשובה טאן אויף זיינע זינד, און זאל בלייבין לעבין. דרום זאלסטו צונעמען מיין גיבעט און מיין תשובה צווישין די תפלות פון כלל ישראל, פון אלע צדיקים וצדקניות. און זאלסט מיך לאזין לעבין, און דו זאלסט עפענען דיינע טויערין פון רחמים צו כל ישראל, און צו מיר אויך, דערהייך מיין מזל, און דעם מזל פון מיין מאן און מיינע קינדער, דערלייכט זייערע אויגן אין דיין היילגע תורה, און דערהייב דעם מזל פון כלל ישראל, זיי זאלין האבין חן אין די אויגין פון אונזער ליבין קייזער און זיינע שרים, און זאלסט אונז בויען דיין היילגען טעמפיל דעם בית המקדש, און מיר זאלין זוכה זיין צו זעהען מיט אונזערע אויגין דעם משיח צדקינו במהרה בימינו אמן:

תחנה פון עשרת ימי תשובה

אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, ווען איך טו זיך דאס דערמאנען, אזוי פארגיס איך אויף מיר מיין לעבין, אז איך האב מיין תכלית גישטעלט אויף דער וועלט, נאר פון דער פרנסה וועגין, און איך האב גאר ניט גיטראכט, אז איך וועל פאר דעם משפט פון דעם יום הדין גיבראכט ווערין און איך וועל מוזין אויף אלע מיינע מעשים דין און חשבון אפגעבין אויף יענער וועלט, איך האב גאר ניט גיטראכט, אז דעם מענשינס לעבין אויף דער וועלט איז גאר ניט גיאכט, דען ווען ער לעבט שוין אפילו טויזנד יאר, איז גלייך אין דיינע אויגן ווי דר

נעכטיגער טאג, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק „כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול", דען טויזענד יאר זיינען אין דייגע אויגען גלייך ווי דער נעכטיגער טאג, אדם ווי זאל דער מענטש ניט זארגין, אז אלע טאג דארף ער זיך ריכטען צום טויט, בכל יום לגוות מהרה, דען ביז אין דעם גרוב אריין, טוט ער טאג אונ נאכט ניט רוען מיט מנוחה, עד שובו לעפרו לא ישקוט, ביז זיין אומקערין זיך צו דער ערד, טוט ער ניט רוען, טאג אונ נאכט טראכט ער ווי ער זאל זיין שפייז בעקומען, אונ איבער דער ביטערער פרנסה, קען ער דעם ליבען גאט ניט דינען, דרום בעט איך דיר הייליגער גאט, אז דו זאלסט אונז צו דעם נייען יאר אנשרייבין צו איין גרינגע פרנסה, עס זאל גאר זיין פון דיין מילדע אונ גיטרייע האנד, אונ ניט פון איין מענטשינס האנד, אוי לי מה נאמר ומה נדבר, ווייא איז צו מיר אויף מיינע יארין, וואס איך האב פארבראכט אין ליידין, ווי עס שטייט אין ספרי מוסר טוב שלא נברא משנברא ליום צרה וגזרה, עס וואלט בעסער גיוועזן, אז מען זאל גאר ניט באשאפין ווערין צו איין טאג פון לייד, דאס שטאמט פון דער גמרא, דען דעם מענטשינס טעג זיינען ווייניג אונ שלעכט, אונ גייען גיך אוועק מיט שאנד, אונ צום סוף מוז ער ערשט חשבון געבין פאר גאט ב"ה, אויף אלע זיינע מעשים וואס ער האט איטליכין טאג גיטאן, אונ אויף אלעס קען ער ניט לייקענען, דען זיינע מעשים זיינען אויפגישריבין מיט זיין אייגענע האנד, אונ אלע רגע איז ער ניט זיכער, טאמער הייסט מען אים אויף יענער וועלט גיין גיכער, אונ ער האט מיט זיך ניט קיין מעשים טובים אהין צו ברייינגען, אונ פון זיין עשירות נעמט ער גארניט מיט זיך, ער איז נאקעט פון אלעס, ווי עס שטייט, ערום יצא מבטן אמו וערום ישוב לבית עולמו, ער איז נאקעט ארויס פון זיין מוטערס בויך, אונ נאקעט טוט ער זיך אומקערין אין דער ערד אריין, פלוצלונג ווערט ער באצוואונגען אין איין בייזין נעץ, דאס איז דער פינצטערער טאג, דער טאג פון יום המיתה, דאס איז דאך אזא טאג וואס הש"ית נעמט אפ חשבון אויף אלעס, וואס ער האט פאר ריכט אויף דער וועלט, דאס איז אזא טאג, וואס ער מוז

אוועקגיין

אוועקגיין פון זיין ליכטיגען הויז אין דעם פינצטערין גרוב, דאס איז אזא טאג, וועלכע וואס זיינע אויגין ווערין בלינד, זיינע אייגענע קינדער און זיינע פריינד ווערין ביי אים ניט דערקענט, דער מענטש זאל דאס אין דעם גידאנקען נעמען, ווען ער זיין צייט פון זיין לעבין ניט פארברייניגען מיטין יצר הרע, אויך זאל ער גידיינקען, אז ער איז גיקומען פון א בשר ודם, און אלע טאג זאל ער זיך פארשטעלין פר זיך די גרוב פון זיין קבר, אין וועלכע וואס מ'וועט אים ברייננען. אין אזא ארט וועלכע וואס עס איז מורא'דיג, אויך זאל ער גידיינקען אז ער וועט מוזין אפגעבין חשבון אויף אלע זיינע זינד פון זיין גיבארין טאג אן, ביז דעם טאג וואס ער ווערט פון דער וועלט פארלארין, אלע טעג און נעכט פון זיין לעבין, אפילו ווען ער לעבט שוין אפ הונדערט יאר, זיינען זיי אויך הבל הבלים, זיי גייען אוועק אין צרות און אין ליידין, ער האט ניט קיין מנוחה, ביזין וואנען ער שלאפט שוין אין קבר, אבער וואויל איז דעם מענטשין, וועלכער וואס ער פארברייננט זיין צייט אין תורה און אין מצות ומעשים טובים, דען דאס טוט אים באגלייטין אויף יענער וועלט, דרום בעט איך דיך ליבער גאט, אל תקחני מהעולם הזה קודם זמני, דו זאלסט מיך ניט אוועק נעמען פון דער וועלט פאר מיין צייט, כדי אז איך זאל קענען תשובה טאן אויף מיינע עבירות, און איך זאל גוטס טאן אויף דער וועלט, כדי אז איך זאל ניט פארשעמט ווערין אויף יענער וועלט, בעטייז מיר דיין חסד, ווען איך לעב נאך, כי הנספר בקבר חסדך ואמונתך באבדון, וועט דען דערציילט ווערין אין קבר דיין חסד מיט דיין וואהרהייט, מה אנו מה חיינו, וואס איז אונזער לעבין, און וואס איז גיאכט אונזער עשירות, וואס מיר זאלין זיך דערמיט איבער נעמען, ווי עס שטייט אדם ביקר בל ילין, ווען דער מענטש איז אין גרויס עשירות, טוט ער דערמיט ניט איבער נעכטיגען, ווארום איינער טוט איינזאמלען פיל געלט, און וייסט ניט נאכהער ווער עס וועט דאס ירשנען? ווי עס שטייט יצבור ולא ידע מי אוספם, היינט וואס איז מיין האפענונג ניט מער, נאר מכל פשעי הצילני, פון אלע מיינע זינד זאלסטו מיך מציל זיין, צו

דיר

דיר ליבער גאָט טו איך האָפין, דען דו ביזט שׁוֹמֵעַ אֶל אֶבְיוֹנִים, דו פר נעמסט די גישריי פון די אֶבְיוֹנִים, שׁוּר נָא בְעָנְיִי וְאַל תִּשׁוּר אֶל עֲוֹנִי, לוג אין מיין אָרימקייט, אונ לוג ניט אין מיינע זינד, אונ שרייב אונז אָן צוא אָרעכטין לעבין, גאָט דו שפייזסט די גאַנצע וועלט מיט דיין גרויס דערבאַרימקייט, גיב אונז אַזא פַּרְנָסָה אַז אונזערע מאגען אונ אונזערע קינדער זאָלין ניט בעדאַרפין מְבַטֵּל זיין דיין תּוֹרָה לערנען, אַז מיר זאָלין דיך רבש״ע דינען מיט איין פְרֵיילִיך האַרץ, אונ זאָלסט אונז געבין איטליכען באזונדער זיין פַּרְנָסָה פון דיין מילדע האַנד, אַז קיינער זאָל ניט באַדאַרפין אָנקומען צו אַצווייטין, אָמֵן סֶלָה:

תחנה אולת ימי נעורי

(אום עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְשׁוּבָה צו זאָגין מיט גרויס געוויין פאַר השי״ת):

רבש״ע הער פון אַלע וועלטין, איך בין געקומען צו דיר ליבער באַשעפער בעטין רַחֲמִים, אַז דו זאָלסט מיט דיין גרויס רַחֲמָנוּת אונ דיין חֶסֶד מיר מוֹחֵל זיין מיינע זינד וואָס איך האָב גיזינדיגט געגין דיר הייליגער גאָט, איך בין גיוועזין ווי איין נאַרישע בְּהֵמָה וואָס זי האָט קיין פערשטאַנד ניט, אונ גיפאָלגט דעם יֵצֶר הָרָע, וואָס ער האָט מיר צו גירעדט צוטאָן אַלע תַּאֲוֹת (לוסטען) וואָס דו הייליגער גאָט האָסט פערזאָגט, אַז מען זאָל דאָס ניט טאָן צוליב דעם מענטשינס גליק, אונ איך האָב אַלס מיט מיין נאַרישען שֵׂכֶל גיטאָן, ווי די הייליגע גְמָרָא זאָגט אונז, אַז דער מענטש טוט ניט קיין עֲבֵירָה, סיידין אין אים גייט אַריין איין נאַרישער גייסט, ער ווערט שיעור מְשׁוּגָע, אוי וויי איז צו מיר אונ צו מיין לעבין, אַז איך האָב קיין פערשטאַנד ניט גיהאַט, ואונ האָב גיטאָן עֲבֵירוֹת, איך האָב גערעכינט אַז אין פאַרבאָרגעניש וועט ער ניט וויסען ווי איין בָּשָׂר וָדָם, אָבער דאָס איז דאָך פיר דעם מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הקב״ה, וואָס פון אים איז קיין פערבאָרגעניש ניטאָ, וויא דער נָבִיא זאָגט מיט פַּחַד, אִם יִסָּתֵר אִישׁ בַּמִּסְתָּרִים וַאֲנִי לֹא אֶרְאֶנּוּ? ציא קאָן זיך איין מענש פערבאָרגען, אונ איך זאָל אים ניט זעהן? ווייס דאָך השי״ת אַלע מיינע מַעֲשִׂים, טוא וויא קאָן איך בעטין פערציידונג פון השי״ת,

ווייא

יא איז צו מיר, נאר איך האפפע אויף דיין גרויס חסד, אז ער
ט אויף מיר רחמנות האבין, אונ צום יום הדין וועט ער מיך
שפטין ווי איין שוגג (אונוויסענדער) איין משוגע (וואהזיניגער) איך האב
יט געוואוסט ווי צו היטין דיין גרויס כבוד. דרום האב איך פיל גע־
דיגט געגען דיר, נאר יעצט בוק איך זיך מיט גרויס הכנעה פאר
יין הייליגין נאמען, אז דו זאלסט מיר מוחל זיין אויף מיינע זינד
ן די יוגינד יארין, אונ דו זאלסט מיר העלפין פון יצר הרע, איך
אל דיר קענען דינען בקדושה ובטהרה מיט גייסט, אונ דו זאלסט
עליינגערין מיינע יארין, אונ מיין מאן מיט אונזערע קינדער אין
ת וגדולה, אונ זאלין זיין יראי אלהים גאטספארכטיגע באמת,
אמן סלה:

סדר כפרות

ן נעמט די כפרה אין דער רעכטער האנט, אונ מען זאגט נפש תחת נפש
אונ מען זאגט דאס מיט דעם לשון דריי מאל:

ני אדם יושבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל: יוציאם
מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק: אולים מדרך
שעם ומעונותיהם יתענו: כל אכל תתעב נפשם ויגיעו
עד שערי מות: ויזעקו אל יי בצר להם ממצוקותיהם
ושיעם: ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם: יודו
יי חסדו ונפלאותיו לבני אדם: אם יש עליו מלאך
ליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו: ויחננו ויאמר
פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר:

ווען איין זכר שלאגט כפרות זאל ער דאס זאגין דריי מאל:
זה חליפתי. זה תמורתי. זה כפרתי. זה התרנגול ילך למיתה. ואני
אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:
ויד עס שלאגט כפרות פאר זיך מיט נאך איינעם זאלין זיי דס זאגן דריי מאל:

זֶה חֲלִיפָתֵנוּ. זֶה תְּמוּרָתֵנוּ. זֶה כַּפָּרָתֵנוּ. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנַחְנוּ נִכָּנֵס וְנֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

ווער עס שלאגט כפרות פאר איין זָכָר, זאל דאס זאגין דריי מאל:

זֶה חֲלִיפָתְךָ. זֶה תְּמוּרָתְךָ. זֶה כַּפָּרָתְךָ. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה. וְאַתָּה תִּכָּנֵס וְתֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

ווער עס שלאגט כפרות פר צוויי אדער פר דריי זְכָרִים, זאל דאס זאגן דריי מאל:

זֶה חֲלִיפַתְכֶם. זֶה תְּמוּרַתְכֶם. זֶה כַּפָּרַתְכֶם. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה. וְאַתֶּם תִּכָּנְסוּ וְתֵלְכוּ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

ווער עס שלאגט כפרות פאר איין נְקֵבָה, זאל דאס זאגין דריי מאל:

זֹאת חֲלִיפָתֵךְ. זֹאת תְּמוּרָתֵךְ. זֹאת כַּפָּרָתֵךְ. זֹאת הַתַּרְנְגוֹלֶת תֵּלֵךְ לְמִיתָה. וְאַתְּ תִּכָּנְסִי וְתֵלְכִי לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

ווען איינער שלאגט כפרות פאר צוויי נְקֵבוֹת, זאל דאס זאגין דריי מאל:

זֹאת חֲלִיפַתְכֶן. זֹאת תְּמוּרַתְכֶן. זֹאת כַּפָּרַתְכֶן. זֹאת הַתַּרְנְגוֹלֶת תֵּלֵךְ לְמִיתָה. וְאַתֶּן תִּכָּנַסְנָה וְתֵלַכְנָה לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

ווען איין אִשָּׁה מְעוּבֶּרֶת שלאגט כפרות פאר זיך, זאל זי דאס זאגין דריי מאל:

אֵלּוּ חֲלִיפוֹתֵינוּ. אֵלּוּ תְּמוּרוֹתֵינוּ. אֵלּוּ כַּפָּרוֹתֵינוּ. אֵלּוּ הַתַּרְנְגוֹלִים יֵלְכוּ לְמִיתָה. וַאֲנַחְנוּ נִכָּנֵס וְנֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם:

תחנה נאך כפרות שלאגין

כַּפֵּר לִי אָבִי בַּעַל הָרַחֲמִים:

פאר גיב מיר מיין פאטער, וואס דו ביזט איין בַּעַל הָרַחֲמִים, דען איך קום פאר דיר מיט מיין נידעריגען שטאנד, אונ מיט איין צובראכענעם געמיט, אונ איך טו מיך באדיינקען אויף מיינע בייזע מַעֲשִׂים וואס איך האב גיטאן אגאנצין יאר, אוי לי ואוי לנפשי, וויי איז צו מיר, אונ וויי איז צו מיין לייב, דען איך האב מיר פאר אומרייניגט אלע מיינע אֵבָרִים מיט די נארישע זינד, אונ איצונד קום איך זיך מִתְוַדֶּה זיין פאר דיר דערבארמיגער פאטער, אונ איך האב חֲרָטָה אויף אלע מיינע בייזע מַעֲשִׂים, אונ איך טו פארשטין פון דיר ליבער גאט, אז דו וועסט זיין אין מיין הילף, אונ איך זאל שוין מער ניט זינדיגין, אָמֵן:

כַּפֵּר לִי אָבִי בַּעַל הָרַחֲמִים:

אר גיב מיר מיין הייליגער פאטער, וואס דוא ביזט איין בעל
הָרַחֲמִים, דען דו ביזט איין גרויס פארגעבער, אונ דו ווילסט
ט דעם טויט פון דעם שולדיגען מענטשין, נייערט דו באגערסט
יינער תשובה, אונ איך טו בעטין פון דיר דער בארימיגער פאטער,
ו זאלסט געבין גידאנקען אין מיין הארצין, אז איך זאל אנפאנגען
נעמען מיך תשובה צוטאן, אונ אין גוטין וועג צוגיין, דען וואס
ן דיר ארויסקומען, אז דו וועסט מיך מאכין נידערין אין דעם
גרוב פון דעם גיהנום:

כַּפֵּר לִי אָבִי בַּעַל הָרַחֲמִים:

אר גיב מיר מיין הייליגער פאטער, וואס דוא ביזט איין בעל
הָרַחֲמִים אויף אלע מיינע זינד, וועלכע וואס איך האב אנטקעגע־
ן דיר מורד גיוועזין, סיי מיט איין מצות עשה, אונ סיי מיט איין
לא תעשה, אונ סיי איין מצוה דרבנן, אונ אויף אלע מיינע
ד זאלסטו מיר געבין א כפרה וסליחה ומחילה, אונ דו זאלסט
ז חתמנן אין דעם יום הדין צו א גוטין אונ גיבענטשין יאר, אונ צו
טין לעבין, אונ א גוטע פרנסה, אונ מיר זאלין מקיים זיין אלע
יינע מצות, וועלכע וואס דו האסט אונז גיבאטין, אונ מיר זאלין
ן מערער ניט זינדיגין פון היינט אן, ביז אונזער ענדע לעבין
אי"ה, אמן:

תחנה פון ליכט מאכין ערב יום כפור

די תחנה זאל מען זאגין פאר די ליכט מאכין ערב יום כפור:

כות פון דיין הייליגען קנעכט משה רבינו, זאל אויף אונז מגן
זיין, וואס ער איז גיגאנגען אין הימל אריין, אונ האט פאר
ז מתפלל גיוועזן, אונ האט אונז די ליבע תורה גיבראכט פון דיר
יתברך ברוך הוא, זאל אונז זיין זכות בייגשטיין, אז מיר זאלין
לייזט ווערין גיך אונ באלד, ווי ער איז גיוועזין פערציג טעג אין
ל, האסטו אים גילאזט וויסין, אז די הייליגע טעג זיינען ימי רצון
דו

דו הייליגער גאט ! דו האסט גיזאגט סלחתי כדברך, איך האב זי ישראל מוחל גיוועזן אויף די זינד פון דעם עגל, דרום בעט איך דיר ליבער גאט, אז דו זאלסט אונז מוחל זיין אין די טעג אויף אונזערע זינד. וואס מיר האבין גיטאן אגאנץ יאר, אונ זאלסט אונז אנשרייבין צו א גוט יאר אויף ווייטער, ובזכות אונזער פאטער אהרן הכהן זאלין מיר זוכה זיין צו געבין ליכט אין בית המקדש אריין, אונ מיר זאלין דערלעבין צו זעהן ווי ער וועט די עבודה טאן אין בית המקדש זיין זכות זאל אויף אונז מגין זיין צו דערלייכטין אונזערע קינדערס אויגין אונ די אויגין פון אונזערע קינדס קינדער אין דער ליבער תורה ווי איין ליכט, אונ בזכות דוד ושלמה וואס זיי האבין גיבויט דעם בית המקדש טוען מיר תפלה, אונ זי זאל אנגינומען ווערין, אונ אין זייער זכות זאל גאט ב"ה אונזער משפט פערגרינגערין מיט גרוס רחמנות, אונ בזכות כל הצדיקים והחסידים וואס זיינען גיוועזן פון אדם הראשונ'ס צייטין ביז היינטיגען טאג, זייער זכות זאל אויף אונז מגין זיין ליום הדין, אז מיר זאלין האבין איין חתימה טובה, אז אונזערע ליכט זאלין ניט פארלאשין ווערין פאר דערצייט חס ושלום, אונ בזכות אבות ואמהות הקדושים והטהורים והשבטים, ובזכות די קליינע קינדר, זייער זכות זאל אונז מגין זיין, עס זאל גיך

אונ באלד זיין תחית המתים לעתיד לבוא :

רבונו של עולם, איך בעט דיך דערבארימיגער גאט, אז דו זאלסט אננעמען די ליכט וואס מיר מאכין וועגין די הייליגע ריינע נשמות, אונ פארין איטליכין פאדים וואס מיר לייגין זאלסטו אונז מוסיף זיין חיים, אונ די הייליגע נשמות זאלין מתפלל זיין פאר אונז, אז מיר זאלין גיזונד זיין, אונ מיר גיהערין מתפלל צו זיין פאר די מתים וואס זיינען גישטארבין פון אדם וחוה אן, אונ היינט מאכין מיר ליכט פון די אלע נשמות וועגין, ואונ פון די נשמות וועגין וואס ליגין אין די פעלדער אונ אין די וועלדער, אונ פאר אלע קדושים, אונ פאר די וועלכע וואס האבן קיין קינדער ניט, אונ פאר די אלע קליינע קינדערלאך, אז זיי זאלין זיך דערוועקין די בארע ביינער, אונ זאלין

לעבעדיג

ערינ ווערין גיך אונ באלד מיר זאלין זוכה זיין צו זעהן תחית המתים דאס יאר אמן סלה:

תחנה עיו"כ צו ליכט בענשין

אני ווער בין איך זינדיגע פרויא , איך זאל זיך פאר דיר אויס טענעהן , אונ זאל זיך פארענטפערין אויף דיא זינד וואס ך האב גיטאן, ווער בין איך שוואכע פרויא, איך זאל מיך שטעלין אר דיר גרויסער גאט , ווס די גאנצע וועלט איז אין דיינע אויגען א אטראפין פון ים , אונ אין איין רגע קאנסטו פון איר מאכין הו ובהו , אבער הער פון אלע וועלטין , דערפאר וואס איך בין וי שוואך , באדארפסטו אויף מיר רחמנות האבין , דוא אליין ייסט דאך אז דער שוואכער מענטש , טוט זייער אפט גאר ניט ילנדיג אזעלכע זאכין וואס דיר איז ניט לרצון , אונ פאר די זינד אס איך האב גיטאן האב איך אויך שוין פיל גיליטען , לפניך וים, פאר דיר זייגען ענדעקט די פילע צרות אונ עגמת נפש ווס יך האב אין דעם יאר גיהאט, דו האסט גיהערט מיינע זיפצען , אס פלעגין ארויס גיין פון טיפען הארצין , אונ האסט אויך גיזעהן א טרערין וואס איך האב אין דעם יאר פארגאסין דורך די פאר־ יידענע צרות וואס איך האב אין דיא צוועלף חדשים גיהאט , די רות אונ דיא יסורים מיט וועלכע דוא האסט מיך אין דעם יאהר שטראפט , זאל שוין זיין איין כפרה פאר די זינד וואס איך האב אן , אונ דער נייער יאהר וואס הייבט זיך ערשט אן זאל זיין שנת ברכה , א גיבענשט יאהר אן עגמת נפש , אן זיפצען אן עריין , דו זאלסט אויך מיט דיינע היילינע פליגעל בעשיצען מיין ין מיט מיינע אונשולדיגע קינדערליך, דו גוטער גאט ! זאלסט אונז לה ניט צוא שיידען , אונ זאלסט אונז בענשין מיט נחת , מיט יק , מיט גיזונד אונ מיט פרנסה, פאר דעם שיין פון דיא ליכט וואס איך האב ערשט אנגעצונדען לכבוד דיין היילינען נאמען , אלסטו זעהן נור דאס ביסעל גוטעס ווס מיר האבין אין דעם יאר גיטאן

גיטאָן , אונ אונזערע זינד זאָלין וויא די שאַטינס אַוועקפליהען פאַר דיא ליכטיקייט פון די געבענשטע ליכט : ברוך אתה שומע תפלת עמו ישראל :

הנרות הללו דיא דאזיגע ליכט וואס איך צינד יעצט אן זאָלין פאַר מיר זיין איין אָנהייב פון אַליכטיג גליקליך יאָר . אַזוי וויא איך צינד אן די ליכט לכבוד דיין היילוגין נאָמען אַזוי זאָלסטו הייסין מיין מזל זאָל אָנהייבין צו לייכטין . אונ אַזוי ווי דאָס פינצטערניס ווס אַנטלויפט פאַר דער שיין פון די ליכט אַזוי זאָלין פאַר מיין ליכטיג מזל אַנטלויפין אַלע מיינע צרות . ותן בלבי . גיב אַריין אין מיין הארצין דעם חשק צו טאָן גוטעס אונ אַלין ווס דיר גיפעלט. שטאַרק דאָס הארץ פון מיינע קינדערליך זיי זאָלין זיך האַלטין פעסט אן דיר דר גאָט פון זייערע עלטערין אברהם יצחק יעקב. זיי זאָלין חלילה פון גלייכין רעכטין וועג ניט אָראָפּ . זיי זאָלין זיין דיר גיטרייע קינדער אונ נוטצליכע מענשין אין דער וועלט . דו זאָלסט שטאַרקין אונזר בונד איך זאָל חלילה ניט אָבגעריסין ווערין פון זייא אונ זייא פון מיר . אונ איבער אַ יאָר אין דער צייט זאָלין מיר אַלע זיין אין דיין היילוג לאַנד אונ זאָלין דיך לויבען אין דעם בית המקדש ווס מיר וועלין פאַר דיין כבוד אויס בויען אמן ואמן :

סדר ליכט צינדען אויף יו"כ

איידער די זונן גייט אונטער צינט מען ליכט אונ דר נאך זאגט מען די ברכות:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר (אז יו"כ גיפאלט שבת זאגט מען של שבת ו) של יום הכפורים:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה :

תחנה זאגט מען ערב יו"כ נאך ליכט בענשין מיט גרויס כונה :

מה אני ומה חיי אך רמה ותולעה :

ן פין איך גאר גיאכט אונ וואס איז גאר מיין לעבין אויף דער וועלט, איך בין נייערט אן גיברייט אז ווערים זאלין גישפייזט ווערין פון מיין פלייש אין קבר :

ימי אך כצל עובר וכענן כלה :

ע טעג אויף דר וועלט זיינען נאר אזוי ווי א שטן וואס פארט איבער גיך , אונ אזוי וויא איין וואלקין וואס ווערט פאר אונ בלייבט ניט : רבש"ע דר זכות פון אונזערע הייליגע אבות מגין זיין שתחתמנו בחתימה טובה לאורך ימים ושנים, לעבוד אותך ביראה ואהבה , אמן :

ידעתי את אחריתי לקבר וצלמות :

ווייס זייער גוט אז דער סוף פון מיין לעבין איז דאס , איך וועל פארלענדעט ווערין אין קבר , אונ דער שטן פון דעם וועט מיך באדעקין גאר מיין לייב . רבש"ע החייני , ובצל כנפי חסדך , תסתירני :

משערי דמעות אשר לא נכגרים :

פאר זיכער מיך אויף דיא טרערין וואס איך טוא פאר גיסען אזוי וויא וואסער , דען דיא טויערין פון טרערין זיינען ניט שלאסין , אזוי ווי אונזערע חכמים שרייבין כל השערים ננעלו משערי דמעות , אלע טויערין זיינען פאר שלאסין חוץ דיא ין פון טרערין , אנא סלח ומחל על פשעי , ואני מתחרט על עון רשעי , ותקבל תשובתי , אל מלא רחמים :

אנא זכור חסדי אבות וקרע רוע גזר דיננו :

בעט דיך ליבער דר בארימהערציגער גאט זאלסט אונז גידענקען דיא גינאד פון אונזערע עלטערין הייליגע אבות אברהם ויעקב , אונ פון אונזערע הייליגע אמהות שרה רבקה רחל אונ צו רייס דעם משפט פון אונזער גזר דין גיב אונז אריכות

ימים, מיר זאלין זוכה זיין אז דיין הייליגער נאמען זאל מפורסם
זיין אויף דער גאנצער וועלט, והיה יי אחד, ושמו אחד:

השיבנו ותזכנו לשוב באמת על מעשינו הרעים:

אונ זאלסט אונז מזכה זיין מיר זאלין באמת תשובה טאן אויף
אלע אונזערע בייזע מעשים וואס מיר האבין גיטאן א גאנץ
יאהר, מיר זאלין שוין מער ניט ווידער טאהן אקעגין דיר נאר מיר
זאלען דיר דינען מלך הכבוד באהבה בלב ונפש חפצה:

אלהי ישענו תחתמנו ביום הזה לחיים טובים וארוכים:

זאלסט אונז אן חתמנן דער בארמיגער גאט, היינטיגין טאג וואס
קומט אן, צו א גוט לעבין אונ לאנגע יאהרין, מיר זאלין
חלילה ניט אוועק פון דער וועלט אן דער צייט, אונ מיר זאלין
חלילה ניט בלייבין אלמנות, אונזערע קינדער קיין יתומים: השי"ת
זאל אונז מאריך ימים ושנים זיין, כדי צו טאהן זיין הייליגען רצון:

ואתענג באורך בגן עדן עם הצדקניות:

איך זאל זעניפטיגין מיין לייב מיט דיינער ליכט אין גן עדן מיט
אלע ווייבער דיא צדקניות אונ מיט אונזערע מוטערס שרה
רבקה רחל לאה, ובגנזי מרומים בכנפי שכינתך תחביאני:

והאר פניך על ציון וירושלים אמן סלה:

רבונו של עולם גידיינק אונז דעם זכות וואס מיר טוען היינט
בענשין ליכט לכבוד דעם טאג יום כפור, אונ זאלסט מאכין
לייכטין דיין שיין אויף ציון וירושלים אמן סלה:

תחנה פאר כל נדרי

רבש"ע! דו ביזט אב הרחמים והסליחות, אל רחום וחנון ארך
ארך אפים ורב חסד, איך קום פאר דיר מיין ליבער גאט,
מיט איין צובראכענע הארץ, אונ מיט גרויס ציטערנעס, אונ בעט
מחילה וסליחה וכפרה אויף מיינע זינד, וואס איך האב גיטאן א גאנץ
יאר, גערין אדער אומגערין, איך וויים אז די גוטע מעשים זיינע

מליצים

...גיט, דען די צדקות פון דעם מענטשין טוט ממליץ זיין, אונ איך
...ט, אז איך האב קיין גוטע מעשים אונ קיין צדקות ניט געטאן,
...ניינאר אונ רעכט פרומקייט, גמילות חסדים, אונ אפילו א רעכ־
תשובה אויף מיינע ביטערע חטאים, וואס איך גידיינק אדער
...אין דאס ביי מיר נאך ניטא, עס איז מיר זייער וויי, דעריבער
...ער גאט, מיט וואס פאר איין פנים שטעל איך זיך פאר דיין היי־
...גן נאמען בעטין פערצייהונג, נאר איך ווייס, אז דוא ביזט איין
...ער רחום וחנון, דרום איז מיין האפנונג נאר אויף דיר ליבער
...שעפער, אז אין דער צייט ווערין גיעפינט דיא טויערין פון דיא
...בארימקייט, אונ דו ביזט איין גאט ארך אפים ורב חסד ואמת,
...נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה. אונ האסט אונז
...גבין דעם טאג יום כפור ברחמיך הרבים, כדי זאלסט אונז פאר
...בין די זינד, אונ האסט אונז גיבאטין דעם טאג פינף ענוים, א) מיר
...ין ניט עסין, ב) מיר טארין זיך ניט וואשין, ג) מיר טארין זיך ניט
...רען מיט אייל, ד) מיר טארין ניט גיין אין שיך, ה) מיר מוזין זיך
...ט אונזערע מאנען אפשיידין, די פינף זאכין זאלין זיין איין כפרה
...ה אונזערע עונות, דאס פייניגען פון עסין זאל זיין איין כפרה וואס
האבין אגאנץ יאר גיגעסין אונ גיטרונקען אן אברכה, אונ דורך
...ם וואס אין מיר קומט אב קרעפטין פון דעם גוף פון דעם פאס־
...דורך דעם זאלין גילייטערט ווערין אונזערע נשמות פון די פלע־
...אונ דעם פייניגען פון דעם ניט וואשין זיך, זאל מכפר זיין וואס
האבין אגאנץ יאר איינגעריכט מיט פלעקין אונזערע נשמות,
...דעם פייניגען וועלכע וואס מיר מוזין אן שיך גיין אין דעם טאג,
...אויף אונז מכפר זיין וואס מיר זיינען גילאפין מיט אונזערע פיס
...ביזין, אונ מיר האבין גיטאן וואס מיר זיינען ווערט גיוועזין שמתא
(אונ ווער עס איז אין שמתא (חרם), דער מוז גיין אן שיך), אונ
...ס מיר מוזין זיך אפשיידין פון אונזערע מאנען, זאל אויף אונז
...פר זיין, וואס מיר האבין זיך ניט נוהג גיוועזין מיט אונזערע מאנען
...יעות א גאנץ יאר, (ווי די היילינע תורה הייסט), אונ איבער
דעם

דעם איז די שכינה אין גלות, דרום ליבער גאט, דערוועק שוין דיין
דערבארימקייט, אונ גיב אונז א גוט יאר, צו לעבין אונ גיזונד, אונ
צו איין גרינגע פרנסה, אונ דו זאלסט אונז געבין איין לב טהור, אז
מיר זאלין דיך דינען מתוך הרחבת הלב, אונ דו זאלסט אונז דער
גרינגערין דעם יאך פון אונזערע צרות, וואָרום ווייל מיר האבין
שוין קיין כח ניט אויסצושטיין, אונ מיר האבין פאר קיינעם אונזער
ביטער הארץ ניט אויסצורידין, אונ מיר נעמען אלס אן נעבאך
באהבה, שוין צייט זיך שוין צו דערבארימען איבער דיין ארימען
פאלק ישראל, אונ דו וועסט זעהען אונזערע פיין, אונ ברייננען אונז
די גאולה, אונ דער בית המקדש זאל גיבויט ווערין אין אונזערע
טעג, אמן סלה:

תחנה פון נאך תפלת יעלה

די תחנה זאגט מען יום כפור צו כל נדרי, ווען דער חזן זאגט אפ יעלה

יעלה לפניך אבי שבשמים:

עס זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער וואס אין הימיל, אונ וואס
איך קום איצונד פאר דיר צו וויינען אונ צו קלאגין מיט איי
ביטער הארץ אויף אלע מיינע חטאים ועונות ופשעים, וואס זייע
נאמען הייבט זיך אן מיט איין אלף וואס עס באטרעפט איינס, אונ
זאלסט אונז גידיינקען דעם זכות וואס מיר טוען איינציגין דיין נאמע
דריי מאל אין טאג:

יעלה לפניך אבי שבשמים:

עס זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער אין הימיל מיין שמערצונ
אונ מיינע זינד וואס איך האב גיטאן אגאנץ יאר, וואס זייע
נאמען הייבט זיך אן מיט איין בי"ת, אונ דו זאלסט אונז גידיינקע
דעם זכות וואס מיר האבין מקבל גיוועזן דיין תורה, וועלכע וואס
הייבט זיך אן מיט איין בית פון בראשית:

יעלה לפניך אבי שבשמים:

עס זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער אין הימיל מיינע הייס
טרעריו

…ין וואס איך טוא איצונד פארגיסען דרויף, וואס איך האב
…ער געשפעניגט אנטקעגין דיר מיט דיא חטאים ועונות ופשעים,
…ע וואס זייער נאמען הייבט זיך אן מיט איין גימ״ל וואס בא־
…ט דריי, אונ זאלסט אונז גידיינקען דעם זכות פון די דריי אבות
הקדושים אברהם יצחק ויעקב:

יעלה לפניך אבי שבשמים:

…זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער אין הימיל מיינע גרויסע
…זיפצען אונ קלאגין וואס איך טו איצונד קלאגין מיט איין ביטער
…ץ אויף אלע מיינע חטאים ועונות ופשעים וואס איך האב גיטאן
…אהער, וואס זייער נאמען הייבט זיך אן מיט איין דל״ת, וואס עס
…טרעפט פיר, אונ זאלסט אונז גידיינקען דעם זכות פון די פיר
אמהות הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה:

יעלה לפניך אבי שבשמים:

…זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער אין הימיל מיינע תפלות
ובקשות, וואס איך בעט פאר דיר אויף מיינע חטאים ועונות
…שעים וואס איך האב גיטאן אגאנץ יאר, וואס זייער נאמען הייבט
…אן מיט איין ה״א, אונ זאלסט אונז גידיינקען דעם זכות וואס מיר
…ען לערנען די פינף הייליגע ספרים פון דיין תורה הקדושה:

יעלה לפניך אבי שבשמים:

…זאל אויף גיין פאר דיר מיין פאטער וואס אין הימיל, וואס איך
…בין גיקומען אין דיין הייליגער שול בעטין פון דיר, אז דו זאלסט
…מוחל זיין אויף אלע מיינע חטאים ועונות ופשעים וואס זייער
…מען הייבט זיך אן מיט איין פ״א, וואס עס באטרעפט אכציג, אונ
…זאלסט אונז גידיינקען דעם זכות פון משה רבינו, וואס ער איז
…גיוועזן אכטציג יאהר, אין דערצייט וואס דו האסט דורך אים
גיטאן גרויסע וואונדער אין מצרים:

תְּחִנָּה בְּעַד נִשְׁמַת הַמֵּת

דָאס זָאל מֶען זָאגִין נָאךְ דֶעם דַאוְונֶען. אִין דֶער פְרִיה אוּנ אָבִינְד אוּנ נָאךְ תְּהִלִּים זָאגִין, וֶוען אֵיינֶער אִיז ר״ל אַיין אָבֵל, נָאךְ אַ פָאטֶער אָדֶער נָאךְ אַ מוּטֶער, אָדֶער נָאךְ אַ פְרַיינְד דֶעם עֶרְשְׁטִין יָאר נָאךְ דֶעם טוֹיט, אוּנ אִין יָאהְרְצַייט מִתְפַּלֵּל צוּ זַיין פַאר דִי נְשָׁמָה אוֹיךְ דַארְף מֶען עֶס זָאגִין בְּשַׁעַת הַזְכָּרַת נְשָׁמוֹת:

אָנָּא יְיָ מָלֵא רַחֲמִים, אִיךְ בֶּעט דִיךְ גָאט קֶינִיג פוּן דֶער וֶועלְט דוּ בִּיזְט פוּל מִיט דֶערְבַּארִימְקַייט, וָואס אִין דַיין הַאנְד זַיינֶען דִי נְשָׁמוֹת פוּן אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע, אוּנ דֶער רוּחַ פוּן אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע, אוּנ דֶער נֶפֶשׁ פוּן אַלֶע מֶענְטְשִׁין, עֶס זָאל זַיין אָנְגֶינוּמֶען פַאר דִיר אוּנְזֶער לֶערְנֶען, אוּנ אוּנְזֶער תְּפִלָּה טָאן פוּן וֶועגִין דִי נְשָׁמָה פוּן מַיין (פאטער) (מוטער) (פריינד) (פלוני בן פלוני) אוּנ דוּ זָאלְסְט זִיךְ דֶערְבַּארִימֶען מִיט דַיין גְרוֹיס גִינָאד צוּ עֶפֶענֶען (א״ם) (איר) דִי טוֹיעֶרִין פוּן חֶסֶד אוּנ פוּן רַחֲמִים, אוּנ דִי טוֹיעֶרִין פוּן גַּן עֵדֶן. אוּנ דוּ זָאלְסְט מְקַבֵּל זַיין דִי נְשָׁמָה מִיט גְרוֹיס לִיבְּשַׁאפְט, אוּנ דוּ זָאלְסְט שִׁיקֶען דַיינֶע הֵיילִיגֶע מַלְאָכִים, דָאס זֵיי זָאלִין פִירֶען דִי נְשָׁמָה, אוּנ זֶעצִין זִי אוּנְטֶער דֶעם עֵץ הַחַיִּים, בַּיי דִי נְשָׁמוֹת פוּן דִי צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת חֲסִידִים וַחֲסִידוֹת, אוּנ זִי זָאל זִיךְ זֶעטִיגִין פוּן דִי לוֹיטֶערְקַייט פוּן דִי שְׁכִינָה, אוּנ צוּ זֶעטִין זִי פוּן דַיין גוּטְס וָואס עֶס אִיז פַארְבָּארְגִין פַאר דִי צַדִּיקִים, אוּנ דֶער גוּף זָאל רוּהֶען אִין קֶבֶר מִיט אַ רֶעכְטֶע רוּאוּנְג, מִיט שָׁלוֹם, אוּנ מִיט שִׂמְחָה, אַזוֹי וִוי אִין פָּסוּק שְׁטֵייט יָבוֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם, עֶר זָאל קוּמֶען מִיט שָׁלוֹם אוּנ זָאלִין רוּעֶן אוֹיף זֵייעֶר גִילֶעגֶר. אוּנ אוֹיךְ שְׁטֵייט אִם תִּשְׁכַּב לֹא תִפְחָד וֶוען דוּא וֶועסְט לִיגֶען אִין קֶבֶר וֶועסְטוּ זִיךְ נִיט שְׁרֶעקִין אוּנ דַיין שְׁלָאף וֶועט זַיין זִיס. אוּנ זָאלְסְט (א״ם) (איר) מַצִּיל זַיין פוּן חִבּוּט הַקֶּבֶר אוּנ פוּן וֶועֶרִים אוּנ מָאדִין אוּנ דוּ זָאלְסְט (א״ם) (איר) מוֹחֵל זַיין אוּנ פַאר גֶעבִּין דִיא חֲטָאִים וּפְשָׁעִים. וָוארוּם עֶס אִיז נִיט דָא אֵיין מֶענְשׁ וָואס זָאל אוֹיף דֶער וֶועלְט נִיט זִינְדִיגֶען. אוּנ זָאלְסְט גִידֵיינְקֶען (זיינע) (אירע) זְכוּיוֹת אוּנ צְדָקוֹת וָואס (ער) (זיא) הָאט גִיטָאן, אוּנ דוּא זָאלְסְט מַשְׁפִּיעַ זַיין אוֹיף דֶער נְשָׁמָה צוּמַאכִין

פעט

...(זיינע) (אירע) בּיינער אין קבר פון די פיל גוטס וואס עס איז פר
...ארגין פאר די צדיקים, ווי אין פסוק שטייט, פיל איז די גוטס וואס
...פארבארגין פאר די גאטס פארכטיגע לייט. אויך שטייט, ער טוט
...היטן זיינע ביינער, זיי זאלין ניט צוברָאכין ווערין. אונ (ער) (זיא) זאל
...זיכער, אונ בערוהט זיין פון בייזע פארכט, אונ זאל ניט זעהן
...אס גיהנום, אונ די נשמה זאל זיין אנגיקניפט אין אייביגען לעבין,
...דער גוף זאל לעבעדיג ווערין בשעת תחית המתים, מיט אלע
...יטע פון כל ישראל מיט דער בארימהערציגקייט, אונ זאלסט אין זיי מקיים
...דעם פסוק כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו
...ע וואס וואוינען אויף דער וועלט. אונ די טויטע וואס רוען אין דר
...ה, אז גאט ב"ה וועט דערהייבין איין פאן וועט איר זעהן, אז מען
...וועט בלאזין מיט דעם שופר הגדול של משיח וועט איר הערן, בשעת
...משיח וועט קומען, ועלין אויך די מתים הערין, אונ וועלין אויף
שטיין, אונ וועלין לעבעדיג ווערין, אמן ואמן:

דערנאך זאגט מען דאס:

...אל מלא רחמים שוכן במרומים, גאט דו ביזט פול דערבארימקייט, דו
רוהסט איבער מלאכים, המצא מנוחה נכונה בצל כנפי השכינה, מאך
...געפינען איין רעכטע רואונג אין שאטין פון די פליגיל פון די שכינה
...במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים, אין אזויכע מדרגה די הייליגע
...ריינע נשמות וואס זיי פארלייכטין זייער לויטערקייט ווי די לויטער
...פון הימיל, זאלסטו דארטין געבין די נשמה (פב"פ) וואס איז גיגאנגען
...אויף דער אייביגער וועלט, בעבור שנדב צדקה אין דעם זכות וואס איך
...וויל געבין צדקה פאר די גידעכעניש פון די נשמה, לכן בעל הרחמים
...יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, זאלסט פארבארגין אירע זינד מיט די פליגיל
...אויף אייביג, זאלין אויפשטיין תחית המתים, וינוח על משכבו בש"ום,
ער זאל ליגין אויף דעם גילעגער מיט פריד, ונאמר אמן:

תחנה להזכרת נשמות

איין נייע תחנה וואס מען זאל זאגין פאר הזכרת נשמות:

רבונו של עולם הער פון דער וועלט, וואס דו ביזט דער באשעפער

פון מענטשין, אונ דו האסט אים באשאפין אגוף מיט אנשמה, דער גוף איז עפר מן האדמה שטויב פון דער ערד, אונ די נשמה איז גינומען גיווארין פון אונטער דיין היילינגען כסא הכבוד, אונ ווען דר מענטש שטארבט, שיידין זיי זיך פארנאנדער יעדערער גייט אוועק צו זיין ארט, דעם גוף לייגט מען אריין אין קבר, אונ ער ווערט פאר פוילט, אונ ווערט אומגיקערט צו דער ערד, אונ די היילינגע נשמה פליהט אוועק צוריק צו איר היילינגען רוהונג, אונ צו איר היילינגען וואוינונג פון וואנען זי איז גינומען גיווארין, אשרי האיש וואויל אונ גוט איז צו יענעם, וועלכער ער האט גוטעס גיטאן אין די צייט פון זיין לעבין אויף דער וועלט, ער האט פאריכט וואס ער האט באדארפט ער האט ערפילט וואס דו האסט גיבאטין אין דיין היילינגע תורה, אונ האט גיטאן דיינע מצות, ער איז גיוועזען פרום צו גאט, אונ גוט צו לייטין, יענע נשמה קומט גלייך נאך דעם טויט צו איר ערשטין ארט. עס איז איר די וועג ניט פארשטעלט אונ ניט פארצוימט, אונ זי ווערט ניט אבגיהאלטין, אונ דערגרייכט לויטער אונ קלאר צוא דעם ארט וואס איר גיצעלט איז גיוועזען פריער, דען דו שיקסט דיינע היילינגע מלאכים, אז זיי זאלין יענע נשמה צונעמען, אונ ברייננגען גלייך צו דיר, אונ דוא פרייסט זיך מיט איר ווי א פאטער וואס האט באקומען צו זעהן זיין טייער קינד, וועלכע וואס האט אים אלאנגע צייט ניט גיזעהן, וואויל אונ גוט איז צו יענע נשמה, צו איר תענוג אונ צו איר פערגעניגען, איז גאר קיין גלייכין ניטא, אבער עס שטייט דאך אין פסוק כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, דאס איז דר טייטש, עס איז גאר אונמעגליך, אז א מענטש זאל טאן גאר גוטעס, אונ קיין מאל ניט זינדיגען, אונ די זינד מאכין נאך דעם טויט איין אייזערנע וואנט, אונ איין צוים פאר די נשמה, זיי פארשטעלין איר די וועג, אונ זי קען ניט ארויפגיין אונ קומען צו איר רוהע, אונ אנדערע מענטשין ווערין אבגענומען פון דער וועלט אין די יונגע יארין, אונ אויב זיי וואלטין אויסלעבין זייערע יארין, וואלטין זיי אפשר פאר ריכטען וואס זיי האבין קיילע גימאכט, אבער ווייל זיי גייען אוועק

פון

[פ]ון דער וועלט פאר דער צייט, אדער זיי האבן נאך ניט פאריכט, [וו]אס זיי האבן באדארפט פאריכטען, דורכדעם קענען זייערע נשמות [ני]ט דערגרייכן צוריק צוקומען צו זייער ערשטין היילינען ארט, אונ [ה]אבין קיין מנוחה ניט, אבער דו ביזט דאך א גאט פון חסד אונ פון [ר]חמים, דו דערוועקסט דאך דיינע רחמנות פיר מאל אין יאר, יום [כ]פור, שמיני עצרת, פסח, שבועות, צו דיינקען אונ צו דערמאנען די [נ]שמות, אונ מעלה צו זיין זיי, אז עס זאל חלילה פון זיי קיינער ניט [פ]ארשטויסין ווערין, אונ פארפאלין ווערין אין תהום, אונ אין דיזע [פ]יר צייטין איז דיינע דערבארימקייט גרוס, צו ברייננען יענע נשמות [צ]ו זייער היילינע רוהע, צו דערהייבין זיי, אונ צו דערהויכין זיי, אונ [צ]וא זעצין זייא, צווישין די אלע היילינע נשמות, פון אלע צדיקים אונ קדושים וטהורים:

על כן, דרום קומען מיר יעצט, אין איינע פון די יענע פיר צייטין צו דיר גאט ברוך הוא מיט צובראכענע הערצער, אונ מיט הייסע טרערין, אונ מיר וויינען אונ בעטין פון דיר אדון הנשמות, הער פון אלע נשמות, אז דו זאלסט צונעמען אונזערע דאזיגע תפלה:

יהי רצון מלפניך, עס זאל זיין דערווילען פון דיר גאט ב״ה, אז דו זאלסט עפענען די טויערין פון רחמים, אונ דו זאלסט דערוועקין היינ־טיגען טאג דיינע דערבארימקייט אויף די היילינע נשמות, אונ דוא זאלסט זיי אין דיזען טאג דערמאנען, אונ גידיינקען צו מעלה זיין זיי, אונ צו דערהויבין, אונ צו דערהויכין זיי, אונ צו געבין זיי מנוחה צווישין די היילינע נשמות פון די צדיקים אונ צדקניות, אונ בזכות די תפלות וואס מיר זיינען מתפלל, אונ בזכות די היילינע תורה וואס מען האט גילייענט, אונ בזכות די צדקה וועלכע וואס מיר זיינען מתנדב, זעה אונ פארנעם די גיוויינען, אונ די טרערין, וואס ווערין היינטיגען טאג פארגאסין אין אלע שולין אונ בתי מדרשים, אונ פר נעם מיינע טרערין אויך, חאטשע איך בין ניט ווערט, נאר בזכות תפלת רבים זאלסטו מיין גיוויין אויך דערהערין, אונ דו זאלסט געבין רוהונג צו אלע היילינע נשמות, אונ צו די היילינע נשמה פון מיין

פלוני

(פלוני) וואס האט גיהייסין מיטין נאמען (פלוני) מיינע זינד און מיינע בייזע מעשים זאלסטו איצט ניט דערמאנען, און איך זאל ניט גורם זיין חלילה מיט מיינע שלעכטע מעשים צו דערוועקין דעם מדת הדין אויף די נשמות פון מיינע עלטערין, וואס האבין מיך גיבראכט אויף דער וועלט. מיינע זינד זאלין ניט זיין א מחיצה פאר זייערע נשמות הקדושות, אז זיי זאלין ניט קענען קומען חלילה צו זייערע הייליגע מדריגות. נור אונזערע גוטע מעשים זאלסטו אויף זיי דער־וועקין, דעם זכות פון אונזערע מצות, און דעם זכות פון אונזער צדקה וואס מיר זאגין צו,צוגעבין, און בפרט דער זכות פון אונזערע קליינע קינדער זאלין דערוועקט ווערין אויף די הייליגע נשמות פון אונזערע עלטערין, וועלכע וואס האבין אונז גיבראכט אויף דער וועלט, אז זייערע נשמות זאלין דערהויכט און דערהויבין ווערין, און בפרט זאלסטו גאט ב"ה דערהויבין, און אויפברייננגען אויף א הויכע מדרגה די נשמה פון מיין (פלוני), און דו זאלסט צונעמען מיין גיבעט ברחמים, אמן:

ואתנה נשמות הקדושות, און איר הייליגע נשמות וואס מיר בעטין, און מיר זיינען מתפלל פון אייערט וועגין צו דערמאנען אייך, בעטין מיר אייך, אז איר זאלט זיך אויך דערמאנען אן אונז, און איר זאלט אן אונז אויך ניט פארגעסין, ווי מיר פארגעסין זיך ניט אן אייך, און איר זאלט זיך ניט פארגעסין אן אייערע קינדער, וועל־כע וואס איר האט גילאזין אויף דער וועלט, און וואס איר האט זיי אויף גיהאדעוועט מיט מאטערנעש, מיט צער, מיט גיוויין, און מיט טרערין, און וואס איר האט זיי גימאכטין און גיוואויגין, און ווס איר האט פון זיי אייערע אויגין ניט אראפ גינומען, זאלט איר היינט אויך פון אונז ניט אראפ נעמען אייערע אויגין, און איר זאלט זיך דער־מאנען אן אונז, און אן אונזערע מאנען, און אן אונזערע קינדער, און איר זאלט זיך דערוועקין פון אייער הויכע און הייליגע רוהע, און איר זאלט זיין פאר אונז גוטע מליצים פאר השי"ת, און איר זאלט בעטין פאר אונז דעם אלמעכטיגען גאט, אז ער זאל זיך מיט אונז

ניט

ייט באגיין חלילה מיטין דין, אונ אויף צו זוכין פון אונז זיינע חובות, ייר ער זאל זיך מיט אונז באגיין מיט חסד אונ מיט רחמים, אונ ער זאל אונז מוחל זיין אונזערע זינד, אונ אונזערע תפלות זאלין אן גינומען ווערין, ער זאל אונז העלפין אין אונזערע נויטין (יום כפור זאל מען זאגין ער זאל אונז חתמנן צום לעבין) ער זאל אונז דער לייגערין די יארין, אונז, אונ אונזערע מאנען, אונ אונזערע קינדער, אונ אונזערע ברידער אונ שוועסטער, אונ אונזערע קרובים, אונ אונזערע אלע גוטע פריינד, אז מיר זאלין ניט אפגעריסען ווערין פון דער וועלט אן אצייט, אונזערע קינדער זאלין זיך חלילה ניט דארפין האדעווען ביי אפרעמדע מוטער, אונ מיר זאלין אויך קיין אלמנות ניט בלייבין, אונ אונזערע קינדער זאלין חלילה קיין יתומים ניט בלייבין, אונ אונזער זוהן זאל ניט פינצטער ווערין אין מיטין טאג, מיר זאלין ניט וויסין פון קיין קלאג אונ פון קיין בראך, אונזערע קינדער זאלין ביי אונז אויך אין גאנצין זיין, אונ עס זאל חלילה פון אונזער שטוב קיינער ניט פעלין, אונ צו אלע אלמנות אונ יתומים זאל גאט ב״ה זיין א פאטער אונ א באשיצער, אונ ער זאל היילין אלע צובראכענע הערצער, ער זאל אונז צושיקין פרנסה בכבוד, אונ יושר, אונ מיר זאלין ניט באדארפין אנרירין אפרעמדין, אונ מיר זאלין ניט קומען צו שאנד, וועלכע וואס דאס איז גלייך ווי גישטארבין, אונ מיר זאלין זוכה זיין מגדל צו זיין אונזערע קינדער צו דער היילגע תורה, אז זיי זאלין זיין פרום צו גאט, אונ גוט צו מענטשין, אונ איר היילגע נשמות, פאר דעם זכות וועלכע וואס מיר גיבין צדקה פון אייערט וועגין, בעט פאר אונז השי״ת אז ער זאל אונז שטארקין אונזערע הערצער צוגיין אין איין רעכטין וועג, אונ מיר זאלין ניט פערטרונקען ווערין אין די תאוות פון דער וועלט, אונ מיר זאלין ניט פארפירט ווערין פון יצר הרע, בזכות אונזערע אבות אברהם יצחק ויעקב, אונ בזכות אונזערע אמהות שרה רבקה רחל ולאה, אונ בזכות די נשמות פון אלע צדיקים אונ צדקניות, אונ מיר זאלין זוכה זיין צו זעהן דעם בנין בית המקדש אונ תחיית המתים במהרה בימינו אמן:

מֶען אִיז זִיךְ נוֹהֵג צוּ דֶערְמָאנֶען דִי נְשָׁמוֹת פוּן דִי עֶלְטֶערִין אִין שָׁלשׁ רְגָלִים אוּנ אוּם יוֹם כִּפּוּר, אוּנ מֶען זָאגְט צוּ צוּ גֶעבִּין צְדָקָה וֶועגִין דִי נְשָׁמוֹת:

נָאךְ אַיין פָאטֶער זָאגְט מֶען דָאס:

יִזְכּוֹר אֱלֹהִים נִשְׁמַת אַבָּא מוֹרִי פב״פ שֶׁהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵר צְדָקָה בַּעֲדוֹ וּבִשְׂכַר זֶה תְּהֵא נַפְשׁוֹ צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים עִם נִשְׁמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה וְעִם שְׁאָר צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן וְנֹאמַר אָמֵן:

יִזְכּוֹר דוּ זָאלְסְט גִידֵיינְקֶען גָאט דִי נְשָׁמָה פוּן מַיין פָאטֶער, עֶר הֵייסְט מִיט זַיינֶעם נָאמֶען (פב״פ) דֶער דָא אִיז גִיגַאנְגֶען אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט, זָאלְסְטוּ אִים גִידֵיינְקֶען, אוּמְווילִין דָאס אִיךְ בִּין מְנַדֵּר צְדָקָה פוּן זַיינְטְוֶועגִין, אוּנ פַאר דֶעם שְׂכַר זָאל זַיין נְשָׁמָה רוּעֶן אִין גַן עֵדֶן, מִיט דִי נְשָׁמוֹת פוּן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, אוּנ אַנְדֶערֶע צַדִּיקִים אוּנ צִדְקָנִיּוֹת, דִי וָואס זַיינֶען אִין גַן עֵדֶן, אוּנ מִיר וֶועלִין זָאגִין אָמֵן:

נָאךְ אַיין מוּטֶער זָאגְט מֶען דָאס:

יִזְכּוֹר אֱלֹהִים נִשְׁמַת אִמִּי מוֹרָתִי פב״פ שֶׁהָלְכָה לְעוֹלָמָהּ בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵר צְדָקָה בַּעֲדָהּ וּבִשְׂכַר זֶה תְּהֵא נַפְשָׁהּ צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים עִם נִשְׁמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה וְעִם שְׁאָר צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן וְנֹאמַר אָמֵן:

יִזְכּוֹר דוּ זָאלְסְט גִידֵיינְקֶען גָאט, דִי נְשָׁמָה פוּן מַיין מוּטֶער, זִי הֵייסְט מִיט אִיר נָאמֶען (פב״פ) דָאס זִי אִיז גִינוּמֶען גִיוָוארִין אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט, זָאלְסְטוּ הֵיינְט גִידֵיינְקֶען, אוּם ווילִין דָאס אִיךְ בִּין מְנַדֵּר צְדָקָה פוּן אִירֶעטְוֶועגִין, אוּנ פַאר דֶעם שְׂכַר זָאל אִיר נְשָׁמָה רוּהֶען אִין גַן עֵדֶן מִיט דִי נְשָׁמוֹת פוּן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה

רחל

רָחֵל וְלֵאָה, און אַנדערע צַדִיקִים און צַדְקָנִיוֹת, דִי וָואס זַיינֶען אִין גַן עֵדֶן, און מִיר וֶועלִין זָאגִין אָמֵן:

אויף אַנדערע קְרוֹבִים זָאגְט מֶען דָאס:

יִזְכּוֹר אֱלֹהִים נִשְׁמַת אָבִי וְאִמִּי זְקֵנַי וּזְקֵנוֹתַי דוֹדַי וְדוֹדוֹתַי אַחַי וְאַחְיוֹתַי בֵּין מִצַּד אָבִי בֵּין מִצַּד אִמִּי שֶׁהָלְכוּ לְעוֹלָמָם בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵר צְדָקָה בַּעֲדָם וּבִשְׂכַר זֶה תִּהְיֶינָה נַפְשׁוֹתָם צְרוּרוֹת בִּצְרוֹר הַחַיִּים עִם נִשְׁמַת אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה וְעִם שְׁאָר צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן וְנֹאמַר אָמֵן:

יִזְכּוֹר דוּ זָאלְסְט גִידֵיינְקֶען גָאט דִי נְשָׁמָה פוּן מַיין עֶלְטֶער פָּאטֶער, און מוּטֶער, בְּרִידֶער און שְׁוֶועסְטֶער, און פֶעטֶע״ס, און מוּמֶעס וָואס זַיינֶען גִיגַאנְגֶען אויף יֶענֶער וֶועלְט. אוּם ווילִין דָאס אִיךְ בִּין מְנַדֵר צְדָקָה פוּן זֵייעֶרְטְוֶועגִין, פַאר דֶעם שְׂכַר זָאלִין זֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת רוּהֶען אִין גַן עֵדֶן, מִיט דִי נְשָׁמוֹת פוּן אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, און דִי אַנְדֶערֶע צַדִיקִים דִי וָואס זַיינֶען אִין גַן עֵדֶן, און מִיר וֶועלִין זָאגִין אָמֵן:

יִזְכּוֹר אֱלֹהִים נִשְׁמַת פב״פ וְנִשְׁמַת כָּל קְרוֹבַי וּקְרוֹבוֹתַי הֵן מִצַּד אָבִי וְהֵן מִצַּד אִמִּי הֵן שֶׁהוּמְתוּ הֵן שֶׁנֶּהֶרְגוּ הֵן שֶׁנִּשְׁחֲטוּ וְשֶׁנִּשְׂרְפוּ וְשֶׁנִּטְבְּעוּ וְשֶׁנֶּחְנְקוּ עַל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם בַּעֲבוּר שֶׁאֶתֵּן צְדָקָה בְּעַד הַזְכָּרַת נִשְׁמוֹתֵיהֶם וּבִשְׂכַר זֶה תִּהְיֶינָה נַפְשׁוֹתֵיהֶם צְרוּרוֹת בִּצְרוֹר הַחַיִּים עִם נִשְׁמוֹתֵיהֶם שֶׁל אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה וְעִם שְׁאָר צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן וְנֹאמַר אָמֵן:

יִזְכּוֹר דוּ זָאלְסְט גִידֵיינְקֶען גָאט דִי נְשָׁמָה פוּן דֶעם זֶעלִיגֶען (פב״פ) און דִי נְשָׁמָה פוּן אַלֶע מַיינֶע פְרֵיינְד, און דִי נְשָׁמָה פוּן מַיינֶע

פריינדס

פריינדם פריינד, כיי די וואס זיינען פון מיין פאטערס קרובים, אונ כיי פון מיין מוטערס קרובים אויך די ווס זיינען געשטארבין אויף זייער בעט אונ אויך דיא וואס ניט אויף זייער בעט זאלסטו היינט גידיינקען אום ווילען מיין געבין צדקה וועגין זייערע נשמות צוא גידיינקען אונ זאלין רוען אין גן עדן מיט דיא נשמות פון אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה אונ אנדערע צדיקים דיא אין גן עדן זיינען אמן :

לזכר **אֵל מָלֵא** רַחֲמִים שׁוֹכֵן בַּמְּרוֹמִים הַמְצֵא מְנוּחָה נְכוֹנָה עַל כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה בְּמַעֲלַת קְדוֹשִׁים וּטְהוֹרִים כְּזוֹהַר הָרָקִיעַ מַזְהִירִים אֶת נִשְׁמַת (אָבִי מוֹרִי) פבֿ״פ שֶׁהָלַךְ לְעוֹלָמוֹ . בַּעֲבוּר שֶׁאֲנִי נוֹדֵר צְדָקָה בְּעַד הַזְכָּרַת נִשְׁמָתוֹ . בְּגַן עֵדֶן תְּהֵא מְנוּחָתוֹ . לָכֵן בַּעַל הָרַחֲמִים יַסְתִּירֵהוּ בְּסֵתֶר כְּנָפָיו לְעוֹלָמִים וְיִצְרוֹר בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֶת נִשְׁמָתוֹ יְיָ הוּא נַחֲלָתוֹ וְיָנוּחַ עַל מִשְׁכָּבוֹ בְּשָׁלוֹם וְנֹאמַר אָמֵן :

אֵל מָלֵא רַחֲמִים גאט ברוך הוא ווס ער איז פול מיט דר בארימקייט ער רועט אין הימל מאך גרייכין איין רעכט רואונג אויף דעם באשיצונג פון דער שכינה מיט הייליגע אונ ריינע מעלות אזוי וויא דאס לויטערקייט פון הימל זאל לייכטין די נשמה פון (מיין פאטער) (פב״פ) וואס ער איז אוועק גיגאנגען צוא זיין וועלט (עס הייסט ער איז גישטארבין). פון וועגין וואס איך בין מנדר צדקה בשעת מען האט דער מאנט זיין נשמה (עס הייסט בשעת מען האט גיזאגט יזכור). זיין רואונג זאל זיין אין גן עדן . דרום וועגין דער צדקה גאט ברוך הוא ווס ער איז איין דר בארעמיגר זאל אים באהאלטין אין זיין באהעלטעניש מיט באשיצונג אוף אייביג אונ זאל זיין איין גיבונדין אין בונד פון אייביג לעבין זיין נשמה דאס מיינט מען לעולם הבא . גאט ברוך הוא איז זיין ארב . אונ ער זאל רוען אין

זיין

זיין קבר מיט שלום אונ דרוף וועלין מיר אלע זאגין אמן:

לנקבה **אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת (אמי מורתי)** פב"פ **שהלכה לעולמה בעבור שאני נודר צדקה בעד הזכרת נשמתה. בגן עדן תהא מנוחתה. לכן בעל הרחמים יסתירה בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתה יי הוא נחלתה ותנוח על משכבה בשלום ונאמר אמן:**

אל מלא רחמים גאט ב"ה וואס ער איז פול מיט דער בארימהערציקייט ער רועט אין הימעל מאך גרייכין איין רעכט רואונג אויף דעם באשיצונג פון דער שכינה מיט הייליגע אונ ריינע מעלות אזוי וויא דאס לויטערקייט פון הימל זאל לייכטין די נשמה פון (מיין מוטער) (פב"פ) וואס זיא איז אוועק געגאנגען צו איר וועלט עס הייסט זיא איז געשטארבין. פון וועגין וואס איך בין מנדר צדקה בשעת מען האט דער מאנט איר נשמה עס הייסט בשעת מען האט געזאגט יזכור. איר רואונג זאל זיין אין גן עדן. דרום וועגין דער צדקה גאט ברוך הוא וואס ער איז איין דר בארימיגער זאל איר באהאלטין אין זיין באהעלטעניש מיט באשיצונג אוף אייביג אונ זאל זיין איין געבונדין אין בונד פון אייביג לעבין איר נשמה דס מיינט מען לעולם הבא. גאט ב"ה איז איר ארב. אונ זיא זאל רוען אין קבר מיט שלום אונ דרויף וועלען מיר אלע זאגין אמן:

מי שברך ווער דא האט געבענטשט אונזערע עלטערין אברהם יצחק ויעקב דר זאל בענשן (ר' פב"פ) ווייל ער הט מנדר געוועזן אין דער צדקה אום ווילין די נשמות דיא מיר האבין היינט מזכיר געוועזן פאר הקב"ה אונ דער נאך פון דיין הייליגע תורה וועגין אונ דר נאך פון דעם הייליגין טאג וועגין דר היינט איז. אונ פאר דעם

שכר

שְׂכַר זָאל אִים הקב״ה הִיטֶען אוּנ בַּאשִׁירְמֶען פוּן אַלֶע לֵייד אוּנ בַּאלֵיידִיגֶער אוּנ פוּן אַלֶע קְרַאנְקַייט זָאל אִים הקב״ה הִיטֶען (ליום כפור אוּנ זָאל אִים אָן חַתְמֶנֶן צוּם לֶעבִּין אוּנ צוּ גִיזוּנְד אִין דֶעם יוֹם הַדִין וָוס הַיינְט אִיז) אוּנ זָאל שִׁיקֶען אַבְּעֶנְטְוָוגְ אוּנ בַּאגְלִיקוּנְג אִין אַלֶע זַיינֶע וֶוערְק מִיט כָּל יִשְׂרָאֵל זַיינֶע בְּרִידֶער אוּנ מִיר וֶועלִין זָאגִין אָמֵן :

דִיא תְּחִנָה זָאל מֶען זָאגִין נָאךְ מַזְכִּיר נְשָׁמוֹת :

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ עֶס זָאל זַיין דֶר ווִילֶען פַר דִיר גָאט מַיין גָאט אוּנ גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין דָאס דוּא זָאלְסְט לַייכְטִין הַיינְט מִיט דַיין גְרוֹיסִין גִינָאד אוֹיף דִיא הֵיילִיגֶע נְשָׁמוֹת דִי דָא רֵיידִין מִיט לוֹיבּ אוּנ בֶּעטִין אוֹיף דַיין הֵיילִיג פָאלְק יִשְׂרָאֵל אוּנ צְווִישֶׁען זֵייא זָאלְסְטוּ דֶר לַייכְטִין אוֹיךְ דִי נְשָׁמָה פוּן מַיין פָאטֶר אוּנ מוּטֶר אוּנ אוֹיךְ דִיא נְשָׁמוֹת פוּן אַלֶע מַיינֶע פְרַיינְד הֵן מִצַד אָבִי הֵן מִצַד אִמִי אוּנ אַלֶע דִי נְשָׁמוֹת וָוס שְׁטֵייעֶן אִין דִי דְרַיי שׁוּרוֹת פוּן גַן עֵדֶן אוּנ טוּעֶן לוֹבִּין גָאט אוּנזֶער קֵינִיג אוּנ בֶּעטִין לֶעבִּין אוּנ פְרֵייד אוֹיף אוּנז דַיינֶע לִיבֶּע קִינְדֶר . אוֹיךְ בֶּעט אִיךְ מִיט גְרוֹיס קְרַאפְט דַיין דֶער בַּארִימְהַקַייט אַז דַיינֶע אוּיעֶרִין זָאלִין פַר נֶעמֶען צוּ מַיין גִיבֶּעט . פַר נֶעם מִיט דֶער בַּארִימְהַקַייט אַז דוּ זָאלְסְט מְבַטֵל זַיין פוּן דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל אַלֶע דִי גְזֵרִים צָארִין פוּן דִי מַשְׁחִיתִים אוּנ אַלֶע דִי פוּרְעָנִיּוֹת אוּנ זָאלְסְט דֶער לֵיינְגֶערִין אוּנזֶערֶע טֶעג מִיט שִׂמְחָה אוּנ מִיט חַיִים וְשָׁלוֹם וּפַרְנָסָה טוֹבָה שֶׁיִהְיֶה אֶצְלִי תּוֹרָה וּגְדוּלָה בְּמָקוֹם אֶחָד דָאס זָאל אוֹיף אוּנז מְקוּיָים וֶוערִין עוֹשֶׁר וְכָבוֹד אֲרִיכוּת יָמִים וְשָׁנִים בָּנִים בַּעֲלֵי פָּנִים עַד מֵאָה שָׁנִים אוּנ מִיר זָאלִין דִינֶען צוּ דִיר גָאט מִיט גְרוֹיס נַחַת אוּנ עֶס זָאל זַיין דַיין גִינָאד אוֹיף אַלֶע הֵיילִיגֶע נְשָׁמוֹת אוּנ אוֹיף דֶער נְשָׁמָה פוּן מַיין פָאטֶר אוּנ מוּטֶער אוּנ זֵייא זָאלִין אוֹיף גֵיין אוּנ זָאלִין קוּמֶען אוּנ זָאלִין גְרֵייכִין אַז עֶס זָאל וֶוערִין גִידַאכְט זֵייעֶר גוּט גִידֶעכֶענִישׁ פַר דַיין הֵיילִיגִין דֶער בַּארֶעמִיגִין שְׁטוּל אוּנ דָארְטִין זָאל זַיין זֵייעֶר רוּאוּנְג אוּנ דוּ זָאלְסְט אַיין בִּינְדִין זֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת אוּנ דִי נְשָׁמוֹת פוּן אָבִי וְאִמִי לִפְנַי וְלִפְנִים אוֹיף דֶעם הֵיילִיגִין אָרְט וָוס קֵיין

אויג קָאן נִיט פַר שְׁטֵיין גָאר דוּא אַלֵיין אוּנ זָאלְסְט לַייכְטִין זֵייעֶרֶע
נְפָשׁוֹת מִיט לוּטֶערְקַייט אוּנ זֶעט זֵיי מִיט פֶּעטִקַייט דַיין הויז אוּנ דֶער
בָאךְ פוּן גַן עֵדֶן זָאל זֵייא אָן טְרִינְקֶען אוּנ דִיא נְשָׁמוֹת וָואס הָאבִין
נָאךְ קֵיין כֹּחַ נִיט צוּ קוּמֶען צוּ זֵייעֶר רוּאוּנְג אוּנ צְווִישֶׁען דִי נְשָׁמוֹת
אִיז דִי נְשָׁמָה פוּן מַיינֶע קְרוֹבִים בֶּעט אִיךְ דִיךְ דוּ לִיבֶּער גָאט דֶער
דָא לַייכְטְ אוֹיף דֶר עֶרְד אוּנ דִי לַייט וָואס וואוֹנֶען אוֹיף דֶר עֶרְד דֶער
בַּארִימִיגֶר גָאט דֶר לַייכְט דַיין שְׁכִינָה אוּנ זָאלְסְט צוּ דֶעקִין זֵייעֶרֶע
עֲבֵירוֹת אוּנ זָאלְסְט זָאגִין צוּם מַלְאָךְ וָוס אִיז מְמוּנֶה אִיבֶּער זֵייא צוּ
גְרִינְגֶערִין פוּן זֵיי דָם מִשְׁפָּט אוּנ זֵייא זָאלִין גִיפִינֶען אִיטְלִיכֶער זֵייעֶר
רֶעכְטֶע רוּאוּנְג בְּשָׁלוֹם אוּנ זֵיי זָאלִין גֵיין מִמַּדְרֵגָה לְמַדְרֵגָה אוּנְטֶער
דִיא פְלִיגֶעל פוּן דִיא כְּרוּבִים אָמֵן:

תפלה ליום כפור פאר מנחה

יוֹם כִּפּוּר פַאר מִנְחָה זָאגְט מֶען פַּרְשַׁת עֲקֵידָה אוּנ דֶר נָאךְ זָאגְט מֶען דָאס

וְשָׁחַט אוֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה לִפְנֵי יְיָ וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת דָמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב:

יְהִי עֶס זָאל זַיין דֶער ווילִין פַאר דִיר גָאט אוּנְזֶער גָאט, דֶער גָאט
פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין, אַז דוּא זָאלְסְט דֶער פִילְט וֶוערִין מִיט דֶר
בַּארִימְהַקַייט אוֹיף אוּנְז. אוּנ זָאלְסְט אוּנְז דֶער מָאנֶען דִי עֲקֵדָה פוּן
אוּנְזֶער פָאטֶער יִצְחָק, דֶער זוּהן פוּן אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם,
וָואס אִין דֶעם צֶעהֶנְטִין טָאג פוּן חוֹדֶשׁ תִּשְׁרִי, אִיז גִיוֶועןַ זַיין עֲקֵדָה,
אִין דֶער צַייט פוּן מִנְחָה, דְרוּם זָאלְסְטוּ אוּנְז דֶערְמָאנֶען מִיט דֶער
בַּארִימְהַקַייט, גְלַייךְ וִויא זַיין אַשׁ לִיגְט אוֹיף דֶעם מִזְבֵּחַ, אוּנ זָאלְסְט
זֶעהְן אִין זַיין אַשׁ דֶר בַּארִימֶען זִיךְ אוֹיף אוּנְז, וּבִזְכוּתוֹ אִין זַיין זְכוּת
אוּנ אִין דֶעם זְכוּת פוּן אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, וָואס עֶר אִיז
גִיפְּרוּבְט גִיוָוארִין מִיט צֶעהְן פְּרוּבִין. אִין דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶער
פָאטֶער יַעֲקֹב עָלָיו הַשָּׁלוֹם, הָאסְטוּ אוּנְז גִיגֶעבִּין צֶעהְן טֶעג, אוֹיף
תְּשׁוּבָה צוּ פַאר גֶעבִּין אוּנְזֶערֶע זִינְד, אוּנ זָאלְסְט דֶער פִילְט וֶוערִין
אויף

אויף אונז מיט דר בארימהקייט , זאלסט פארשטערין אלע שלעכטע גזרות פון אונז, אונ וויא אונזער פאטער אברהם הט פערהאלטען זיין רחמנות טאן דיין ווילען מיטין גאנצין הארצין , אזוי זאלין דייגע היילינע רחמנות דריקין דיין צארין אונ זאלסט זיך פירען מיט אונז גאט אונזער גאט, מיט מדת החסד אונ מדת הרחמים , אונ זאלסט אריין גיין פון אונזערט וועגין לפנים משורת הדין , זאלסט דער מאנען דיא בלוט וואס אונזער פאטער אברהם האט זיך מל גיוועזן אום יום כפור , אונ זאלסט אונז פאר געבין אויף אלע זינד , אזוי וויא דיינע גירעכטיגקייט , אונ מיט דיין גרויס גינאד זאלסטו אב קערין דיין גרים צארין פון דיין פאלק , פון דיין שטאדט , פון דיין היילינע לאנד :

דער נאך זאגט מען אל מלא רחמים וואס שטייט אויבען אונ רננו צדיקים ביז סוף :

תחנה פון אוים נעמין צו מנחה יום כפור

רבונו של עולם , דוא ביסט איין הער פון רחמנות , צו פאר געבין די זינד , פאר נעם מיין קול אונ מיין קלאפין אין די טויערין פון רחמנות , צו דיר גאט איז איצט דיא צייט פון רצון , אז דוא זאלסט מיר פאר געבין אלע מיינע זינד , פון מיין יוגענד ביז היינ־טיגען טאג , אונ זאלסט ממלא זיין אלע שמות הקדושים . וואס איך האב אין זיי פוגם גיוועזן , נעמע מיר בתשובה שלמה , אונ זאלסט מיך פירין צו דיין דינסט וויא אין פסוק שטייט אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש , איין זאך טוא איך בעטין פון דיר ליבער גאט , אז איך זאל זיצין אין היילינען בית המקדש , זאל זעהן דם זיסקייט פון גאט ב"ה, אונ איך זאל שטיין פאר אים אין זיין היכל , לערין מיך גאט דיין וועג , אונ לאז מיך גיין אין דיין אמת , איינציג מיין הארץ , אז איך זאל מיך פארכטין פאר דיין היילינען נאמען , לב טהור ברא לי אלהים איך בעט דיך ליבער גאט באשאף מיר א ריין הארץ , אונ ארעכטין גייסט זאלסטו באנייען אין מיר, אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני איך בעט דיך ליבער גאט אז

דוא

דוא זאלסט מיך ניט אוועק וואַרפין פון פאר דיר, אונ דיין היילינגע
נבואה, זאלסטו פון מיר ניט אוועק נעמען, איך בעט דיך ליבער
גאט, דער בארים זיך איבער מיר אונ זאלסט ניט פאר שעמען מיין
פיין וואס איך האב פר דיר היינט גיפאסט, ווס מיינע קניען זיינען
שוואך גיווארין מחמת פאסטין, אונ מיין פלייש איז מאגער גיווארין
פון מיין פעטקייט, הער צו ליבער גאט מיין תפלה, אונ מיין גישריי
זאלסטו פאר נעמען, צו מיינע טרערין זאלסטו ניט שווייגען, מיין
תפלה זאל ביי דיר אזוי חשוב זיין וויא קטורת, דס אויף הייבונג
פון מיינע הענד צו דיר זאל זיין וויא איין קרבן מנחה, ווייא איז צו
מיר עס טוט אויף מיר קומען איין מורא אונ אציטערניס, אז איך
טוא אויף ברענגין אויף מיין הארץ מיינע זינד, אונ איך ווייס ניט
אויב איך וועל ארויס גיין גירעכט פון דעם משפט, פון דיין גירעכטין
בית דין, צי זכאי, אדער חייב חס ושלום, א צונד ליבער גאט איז
מיין האפנונג נאר אויף דיר, אונ אויף דיין גרויס דר בארימקייט,
אז דיין רחמנות זאל איין האלטין דיין כעס, אז דו זאלסט זיך מיט
מיר נוהג זיין במדת החסד ובמדת הרחמים, אונ זאלסט מיט מיר
טאן לפנים משורת הדין, אונ מיט דיין גרויס גוטס זאלסטו רחמנות
האבין אויף דיין פאלק ישראל אונ אויף דיין היילינגער שטאט
ירושלים אונ זיי מבטל פון אונז כל ישראל אלעס שלעכטס, אונ
זאלסט טאן דס הארץ פון אונזער מלכות אונ פון זיינע יועצים אויף
אונז צו גוטין, אונ זאלסט אונז אן שרייבין אין ספר החיים מיט
דיא צדיקים וואס זייא איינציגען דיין היילינגען נאמען, אונ אין ספר
ברכה ושלום ופרנסה טובה ישועות ונחמות. אונ זאלסט אונז געבין
כח אונ קראפט אז מיר זאלין קענען באשטיין אקעגין דעם יצר
הרע, ער זאל אונז ניט אן ריידין איין דבר עבירה, אונ פון וועגין
דיין היילינגען נאמן, זאלסטו ליבער גאט אונז פירען אין גוטין וועג,
זאלסט אונז אונטער לערנען מיט דיין רעכטער האנד, אז מיר זאלין
קענען בייא שטיין בתשובה שלמה פר דיר, אונ דוא זאלסט אונז
ניט אוועק נעמען פון דער וועלט פאר דער צייט ביז עס וועט דער

פִּילְט וֶוערִין אוּנְזֶערֶע יָארִין, זִיבֶּעצִיג יָאר כְּדֵי אַז מִיר זָאלִין קֶענֶען פַאר רִיכְטִין וָואס מִיר הָאבִּין קֵיילֶע גִימַאכְט, גִידֵיינְק אוּנְז לִיבֶּער גָאט אוּנ גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין, דָאס לִיבְּשַׁאפְט פוּן אוּנְזֶערֶע עֶרְשְׁטֶע עֶלְטֶערִין, אוּנ דֶעם בְּרִית מִיט דֶעם חֶסֶד אוּנ דִיא שְׁבוּעָה וָואס דוּא הָאסְט גִישְׁוָוארִין צוּ אוּנְזֶער פָאטֶער אַבְרָהָם, אוּנ דִיא עֲקֵדָה וָואס אַבְרָהָם אָבִינוּ הָאט גִיבוּנְדִין זַיין זָאהן יִצְחָק אוֹיף דֶעם מִזְבֵּחַ, אִין דֶעם טָאג, אוּנ אִין דֶר צַייט, כְּדֵי צוּ טָאן דַיין ווִילִין מִיט זַיין גַאנְצֶען הַארְצִין, אוּנ זָאלְסְט בִּינְדִין אַלֶע מְקַטְרְגִים שֶׁל מַעְלָה, וָואס זֵייא ווִילִין זַיין כְּנֶגֶד אוּנְז, צוּ פֶערְשְׁטֵייסִין אוּנְז, דֶר מַלְאָךְ פוּן גָאט זָאל זֵיי פַאר שְׁטוֹיסִין פוּן דִיר, מַאךְ פַאר גִיסֶען אוֹיף זֵיי דַיין צָארִין, לָאז אוֹיף זֵייא פַאלִין דַיין פַּחַד, אוּנ מִיט דַיין גְרוֹיסִין אָרוּם זָאלְסְטוּ זֵייא פַאר שְׁטוּמֶען ווִיא אַיין שְׁטֵיין, עַד יַעֲבוֹר עַמְּךָ יְיָ עַד יַעֲבוֹר עַם זוּ קָנִיתָ, בִּיז וַואנֶען דוּ וֶועסְט מַאכִין אִיבֶּער פָארִין דַיין לִיבּ פָאלְק יִשְׂרָאֵל, וָואס דוּא הָאסְט זֵייא בַּאשַׁאפִין, אוּנ מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ זֶעהן אִין גִיכֶע צַייטֶען נֶחָמָה פוּן צִיוֹן וִירוּשָׁלַיִם אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן: וַאֲנִי תְפִלָּתִי וכו' בְּרִיךְ שְׁמֵיהּ כו'.

תחנה פאר נעילה

בַּארֶעמְהֶערְצִיגֶער גָאט! עֶפֶען אוֹיף דַייגֶע הֵיילִיגֶע אוֹיגֶען אוּנ זֶעה ווִיא מַיין הַארְץ אִיז צוּבְּרָאכִין, אוּנ פוּן מַיינֶע אוֹיגֶען פְלִיסֶען טְרֶעהרֶען ווִיא אַ קְוַואל וַואסֶער. זֶעה מַיין פַּיין אוּנ מַיין שְׁמֶערְצוּנְג, מַיינֶע הֵייסֶע טְרֶערִין זָאלִין מַיין תְּפִלָּה פִירֶען דוּרְךְ דִיא טוֹיעֶר וָואס רוּפְט זִיךְ „שַׁעַר הַדְּמָעוֹת", גְלַייךְ צוּם כִּסֵּא הַכָּבוֹד, דֶען דֶער זִיסֶער טָאג יוֹם כִּפּוּר, אִיז שׁוֹין בַּאלְד אַוֶועק,.

זוּנְן פַארְגֶעהְט שׁוֹין, אִידְרֶע לִיכְטִיגֶע שְׁטְרַאהְלֶען פַארְבָּארְגֶען זִיךְ, אוּנ אַ צוּנְד זֶענֶען דִיא לֶעצְטֶע זֶעקוּנְדֶען, זֶעהר טַאהייעֶר. וַוייל מִיר הָאבִּין נָאךְ עֶטְוָואס צַייט צוּ בֶּעטִין פוּן דִיר עֶרְבַּארְמוּנְג, דוּא זָאלְסְט עֶרְוֶועקִין דַייגֶע רַחֲמָנוּת אוֹיף אוּנְז, אִיךְ שְׁרַייא מִיט אַלֶע מַיינֶע קְרֶעפְטִין, אוּנ אַלֶע מַיינֶע רמ"ח אֵבָרִים אוּנ שס"ה גִידִים טוּעֶן צוּ דִיר תְּפִלָּה טָאהן, הַגַּם אִיךְ בִּין שְׁלַאף פוּן תַּעֲנִית, פוּן

דעסט

געסט וועגין שטארק איך מיך איבער מיינע קרעפטין צוא בעטין בייא דיר, גרויסער שטארקער גאט, דו זאלסט אונז אלעמען אן התמנען א גוט יאר, ותחתום לחיים טובים כל בני בריתך, דורך מיינע טרערין זאלין אפגיוואשין ווערין אלע פלעקין פון מיין היילינגע נשמה, דיא טרערין וואו דיא אידעשע תפילות דארפין דורך גיין, זאלסט דוא ניט פארשליסען ביז זייא וועלין קומען צוא דיין כסא הכבוד, דוא זאלסט זיי צו נעמען ברחמים גדולים, אונ בעהאלטין זייא אין דעם אוצר, וואו עס ליגען אלע היילינגע תפילות פון דיא גרויסע צדיקים אונ חסידים, זייער זכות זאל אונז ביי שטייען, אז עס זאל מקוים ווערין וואס מיר בעטין לשנה הבאה בירושלים:

תחנה למוצאי יום כפור

רבון העולמים! העד פון אלע וועלטין, מלך מלכי המלכים, קעניג איבער אלע קעניגען, מיר האבין געהיט דיין היילינגע תורה, מיר האבין גיפאסט א טאג מיט א נאכט, מיר האבין נאך מוסיף גיוועזן מחול על הקודש, מען האט אויף זיך מקבל גיוועזן דעם עול מלכות שמים מיט דיין יחוד שמך הגדול, דאנקען מיר דיר פאר דיין ליבען חסד וואס דו האסט געשטארקט אונזער כח אוים צוא האלטין דיא חמשה ענוים, בכדי דאס דוא זאלסט אונז מאכין ריין פון אונזערע עונות. יעצט רבונו של עולם! אונזער מחשבה איז בעשטימט, מיר זאלין שוין בלייבין ריין, דאס מיר זיינען מקבל אויף זיך, מיר זאלין שוין מער ניט זינדיגין, אונ דוא באשעפער פון דער וועלט, זאלסט מצרף זיין מחשבה טובה למעשה. מיר זאלין זיין גיבענשט מיט א גוט יאר, עס זאל זיין בייא אונז ליכטיג פון הצלחה, אונזער גליק זאל פאר אונז שיינען, אונ מיר זאלין שוין זוכה זיין צו זעהן ווייא דוא וועסט מקיים זיין אונזער גוטען האפנונג, אז לשנה הבאה בירושלים, אמן ואמן:

צו זָאגִין דיא עֶרְשְׁטֶע טֶעג סוכות נָאךְ לִיכְט צִינְדֶען:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר (ווֶען סוכות גִיפַאלְט שַׁבָּת זָאגְט מֶען שֶׁל שַׁבָּת וְ) שֶׁל יוֹם טוֹב:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה:

אום שַׁבָּת חול הַמּוֹעֵד סוכות זָאגְט מֶען דָאס:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה:

תחנה לסוכות

צוּ זָאגֶען ווֶען מֶען גֵייט אַרויס פון סוּכָּה נָאךְ לִיכְט בֶּענְשִׁין

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם נֶעם דיא רֵייד פון מַיין מויל וואס איך קום אַצוּנְד זָאגֶען פַאר דִיר אוּנ דיא גִידַאנְקֶען פון מַיינֶעם הַארְצִין ווָס איך טְרַאכְט צוּ גוּטֶען, מַיינֶע רֵייד זָאלִין זַיין זִיס פַאר דִיר לִיבֶּער גאט, וואס איך קום פַאר דִיר בֶּעטִין, דֶער ווֶעק לִיבֶּער גָאט דַיינֶע פיל דֶער בַּארִימְהַקְייט אויף מִיר דַיין דִינְסְט (פלונית בת פלונית), אוּנ דוּ אלְסְט אָפּ טָאן דַיין גְרִים צָארִין פוּן מִיר. אוּנ אין דֶעם זְכוּת וואס יינֶע קִינְדֶר יִשְׂרָאֵל ווָס זֵיי טוּעֶן מְטוּלְטָל ווֶערִין פוּן זֵייעֶרֶע הַייזֶער

צו זיצען אין סוכה, רבונו של עולם, דוא זאלסט גיך בויען דעם בית המקדש, אונ דו זאלסט אומקערין דיין שכינה קיין ירושלים, רבונו של עולם אין דעם זכות וואס מיר זיצען אן פייער לכבוד דעם הייליגין סוכות, זאלסטו אונז גידיינקען דעם זכות פון די צדיקים וואס זיינען פארברענט גיוואָרין אין פייער וועגין דיין הייליגען נאָמען, בעת די שונאים האבין גוזר גיוועזין אויף אונז גזירות קשות, טו מיט אונז גוטעס ליבער גאָט, אין דעם זכות וואס מיר בענטשין די ליכט, אונ מיר דערלייכטין די הייליגע סוכה מיט ליכטיגקייט, דרום זאל דערוועקט ווערין דער זכות פון אברהם אבינו וואס ער איז גיוואָרפן גיוואָרין אין ליכטיגען פייער, אונ דעם זכות פון יצחק אבינו וואס ער איז גיבונדין גיוואָרין צו דער עקידה אויף האלץ מיט פייער, אונ דער זכות פון יעקב אבינו, וואס האט זיך גיראנגילט מיט א מלאך פון פייער, זייער זכות זאל אונז היינט ביישטיין, אמן כן יהי רצון:

תחנה חדשה לשלש רגלים

(יום טוב פארין דאוונען):

רבונו של עולם, מיט דעם זכות פון די דריי אבות אונ פיר אמהות. קום איך אין דיין הייליגער שול אריין, תפלה טאן פאר דיר ליבער גאָט! מיר צו דערבארימען, אונ באוויליגען פאר דיין כבוד, אז עס זאל ארויפגיין מיין תפלה אין הימעל, אונ זאל זיין איין קרוין אויף דיין קאָפּ, דורכדעם מלאך שר הפנים, ליבער גאָט! איך האב ליב די וואוינונג פון דיין הויז, אונ דאס אָרט פון דיין רואונג, איך טו זיך בוקין, אונ לויבין גאָט, מיין באשעפער, אונ טו בעטין דיר מיט באוויליגקייט, הייליגער גאָט מיט דיין גינאד זאלסטו מיר ענטפערין מיט וואָרהייט מיט דיינע מילדע הילף:

ברכות פון אתרוג בענטשין

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב:

ברוך

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה:

תחנה פון אתרוג בענטשין

די תחנה זאגט מען אום סוכות, איידער מען דאווינט, ווען מען האלט שוין נאך אתרוג בענטשין:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ הָאֱלֹהִים וַאֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים, עס זאל זיין דערוויילען פון דיר גאט, אונ דער הער איבער אלע הערען, אז עס זאל אנגינומען ווערין די מצוה, וואס איך האב היינט גיטאן מיט דעם אתרוג בענטשין, גלייך ווי איך האב מכוון גיוועזן אלע כונות וואס מען גיהערט מכוון צו זיין, אונ די מצוה זאל טאן לייכטין אין אלע הימלען:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עס זאל זיין דערוויילען פאר דיר גאט מיין גאט, דער גאט פון מיינע עלטערין, אז אין דעם זכות ווס איך האב גינומען אין מיין האנט דעם אתרוג, וואס ער ווערט אנגירופין פרי עץ הדר, דאס איז איין שיינע פרוכט פון איין בוים, זאלסטו מיר גידיינקען דעם זכות פון אונזער פאטער אברהם, אונ אונזער מוטער שרה, וואס דו האסט זיי באשיינט מיט אלטקייט, אזוי ווי אין פסוק איז גישריבען ואברהם ושרה זקנים באים בימים:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עס זאל זיין דערוויילען פאר דיר גאט אונ דער גאט פון מיינע עלטערין, אז דו זאלסט מיר פארגעבין אויף אלע מיינע בייזע גידאנקען פון מיין הארץ, אין דעם זכות ווס איך האב גינומען אין מיין האנט דעם אתרוג, וואס ער איז גיגליכין צו דעם הארץ פון דעם מענטשין:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עס זאל זיין דערוויילען פאר דיר מיין גאט אונ גאט פון מיינע עלטערין, אז אין דעם זכות וואס איך האב גינומען אין מיין האנט דעם גיבונדענעם לולב, זאל דערוועקט ווערין אויף מיר דעם זכות פון אונזער פאטער יצחק, וואס ער איז גיוועזין אויף דער עקידה, אונ דעם זכות פון אונזער מוטער רבקה, וואס זי איז גיגליכין צו דעם לולב, אזוי ווי אין א לולב איז פארהאנדין פירות אונ דערנער, אזוי איז פון רבקה׳ן ארוים גיקומען יעקב אונ עשו:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילִין פַאר דִיר מַיין גָאט, אוּנ גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז דוּ זָאלְסְט מִיר פַארְגֶעבִּין אַלֶע מַיינֶע זִינְד וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן מִיט מַיין רוּקִין, אִין דֶעם זְכוּת וָואס אִיךְ הָאבּ גִינוּמֶען אִין מַיין הַאנְט דֶעם לוּלָב, וָואס עֶר אִיז גִיגְלִיכִין צוּ דֶעם רוּקִין פוּן דֶעם מֶענְטְשִׁין:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילֶען פַאר דִיר גָאט מַיין גָאט, אוּנ דֶער גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז אִין דֶעם זְכוּת וָואס אִיךְ הָאבּ גִינוּמֶען אִין מַיין הַאנְט דִי דְרַייא צְוַוייגִין פוּן אַ הֲדַס, זָאל דֶערְוֶועקְט וֶוערִין אוֹיף מִיר דֶער זְכוּת פוּן יַעֲקֹב אָבִינוּ, וָואס עֶר אִיז דֶער דְרִיטֶער פוּן דִי הֵיילִיגֶע אָבוֹת, וָואס עֶר אִיז גִיגְלִיכִין צוּ אַיין הֲדַס, אַזוֹי וִוי אַיין הֲדַס אִיז פוּל מִיט בְּלֶעטְלַאךְ, אַזוֹי אִיז יַעֲקֹב גִיוֶועזִין פוּל מִיט קִינְדֶער:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילֶען פַאר דִיר גָאט מַיין גָאט, אוּנ דֶער גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז דוּ זָאלְסְט מִיר פַארְגֶעבִּין אַלֶע מַיינֶע זִינְד וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן מִיט מַיינֶע אוֹיגִין, צוּלִיבּ דֶעם זְכוּת וָואס אִיךְ הָאבּ הַיינְט גִינוּמֶען אִין מַיין הַאנְט דֶעם הֲדַס, וָואס עֶר אִיז גִיגְלִיכִין צוּ דִי אוֹיגִין פוּן דֶעם מֶענְטְשִׁין:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילֶען פַאר דִיר גָאט מַיין גָאט, אוּנ דֶער גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז אִין דֶעם זְכוּת וָואס אִיךְ הָאבּ הַיינְט גִינוּמֶען אִין מַיין הַאנְט דִי עֲרָבָה, וָואס זִי וֶוערְט פֶערְוָוַיאלֶעט פְרִיעֶר אֵיידֶער דִי אַנְדֶערֶע מִינִים, דְרוּם זָאל פַאר דִיר דֶערְוֶועקְט וֶוערִין דֶער זְכוּת פוּן יוֹסֵף הַצַּדִּיק, וָואס עֶר אִיז גִיגְלִיכִין צוּ דֶער עֲרָבָה, דֶען עֶר אִיז אוֹיךְ פְרִיעֶר גִישְׁטָארְבִּין אֵיידֶער זַיינֶע בְּרִידֶער, אוּנ דֶער זְכוּת פוּן אוּנְזֶער מוּטֶער רָחֵל, וָואס זִיא אִיז אוֹיךְ גִיגְלִיכֶען צוּ דֶער עֲרָבָה, דֶען זִיא אִיז גִישְׁטָארְבִּין פְרִיעֶר אֵיידֶער אִיר שְׁוֶועסְטֶער לֵאָה:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, עֶס זָאל זַיין דֶערְוָוילֶען פַאר דִיר גָאט מַיין גָאט, אוּנ דֶער גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז דוּ זָאלְסְט מִיר פַארְגֶעבִּין אוֹיף מַיינֶע אַלֶע עֲבֵירוֹת, וָואס אִיךְ הָאבּ גִיטָאן מִיט דִי גֶערֵייד פוּן מַיין מוֹיל, אוּנ צוּלִיבּ דֶעם זְכוּת וָואס אִיךְ הָאבּ הַיינְט גֶענוּמֶען דִי עֲרָבָה, וָואס אִירֶע בְּלֶעטְלַאךְ זַיינֶען גִיקַארְבְּט, אוּנ זֶענֶען גְלַייךְ צוּ דִי מוֹיל פוּן דֶעם מֶענְטְשִׁין:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם דֶערְבַּארֶעמְדִיגֶער גָאט, וָואס דוּ בִּיזְט אַיין דֶערְבַּארִימִיגֶער אוּנ אַיין לַייטְזֶעלִיגֶער צוּ אַלֶע מֶענְטְשִׁין, גִידֵיינְק צוּ דַיין לִיב פָאלְק יִשְׂרָאֵל וָואס זֵיי הַאלְטִין דַיין גִיבָּאט, אוּנ לוֹיבִּין דִיךְ מִיט דִי פִיר מִינִים, אֶתְרוֹג, אוּנ לוּלָב, אוּנ הָדַס, אוּנ עֲרָבָה, אַז דוּ זָאלְסְט זַיין אִין אוּנְזֶער הִילְף צוּהִיטִין אוּנְז פוּן אַלֶע פִיר זַייטִין, אוּנ בִּזְכוּת וָואס מִיר הָאבִּין קֵיין הֲנָאָה נִיט פוּן דֶעם אֶתְרוֹג אַלֶע זִיבִּין טֶעג פוּן יוֹם טוֹב, אַזוֹי וִויא דוּא הָאסְט צוּ אוּנְז גִיבָּאטִין, דְרוּם זָאלְסְטוּ אָפְּמֶעקִין דִי זִינְד פוּן אָדָם אוּנ חַוָה, וָואס זֵיי הָאבִּין גִיגֶעסִין פוּן עֵץ הַדַעַת, אֵיידֶער דוּ הָאסְט זֵיי מַתִּיר גִיוֶועזִין צוּ עֶסִין, אוּנ זֵייא הָאבִּין גִיבְּרַאכְט דֶעם טוֹיט אוֹיף דֶער וֶועלְט, דְרוּם בֶּענְטְשׁ אוּנְז לִיבֶּער גָאט צוּם נַייעֶם יָאר מִיט אַגוּטִין קְווִיטִיל, אוּנ מִיר זָאלִין גִיהַתְמֶת וֶוערִין צוּ לַאנְגֶע יָארִין אוּנ אַגוּט לֶעבִּין, אוּנ מָשִׁיחַ זָאל קוּמֶען בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

תחנה שלש עשרה מדות לשלש רגלים

דִי תְּחִנָּה זָאל מֶען זָאגִין אוּם פֶּסַח וּשְׁבוּעוֹת וְסוּכּוֹת, וֶוען מֶען נֶעמְט אוֹיס דִי סִפְרֵי תּוֹרוֹת:

ג"פ יי יי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת: נוֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נוֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה:

דֶער נָאךְ זָאגְט מֶען דֶעם רבש"ע:

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, הֶער פוּן דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט, עֶס זָאל זַיין דֶערְווֶילְט פוּן דִיר, אוּנ דוּ זָאלְסְט דֶערְפִילֶען דָאס בַּאגֶער פוּן מַיין הַארְצִין צוּ גוּטֶען, אוּנ דוּ זָאלְסְט מַאכִין אוֹיסְצִיהֶען גָאר מַיין ווִילֶען אוּנ מַיין בַּאגֶער צוּ גוּטִין, אוּנ דוּ זָאלְסְט מְזַכֶּה זַיין מִיר (פב"פ) אוּנ מַיין הוֹיזְגֶעזִינְד צוּטָאן דַיין ווִילֶען מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, אוּנ זָאלְסְט אוּנְז מַצִּיל זַיין פוּן דֶעם יֵצֶר הָרָע, אוּנ דוּ זָאלְסְט גֶעבִּין אוּנְזֶער הֶלֶק אִין דַיין לִיבֶּע אוּנ הֵיילִיגֶע תּוֹרָה וּמִצְוֹת אוּנ מַעֲשִׂים טוֹבִים, כְּדֵי דֶערְמִיט זָאלְסְטוּ מַאכִין רוּהֶען דַיין שְׁכִינָה אוֹיף אוּנְז, אוּנ דוּ זָאלְסְט אוּנְז מְזַכֶּה זַיין, דָאס מִיר זָאלִין גִיבֶּענְשְׁט וֶוערִין מִיט חָכְמָה וּבִינָה מִיט קְלוּגְהַייט אוּנ פַארְשְׁטֶענְדִיגְקַייט, אַז עֶס זָאל אָן אוּנְז מְקוּיָים ווֶערִין דֶער פָּסוּק וָואס עֶס שְׁטֵייט גִישְׁרִיבִּין, עֶס וֶועט רוּהֶען אוֹיף דִיר דִי נְבוּאָה פוּן גָאט, אוּנ דִי נְבוּאָה פוּן פַארְשְׁטֶענְדִיגְקַייט אוּנ פוּן

שְׁטַארְקַייט,

שְׁטַארְקַייט אִין דֶער תּוֹרָה, אוּנ דִי גְבוּרָה פוּן וְוִיסֶענְשַׁאפְט דִי תּוֹרָה וּמִצְוֹת, אוּנ פוּן גָאטְס פָארְכְט, דְרוּם זָאל זַיין דֶערְווֵילֶען פַאר דִיר גָאט פוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִין, אַז דָאס דוּ זָאלְסְט מִיךְ מְזַכֶּה זַיין צוּטָאן מַעֲשִׂים טוֹבִים אִין דַיינֶע אוֹיגִין, אוּנ צוּגַיין אִין רֶעכְטְפַארְטִיגֶען וֶועג פַאר דִיר, אוּנ דוּ זָאלְסְט אוּנְז גֶעבִּין דָאס מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין לְחַיֵּי עוֹלָם הַבָּא, אוּנ צוּ לַאנְג לֶעבִּין, אוּנ צוּ אַיין גוּט לֶעבִּין, אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיךְ הִיטִין פוּן דֶעם יֵצֶר הָרָע, אוּנ פוּן אַלֶע בֵּייזֶע וֶועגִין, אוּנ וֶוער עֶס פַארְזִיכֶערְט זִיךְ אִין דִיר גָאט, דֶער אִיז פַארְזִיכֶערְט, אוּנ דוּ זָאלְסְט מִיךְ אַרוּם רִינְגְלֶען מִיט דַיין חֶסֶד אָמֵן, כֵּן יְהִי רָצוֹן:

תחנה להושענא רבה פאר הלל

דִי תְּחִנָּה זָאגְט מֶען אוּם הוֹשַׁעְנָא רַבָּה פַאר הַלֵּל:

אָנָּא יְיָ הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא, אִיךְ בֶּעט דִיךְ גָאט דֶער גְרוֹיסֶער אוּנ שְׁטַארְקֶער אוּנ פָארְכְטִיגֶער, אִיךְ קוּם פַאר דִיר מִיט גְרוֹיס פַּחַד אוּנ צִיטֶערְנֶעשׁ, אוּנ אִיךְ טוּ צוּ דִיר תְּפִלָּה מִיט גְרוֹיס כַּוָונָה, הַיינְט אִין דֶעם טָאג, דֶער דָא אִיז דֶער הִינְטֶערְשְׁטֶער טָאג פוּן דֶעם גְמַר פוּן דֶער חֲתִימָה. הַיינְט אִין דֶעם טָאג טוּעֶן גִיחַתְמֶת וֶוערִין דִיא קְווִיטְלַאךְ פוּן יֶעדֶער מֶענְטְשׁ וָואס עֶס וֶועט זִיךְ מִיט אִים פַאסִירֶען אַגַאנְץ יָאר, צוּ עֶר זָאל לֶעבִּין, אָדֶער חָלִילָה שְׁטַארְבִּין, צוּ עֶר זָאל זַיינֶע יָארִין אוֹיסְלֶעבִּין, אָדֶער עֶר זָאל ח״ו זֵיי נִיט אוֹיסְלֶעבִּין, אָדֶער עֶר זָאל שְׁטַארְבִּין אִין וַואסֶער, אָדֶער אִין פַייעֶר, דוּרְךְ אַיין שְׁוֶוערְד אָדֶער דוּרְךְ אַיין חַיָּה, פוּן הוּנְגֶער, אָדֶער פוּן דָארְשְׁט, אִין שְׁטוּרִים אָדֶער פוּן מָארְד, אָדֶער עֶר זָאל דֶער וָוארְגִין וֶוערִין, אָדֶער עֶר זָאל פַארְשְׁטֶיינְט וֶוערִין, אָדֶער עֶר זָאל רוּהֶען, אָדֶער עֶר זָאל זַיין נָע וָנָד, אָדֶער עֶר זָאל זַיין גֶעשְׁטִילְט, אָדֶער עֶר זָאל וֶוערִין פַארְצוּקְט, דָאס מַיינְט מֶען פְרֶעמְדֶע זָאלִין אַוֶועק נֶעמֶען זַיין גֶעלְט בִּגְזֵילָה, עֶר זָאל הָאבִּין שָׁלוֹם אוּנ גִיזוּנְד אוּנ שְׁטַארְק זַיין, אָדֶער עֶר זָאל חָלִילָה גִישְׁטְרָאפְט וֶוערִין מִיט יִסּוּרִים, עֶר זָאל פַאר אָרִימְט וֶוערִין, אָדֶער עֶר זָאל בַּייךְ וֶוערִין, עֶר זָאל אַרָאפּ פוּן זַיין גְדוּלָה, אָדֶער עֶר זָאל דֶערְהֵייבִּין וֶוערִין, וְהַיּוֹם הַזֶּה אוּנ הַיינְטִיגֶען טָאג הוֹשַׁעְנָא רַבָּה, טוּט

גִיגֶעבִּין

גיגעבּין װערין דער קװיטעל מיט דעם גזר דין צום מענטשין, סיי אויף גוטס, אונ סיי חלילה אויף שלעכטס, דרום בּין איך גיקומען רבש"ע צוא בּעטין פאר דיר, אז דוא זאלסט מיר געבין דעם גוטען קװיטעל, מיר אונ מיין מאן אונ מיינע קינדער לעבין אונ גיזונד, אונ פרנסה בּכבוד, אונ אויך גאר דיין פאלק ישראל זאלסטו געבּין קװיטלעך פון אגוט לעבין, אונ פרנסה, מיט שפע אונ הצלחה, אונ אלעם גוטען:

רבונו של עולם גידיינק אונז מיט איין גוט גידעכעניש פאר דיר:
רבונו של עולם גיב אונז דאס קװיטיל פון גוטין לעבין:
רבונו של עולם גיב אונז דאס קװיטיל פון א גוטע פרנסה:
רבונו של עולם דערבּארים דיך אויף אונז, אונ אויף אונזרע קליינע קינדרליך:
רבונו של עולם עס זאלין ברומען דיינע דערבּארימקייט אויף אונז:
רבונו של עולם אפארלענדונג זאלסטו ניט טאן מיט אונז:
רבונו של עולם טו פון דיינטװעגין, אויבּע ניט פון אונזערט װעגין:
רבונו של עולם דערפיל דאס גיבעט פון אונזער הארץ צו גוטין:
רבונו של עולם עפין אונז איין טויער צו אונזער תפלה:
רבונו של עולם געבּיט אויף אונז דיינע ברכות:
רבונו של עולם געבּיט אויף אונז דיין הילף:
רבונו של עולם מאך אונז גירעכט אין דיין משפט:
רבונו של עולם גינעהען אונז דעם סוף פון אונזער אויסלייזונג:
רבונו של עולם גינעהען אונז דעם טאג פון אונזער הילף:
רבונו של עולם גינעהען אונז צו דיין דינסט:
רבונו של עולם זעה אין די ארימקייט פון דיין פאלק ישראל:
רבונו של עולם פארנעם אונזער גישריי:
רבונו של עולם גיב גוט לעבּין אונ לאנג לעבּין צו דעם קיניג װאס מיר זצין אין זיין לאנד:
רבונו של עולם גיב אין זיין הארץ, אונ אין דעם הארץ פון אלע זיינע יועצים אונ שרים דערבּארימקייט, צו גוטעס טאן מיט אונז:
רבונו של עולם גיב שלום אין זיין מדינה:

רבונו

רבונו של עולם גיב זעט אונ ברכה אין דעם לאנד, אונ אויף גאר דער וועלט:

רבונו של עולם גיב ברויט וויפיל מען דארף צו די עניים פון דיין פאלק ישראל, אז דאס זיי זאלין ניט דארפין אנקומען איינער צום אנדערין:

רבונו של עולם אונזער תפלה זאל זיין גלייך, ווי די קטורת וואס דער כהן גדול האט גירעמפט אויף דעם מזבח:

רבונו של עולם טוא וועגין דיין נאמען, אונ האב רחמנות אויף דיין פאלק ישראל:

רבונו של עולם טו פון וועגין, די וועלכע וואס זיינען גיהרגת׳, אונ פאר ברענט גיווארין, אונ זיינען אומגיקומען אויף קידוש השם:

רבונו של עולם דערבארים דיך אויף דיין פאלק:

רבונו של עולם דערבארים דיך אויף מיר, אונ אויף מיין מאן, אונ אויף מיינע קינדער:

רבונו של עולם נעם פון מיר ניט צו מיין פרנסה:

רבונו של עולם גיב הצלחה אין די ווערק פון מיינע הענט:

רבונו של עולם העלף מיר, אז דאס קיין שונא זאל אין מיר ניט הער פרייט ווערין:

רבונו של עולם העלף מיר, אז איך זאל האבין פרומע קינדער:

רבונו של עולם העלף מיר, אז איך אונ מיין מאן זאלין מגדל זיין אונזערע קינדער צו דיין היילגער תורה:

רבונו של עולם העלף אונז, אז מיר זאלין הלילה קיין בראך ניט האבין אין אונזער לעבין:

רבונו של עולם העלף אונז, אז קיין שלאפקייט זאל אין אונז ניט גישעהן:

רבונו של עולם פארנעם מיינע ביטערע טרערין:

רבונו של עולם הערצו מיין קול פון גיוויין:

רבונו של עולם גידיינק אונז דעם זכות פון די היילגע אבות אברהם יצחק ויעקב:

רבונו של עולם גידיינק אונז דעם זכות פון שרה רבקה רחל ולאה:

רבונו של עולם גידיינק אונז דעם זכות פון אלע צדיקים וצדקניות:

רבונו של עולם באוויליג דאס גיבעט פון די הושענות וואס מיר וועלין זאגין אונ דו זאלסט אונז תתמן צו איין גוטין אונ גיבענטשטין יאר. אמן:

תְּחִנָּה הוֹשַׁעְנָא רַבָּה פַאר הוֹשַׁעְנוֹת

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, דוּא גָאט, הֶער פוּן אַלֶע וֶועלְטִין, רַחוּם וְחַנּוּן, וָואס דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד אִיז אוֹיס גִישְׁטְרֶעקְט מְקַבֵּל צוּ זַיין וֶועלְכֶע דִיא וָואס וֶוענְדִין זִיךְ צוּא דִיר מִיטִין גַאנְצִין הַארְצִין, הֶער צוּ גְרוֹיסֶער גָאט דֶעם גִיבֶּעט פוּן דַיין דִינְסְט, וֶועלְכֶע קוּמְט יֶעצְט צוּ דִיר, אִין דַיין הֵיילִיגֶע הוֹיז מִיט אַ צוּרִיסֶענֶע הַארְץ, צוּא בֶּעטִין בַּייא דִיר מְחִילָה וּסְלִיחָה, אִין דֶעם הֵיילִיגֶען טָאג הוֹשַׁעְנָא רַבָּה, מִיט אַיין טְרוֹיעֶרְדִיגֶע הַארְץ אַ שְׁוֶוערֶע זִינְדֶערִין, מִיט הֵייסֶע טְרֶערִין אִין דִיא אוֹיגֶען, שְׁטֵייא אִיךְ אַצוּנְד פַאר דִיר, אוֹיס צוּ בֶּעטִין בַּיי דִיר גָאט דֶער עֶרְבַּארִימְדִיגֶער אַ גוּטֶע בְּרָכָה פַאר מִיר, פַאר מַיין מַאן, פַאר מַיינֶע קִינְדֶער אוּנ פַאר כָּל יִשְׂרָאֵל. רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם דוּ פָאטֶער פוּן אַלֶע צוּבְּרָאכֶענֶע הֶערְצֶער, הֶער צוּ מַיין גִיבֶּעט, פַאר נֶעם מַיינֶע זִיפְצֶען, זַאמֶעל צוּ זַאמֶען מַיינֶע הֵייסֶע טְרֶערִין וֶועלְכֶע אִיךְ פַר גִיס פַאר דִיר אִין דַיין הֵיילִיגֶע הוֹיז, מַיין גִיבֶּעט זָאל אַרוֹיף גֵיין צוּא דַיין כִּסֵּא הַכָּבוֹד, אוּנ זִיא זָאל דָארְטִין גֶעפִינֶען אַיין אָרְט צְוִוישֶׁען אַלֶע תְּפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת פוּן דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל, וֶועלְכֶע עֶס קוּמֶען פַאר דִיר הַיינְט פָאר, אִין דִיזֶען הֵיילִיגֶען טָאג. אוּנ דֶר זְכוּת פוּן דִיא הוֹשַׁעְנוֹת וָואס מִיר זַיינֶען מְקַיֵּים דֶעם מִנְהָג פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע נְבִיאִים, זָאל מִיר הַיינְט בַּיי שְׁטֵיין פַר דַיין הֵיילִיגֶען שְׁטוּל, אַז דוּא זָאלְסְט דֶר מָאנֶען דַיין דִינְסְט צוּ גוּטֶען אוֹיפֶען נַייעֶם יָאר, זָאלְסְט זִיךְ עֶרְבַּארְמֶן אוֹיף מִיר, אוֹיף מַיין מַאן גֶעבֶּען אוּנְז אַגְרִינְגֶע חִיוּנֶה, דוּא זָאלְסְט הִיטֶען מַיינֶע קִינְדֶר (צוּ זַאמֶען מִיט אַלֶע קִינְדֶר פוּן דַיין פָאלְק יִשְׂרָאֵל) פוּן אַלֶעס בֵּייז אוּנ פוּן שְׁוֶוערֶע קְרַאנְקַייטִין, דוּא זָאלְסְט זֵייא גֶעבִּין אַ רֵיינֶע הַארְץ זֵיי זָאלִין גֵיין אִין דַיינֶע וֶועגִין, לֶערְנֶען דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה אוּנ הִיטֶען דַיינֶע מִצְוֹת, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם דוּא שְׁטַארְקֶער אַלְמֶעכְטִיגֶער גָאט, וֶועלְכֶער דוּ בִּיסְט מַשְׁפִּיל דַיין כָּבוֹד, צוּא זֶעהְן פוּן דַיינֶע הוֹיכֶע הִימְלֶען אוֹיף יֶעדִין מֶענְשִׁין זָאל לֶעבִּין, אוּנ פְּשִׁיטָא שֵׁיין לְאַחַר אֲרִיכַת יָמִים, שְׁטְרָאף אוּנְז נִיט מִיט דַיין כַּעַס חָלִילָה, גִים אוֹיף אוּנְז נִיט אוֹיס דַיין צָארִין, דֶען מִיר הָאבִּין שׁוֹין גֶענוּג גִילִיטֶען אוֹיף דֶר וֶועלְט, נַייז אוּנְז דַיין הִימֶעלְשִׁין חֶסֶד,

קלייב צונאמען דיינע פאר שטויסענע שעפסעלאך פון אלע פיער
ווינקלען וועלט, קער אונז אום צוא אונזער הייליגע לאנד, בויא
אויף דיין הייליגע שטאט ירושלים, בויא אויף אירע חורבות, בויא
אויף צוריק דיין בית המקדש וואו דיין שכינה האט שטענדיג גירוהט
און דארטין וועלין מיר מיט פריילעכע הערצער ברייננען קרבנות
און אפפער, און דיך דינען בקדושה ובטהרה, אמן כן יהי רצון:

סדר הקפות פון הושענא רבה

צו דער ערשטער הקפה זאגט מען דאס:

רחמנא דר בארימהערציגער גאט גידיינק אונז דעם זכות פון אברהם
דיין געליבטער וואס דו האסט אים געפרובט מיט צעהן
פרובונג און ער איז באשטאנען און האט אין דיר גיגלויבט. זיין
זכות און דער ברית וואס דוא האסט מיט אים כורת ברית גיוועזן
זאל אונז ביי שטיין היינט אין הושענא רבה צו דר גמר חתימה אז
דו זאלסט קיניגען איבער אונז דיין ליב הייליג פאלק ישראל:

כי אמרתי עולם חסד יבנה:

צו דער אנדערער הקפה זאגט מען דאס:

רחמנא דער בארימהערציגער גאט גידיינק אונז דעם זכות פון יצחק
וואס ער האט אויס גישטרעקט זיין האלז און האט זיך
געוואלט לאזין מקריב זיין פאר איין קרבן עולה פון דיין ליבע
הייליגען נאמען וועגין. זיין זכות זאלסטו אונז גידיינקען ליבר גאט
היינט אין הושענא רבה צו דעם גמר חתימה אז דו זאלסט קיניגען
איבער אונז דיין ליב הייליג פאלק ישראל:

לך זרוע עם גבורה תעוז ידך תרום ימינך:

צו דער דריטער הקפה זאגט מען דאס:

רחמנא דער בארימהערציגער פאטער גידיינק אונז דעם זכות פון
אונזער פאטער יעקב זיין זכות זאל אונז ביי שטיין היינט
אין הושענא רבה צו דעם גמר חתימה אז דו זאלסט קיניגען איבר
אונז דיין ליב הייליג פאלק ישראל:

תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב חֶסֶד לְאַבְרָהָם׃

צו דער פערטער הַקָּפָה זאגט מען דאס׃

רַחֲמָנָא דער בארימהערציגער פאטער גידיינק אונז דעם זכות פון משֶׁה רַבֵּינוּ דר באגלייבטער מאן זיין זכות זאל אונז ביי שטיין וואס דוא האסט מיט איהם גירעט פָּנִים בְּפָנִים. זיין זכות זאל אונז היינט ביי שטיין היינט אין הוֹשַׁעְנָא רַבָּה צו דעם גְמַר הַחֲתִימָה אז דו זאלסט געך קיניגען איבער אונז דיין ליב פאלק ישְׂרָאֵל׃

נְעִימוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח׃

צוא דער פינעפטער הַקָּפָה זאגט מען דאס׃

רַחֲמָנָא דער בארימהערציגער גאט גידיינק אונז דעם זכות פון אַהֲרֹן הַכֹּהֵן דער הייליגער מאן וואס ער איז גיגאנגען אין אכט בִּגְדֵי כְּהוּנָּה צו מְכַפֵּר זיין אויף דיא עֲבֵירוֹת פון ישְׂרָאֵל. זיין זכות זאל אונז ביי שטיין היינט אין הוֹשַׁעְנָא רַבָּה צו דעם גְמַר חֲתִימָה אז דו זאלסט געך קיניגען איבער אונז דיין ליב הייליג פאלק ישְׂרָאֵל׃

יְיָ אֲדוֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם׃

צו דער זעקסטער הַקָּפָה זאגט מען דאס׃

רַחֲמָנָא דער בארימהערציגער גאט גידיינק אונז דעם זכות פון יוֹסֵף הַצַּדִּיק דער גרעסטער מאן אונ זאלסט קיניגען געך אונ באלד אויף אונז דיין ליב הייליג פאלק ישְׂרָאֵל׃

צַדִּיק יְיָ בְּכָל דְּרָכָיו וְחָסִיד בְּכָל מַעֲשָׂיו׃

צו דער זיבעטער הַקָּפָה זאגט מען דאס׃

רַחֲמָנָא דער בארימהערציגער גאט גידיינק אונז דאס זיסע געזאנג פון דָּוִד הַמֶּלֶךְ ע"ה. מיט טרומייטען אונ פידלען האט ער דר וועקט דעם מארגען שטערין צוא לויבען דיך מיט זיינע זְמִירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת. זיין זכות זאל אונז ביי שטיין היינט אין הוֹשַׁעְנָא רַבָּה צוא דעם גְמַר חֲתִימָה. בִּמְהֵרָה געך אונ באלד זאל קומען דער מְבַשֵּׂר צֶדֶק אונ מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד מיר זאלין קומען מיט גרויס שִׂמְחָה

און פֿרייד קיין ארץ ישראל אונזר היילינ לאנד אזוי וויא עס שטייט אין פסוק ובא לציון גואל, אמן:

לְךָ יְיָ הַגְּדֻלָּה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת וְהַנֵּצַח וְהַהוֹד כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ לְךָ יְיָ הַמַּמְלָכָה וְהַמִּתְנַשֵּׂא לְכֹל לְרֹאשׁ: וְהָיָה יְיָ לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:

תחנה פון ליכט צינדין לשמיני עצרת ולשמחת תורה

שמיני עצרת און שמחת תורה דארף מען ביי ליכט צינדען מאכען שהחיינו:

הער צו ליבער גאט מיין תפלה, וואס איך בין מתפלל פֿר דיר, און פאר נעם מיין גיבעט, וואס איך וויל פאר דיר אצונד בעטין, מאך אויף דיא טויערין פון הימעל! עס זאל דער הערט ווערין מיין תפלה, מיט פיל דר בארימהקייט. מיין מויל זאל חלילה ניט ארויס ריידין פאר דיר איין זאך וואס עס איז ניט אזוי וויא דיין ווילען, איך בעט דיך גאט וואס דו ביסט אונזער קעניג, און דער קעניג פון דר גאנצער וועלט, הייב אויף דיא הערשאפט פון דיין ליב פאלק ישראל, דיא קינדער פון אברהם יצחק ויעקב. נעם אן ליבער גאט מיטען גוטין ווילען מיין ברכה וואס איך האב גימאכט אויף דיא ליכט ווס איך האב אן גיצונדען לכבוד דעם היילינען יום טוב. אזוי וויא איך האב גיצונדען דיא ליכט לכבוד דעם יום טוב אזוי זאלסטו ליבער גאט דער לייכטין דיא אוינען פון מיין מאן און מיינע קינדר אין דיין היילינע תורה. בזכות ווס מיר וויבער גייען היינטיגען יוים אין די שולען צו קיסען דיין היילינע תורה, זאלסטו אונז מזכה זיין מיר זאלין מקיים זיין אלע תרי"ג מצות, ווס זיינען געשריבען אין דער היילינע תורה, אמן סלה:

תחנה פאר מוסף צו תפלת גשם

איך פאר בינד זיך מיט כל ישראל צו זאמען, וואס שטעהן יעצט פאר דיר גאט, און בעטין דוא זאלסט געבען רעגין אין ארץ ישראל

יִשְׂרָאֵל, כְּדֵי דִיא פֶעלְדֶער זָאלִין וַואקְסֶען, דִיא תְּבוּאָה זָאל זַיין גֶערָאטִין, דִיא פֵּירוֹת זָאלִין זַיין זִיס, דִי בְּלוּמֶען זָאלִין אַרוֹיס גֶעבִּין אַגֶעשְׁמַאקֶען רֵיחַ, דִי גְרָאז זָאל זַיין גְרִין, שָׁאף אוּנ רִינְדֶער זָאלִין זִיךְ מִיט דֶעם זֶעטִיגֶען, דֶער רֶעגֶען זָאל גֵיין אִין דֶער צַייט, אָן אַ־שְׁטוּרֶעם ווִינְד, אָן הָאגֶעל, נִיט צוּא פִּיל נִיט צוּא ווֶיינִיג, אַז דִיא דָארְטִיגֶע אִידֶען וֶועלֶען זַאט זַיין מִיט בְּרוֹיט, וֶועלִין זֵיי קָאנֶען זִיצֶען אוּנ לֶערְנֶען אוּנ תְּפִלָּה טָאן פַאר אוּנְז, אַז דִיא הַשְׁפָּעָה פוּן אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וֶועט זִיךְ צִיעֶהן אִין הוּיץ לָאֶרֶץ, וֶועלֶען מִיר נִיט דַארְפֶען אָנְקוּמֶן אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערִין בֶּעטִין חָלִילָה בְּרוֹיט, דוּ זָאלְסְט אוּנְז דֶערְלֵייזֶען פוּן פְרֶעמְדֶע הֶענְד, אוּנ פוּן פְרֶעמְדֶע לֶענְדֶער, זָאלְסְט אוּנְז בְּרֵיינְגֶען אִין אוּנְזֶער לַאנְד אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דָארְטִין וֶועלִין מִיר תְּפִלָּה טָאן פַאר דִיר עֶווִיגֶער אוֹיף אוּנְזֶערֶע פְרוּכְט, דַאמָאלְס וֶועלִין מִיר זַאט זַיין פוּן דַיין הֵיילִיגֶע הַאנְד, וִויא דֶער פָּסוּק זָאגְט, פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן, עֶפֶען אוֹיף דַיין הַאנְד, אוּנ מַאךְ זַאט אַלֶע לֶעבֶּעדִיגֶע מִיט דַיין גוּטֶען ווִילֶען, גִילוֹיבְּט בִּיסְטוּ דוּא גָאט, וָואס דוּ בִּיסְט זָן וּמְפַרְנֵס מִקַּרְנֵי רְאֵמִים עַד בֵּיצֵי כִנִּים פוּן דֶער גְרֶעסְטֶע טִיהֶרֶע בִּיז דִיא קְלֶענְסְטֶע, הֶער צוּ אוּנְזֶער תְּפִלָּה, אוּנ זַייא מְמַלֵּא דֶעם רָצוֹן פוּן דַיין פָאלְק אָמֵן:

א תורה ליד פון שמחת תורה

צְווֵייא טוֹיזֶענְד יָאר אֵיידֶער דִיא וֶועלְט אִיז בַּאשַׁאפִין גִיוָוארֶען,
הָאט מִיךְ מַיין בַּאשֶׁעפֶער בַּאשַׁאפֶען בִּין אִיךְ גֶעבָארִין,
פַר זֶעקְס אוּנ צְוַואנְצִיג דוֹרוֹת, אוּנ פַר דִי שְׁנֵי הַמְּאוֹרוֹת, אִיךְ הָאבּ אִין מִיר צֶעהְן הוֹיפְּט גֶעבָּאט, כְּדֵי יֶעדֶער זָאל נִיט קוּמֶען צוּ שַׁאנְד אוּנ שְׁפָּאט, אַלֶע חָכְמוֹת אִיז אִין מִיר גֶעשְׁלָאסִין, כָּל טוּב וֶועט עֶר דוּרְךְ מִיר גֶענִיסֶען, אִיךְ וִויל מַיינֶע צֶעהְן גִיבָּאט פַר שְׁטֵיין גֶעבִּין,
וֶועט אַייךְ זַיין דָאס ווִיסוּנְג גְלִיקְלִיךְ אוּנ לַאנְג לֶעבִּין:

דָאס עֶרְשְׁטֶע זַאךְ אִיז אָנֹכִי

אִיךְ בִּין גָאט אַלֵיין, פוּן מִצְרַיִם הָאבּ אִיךְ אַייךְ אַרוֹיס גִינוּמֶען דוּרְךְ

גִּישְׁרֵייא אוּנ גִיוַויין , דְרוּם דַארְפְסְטוּ דֶעם גָאט הֵיילִיג הַאלְטִין ,
פוּן דַיינֶעטְוֶועגִין הָאבּ אִיךְ דֶעם יַם גִישְׁפַּאלְטִין :

דָאס אַנְדֶערֶע אִיז **לֹא יִהְיֶה לְךָ**

זָאלְסְט דִיר נִיט מַאכֶן קֵיין בִּילְד פוּן קֵיין גֶשְׁטַאלְט, אוֹיךְ נִיט זַיי דִינֶען
דֶען גָאט ב״ה וֶועט בַּיז דֶם פֶערְטֶן דוֹר גִיפִינֶען יוּנְג אָדֶער אַלְט:

דָאס דְרִיטֶע אִיז **לֹא תִשָּׂא**

דוּא זָאלְסְט בַּיי גָאטְס נָאמֶען פַאלְשׁ נִיט שְׁוֶוערִין, נָאר דוּ זָאלְסְט
גָאט ב״ה צוּ הֶערִין, וֶועסְטוּ גְלִיקְלִיךְ וֶוערִין :

דָאס פֶערְטֶע אִיז **זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ**

דֶעם טָאג שַׁבָּת זָאלְסְטוּ הֵיילִיג הַאלְטִין, וֶוען דִי וֶועלְט זָאל אוּנְטֶער
גֵיין אֲפִילוּ זִיא זָאל זִיךְ שְׁפַּאלְטִין , דֶען אִין זֶעקְס טֶעג הָאט
גָאט הִימֶעל, עֶרְד אוּנ דֶעם יַם בַּאשַׁאפִין , אוּנ אִין דֶעם טָאג הָאט
גָאט גִירוּעֶט דְרוּם רוּעֶן מִיר אַלֶע בֶּעבַארְפִין :

דָאס פִינְפְטֶע אִיז **כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ**

דַיינֶע עֶלְטֶערִין זָאלְסְטוּ עֶרְלִיךְ הַאלְטִין , וָוס זַיי וֶועלִין דִיךְ הֵייסִין
זָאלְסְטוּ טַייעֶר הַאלְטִין , פוּן הִימֶעל הָט מֶען דָס גֶעבָּאטִין ,

דָאס זֶעקְסְטֶע אִיז **לֹא תִרְצָח**

דוּא זָאלְסְט דַיין חַבֵר נִיט מָארְדִין אוּנ נִיט שְׁלָאגֶען ; זָאלְסְט קֵיין
שִׂנְאָה אוֹיף אִים נִיט טְרָאגִין , מֶען זָאל נִיט וֶוערִין גִישְׁטְרָאפְט
אוּנ גִישְׁלָאגִין , דְרוּם הָאט עֶר פוּן הִימֶעל דָאס גִיטָאן פַאר זָאגִין :

דָאס זִיבֶּעטֶע אִיז **לֹא תִנְאָף**

דָאס גְלַייכִין קֵיין זְנוּת נִיט צוּ טְרַייבִּין , דֶען אִיבֶּער דֶעם מוּזֶען מִיר
אִין צָרוֹת בְּלַייבִּין , דֶען דָאס אַלֶעס טוּט נָאר דֶער שָׂטָן אוֹיף
אוּנְז קְלַייבִּין :

דָאס אַכְטֶע אִיז **לֹא תִגְנוֹב**

דוּא זָאלְסְט נִיט גַנְבֶנֶען אוּנ פוּן דַיין חַבֵר פַאר הוֹילֶען , אוֹיךְ נִיט
פַאלְשׁ צוּ מֶעסְטִין אֵיילִין , דֶען גָאט וֶועט דִיךְ ח״ו שְׁטְרָאפִין
אוּנ בַּאצָאלֶען :

דאס ניינטע איז לא תענה

קיין פאלשע עדות ניט צייגען, דען בעסער זאלסטו גאר שווייגען, אויך ניט שופך דם זיין מיט דיין ריידין, אויך ניט קיין בייזע רייד צו באשיידין:

דאס צעהנטע איז לא תחמוד בית רעך

דיין חברס הויז זאלסטו ניט גילוסטען, און דוא זאלסט ניט גילוסטין די ווייב פון דיין גיזעלין, און איין קנעכט און איין דינסט אלעס נאר פון א אנדערין זאלסטו ניט וועלין, און אז דוא וועסט דאס היטען, וועט השי"ת דיר פון אלע צרות היטען:

בשעת מען קושט די הייליגע תורה זאגט מען דעם פסוק דריי מאל:

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין:

די תחנה זאגט מען שמחת תורה, ווען מען קומט אין שוהל די הייליגע תורה קושען:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, עס זאל זיין דערוויילען פאר דיר גאט אונזער גאט, און דער גאט פון אונזערע עלטערין, אז דאס עס זאל זיין די שעה וואס מיר עפענען דעם ארון הקודש, און מיר קומען קושען דיין ליבע און הייליגע תורה, דרום זאל זיין איין שעה פון דערבארימקייט, און איין שעה פון גינאד, און איין שעה פון באוויליגקייט. עס זאל גיזעהן ווערין פאר דיר, דער זכות וואס מיר קומען איצונד די ליבע הייליגע תורה קושען, און דו זאלסט אונז עפענען די טויערין פון לעבין, די טויערין פון גיזונד, די טויערין פון אגוטע פרנסה, די טויערין פון אגוטין מזל, און די טויערין פון גליק און דו זאלסט אונז באגליקען אין אלע אונזערע וועגין, וואו מיר וועלין זיך קערין, און מיר זאלין קענען דערהאלטין דיין ליבע און הייליגע תורה, און אירע מצות מיט אלע זייערע פרטים און דקדוקים, אזוי ווי דיין ווילען איז. און מיר זאלין זוכה זיין צו מגדל זיין אונזערע קינדער צו דיין הייליגע דינסט, און אין דעם זכות וועס

מיר

מיר פרייען זיך אין דעם ליבען הייליגען יום מיט דיין תורה, זאלסטו אונז דערפרייען אונזער הארץ מיט אלעם גוטין, אונ עס זאל ניט גישעהן צו אונז אין אלע אונזערע לעבינס טעג קיין טרויערקייט, אונ קיין קלאג אונ קיין זיפצען, אונ זאלסט אונז מציל זיין פון אונזערע אלע צרות, אמן:

עוד תחנה לש"ת

תורה תורה! זעה אין דיינע ליבע קינדער, דאס זיי קומען צו דיר צוק שען דיך מחמת גרויס ליבשאפט, וואס אין זייער הארצן איז צו דיר, אונ זיי טוען זיך אן מיט שיינע אונ טייערע קליידער פון דיין כבוד וועגין, דרום זאלסטו אויף אונז אגוטין זכות זאגין פאר השי"ת, דאס ער זאל אונז געבין א גוט יאר מיט פיל ברכות, אונ מיט עושר וכבוד, אונ מיר זאלין זוכה זיין צוגיין קושען די הייליגע תורה אין בית המקדש, במהרה בימינו אמן:

תחנה לשמחת תורה

דאס זאל מען זאגין, אידער מען גייט ארויס פון שוהל:

רבש"ע הער פון דער גאנצער וועלט, מיר טוען שוין איצונד אוועק גיין פון דיין הייליגער שול, אונ מיר טוען זיך פרייען דער מיט וואס מיר זיינען דא גיוועזן, אונ מיר האבין גיטאן קושען דיין ליבע אונ הייליגע תורה, דרום בעטין מיר דיך ליבער גאט, אז דו זאלסט שטארקין אונזערע הערצער, אז מיר זאלין קענען אגאנץ יאר מקיים זיין, אלס וואס עס שטייט אין דער הייליגער תורה, אונ בזכות אלע צדיקים, אונ אלע פרומע לייט, זאלין מיר אלע זוכה זיין איבער א יאר אין דער צייט ווידער צוגיין, אין ירושלים עיר הקודש (וויא דיא הייליגע גמרא זאגט, אז דיא אלע שולין וועלין גיין לארץ ישראל), ווען מיר וועלין זוכה זיין די גאולה, אונ דאס וועט זיין, במהרה בימינו, אמן:

תחנה לפסח נאך ליכט צינדין

די תחנה זאגט מען ביידע ערשטע טעג פסח, נאך ליכט בענטשין:

איך

אויף די לעצטע טעג פון פסח, ביי ליכט צינדין, דארף מען ניט זאגן שהחינו:
דו ביזט גאט! דער גאט וואס דו האסט באשאפין די הויכע הימלען
און די ערד מיט אלע באשעפעניש פון דער וועלט, דען דו גאט
טוסט דאך מיט אונז וואונדער און נסים אין יעדער צייט, דרום טו
מיט אונז אויך וואונדער, צו פארנעמען אונזערע רייד, האטשע איך
ווייס, אז מיר זיינען דאס ניט ווערט, דו האסט אונז אויסגיצויגין פון
מצרים, און דו האסט גיבראכט אויף די מצריים גרויסע מכות, און
אונז האסטו אויסדערוויילט צו דיר פאר איין געליבטע פאלק, האב
רחמנות אויף מיר דיין דינסט (פלונית בת פלונית) וואס איך קום איצונד
צו פארשטין אין די טויערין פון רחמים, עס זאלין ברומען דיינע
דערבארימקייט צו דערבארימען זיך אויף מיר, און אויף מיין מאן
און אויף מיינע קינדער, אזוי ווי דו האסט געהיט צו דיינע קינדר
ישראל פון די שלעק וועלכע וואס דו האסט גיבראכט אויף די
מצרים, אזוי זאלסטו אונז היטען, אז עס זאל ניט קומען אויף אונז
קיין שום קראנקייט, און קיין שום פלאג, דו זאלסט אונז בענטשין
ליבער גאט, אז מיר זאלין האבין אונזער פרנסה בכבוד ובכשרות,
און מיר מיהען זיך מיט גאר אונזער פארמעג צוהאלטין דיין גיבאט
וואס דו האסט אונז גיבאטין צו פארשטערין דעם חמץ פון אונזערע
הייזער, און צו עסין מצות אלע זיבין טעג, און דו דערבארימדיגער
גאט, מיר בעטין דיר, אז דו זאלסט רחמנות האבין אויף אונזער
מידיקייט, און דו זאלסט אונז שיקען שפע ברכה והצלחה, וואס
דער פסח האט אונז אויסגיבראכט, און דו זאלסט דערלייכטין די
אויגין פון מיין מאן און מיינע קינדער אין דיין היילינער תורה,
און אין דעם זכות וואס איך האב גיטאן דערלייכטין מיין שטוב מיט
די ליכט לכבוד יום טוב, זאלסטו דערלייכטין דאס פינסטערנעס
פון ירושלים, און דעם בית המקדש, וואס זיי זיינען פינסטער שוין
פון אזא לאנגע צייט, און מיר זאלין זוכה זיין צו ברייינגען אקרבן
אויף דעם מזבח במהרה בימינו, אמן ואמן, כן יהי רצון:

תחנה לשבועות נאך ליכט צינדין

די תחנה זאגט מען ביידע טעג שבועות נאך ליכט בענטשין, מיט גרויס כונה:

רבונו של עולם, דו ביזט ענטדעקט געווארין מיט דעם וואלקען פון דיין כבוד אויף דעם בארג סיני צו דיין ליב פאלק ישראל צוגעבין זייא דיא היילגע תורה היינטיגען טאג, מיט דונערין אונ בליצען ביזטו צו זיי ענטדעקט געווארין, אונ איין שטארקין קול פון שופר האסטו גימאכט שיינען אויף זיי, אין דער צייט וועלכע וואס דו האסט זיך געוויזען אויף דעם בארג סיני, דו האסט באוויזין דיין גרויסע שטארקייט מיט דיין שיינקייט צו דיין ליבע פאלק ישראל, איך בעט דיך דערבארימדיגער גאט, זיי מיך מזכה, אז איך זאל היטען דיין היילגע תורה אונ מצות, וועלכע וואס דו האסט אונז גיבאטין, זיי מיר מציל ליבער גאט פון דעם יצר הרע, אז איך זאל ניט נאך גיין נאך זיין ראט, אונ דו זאלסט זאגין צו דיינע מלאכים, אז זיי זאלין מיך אנקריינען מיט אקרוין פון היילגע שיינקייט, אזוי ווי זיי האבין גיקריינט די ישראל בשעת מתן תורה, דערבארימדיגער גאט, דערוועק דיין רחמנות אויף דיין ליבע פאלק ישראל, אונ דערמאן זיי דעם זכות פון דיין היילגע תורה. גידיינק אונז ליבער גאט, וואס פיל מענטשין פון דיין פאלק ישראל האבין איבער גי־געבין זייער לעבין וועגין די היילגקייט פון דיין תורה אונ דיינע מצות, אז זיי זאלין חלילה ניט פארשעמט ווערין בעולם הבא, דרום בעט איך דיך דערבארימדיגער גאט, אז דו זאלסט אנגעמען מיין תפלה, וואס איך טו פאר דיר פארגיסין, אונ מיין גישריי פון מיין מויל זאלסטו באוויליגין, אונ דו זאלסט דערלייכטין די אויגין פון מיין מאן אונ מיינע קינדער אין דיין היילגע תורה, אזוי ווי איך האב גיטאן דערלייכטין מיט די ליכט לכבוד יו"ט גאר מיין הויז, אונ בזכות וואס מיר האבין מקבל גיוועז דיין היילגע תורה, וואס זיא איז גיגעבין גיווארין מיט דונערין אונ בליצין, דרום זאלסטו אונז מציל זיין, אז עס זאל אונז ניט שאטין קיין דונער אונ קיין בליץ אין דער צייט, אונ אין דעם זכות וואס מיר האבין מקבל גיוועז די תורה וואס זי איז גיגעבין גיווארין מיט איין קול שופר, זאלסטו אונז מזכה

זיין

זיין, אז מיר זאלין הערין באלד דעם קול פון דעם שופר של משיח, און מיר זאלין זוכה זיין צו הערין דיינע רייד וואס דוא וועסט מיט אונז ריידין עפענטליך, אזוי וויא דו האסט גירעדט מיט אונזערע עלטערין פה אל פה בשעת מתן תורה, און אונזערע אויגין זאלין זוכה זיין צו זעהן אין דיין אומקערין זיך קיין ציון מיט גרויס דער בארימקייט, אמן:

גאר נייע תחנות

תחנה פון איין שוואנגער אשה זאל ניט מפיל זיין

אנא ה' אלהי ישראל, איך בעט דיר דער גאט פון ישראל, אז דוא זאלסט פארנעמען מיין גיבעט, וויא דו האסט פארנומען דאס גיבעט פון אונזער מוטער די נביאה חנה, וואס זי האט גיבעטין אויף איר זוהן שמואל הנביא, און איר זכות זאל מיר ביישטיין, אז איך דיין מאגד זאל דאס קינד וואס איך טראג יעצט אין די גידערים (דיין באשעפעניש) זאל איך אויסטראגין אין גאנצין שוואנגערהייט, עס זאל ארויס אגיזונדע קינד, עס זאל זיין איין פרומער יוד, ער זאל דיר דינען בכל לב ונפש, ער זאל זיין איין אוהב התורה, און איין ירא שמים, ווי דיין הייליגער ווילען, און ער זאל זיין איין שיינע פלאנצונג אין דעם יודישען וויינגארטען לתפארת ישראל, אמן:

א תחנה פאר א אשה מעוברת אז זיא גייט צו קינד

ליבער און גוטער גאט! איך בין ניט ווערט די חסדים, וואס דו טוסט אימער מיט מיר, נאר בזכות די דריי מצות, וועלכע דו האסט גיבאטין יעדער אשה, נדה, חלה, הדלקת הנר" וואס מען בארף היטען, די דריי מצות זאלין מגין זיין אויף מיר, אז איך זאל ניט באשטראפט ווערין חלילה פאר די זינד פון חוה, און איך זאל קיין גרויסע יסורים ניט ליידין חלילה, און איך זאל געבוירין א קינד איין עובד ה' באמת ואמונה, בן ירא אלהים:

תחנה חדשה, ווען איין אשה גייט צו קינד

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, דוּ וֵוייסְט דָאךְ אַז אִיךְ בִּין אַיין בַּת יִשְׂרָאֵל, דְרוּם נֶעם אִיךְ אוֹיף זִיךְ דִי מִצְוָה פוּן דִי הֵיילִיגֶע תּוֹרָה, צוּהִיטֶען זִיךְ פוּן אִיסוּר נִדָה, וָואס מִיר יוּדִין זַיינֶען אָבּ גִיזוּנְדֶערְט פוּן אַלֶע פֶעלְקֶער פוּן דִי עוֹבְדֵי אֱלִילִים, מַה הקב"ה טָהוֹר, אַף מְשָׁרְתָיו טְהוֹרִים, וְוִיא הַשי"ת אִיז קָדוֹשׁ וְטָהוֹר, אַזוֹי דִי וָואס דִינֶען זַיין הֵיילִיגֶע דִינְסְט (וָואס הִיטִין זַיין אֱמוּנָה) זַיינֶען רֵיין, דִי חֲכָמִים פוּן דֶער וֶועלְט זַיינֶען אַלֶע מוֹדִיעַ, אַז דִי וֶועלְכֶע וָואס הִיטִין זִיךְ נִיט פוּן טוּמְאַת נִדָה, זַיינֶען דִי קִינְדֶער קְרַאנְק, מְלֵאִים פְּגָעִים רָעִים בִּיזִין טוֹיט אַרַיין, חוּץ וָואס דִי עֶלְטֶערִין פֶערְפֶלֶעקִין זֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת, אוּנ עֶס בְּרֵיינְגְט צוּ סַכָּנוֹת בָּזֶה וּבְבָא, דָאס הֵייסְט אוֹיף דֶער וֶועלְט, אוּנ אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט רַחֲמָנָא לִיצְלַן, דְרוּם זָאל אוּנְז הַשי"ת מַצִיל זַיין פוּן דֶעם יֵצֶר הָרָע, אוּנ פוּן גְזֵירוֹת קָשׁוֹת וְרָעוֹת, אוּנ אוֹיךְ פוּן אַלֶע קְרַאנְקְהַייטֶען, כְּדֵי אַז מִיר זָאלִין דִיר קֶענֶען דִינֶען הֵיילִיגֶער גָאט בְּלֵב תָּמִים, אוֹיךְ דִי קִינְד זָאל מִיר גְרִינְג אָנְקוּמֶען אָן קַיין שׁוּם סַכָּנָה ר"ל, אוּנ עֶר זָאל זַיין אַיין עוֹבֵד ה', זֶרַע כָּשֵׁר וְיָשָׁר, אָמֵן וְכֵן יְהִי רָצוֹן:

תחנה פאר איין אשה, וואס דארף האבין איין קינד

אֵל רַחוּם וְחַנוּן! שְׁטַארְקֶער בַּאשֶׁעפֶער, הָאבּ רַחֲמָנוּת אוֹיף דִי אִשָּׁה (פב"פ) (מֶען דַארְף דָא דֶערְמָאנֶען דֶעם נָאמֶען פוּן דִי יוֹלֶדֶת, אוּנ דֶעם נָאמֶען פוּן אִיר מוּטֶער) אַז זִי זָאל הָאבִּין דָאס קִינְד בְּשָׁלוֹם, דֶער זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע הֵיילִיגֶע אִמָהוֹת, שָׂרָה, רִבְקָה, רָחֵל, וְלֵאָה, אוּנ דֶעם זְכוּת פוּן אוּנְזֶערֶע נְבִיאוֹת מִרְיָם, דְבוֹרָה, חַנָה, חוּלְדָה, אוּנ דֶער זְכוּת פוּן יָעֵל זָאלִין אִיר בַּייִשְׁטֵיין אִין דִי סַכָּנָה צַייט, אַז זִי זָאל הָאבִּין דָאס קִינְד גְרִינְג אָן יִסוּרִים, דֶען דוּ גָאט קָאנְסְט וַוייזִין אַזַא נֵס, בִּזְכוּת דִי צִדְקָנִיוֹת פוּן אוּנְזֶערֶע עֶלְטֶערִין, אוּנ דָאס קִינְד זָאל גִיבָּארִין וֶוערִין אַיין רֵיינֶע זֶעלֶע צוּ דַיין דִינְסְט, אַיין צַדִיק, אוּנ עֶר זָאל עוֹסֵק זַיין בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת, אוּנ אוֹיבֶּע אַנְקֵבָה, זָאל זִי זַיין אַיין אִשָּׁה צְנוּעָה, אַיין אִשָּׁה יִרְאַת ה' אוּנ זָאל הָאבִּין אַגוּטִין מַזָל, עֶס זָאל גִיזוּנְד זַיין דִי מוּטֶער מִיט דִי קִינְד, אוּנ זִי זָאל קוּמֶען אוֹיף דֶער

וועלט, צוא יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת אויף כְּלַל יִשְׂרָאֵל, אין איר צייט זָאלין
יודען זוכה זיין איין נייע גְאוּלָה אָמֵן:

א תחנה פאר א פרויא וואס שטייט אויף פון קינדבעט

ערבארימדיגער גָאט! פיל חֶסֶד האסטו מיט מיר גיטאן, וואס
איך בין איבער גיקומען אזא געפערליכע זאך
דען דער שליסעל פון האבען קינדער איז דאך אין דיין האנד, איך
פיל אז ניט צוא ליב מיין זְכוּת האסטו מיר מַצִיל גיוועזן פון טויט,
נור צו ליב דעם זְכוּת פון מיינע הייליגע עלטערין וועלכע זיינען
גוטע מְלִיצִים פַר מיר, אונ איך בעט אז דָם קינד וואס איז גיבארין
זאל זיין אויף לאנגע יאר אונ זאל טאן גוטעס אונ חֶסֶד וּצְדָקָה (אויב
א זָכָר) זאל זיך עוסק זיין בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת ער זאל דיר דינען
בִּקְדוּשָׁה וּבְטָהֳרָה אָמֵן:

תחנה פאר א פרויא נאך איהר קינדבעט אז זיא גייט אין שול

הער פון דער גאנצער וועלט! ווען דאס בֵּית הַמִּקְדָּשׁ איז גע־
שטאנען אין יְרוּשָׁלַיִם, האט איין יוֹלֶדֶת בעדארפט אויפ־
שטייענדיג פון קינדבעט ברייגען א קָרְבָּן, יעצט בעוה״ר אז דער
בֵּית הַמִּקְדָּשׁ איז ניטא איז מען יוֹצֵא מיט דיא תְּפִלָּה, אין מִקְדָּשׁ
מְעַט גייא איך אין שול, דיר ליבער גאט דאנקען אונ לויבען פאר
אלעס וואס דוא האסט מיט מיר ביז היינט גיטאן חֶסֶד, אונ איך
ביטע דיר דאס ווייטער זאלסטו אויך דיין חֶסֶד ניט אפ טאן פון מיר
שָׂרָה בַּת טוֹבִים:

א תחנה פאר א מוטער צו זאגין נאכין ברית

גרויסער בארעמהערציגער גאט! מיר האבען גיטאן דיין הייליגען
באפעל מָהֵל צוא זיין צו אכט טאג, ביטע איך ליבער
גאט שיק דיין מַלְאָךְ רְפָאֵל אזוי וויא דוא האסט אים געשיקט צוא
אַבְרָהָם אָבִינוּ היילין זיין מִילָה, אזוי זאל ער אוים היילען שנעל די
וואונד

וואונד פון מיין קינד, ער זאל געזונד ווערין גישוואינד אונ גיב אלעמען גיזונד, מען זאל קענען טאן אימער דיין היילינגען פערזאג, הנה אשת אלקנה:

א תחנה פאר א מוטער וואס פירט איהר קינד דעם ערשטען מאל אין החדר.

רבונו של עולם! דו האסט גיגעבען אין דער היילינגער תורה דאס עלטערין זאלין לערנען תורה מיט זייערע קינדער, דארום אזוי וויא מיר האבין קיין צייט ניט צוא לערנען מיט אונזער זאהן, האבין מיר גידונגען א מלמד פאר אים, דארום בעט איך דיך גאט נעם אן אונזער געלד וויא מיר אליין וואלטען מיט אים געלערינט, דער זכות פון דר תורה זאל אויף אונז מגין זיין אז מיר זאלין האבין פון אים נחת אמן:

תחנה פאר אמוטער וואס פירט אקינד אין החדר

בורא העולמות! מיט גרויס חכמה האסטו בעשאפין דיא וועלט וויא מיר וויסין, אונ דעם יצר הרע ער זאל מאכען זינדיג דעם מענשין, פאר א רפואה האסטו בעשאפען די היילינגע תורה, דארום האבין מיר אונזער זאהן אפגעגעבין צו לערנען תורה, בעט איך דיר גאט, שטארק זיין הארץ ער זאל פלייסיג לערנען, ער זאל היטען דיינע מצות אונ אונזערע עצות, פיהר אים בדרך התורה והמצוה, מיר זאלען דער לעבין זעהן, אז ער וועט זיין אגרויסער מופלג בתורה אונ איין ערליכער יוד אמן:

איין נייע תחנה פאר אמוטער ווען איר זאהן ווערט בר מצוה.

אבינו אב הרחמן, אונזער דערבארעמדיגער פאטער אונ קיניג אונ באשעפער פון דר וועלט, מיר דאנקען דיר פאר דיא שמחה וואס דוא האסט אונז היינט גיגעבין, וואס מיר האבין זוכה גיוועזן אונזער זוהן זאל היינט ווערין בר מצוה, אין א גוטע

מ'לדיגע שעה צו לאנג לעבין אונ צו געזינט ושלום וברכה והצלחה האט ער אנגיטאן דעם היליגען צייכין אונ אנדיינקין אויף זיין האנט אונ אויף זיין קאפ, היינט האט ער זוכה גיוועזן אין אים זאל אריין קומען א היליגע נשמה פון הימעל. דאס איז דער יצר טוב, ער זאל אים פירען אין דעם היליגען וועג וואס דו האסט גיבאטין אין דיין היליגע תורה, ער זאל לערנען תורה אונ טאהן מצות אונ מעשים טובים, איצט בעטין מיר דיך רבונו של עולם דוא זאלסט העלפין אונזער קינד זיין יצר טוב זאל זיך שטענדיג שטארקין אויף זיין יצר הרע, אונ ער זאל קענען זיין אגוטער פרומער יוד וויא דיין היליגער ווילען פארלאנגט פון דעם מענטש, ער זאל זיין גוט צוא הקב"ה אונ צו מענטשין, מיר זאלין פון אים נחת האבין אויף דיא וועלט אונ מיר זאלין דורך אים זוכה זיין צו עולם הבא, רבונו של עולם אזוי וויא דוא האסט גיטאן מיט אונז חסדים ביז היינט אונ דוא האסט אונז גיהאלפין אונזער זוהן אויף צו אדעווען אים ביז צו היינטיגען טאג. צו זיין בר מצוה, אזוי זאלסטו דייגע חסדים פון אונז ניט אפ טאהן אויף ווייטער, מיר זאלין זוכה זיין מגדל זיין דעם זוהן אונ אונזערע אלע קינדער צוא תורה אונ יראת שמים מיט עושר אונ כבוד, אונ אונזערע שמחות זאלין אונז ניט פאר שטערט ווערין אויף אייביג אונ מיר זאלין זוכה זיין צו פירען אונזער זוהן צו זיין חופה ווען דיא גליקליכע צייט וועט זיין מיט זיין רעכטין זווג אמן:

תחנה וואס איין חולה זאל אליין מתפלל זיין

ליבער גאט, איך טוא דיר בעטען, מיט גרויס הכנעה אונ מיט איין צו בראכענע הארץ, רבונו של עולם, איך וויים מיין שולד, אז אזוי איין שפלה בעשעפעניש ווי איך, קום מיט דרייסט צו בעטין (פון דיר, בעשעפער פון אלע בריאים אין דער וועלט, אונ פון אלע וועלטין) איין רפואה שלמה פיר מיר, אונ אויף אלע קראנקע מאחינו בני ישראל, היליגער גאט, טוא מיר דר מאנען

מיינע

מַיינֶע יוּנְגֶע יָארִין , וָוס אִיךְ הָאבּ נִיט גִיהָאפְּט אִין מַיינֶע עֲנָיִים נָאר צוּ דִיר אֵיינְצִיגֶער בֶּעשֶׁעפֶּער אוֹיף דֶער וֶועלְט , נִיט חוּץ דִיר ח״ו , ווייל דוּא בִּיסְט אַיין אֱמֶת׳ר גָאט , מַאךְ מִיר ווִידֶער גִיזוּנְד , לָאז מִיךְ לֶעבֶּען לִיבֶּער גָאט בַּייא מַיין מַאן , אוּנ קִינְדֶר , זַיי זִיךְ מְרַחֵם אוֹיף מִיר לִיבֶּער גָאט , ווִיא אַיין פָאטֶער אוֹיף זַיינֶע קִינְדֶער , אוּנ לָאז מִיר קוּמֶען צוּ מַיין יוּגֶענְד קְרַאפְט , דֶען דוּא בִּיסְט אַיין רַחוּם וְחַנּוּן , אוּנ אַיין רוֹפֵא חוֹלִים , לִיבֶּער פָאטֶער , דוּא הֶעלְפְּסְט דָאךְ אַלֶע קְרַאנְקֶע וָואס בֶּעטִין אַיין רְפוּאָה שְׁלֵמָה פוּן דִיר , אוּנ טוּא אָבּ רבש״ע פוּן מִיר אַלֶע יְסוּרִים אִיךְ זָאל קֶענֶען לוֹיבֶּען אוּנ דַאנְקֶען דִיר רבש״ע , אָמֵן סֶלָה ;

תחנה חצר מות

וֶוען מֶען גֵייט אַרוּם דֶעם בֵּית הַחַיִּים זָאל מֶען דָאס ווָארְט בַּיי ווָארְט זָאגִין :

אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען אַרוּם רִינְגְלֶען דִי קְבָרִים פוּן דִי צַדִּיקִים וְצִדְקָנִיּוֹת , וָואס זַיינֶען דָא בַּאגְרָאבִּין , צוּ גֶענִיסִין זֵייעֶר זְכוּת , וָואס זֵייא הָאבִּין בַּייא זֵייעֶר לֶעבִּין גִיטָאן , דִי נְשָׁמוֹת וָוס זַיינֶען דָא בַּגְרָאבִּין , אִיךְ בֶּעט צוּ גָאט ! אַז עֶר זָאל אַייךְ גֶעבִּין רְשׁוּת אִיר זָאלְט פַאר מִיר בֶּעטִין , אַז אִיךְ מִיט מַיין מַאן אוּנ מִיט מַיינֶע קִינְדֶער , זָאלִין בֶּעהִיט וֶוערִין פוּן אַלֶע בֵּייזֶע צָרוֹת , אוּנ אוֹיךְ פוּן אַלֶע אוּנְגְלִיקֶען , אוּנ פוּן אַלֶע בֵּייזֶע קְרַאנְקַייט , פוּן אַלֶע בֵּייזֶע יְסוּרִים פוּן דֶר וֶועלְט , אוּנ פוּן אַיין מִיתָה מְשׁוּנָּה ח״ו , לִיבֶּער גָאט , טוּא צוּא אוּנְז ווִיא אַיין פָאטֶער טוּט צוּ זַיינֶע קִינְדֶר , אוּנ גִיבּ אוּנְז לַאנְג לֶעבִּין אוֹיף דֶער וֶועלְט , אִין פְרֵיידִין , לָאז אוּנְז בְּלַייבִּין בַּיי אוּנְזֶר יוּגֶענְד שֵׂכֶל אוּנ פַארְשְׁטַאנְדִיקַייט וָואס דוּא לִיבֶּער גָאט הָאסְט אוּנְז גִיגֶעבִּין , קֵיינֶער פוּן אוּנְז זָאל נִיט ווִיסֶען צוּ זָאגֶען וָוס אָרִימְקַייט אִיז , רבש״ע אִיךְ הָאבּ מִיט פָארְכְט אִין מַיין הַארְצִין צוּ טָאן דִי רֶעכְט־פַארְטִיקַייט וָואס זָאל דִיר לִיבּ זַיין , אוּנ אִיךְ זָאל זוֹכֶה זַיין צוּא בַּאקוּמֶען אַלֶע מִדּוֹת טוֹבוֹת פוּן דֶער תּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה , לִיבֶּער הֶער גָאט דוּ ווייסְט דָאךְ אַז אִין מַיין הַארְצִין אִיז בֶּעשְׁלָאסִין אִיךְ זָאל גוּטֶעס קֶענֶען טָאן עֶס

עס מאָג זיין האַרבֶּע מִצְוֹת אָדער אַיין גְרִינְגֶע מִצְוָה , אַז אִיךְ זָאל ח״ו נִיט ווערין פַאר שֶׁעמְט אויף יֶענֶער וועלְט , אוּנ זָאל דוּרְךְ מַיין תְּפִלָּה נִיצוֹל וֶוערִין פַאר דִין פוּן גֵיהִנָּם אוּנ פוּן חִיבּוּט הַקֶבֶר ווי דַיין חֶסֶד אִיז :

תחנה מלאך מליץ יושר

לִיבֶּער הֶער גָאט ! לָאז מִיךְ בַּאלְד גֶענִיסֶען דֶעם זְכוּת פוּן דִיא צַדִיקִים אוּנ צִדְקָנִיּוֹת די וואס זַיינֶען דָא בַּאגְרָאבִין , אוּנ דִיא וואס הָאבִּין גִיטָאן בַּייא זַייעֶר לֶעבֶּען מַעֲשִׂים טוֹבִים , אוּנ דֶער מַלְאָךְ וואס אִיבֶּער אַלֶע וואס זַיינֶען דָא בַּאגְרָאבִין , דֶער זָאל בְּרֵיינְגֶען מַיינֶע תְּפִלּוֹת צוּ השי״ת אִין דֶעם גַן עֵדֶן אִין דֶעם אָרְט פוּן צַדִיקִים זַייא זָאלִין בֶּעטִין פַאר מִיר אוּנ פַאר מַיין מַאן אוּנ פִיר אַלֶע דִיא מִיר לִיבּ זַיינֶען , דֶעם הֵיילִיגֶען פָאטֶער פוּן דֶר גַאנְצֶער וועלְט , עֶר זָאל ח״ו נִיט שְׁווייגֶען אִין הִימֶעל אויף די טְרֶערִין וואס אִיךְ טוּא דָא לָאזִין פוּן מַיינֶע אוֹיגֶען , ווִיא אַיין שְׁטְרוֹם וואסֶער , וויא דָוִד הַמֶלֶךְ זָאגְט בְּדִמְעָתִי עַרְשִׂי אַמְסֶה , מִיט מַיינֶע טְרֶערִין וואס אִיךְ ווֵיין אויף מַיינֶע עֲבֵירוֹת , צוּ גֵייט מַיין שְׁלָאף בֶּעטִיל , לִיבֶּער גָאט דֶער זְכוּת הַצַדִיקִים זָאל אויף מִיר מֵגֵן זַיין אָמֵן סֶלָה :

ווען איין אשה גייט אויף קבר אבות זאל זי דאס זאגין

פַאר דִיא הֵיילִיגֶע נְשָׁמוֹת ווֶעלְכֶע לִיגֶען דָא אויף דֶעם בֵּית עוֹלָם , בִּין אִיךְ גִיקוּמֶען אַייעֶרֶע קְבָרִים צוּ בֶּעגְרִיסֶען , אִיךְ ווייס אַז אַייךְ וועט גִיפֶעלִיג זַיין מַיין בִּיטֶע צוּא אַייךְ , דָאס אִיר וועט זַיין מְלִיצֵי יוֹשֶׁר , דָאס מַיין תְּפִלָּה פַאר השי״ת זָאל אָנְגֶענוּמֶען ווערִין , עס זָאל זַיין אַיין שַׁעַת רַחֲמִים וְעֵת רָצוֹן בַּייא השי״ת , עֶר זָאל מִיט מִדַת הָרַחֲמִים , הֶערִין מַיין תְּפִלָּה , עֶר זָאל נִיט אָן נֶעמֶען מַיינֶע זִינְד מִיט מִדַת הַדִין וואס אִיךְ הָאבּ גֶעזִינְדִיגְט גֶעגֶען זַיין הֵיילִיגֶען כָּבוֹד , ווייל אִיךְ בִּין דָאךְ עָפָר וָאֵפֶר אִיךְ הָבּ נִיט קֵיין קְרַאפְט צוּ שְׁטְרֵייטִין מִיט אַפִּייעֶרְדִיגֶען מַלְאָךְ (יצר הרע) , וואס עֶר בְּרֵיינְגְט דֶעם מֶענְשִׁין צוּ גֵיין אִין דֶער פַארְדָארְבֶּענֶע ווֶעג , עַל כֵּן בּוּק אִיךְ זִיךְ מִיט גְרוֹיס

הַכְנָעָה

הַכְנָעָה אונ מִיט אַ שְׁטְרוֹים טְרֶערִין, לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הקב"ה אַז עֶר זָאל מִיר גֶענֶעדִיגֶען, פֶערְצֵייעֶן דִיא זִינְד פוּן יוּגֶענְד, אִיצְט הָאבּ אִיךְ שְׁטַארְק חֲרָטָה אוֹיף מַיין זִינְד, וּמֵהַיּוֹם וּלְהַבָּא (אויף צוא קונפט) װעל אִיךְ שׁוֹין וִויסֶען וִויא צוּ גֵיין אִין דֶּרֶךְ הַיָּשָׁר, נוּר השי"ת זָאל מִיר הֶעלְפִין פוּן יֵצֶר הָרָע, אוּנ זָאל מִיר אוּנ מַיין מַאן אוּנ קִינְדֶר מַאֲרִיךְ יָמִים וְשָׁנִים זַיין, מִיר זָאלִין גוּטֶעס טָאן בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם, אוּנְזֶער נָאמֶען זָאל זַיין אוּנְשְׁטֶערְבְּלִיךְ אוֹיף עֶווִיג אָמֵן:

תְּחִנָּה בְּרַח דוֹדִי

בְּרַח דוֹדִי, לִיבֶּער גָאט פוּן דִיא יִשְׂרָאֵל, פוּן עֶרְשְׁטִין טָאג בִּיז הַיינְט, הָבּ רַחֲמָנוּת אוֹיף דַיינֶע שָׁאף פוּן דֶעם מִדְבָּר (ווִיסְטֶע) וָואס זִיבֶּעצִיג וֶועלְף (אִין מַארָאקְקָע אוּנ רוּמַאנְיֶע) בַּייסֶען פוּן אַלֶע זַייטֶען דִיא וָואל, פוּן זַייעֶרֶע שַׁארְפֶע צֵיין, בֶּעקוּמֶען זֵיי בִּיז לַייבּ, עֶס פְלִיסְט בְּלוּט, עֶס אִיז אוּנְמֶעגְלִיךְ צוּ לַיידִין, מִיר הָאבִּין קֵיין קְרַאפְט נִיט פַאר טְרָאגִין, וָואס אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶר הָאבִּין טוֹיט-שְׁרֶעק אִין דִ"א אוֹיסְלֶענְדִישֶׁע מְדִינוֹת, מִיר קָאנֶען זֵייא נִיט הֶעלְפִין, נִיט מִיט אוּנְזֶערֶע מַעֲשִׂים טוֹבִים, מִיט אוּנְזֶער תּוֹרָה וּמִצְוֹת, ווַייל דֶער יֵצֶר הָרָע שְׁטַרייט שְׁטַארְק מִיט אוּנְז, מִיר הָאבִּין דִי הֵיילִיגֶע תּוֹרָה נִיט גֶעהִיט, אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער גֵייעֶן אִין אַיין פֶערְדָארְבֶּענֶע וֶועג, נָאר מִיר זַיינֶען נִיט שׁוּלְדִיג, דֶער יֵצֶר הָרָע הָט אוּנְז פֶערְפִירְט, עֶר הָט אוּנְז פַאר בְּלֶענְדֶעט דִיא אוֹיגֶען, לִיבֶּער גָאט, הָאבּ רַחֲמָנוּת אוֹיף דַייגֶע קִינְדֶער זֶכֶע אָבוֹת קְדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, דֶער מָאן אוּנְז זַייעֶר זְכוּת, נֶעם צוּ פוּן אוּנְז דֶעם בֵּייזֶען מַלְאָךְ (יצר הרע) מִיר זָאלִין קֶענֶען דִיר הֵיילִיגֶער גָאט דִינֶען בְּלֵב וָנֶפֶשׁ, אוּנ פֶערְגְרִינְגֶער אוּנְזֶער שְׁוֶוערֶע פַּרְנָסָה, וָוס קוּמְט אוּנְז אָן כִּקְרִיעַת יַם סוּף, מִיט בְּזִיוֹנוֹת, מִיר דַארְפִין אָן קוּמֶען צוּ אוּנְזֶערֶע בְּלוּט שׂוֹנְאִים, רבש"ע הָאבּ רַחֲמָנוּת אוֹיף אוּנְז, בְּרֵיינְג אוּנְז מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ קֵיין יְרוּשָׁלַיִם, אוּנ זַייא אוּנְז שׁוֹין מְזַכֶּה בְּבִנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וֶועלִין מִיר דִיר דִינֶען בְּלֵב תָּמִים כָּל הַיָּמִים:

אויף

תְּחִנָּה אַיין סְגוּלָה צוּ אַ עַיִן הָרָע

אויף לְשׁוֹן הַקוֹדֶשׁ, אַז מֶען זָאל עֶפֶּעס גֶעבִּין לִצְדָקָה:

נֶגַע צָרַעַת כִּי תִהְיֶה בְּאָדָם וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן: נַחְנוּ נַעֲבֹר חֲלוּצִים לִפְנֵי יְיָ אֶרֶץ כְּנָעַן וְאִתָּנוּ אֲחֻזַּת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן: נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן: נָהָר פְּלָגָיו יְשַׂמְּחוּ עִיר אֱלֹהִים קְדֹשׁ מִשְׁכְּנֵי עֶלְיוֹן: נֶגֶד אֲבוֹתָם עָשָׂה פֶלֶא בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׂדֵה צֹעַן: נָחִיתָ כַצֹּאן עַמֶּךָ בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן: נַפְתִּי מִשְׁכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמוֹן: נֵר יְיָ נִשְׁמַת אָדָם חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן: נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ כַּלָּה דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנֵךְ וְרֵיחַ שַׂלְמֹתַיִךְ כְּרֵיחַ לְבָנוֹן: נֻדוּ מִתּוֹךְ בָּבֶל וּמֵאֶרֶץ כַּשְׂדִּים צֵאוּ וִהְיוּ כְּעַתּוּדִים לִפְנֵי צֹאן: נֹשְׁקֵי קֶשֶׁת מַיְמִינִים וּמַשְׂמְאִלִים בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים בַּקָּשֶׁת מֵאֲחֵי שָׁאוּל מִבִּנְיָמִן:

אוּנ עֶס אִיז זֵייעֶר גוּט צוּ זָאגִין נָאךְ דִי עֶלְף פְּסוּקִים, דִי קוּרְצֶע תְּפִלָּה:

רבונו של עולם הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם כן תפרוש עלינו ברחמיך הרבים להיותינו מכוסים במכסה ובהגהה בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא:

צוּ אַיין עַין הרע אָבּשְׁפּרעכין זָאל מֶען דָאס זָאגִין.

מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם, אִיךְ בַּאשְׁוֶוער אוֹיף אַייךְ פוּן אַלֶערְלֵיי מִינִים עַיִן הָרָע'ס, װעלְכֶע הָאבִּין אַיין שְׁלִיטָה אוֹיף דֶער וֶועלְט, סַיי פוּן יוּדִין, אוּנ סַיי פוּן אַנְדֶערֶע אוּמוֹת, װעלְכֶע שֶׁלֶעכְטֶע אוֹיג וָואס זִי הָאט גִיבְּלִיקְט אוּנְגִיזֶעהֶען מִיט שְׁלֶעכְטֶעס אוֹיף (1פלוני בן פלונית) (אָדֶער 1פלונית בת פלונית) װעלְכֶע אוֹיג עֶס אִיז גִיוֶועזִין, אַיין גֶעלְבֶּע אַיין בְּלָאהֶע, אַיין קֵיילֶעכְדִיגֶע, אַיין קְרוּמֶע, אַיין שְׁמָאלֶע, אַיין גְלַייכֶע אַיין בְּרֵייטֶע, אַיין בְּלִיקֶענְדֶע, אַיין אוֹיס גִישְׁטַארְטֶע, אַיין שְׁפַּאלְטֶענְדֶע, אַיין שֶׁעפֶּענְדֶע, סַיי אַיין אוֹיג פוּן אַ בָּחוּר, אָדֶער פוּן אַיין בְּתוּלָה, אוּנ פוּן אַיין בְּעוּלָה, פוּן אַיין נְשׂוּאָה, פוּן אַיין אַלְמָנָה. פוּן אַיין פְּרוֹי מִיט אִיר שְׁנוּר, אוּנ פוּן דִי אוֹיג פוּן אַיין פְּרוֹי מִיט אִירֶע

---

1) וואו עֶס שְׁטֵייט פְּלוֹנִי דַארְף מֶען דֶערְמָאנֶען דֶעם נָאמֶען פוּן מַאנְסְפֶּערְזָאן מִיט דֶעם נָאמֶען פוּן זַיין מוּטֶער. אוּנ וואו עֶס שְׁטֵייט פלונית דַארְף מֶען דֶערְמָאנֶען דֶעם נָאמֶען פוּן דִי פְרוֹי מִיט אִיר מוּטֶערְס נָאמֶען.

קְרוֹבִים. דֶערוּם בִּין אִיךְ גוֹזֵר אוֹיף אַייךְ אַלֶעמֶען, גוֹזֵר בְּהַאי עֵינָא עִילָאָה מִיט דִי אוֹיג פוּן אוֹיבִּין (דָאס מֵיינְט מֶען מִיט דִי הַשְׁגָחָה פוּן רב"שע) וֶועלְכֶע זִי זֶעהְט שְׁטֶענְדִיג, אוּנ זִי אִיז אֵיינְצִיג, זִי אִיז וַוייס, זִי אִיז וַוייס אוּנ וַוייס, זִי הָאט אִין זִיךְ אַלֶע ווייכְקֵיט, זִי הָאט נִיט קֵיין בְּרֶעמֶען, זִי אִיז דוּרְךְ רֶעכְט, זִי אִיז אָפִין, זִי אִיז אַזַא אַיין אוֹיג וֶועלְכֶע שְׁלָאפְט נִיט, אַזוֹי ווִי עֶס שְׁטֵייט אִין פָּסוּק, הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, דֶער רבש"ע וֶועלְכֶע עֶר הִיט אַיין אַלֶע אִידֶען פוּן שְׁלֶעכְטֶעס שְׁלָאפְט נִיט, בְּהַאי עֵינָא עִילָאָה מִיט דִי הוֹיכֶע הִימִילְשֶׁע אוֹיג, בִּין אִיךְ אוֹיף אַייךְ אַלֶעמֶען גוֹזֵר, גוֹזֵר שֶׁתְּסוּרוּ, אַז אִיר זָאלְט זִיךְ אָפּ טָאן אוּנ אַנְטְלֵייפִין פוּן דִי הוֹיז, אוּנ פוּן דֶעם קְרַאנְק, אוּנ פוּן (פלוני בן פלונית. אָדֶער פלונית בת פלונית). אוּנ אִיר זָאלְט נִיט הָאבִּין קֵיין קְרַאפְט שׁוֹלֵט צוּ זַיין אוֹיף (פלוני בן פלונית. אָדֶער פלונית בת פלונית) נִיט בֵּייטָאג אוּנ נִיט בֵּייבַאכְט, נִיט אִין וַואךְ אוּנ נִיט אִין חָלוֹם, אוּנ אִיר זָאלְט נִיט קֶענֶען שׁוֹלֵט זַיין אֲפִילוּ אִין אַיין אֵבֶר פוּן זַיינֶע (אָדֶער פוּן אִירֶע) רמ"ח אֵבָרִים אוּנ שס"ה גִידִין, דָאס הֵייסְט אִין דִי צְווייא הוּנְדֶערְט אַכְט אוּנ פֶערְצִיג גְלִידֶער, אוּנ דְרַייא הוּנְדֶערְט פִינְף אוּנ זֶעכְטְצִיג אָדֶערִין, זָאלְט אִיר נִיט קֶענֶען שׁוֹלֵט זַיין. וְיִהְיוּ אוּנ עֶר (אָדֶער זִיא) זָאל זַיין גֶעהִיט אוּנ פֶערְשְׁלָאסֶען אוּנ אַנְטְרוּגֶען פוּן אַלֶע שְׁלֶעכְטֶע אוֹיגִין, אוּנ פוּן אַלֶע שְׁלֶעכְטֶעס, ווִי עֶס שְׁטֵייט הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה׳, לְפוּרְקָנָךְ סַבָּרִית ה׳. צוּ דַיין הִילְף גָאט הָאף אִיךְ.

תחנה לזכות ר׳ מאיר בעל הנס

צוּ אַיין רְפוּאָה, אוּנ צוּ נָאךְ אַנְדֶערֶע סִבּוֹת חָלִילָה, זָאגְט מֶען דָאס:

אִיךְ גִיבּ אַיין נְדָבָה סַךְ... אוֹיף דֶעם נֵר תָּמִיד וָואס בְּרֶענְט אוֹיף דֶעם קֶבֶר פוּן ר׳ מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס, כְּדֵי אַז הקב"ה (דֶער עֶווִיגֶער גָאט) זָאל מִיט דֶעם זְכוּת פוּן ר׳ מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס רַאטֶירֶען מִיךְ אוּנ מַיין מַאן אוּנ קִינְדֶער פוּן אַלֶע קְרַאנְקְהַייטִין, אוּנ פוּן אַלֶע אוּמְגְלִיקֶען אִין דֶער וֶועלְט, אוּנ מִיר אַלֶע זָאלִין זַיין גִיזוּנְד אוּנ גְלִיקְלִיךְ. אוּנ מִיר זָאלִין קֶענֶען הִיטִין דִי הֵיילִיגֶע תּוֹרָה וּמִצְוֹת ווִי דֶער רָצוֹן פוּן

השי"ת

השי"ת, אוּנ עֶר זָאל אוּנְז דֶערְלֵייְנְגֶערין דִי יָארִין צוּא זַיין הֵיילִיגֶע דִינְסְט, אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי (פּ"ב) אֶקְרָא לֵאלֹהִים עֶלְיוֹן, עָזְרֵנִי אֱלֹהֵי יִשְׁעִי עַל דְבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ, אָמֵן סֶלָה וָעֶד:

איין תחנה פאר אמוטער וואס דארף צו הויזע זאגען ווען איר קינד גייט צו חופה

אֲנִי אַמָתֶךָ. בֶּעט פוּן דִיר גָאט אוּנ דֶר גָאט פוּן אוּנְזֶרֶע עֶלְטֶערִין אַז מַיין גֶעבֶּעט זָאל פַאר דִיר אָנְגֶענוּמֶען וֶוערִין, אִיךְ בֶּעט דִיךְ אַלְמֶעכְטִיגֶער גָאט, אַז אִיךְ מִיט מַיין מַאן זָאלֶען פִירֶען אוּנְזֶער קִינְד צוּ דֶער חוּפָּה מִיט מַזָל, דֶר זִיווּג זָאל עוֹלֶה לְיָפֶה זַיין, דִיא יוּנְגֶע פָּאר וֶועלְכֶע זַייא בִּינְדֶען זִיךְ צוּ זַאמֶען אִיצְט מִיט אַיין בּוּנְד וִויא עֶס שְׁטֵייט אִין דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה, זָאל זַיין אַיין אֵייבִּיגֶער בּוּנְד, זֵיי זָאלִין לֶעבִּין צוּ זַאמֶען מִיט פִּיל נַחַת, שָׁלוֹם אוּנ שַׁלְוָה, אוּנ זָאלִין זוֹכֶה זַיין צוּ גוּטֶע דוֹרוֹת, זֵיי זָאלִין גֵיין אִין דַיינֶע וֶועגִין זַייא זָאלִין הִיטֶען דַיין תּוֹרָה, אוּנ עֶס זָאל זַייא נִיט שַׁאדֶען קֵיין עַיִן הָרָע עֶס זָאל זַייא נִיט בַּאגֶעגֶענֶען קֵיין פֶּגַע רַע, זַייא זָאלִין דֶר לֶעבֶּען צוּ זֶעהִן דוֹר רְבִעִים פִיר דוֹרוֹת. דֶער נָאךְ זָאל דִיא מוּטֶער אַרוּיף לֵייגֶען דִיא הֶענְד אוֹיף דֶעם קָאפּ פוּן קִינְד אוּנ בֶּענְשֶׁען (צוּ אַיין זָאהְן זָאל זִיא זָאגֶען יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה יְבָרֶכְךָ וגו') אוּנ צוּ אַיין טָאכְטֶער זָאל זִיא זָאגִין (יְשִׂמֵךְ אֱלֹהִים כְּשָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה) יְבָרֶכְךָ וגו' וְיִשְׁמְרֶךָ יָאֵר וגו' אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ, יִשָּׂא וגו' אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם, יְבָרֶכְךָ גָאט זָאל דִיךְ בֶּענְשִׁין אוּנ זָאל דִיךְ הִיטֶען פוּן אַלֶעס בֵּייזֶעס, יָאֵר גָאט זָאל דֶער לַייכְטֶען זַיין פָּנִים צוּא דִיר, אוּנ זָאל דִיר בֶּעגְלִיקֶען, יִשָּׂא גָאט זָאל דִיר שֶׁענְקֶען כָּבוֹד וּגְדוּלָה, אוּנ זָאל דִיר גֶעבֶּען לֶעבֶּען, מִיט צוּ פְרִידֶענְהַייט, אוּנ דַיין גַאנְג צוּ דֶר חוּפָּה זָאל זַיין מִיט מַזָל מִיט גֶעדַאנְקֶען פוּן הֵיילֶעגְקֵייט, אַזוֹי זָאל זַיין דֶער ווילֶען פוּן דֶעם לִיבֶּען גָאט אָמֵן:

די מוטער בענטשט איר קינד צו דער חופה, זי לייגט אירע הענד אויף דעם קינדס קאפּ, אונ זאגט:

צו אזאהן יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה, יְבָרֶכְךָ ה׳ וְיִשְׁמְרֶךָ, יָאֵר ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ, יִשָּׂא ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם:

צו אטאכטער יְשִׂימֵךְ אֱלֹהִים כְּשָׂרָה רִבְקָה רָחֵל וְלֵאָה, יְבָרֶכְךָ ה׳ וְיִשְׁמְרֶךָ, יָאֵר ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ, יִשָּׂא ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם:

עס זאל אויף דיר מקוים ווערין אַלע ברכות, וואס יצחק אבינו הט געבענטשט יַעֲקב׳ן, אונ אויך אַלע ברכות וואס משה רבינו הט געבענטשט די יודין, אונ איך זאל דאס זוכה זיין צו זעהן מיט מיינע אויגין, אָמֵן וְאָמֵן:

א תחנה פאר א כלה קודם החופה

שטארקער גאָט! דריי וויכטיגע זאכין נעם איך זיך היינט אויף מיר, דורך מיין חופּה. ווער איך א מחויבת צו זיין א פרוי, נאר צו מיין מאן, א ווירטהין צו אהויז, אונ מיט דער צייט אמוטער צו קינדער, אונ איך פיל מיך אפילו שוואך צוא דיא דריי זאכין, ווי נדה, חלה, הדלקת הנר, נור אָבער איך וויס, אַז דאס איז דיין היילגער פערזאג פאר אונזער טובה געווען, דרום וויל איך דאס ערפילען, שטארק אונ קרעפטיג מיך ליבער גאט, אַז איך זאל האבין כח דיין פערלאנג צו טאן, אונ צו דינען דיר מיט גאנצין הארצען, אָמֵן וְאָמֵן:

דינים ומנהגים פון א חתן כלה אין דעם טאג פאר דער חופה.

א) דער חתן אונ דיא כלה דארפען פאסטען דעם טאג פון זייער חופּה, ווייל אין דעם טאג איז מען זייא מוחל זייערע זינד ווי א יום כפור, אונ מען איז זיך נוהג צו פאסטין ביז נאך דער חופּה, אונ מען דארף זאגין עננו פאר כי אתה שומע, כדי השי״ת זאל געבין א גוטין מזל אונ איין גליקליכען לעבען:

ב) דיא טעג דארף מען ניט פאסטין, ראש חודש, אסרו חג פון

שבועות

שָׁבוּעוֹת, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט, אַכְט טֶעג חֲנוּכָּה, שׁוּשַׁן פּוּרִים, דַארְף מֶען נִיט פַאסְטֶען:

ג) רֹאשׁ חוֹדֶשׁ נִיסָן אוּנ אַגַאנְץ חוֹדֶשׁ נִיסָן, דַארְף מֶען נִיט פַאסְטֶן, אוּנ אַזוֹי אוֹיךְ ל״ג בָּעוֹמֶר. דִיא טֶעג פוּן ר״ח סִיוָן בִּיז שָׁבוּעוֹת, אוּנ דִיא טֶעג פוּן יוֹם כִּפּוּר בִּיז סוּכּוֹת, אוֹיךְ אִסְרוּ חַג פוּן סוּכּוֹת דַארְף מֶען פַאסְטֶען אוּנ זָאגֶען עֲנֵנוּ:

ד) אִין דִיא טֶעג וֶועלְכֶע מֶען דארְף נִיט פַאסְטִין זָאל דֶער חָתָן אוּנ דִיא כַּלָּה נִיט פִיל עֶסֶען אוּנ טְרִינְקֶען פַאר דֶער חוּפָּה:

ה) דֶער חָתָן אוּנ דִיא כַּלָּה זָאלִין זִיךְ אִין דֶעם טָאג פוּן זֵייעֶר חוּפָּה פָארְבְּרֵייטֶען מִיט הֵיילִיגֶע גֶעדַאנְקֶען, אוּנ בֶּעטִין אִין דֶר תְּפִלָּה פוּן שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה מְחִילָה אוּנ סְלִיחָה בַּיין רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אוּנ מֶען אִיז זִיךְ נוֹהֵג צוּ זָאגִין דִיא וִידּוּי פוּן אָשַׁמְנוּ אוּנ עַל חֵטְא, נָאךְ שָׁלוֹם רָב פוּן שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, אַזוֹי וִויא מֶען אִיז זִיךְ נוֹהֵג עֶרֶב יוֹם כִּפּוּר:

מנחה דאווענען פיר חתן כלה אין דעם טאג פון דער חופה

אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ עוֹד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה: אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיְיָ אֱלֹהָיו: תְּהִלָּה לְדָוִד אֲרוֹמִמְךָ אֱלוֹהַי הַמֶּלֶךְ וַאֲבָרְכָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד: בְּכָל יוֹם אֲבָרְכֶךָּ וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד: גָּדוֹל יְיָ וּמְהֻלָּל מְאֹד וְלִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר: דּוֹר לְדוֹר יְשַׁבַּח מַעֲשֶׂיךָ וּגְבוּרוֹתֶיךָ יַגִּידוּ: הֲדַר כְּבוֹד הוֹדֶךָ וְדִבְרֵי נִפְלְאוֹתֶיךָ אָשִׂיחָה: וֶעֱזוּז נוֹרְאוֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ וּגְדֻלָּתְךָ אֲסַפְּרֶנָּה: זֵכֶר רַב טוּבְךָ יַבִּיעוּ וְצִדְקָתְךָ יְרַנֵּנוּ: חַנּוּן וְרַחוּם יְיָ אֶרֶךְ אַפַּיִם וּגְדָל חָסֶד: טוֹב יְיָ לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו: יוֹדוּךָ יְיָ כָּל מַעֲשֶׂיךָ וַחֲסִידֶיךָ יְבָרְכוּכָה: כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ יֹאמֵרוּ וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ: לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי הָאָדָם גְּבוּרֹתָיו וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכוּתוֹ: מַלְכוּתְךָ מַלְכוּת כָּל עוֹלָמִים וּמֶמְשַׁלְתְּךָ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר: סוֹמֵךְ יְיָ לְכָל הַנֹּפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפוּפִים: עֵינֵי כֹל אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּ וְאַתָּה נוֹתֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם בְּעִתּוֹ: פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן: צַדִּיק יְיָ בְּכָל דְּרָכָיו וְחָסִיד בְּכָל מַעֲשָׂיו: קָרוֹב יְיָ לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת: רְצוֹן יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה וְאֶת

שַׁוְעָתָם

שַׁוְעָתָם יִשְׁמַע וְיוֹשִׁיעֵם: שׁוֹמֵר יְיָ אֶת כָּל אֹהֲבָיו וְאֵת כָּל הָרְשָׁעִים יַשְׁמִיד: תְּהִלַּת יְיָ יְדַבֶּר פִּי וִיבָרֵךְ כָּל בָּשָׂר שֵׁם קָדְשׁוֹ לְעוֹלָם וָעֶד: וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם הַלְלוּיָהּ:

כִּי שֵׁם יְיָ אֶקְרָא הָבוּ גֹדֶל לֵאלֹהֵינוּ: אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ:

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן גּוֹמֵל חֲסָדִים טוֹבִים וְקוֹנֵה הַכֹּל וְזוֹכֵר חַסְדֵי אָבוֹת וּמֵבִיא גוֹאֵל לִבְנֵי בְנֵיהֶם לְמַעַן שְׁמוֹ בְּאַהֲבָה: מֶלֶךְ עוֹזֵר וּמוֹשִׁיעַ וּמָגֵן: בָּרוּךְ אַתָּה יְהוָֹה מָגֵן אַבְרָהָם:

אַתָּה גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲדֹנָי מְחַיֵּה מֵתִים אַתָּה רַב לְהוֹשִׁיעַ:

אום ווינטער מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגָּשֶׁם:

מְכַלְכֵּל חַיִּים בְּחֶסֶד מְחַיֵּה מֵתִים בְּרַחֲמִים רַבִּים סוֹמֵךְ נוֹפְלִים וְרוֹפֵא חוֹלִים וּמַתִּיר אֲסוּרִים וּמְקַיֵּם אֱמוּנָתוֹ לִישֵׁנֵי עָפָר: מִי כָמוֹךָ בַּעַל גְּבוּרוֹת וּמִי דּוֹמֶה לָּךְ מֶלֶךְ מֵמִית וּמְחַיֶּה וּמַצְמִיחַ יְשׁוּעָה: וְנֶאֱמָן אַתָּה לְהַחֲיוֹת מֵתִים: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מְחַיֵּה הַמֵּתִים:

אַתָּה קָדוֹשׁ וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הָאֵל הַקָּדוֹשׁ:

אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה. חָנֵּנוּ מֵאִתְּךָ דֵּעָה בִּינָה וְהַשְׂכֵּל: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ חוֹנֵן הַדָּעַת:

הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתוֹרָתֶךָ וְקָרְבֵנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְהַחֲזִירֵנוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הָרוֹצֶה בִּתְשׁוּבָה:

סְלַח לָנוּ אָבִינוּ כִּי חָטָאנוּ מְחַל לָנוּ מַלְכֵּנוּ כִּי פָשָׁעְנוּ. כִּי מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ אָתָּה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ חַנּוּן הַמַּרְבֶּה לִסְלוֹחַ:

רְאֵה נָא בְעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וּגְאָלֵנוּ מְהֵרָה לְמַעַן שְׁמֶךָ כִּי גּוֹאֵל חָזָק אָתָּה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל:

רְפָאֵנוּ יְיָ וְנֵרָפֵא הוֹשִׁיעֵנוּ וְנִוָּשֵׁעָה כִּי תְהִלָּתֵנוּ אָתָּה. וְהַעֲלֵה רְפוּאָה שְׁלֵמָה לְכָל מַכּוֹתֵינוּ. כִּי אֵל מֶלֶךְ רוֹפֵא נֶאֱמָן וְרַחֲמָן אָתָּה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ רוֹפֵא חוֹלֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל:

בָּרֵךְ עָלֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת הַשָּׁנָה הַזֹּאת וְאֶת כָּל מִינֵי תְבוּאָתָהּ לְטוֹבָה וְתֵן (אום ווינטער טַל וּמָטָר לִ) בְּרָכָה עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְשַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבָהּ וּבָרֵךְ שְׁנָתֵנוּ כַּשָּׁנִים הַטּוֹבוֹת: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים:

תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ וְשָׂא נֵס לְקַבֵּץ גָּלֻיּוֹתֵינוּ וְקַבְּצֵנוּ יַחַד מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מְקַבֵּץ נִדְחֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל:

הָשִׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִאשׁוֹנָה וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה וְהָסֵר מִמֶּנּוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה יְיָ לְבַדְּךָ בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים וְצַדְּקֵנוּ בַּמִּשְׁפָּט: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מֶלֶךְ אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט:

וְלַמַּלְשִׁינִים אַל תְּהִי תִקְוָה וְכָל הָרִשְׁעָה כְּרֶגַע תֹּאבֵד וְכָל אֹיְבֶיךָ מְהֵרָה יִכָּרֵתוּ וְהַזֵּדִים מְהֵרָה תְעַקֵּר וּתְשַׁבֵּר וּתְמַגֵּר וְתַכְנִיעַ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ שׁוֹבֵר אֹיְבִים וּמַכְנִיעַ זֵדִים:

עַל הַצַּדִּיקִים וְעַל הַחֲסִידִים וְעַל זִקְנֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל וְעַל פְּלֵיטַת סוֹפְרֵיהֶם וְעַל גֵּרֵי הַצֶּדֶק וְעָלֵינוּ יֶהֱמוּ נָא רַחֲמֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְתֵן שָׂכָר טוֹב לְכָל הַבּוֹטְחִים בְּשִׁמְךָ בֶּאֱמֶת. וְשִׂים חֶלְקֵנוּ עִמָּהֶם לְעוֹלָם וְלֹא נֵבוֹשׁ כִּי בְךָ בָּטָחְנוּ: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מִשְׁעָן וּמִבְטָח לַצַּדִּיקִים:

וְלִירוּשָׁלַיִם עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב וְתִשְׁכּוֹן בְּתוֹכָהּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ וּבְנֵה אוֹתָהּ בְּקָרוֹב בְּיָמֵינוּ בִּנְיַן עוֹלָם. וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ מְהֵרָה לְתוֹכָהּ תָּכִין: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם:

אֶת צֶמַח דָּוִד עַבְדְּךָ מְהֵרָה תַצְמִיחַ. וְקַרְנוֹ תָּרוּם בִּישׁוּעָתֶךָ. כִּי לִישׁוּעָתְךָ קִוִּינוּ כָּל הַיּוֹם: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ מַצְמִיחַ קֶרֶן יְשׁוּעָה:

שְׁמַע קוֹלֵנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ חוּס וְרַחֵם עָלֵינוּ וְקַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ. כִּי אֵל שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹת וְתַחֲנוּנִים אָתָּה. וּמִלְּפָנֶיךָ מַלְכֵּנוּ רֵיקָם אַל תְּשִׁיבֵנוּ:

עֲנֵנוּ יְיָ עֲנֵנוּ בְּיוֹם צוֹם תַּעֲנִיתֵנוּ כִּי בְצָרָה גְדוֹלָה אֲנָחְנוּ. אַל תֵּפֶן אֶל רִשְׁעֵנוּ. וְאַל תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנּוּ. וְאַל תִּתְעַלַּם מִתְּחִנָּתֵנוּ. הֱיֵה נָא קָרוֹב לְשַׁוְעָתֵנוּ. יְהִי נָא חַסְדְּךָ לְנַחֲמֵנוּ. טֶרֶם נִקְרָא אֵלֶיךָ עֲנֵנוּ. כַּדָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה. עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע. כִּי אַתָּה יְיָ הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה. פּוֹדֶה וּמַצִּיל בְּכָל עֵת צָרָה וְצוּקָה:

כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

רְצֵה יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וּבִתְפִלָּתָם. וְהָשֵׁב אֶת הָעֲבוֹדָה לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וְאִשֵּׁי יִשְׂרָאֵל. וּתְפִלָּתָם בְּאַהֲבָה תְקַבֵּל בְּרָצוֹן. וּתְהִי לְרָצוֹן תָּמִיד עֲבוֹדַת יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ:

אום ראש חודש זאגט מען דאס:

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. יַעֲלֶה וְיָבֹא וְיַגִּיעַ וְיֵרָאֶה וְיֵרָצֶה וְיִשָּׁמַע וְיִפָּקֵד וְיִזָּכֵר זִכְרוֹנֵנוּ וּפִקְדוֹנֵנוּ וְזִכְרוֹן אֲבוֹתֵינוּ. וְזִכְרוֹן מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד עַבְדֶּךָ וְזִכְרוֹן יְרוּשָׁלַיִם עִיר קָדְשֶׁךָ. וְזִכְרוֹן כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל לְפָנֶיךָ לִפְלֵיטָה לְטוֹבָה לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם בְּיוֹם רֹאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה: זָכְרֵנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בּוֹ לְטוֹבָה. וּפָקְדֵנוּ בוֹ לִבְרָכָה. וְהוֹשִׁיעֵנוּ בוֹ לְחַיִּים. וּבִדְבַר יְשׁוּעָה וְרַחֲמִים חוּס וְחָנֵּנוּ. וְרַחֵם עָלֵינוּ וְהוֹשִׁיעֵנוּ. כִּי אֵלֶיךָ עֵינֵינוּ. כִּי אֵל מֶלֶךְ חַנּוּן וְרַחוּם אָתָּה:

וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינוּ בְּשׁוּבְךָ לְצִיּוֹן בְּרַחֲמִים: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַמַּחֲזִיר שְׁכִינָתוֹ לְצִיּוֹן:

מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ שָׁאַתָּה הוּא יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד. צוּר חַיֵּינוּ מָגֵן יִשְׁעֵנוּ אַתָּה הוּא לְדוֹר וָדוֹר נוֹדֶה לְךָ וּנְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ עַל חַיֵּינוּ הַמְּסוּרִים בְּיָדֶךָ וְעַל נִשְׁמוֹתֵינוּ הַפְּקוּדוֹת לָךְ וְעַל נִסֶּיךָ שֶׁבְּכָל יוֹם עִמָּנוּ

וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ וְטוֹבוֹתֶיךָ שֶׁבְּכָל עֵת עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרָיִם. הַטּוֹב כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמֶיךָ וְהַמְרַחֵם כִּי לֹא תַמּוּ חֲסָדֶיךָ מֵעוֹלָם קִוִּינוּ לָךְ:

אום חֲנֻכָּה זָאגְט מֶען עַל הַנִּסִּים:

עַל הַנִּסִּים וְעַל הַפֻּרְקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַמִּלְחָמוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה:

בִּימֵי מַתִּתְיָהוּ בֶּן יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל חַשְׁמוֹנָאִי וּבָנָיו כְּשֶׁעָמְדָה מַלְכוּת יָוָן עַל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לְהַשְׁכִּיחָם תּוֹרָתֶךָ וּלְהַעֲבִירָם מֵחֻקֵּי רְצוֹנֶךָ. וְאַתָּה בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים עָמַדְתָּ לָהֶם בְּעֵת צָרָתָם רַבְתָּ אֶת רִיבָם דַּנְתָּ אֶת דִּינָם נָקַמְתָּ אֶת נִקְמָתָם מָסַרְתָּ גִבּוֹרִים בְּיַד חַלָּשִׁים וְרַבִּים בְּיַד מְעַטִּים וּטְמֵאִים בְּיַד טְהוֹרִים וּרְשָׁעִים בְּיַד צַדִּיקִים וְזֵדִים בְּיַד עוֹסְקֵי תוֹרָתֶךָ וּלְךָ עָשִׂיתָ שֵׁם גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ בְּעוֹלָמֶךָ וּלְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל עָשִׂיתָ תְּשׁוּעָה גְדוֹלָה וּפֻרְקָן כְּהַיּוֹם הַזֶּה וְאַחַר כֵּן בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוּ לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:

וְעַל כֻּלָּם יִתְבָּרַךְ וְיִתְרוֹמַם שִׁמְךָ מַלְכֵּנוּ תָּמִיד לְעוֹלָם וָעֶד:

וְכֹל הַחַיִּים יוֹדוּךָ סֶּלָה וִיהַלְלוּ אֶת שִׁמְךָ בֶּאֱמֶת הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ וְעֶזְרָתֵנוּ סֶלָה: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַטּוֹב שִׁמְךָ וּלְךָ נָאֶה לְהוֹדוֹת:

שָׁלוֹם רָב עַל יִשְׂרָאֵל עַמְּךָ תָּשִׂים לְעוֹלָם כִּי אַתָּה הוּא מֶלֶךְ אָדוֹן לְכָל הַשָּׁלוֹם וְטוֹב בְּעֵינֶיךָ לְבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה בִּשְׁלוֹמֶךָ: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַמְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּשָּׁלוֹם:

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ תָּבֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ. וְאַל תִּתְעַלַּם מִתְּחִנָּתֵנוּ. שֶׁאֵין אָנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עוֹרֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ. אֲבָל אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ חָטָאנוּ:

אָשַׁמְנוּ, בָּגַדְנוּ, גָּזַלְנוּ, דִּבַּרְנוּ דֹפִי. הֶעֱוִינוּ, וְהִרְשַׁעְנוּ, זַדְנוּ, חָמַסְנוּ, טָפַלְנוּ שֶׁקֶר. יָעַצְנוּ רָע, כִּזַּבְנוּ, לַצְנוּ, מָרַדְנוּ, נִאַצְנוּ, סָרַרְנוּ, עָוִינוּ, פָּשַׁעְנוּ, צָרַרְנוּ, קִשִּׁינוּ עֹרֶף. רָשַׁעְנוּ, שִׁחַתְנוּ, תִּעַבְנוּ, תָּעִינוּ, תִּעְתָּעְנוּ: סַרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ הַטּוֹבִים וְלֹא שָׁוָה לָנוּ: וְאַתָּה צַדִּיק עַל כָּל הַבָּא עָלֵינוּ. כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ:

מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יוֹשֵׁב מָרוֹם, וּמַה נְּסַפֵּר לְפָנֶיךָ שׁוֹכֵן שְׁחָקִים, הֲלֹא כָּל הַנִּסְתָּרוֹת וְהַנִּגְלוֹת אַתָּה יוֹדֵעַ:

אַתָּה יוֹדֵעַ רָזֵי עוֹלָם, וְתַעֲלוּמוֹת סִתְרֵי כָּל חָי. אַתָּה חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן, וּבוֹחֵן כְּלָיוֹת וָלֵב. אֵין דָּבָר נֶעְלָם מִמֶּךָּ, וְאֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ: וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתְּכַפֵּר לָנוּ עַל כָּל חַטֹּאתֵינוּ, וְתִסְלַח לָנוּ עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ, וְתִמְחָל לָנוּ עַל כָּל פְּשָׁעֵינוּ:

עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּאֹנֶס וּבְרָצוֹן:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּאִמּוּץ הַלֵּב:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּבְלִי דָעַת:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּבִטּוּי שְׂפָתָיִם:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּגָלוּי וּבַסָּתֶר:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּגִלּוּי עֲרָיוֹת:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּדִבּוּר פֶּה:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּדַעַת וּבְמִרְמָה:
ע״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּהַרְהוֹר הַלֵּב:
וְעַ״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּהוֹנָאַת רֵעַ:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּוִדּוּי פֶּה:
וְעַ״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּוְעִידַת זְנוּת:
ע״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּזָדוֹן וּבִשְׁגָגָה:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּזִלְזוּל הוֹרִים וּמוֹרִים:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּחֹזֶק יָד:
וְעַ״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּחִלּוּל הַשֵּׁם:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּטִפְשׁוּת פֶּה:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּטֻמְאַת שְׂפָתָיִם:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיֵצֶר הָרָע:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וּבְלֹא יוֹדְעִים:

וְעַל כֻּלָּם אֱלוֹהַּ סְלִיחוֹת. סְלַח לָנוּ. מְחַל לָנוּ. כַּפֶּר לָנוּ:

עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּכַפַּת שֹׁחַד:
וְעַ״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּכַחַשׁ וּבְכָזָב:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלָשׁוֹן הָרָע:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלָצוֹן:
ע״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּמַשָּׂא וּבְמַתָּן:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּמַאֲכָל וּבְמִשְׁתֶּה:
ע״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּנְטִיַּת גָּרוֹן:
עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּשִׂקּוּר עָיִן:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּשִׂיחַ שִׂפְתוֹתֵינוּ:
ע״ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּעֵינַיִם רָמוֹת:
וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּעַזּוּת מֵצַח:

וְעַל כֻּלָּם אֱלוֹהַּ סְלִיחוֹת. סְלַח לָנוּ. מְחַל לָנוּ. כַּפֶּר לָנוּ:

עַל

ע"ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּפְרִיקַת עוֹל : וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּפְלִילוּת : עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּצְדִיַּת רֵעַ : וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּצָרוּת עָיִן : עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּקַלּוּת רֹאשׁ : וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּקַשְׁיוּת עוֹרֶף :

עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּרִיצַת רַגְלַיִם לְהָרַע : וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּרְכִילוּת : ע"ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּשְׁבוּעַת שָׁוְא : וְע"ח שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּשִׂנְאַת חִנָּם : עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּתְשׂוּמֶת יָד : וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּתִמְהוֹן לֵבָב :

וְעַל כֻּלָּם אֱלוֹהַּ סְלִיחוֹת . סְלַח לָנוּ . מְחַל לָנוּ . כַּפֶּר לָנוּ :

וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם עוֹלָה : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם חַטָּאת : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם אָשָׁם וַדַּאי וְתָלוּי : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם מַכַּת מַרְדּוּת :

וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם מַלְקוּת אַרְבָּעִים : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם מִיתָה בִּידֵי שָׁמָיִם : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם כָּרֵת וַעֲרִירִי : וְעַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִים עֲלֵיהֶם אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין :

סְקִילָה, שְׂרֵפָה, הֶרֶג, וְחֶנֶק, עַל מִצְוַת עֲשֵׂה וְעַל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה בֵּין שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה, וּבֵין שֶׁאֵין בָּהּ קוּם עֲשֵׂה . אֶת הַגְּלוּיִם לָנוּ, וְאֶת שֶׁאֵינָם גְּלוּיִם לָנוּ, אֶת הַגְּלוּיִם לָנוּ, כְּבָר אֲמַרְנוּם לְפָנֶיךָ, וְהוֹדִינוּ לְךָ עֲלֵיהֶם, וְאֶת שֶׁאֵינָם גְּלוּיִם לָנוּ, לְפָנֶיךָ הֵם גְּלוּיִם וִידוּעִים . כַּדָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר הַנִּסְתָּרוֹת לַיְיָ אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלוֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם, לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת : כִּי אַתָּה סָלְחָן לְיִשְׂרָאֵל, וּמָחֳלָן לְשִׁבְטֵי יְשֻׁרוּן בְּכָל דּוֹר וָדוֹר, וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ אֶלָּא אָתָּה :

אֱלֹהַי, עַד שֶׁלֹּא נוֹצַרְתִּי אֵינִי כְדַאי . וְעַכְשָׁו שֶׁנּוֹצַרְתִּי כְּאִלּוּ לֹא נוֹצַרְתִּי . עָפָר אֲנִי בְּחַיָּי, קַל וָחוֹמֶר בְּמִיתָתִי . הֲרֵי אֲנִי לְפָנֶיךָ כִּכְלִי מָלֵא בוּשָׁה וּכְלִמָּה . יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי שֶׁלֹּא אֶחֱטָא עוֹד, וּמַה שֶּׁחָטָאתִי לְפָנֶיךָ, מָרֵק בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי יִסּוּרִים וָחֳלָיִם רָעִים :

אֱלֹהַי, נְצוֹר לְשׁוֹנִי מֵרָע, וּשְׂפָתַי מִדַּבֵּר מִרְמָה, וְלִמְקַלְלַי נַפְשִׁי תִדּוֹם, וְנַפְשִׁי כֶּעָפָר לַכֹּל תִּהְיֶה, פְּתַח לִבִּי בְּתוֹרָתֶךָ, וּבְמִצְוֹתֶיךָ תִּרְדּוֹף נַפְשִׁי וְכָל הַחוֹשְׁבִים עָלַי רָעָה, מְהֵרָה הָפֵר עֲצָתָם, וְקַלְקֵל מַחֲשַׁבְתָּם. עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ, עֲשֵׂה לְמַעַן יְמִינֶךָ, עֲשֵׂה לְמַעַן קְדֻשָּׁתֶךָ, עֲשֵׂה לְמַעַן תּוֹרָתֶךָ, לְמַעַן יֵחָלְצוּן יְדִידֶיךָ, הוֹשִׁיעָה יְמִינְךָ וַעֲנֵנִי: יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי, וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ, יְיָ צוּרִי וְגוֹאֲלִי: עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁיִּבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ: וְשָׁם נַעֲבָדְךָ בְּיִרְאָה כִּימֵי עוֹלָם וּכְשָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת: וְעָרְבָה לַייָ מִנְחַת יְהוּדָה וִירוּשָׁלָיִם כִּימֵי עוֹלָם וּכְשָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת:

עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית שֶׁלֹּא עָשָׂנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת °) וְלֹא שָׂמָנוּ כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה. שֶׁלֹּא שָׂם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגוֹרָלֵנוּ כְּכָל הֲמוֹנָם: וַאֲנַחְנוּ כּוֹרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים וּמוֹדִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁמַיִם וְיוֹסֵד אָרֶץ. וְכִסֵּא כְבוֹדוֹ בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וּשְׁכִינַת עֻזּוֹ בְּגָבְהֵי מְרוֹמִים. הוּא אֱלֹהֵינוּ אֵין עוֹד: אֱמֶת מַלְכֵּנוּ אֶפֶס זוּלָתוֹ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתוֹ. וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד:

עַל כֵּן נְקַוֶּה לְךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ לִרְאוֹת מְהֵרָה בְּתִפְאֶרֶת עֻזֶּךָ לְהַעֲבִיר גִּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ וְהָאֱלִילִים כָּרוֹת יִכָּרֵתוּן. לְתַקֵּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי וְכָל בְּנֵי בָשָׂר יִקְרְאוּ בִשְׁמֶךָ לְהַפְנוֹת אֵלֶיךָ כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ. יַכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל כִּי לְךָ תִּכְרַע כָּל בֶּרֶךְ תִּשָּׁבַע כָּל לָשׁוֹן. לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יִכְרְעוּ וְיִפֹּלוּ וְלִכְבוֹד שִׁמְךָ יְקָר יִתֵּנוּ. וִיקַבְּלוּ כֻלָּם אֶת עוֹל מַלְכוּתֶךָ וְתִמְלוֹךְ עֲלֵיהֶם מְהֵרָה לְעוֹלָם וָעֶד. כִּי הַמַּלְכוּת שֶׁלְּךָ הִיא וּלְעוֹלְמֵי עַד תִּמְלוֹךְ בְּכָבוֹד. כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתֶךָ יְיָ יִמְלֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד: וְנֶאֱמַר וְהָיָה יְיָ לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:

°) בעת מ"ן התירה נ"א

רבש״ע ! הַגַּם מִיר זַיינֶען זֵייעֶר זִינְדִיג , אוּנ מִיר זַיינֶען נִיט וֶוערְט צוּ בֶּעטִין בַּיי דִיר רַחֲמִים , מִיר זַיינֶען עַזֵי פָּנִים , ווִי מִיר ווייסִין, אַז מִיר הָאבִּין נִיט אָבְּגִיגֶעבִּין דַיין כָּבוֹד וָואס עֶס אִיז רָאוּי פַאר אַזַא הֵיילִיגִין גָאט וֶועלְכֶער וָואס עֶר אִיז אֵיינֶער אִין אַלֶע וֶועלְטִין , וָואס אַלֶע מַלְאָכִים שְׂרָפִים וְאוֹפַנִים וְחַיוֹת הַקוֹדֶשׁ צִיטֶערִין פַר דַיין עֶהְרֶע , טוּ וָואס זַיינֶען מִיר בָּשָׂר וָדָם׳ס גִיאַכְטֶעט לִפְנֵי כִּסֵא כְבוֹדֶךָ , נָאר דַיין הֵיילִיגֶער צוּזָאג גִיט אוּנְז דְרֵייסְט , אַז מִיר שְׁטֶעלִין זִיךְ כְּעָנִי בַּפֶּתַח, בִּזְכוּת אָבוֹת וְאִמָהוֹת הַקְדוֹשִׁים , וּבִזְכוּת הַצַדִיקִים וְהַחֲסִידִים שֶׁמָסְרוּ נַפְשָׁם (זֵיי הָאבִּין אִיבֶּער גִיגֶעבִּין צוּם טוֹיט זֵייעֶר לֶעבִּין) עַל קְדוּשַׁת שִׁמְךָ הַגָדוֹל (צוּלִיבּ דַיין גְרוֹיסֶען אוּנ הֵיילִיגֶען נָאמֶען , אוּנ בִּזְכוּת דַיין הֵיילִיגֶע תּוֹרָה וֶאֱמוּנָה) זָאלְסְטוּ הֵיילִיגֶער בַּאשֶׁעפֶּער מִיט דִי בְּלוּט וָואס עֶס אִיז גֶערוּנֶען פוּן דִי קְדוֹשִׁים , אָפְּוַואשִׁין דִי אַלֶע פְלֶעקִין פוּן אוּנְזֶערֶע זִינְד,דֶערְמָאן אוּנְז דַיין הֵיילִיגֶען צוּזָאג פוּן אוּנְזֶער טְרַייעֶ מוּטֶער רָחֵל אַז וֶוען מֶען הָאט גֶעפִירְט פוּן יְרוּשָׁלַיִם אִין גָלוּת דִי יוּדִין אִין קֵייטִין גֶעשְׁמִיט (וַוייל זֵיי הָאבִּין פִיל גִיזִינְדִיגְט) נָאר ווִי מֶען הָאט זֵיי גֶעפִירְט פַארְבַּיי דֶעם קֶבֶר פוּן רָחֵל, זָאגְט יִרְמְיָהוּ הַנָבִיא אִין גָאטֶעס נָאמֶען קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע (אַשֶׁערְקְלִיכֶע שְׁטִימֶע הָאט זִיךְ גִיהֶערְט פוּן הִימֶעל נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים (אַקוֹיל פוּן אַ בִּיטֶערֶע גִיוַויין) רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ (זִי וֵויינְט אוֹיף אִירֶע קִינְדֶער) אִיר גִיוַויין הָאט הִימְלֶען גֶערִיסֶען,ווִי אִין מֶדְרָשׁ דֶער כָּשָׁל.אֵיין שֶׁעפֶּס צְווִישִׁין זִיבֶּעצִיג וֶועלְף הָאט הַשׁי״ת גִיעֶנְטְפֶערְט, פַארְמַיידְט דַיין גִיוַויין, עֶס וֶועט קוּמֶען אַצַייט פוּן דִי גְאוּלָה, זֵיי וֶועלִין קוּמֶען פוּן פְרֶעמֶדֶע לֶענְדֶער צוּ זֵייעֶר גְרֶענִיץ אִין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִיט פְרֵייד, זֵיי וֶועלִין דִינֶען גָאט בִּקְדוּשָׁה וּבְטָהֳרָה, דֶר בֵּית הַמִקְדָשׁ וֶועט גִיבּוֹיט וֶוערִין, זֵיי וֶועלִין זַיין צַדִיקִים.ווִי עֶס שְׁטֵייט גִישְׁ־יבִּין אִין דַיינֶע הֵיילִיגֶע שְׁרִיפְטִין , וְעַמֵךְ כֻּלָם צַדִיקִים, זֵיי וֶועלִין זַיין גְלִיקְלִיךְ אִיבֶּער גְלִיקְלִיךְ, לִיבֶּר הֵיילִיגֶר גָאט, דַיין הַבְטָחָה אִיז דָאךְ הֵיילִיג, נֶעם אָן דִי גִיוַויין פוּן דַיין הֵיילִיגֶע רָחֵל, אוּנ אוּנְזֶר גִיוַויין, מִיר זָאלִין זוֹכֶה זַיין זֶעהְן „וְשָׁבוּ בָּנִים לִגְבוּלָם״ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ.אָמֵן וְאָמֵן: